بِسمِ الله الرحمن الرحيم

فەرهەنگا خانی

کوردی - کوردی

ب کرمانجییا ژووری - کرمانجییا ژێری

دانەر : محەممەد سالح پێندرۆیی (جگەرسۆز)
پێداچوونەڤە : ئەمین بۆتانی

- ناوی کتێب: فەرهەنگا کانی
- دانەر :محەممەد ساڵح پێندرۆیی (جگەرسۆز)
- پیتچنین: مەهدی ئەمیر
- سەرپەرشتی هونەری و بەرگ: عوسمان پیرداود
- نەخشەسازی: عیسام موحسن
- بڵاوکراوەی ئەکادیمیای کوردی، ژمارە (   )
- تیراژ: ٥٠٠ دانە
- لەکتێبخانەی گشتی هەولێر، ژمارەی سپاردنی (   )ی ساڵی (٢٠٠٩)ی داوەتێ
- چاپخانەی حاجی هاشم– هەولێر

- چاپی : یەکەم

دیاری بۆ:

- هەر کەسەکێ حەژ زمانێ کوردی بکەت.

- هەر کوردەکێ پەیڤەکا رەسەنا زمانێ کوردی ڤەژینیت و ژ مرنێ رزگار بکەت.

پێشەكیی

چاپكردنی "فەرهەنگا كانی كوردی – كوردی" لە دانانی محەممەد سالح ناسراو بە (جگەرسۆز پێندرۆیی) یەكێكە لە چاپكراوەكانی لیژنەی فەرهەنگ لە ئەكادیمیای كوردی.

ئەم بەرهەمەی مامۆستا جگەرسۆز، وەك فەرهەنگەكانی تر كە بە پەسندكردنی ئەم لیژنەیە دێتە چاپكردن، بە پرۆسەیەكی هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوەدا ڕۆیشتووە پێش ئەوەی بڕیاری چاپكردنی دەربچێت. هیوادارین بەرەچاوكردنی ئەم پرۆسەیە تۆزێك لە ئەركی دانەرمان كەم كردبێتەوە و هەروەها توانرابێت بە شێوەیەكی زیاتر شایستە ئەم بەرهەمە بخرێتە بازاری فەرهەنگسازیەوە.

ئەم فەرهەنگەی مامۆستا جگەرسۆز پێندرۆیی هەوڵێكی گرنگ و پڕ بایەخە لەبواری فەرهەنگی یەك زمانیدا. نووسەر هەردوو شێوەزاری كرمانجی ناوەند و سەروو بە (ئاخاوتن) و (نووسین) چاك دەزانێت. بەو دوو شێوەزارە زۆر بابەتی بڵاوكردووتەوە و چەند كتێبێكی نووسیوە و دەسەڵاتی بەسەر هەردوو شێوەزارەكەدا زۆر دیارە. لەم ڕوانگەوە چاپكردنی ئەم فەرهەنگە خەزێنەیەكی زمانەوانی دەبەخشێت بە فەرهەنگی كوردی.

لە ڕوانگەی پێویستیی بەرهەمهێنانی فەرهەنگێكی نەتەوەییەوە، لیژنەی فەرهەنگ ئەم كارەی مامۆستا جگەرسۆز بە یەكێك لەو سەرچاوانە دادەنێت كە سەرەتای كاری فەرهەنگی نەتەوە پێك دەهێنن.

زمانی كوردی خاوەنی چەند شێوەزارێكە. لە هەمان كاتدا ئەرك و كێشەی دروستبوونی زمانێكی ستاندارد، یەكێكە لەو بابەتانەی كە ماوەیەكە لەنێوان زمانەوان و میدیای كوردی لە ناوەوە و دەرەوەی كوردستان باسی لێ دەكرێت. سروشتیە كە دەزگایەكی وەك ئەكادیمیای كوردی بەشێك بێت لەو كۆڕی باسكردن و لێكۆڵینەوەیە لە

زمـانی کـوردی، و لـەو بوارەدایـە کـە چـاپکردنی ئـەم فەرهەنگـە وەك هـەنگاوێکی خزمەتگوزار دەبینرێت.

فراوانبـوونی پەیوەنـدی و پێـشکەوتنی زانـست و تـەکنۆلۆژی و پێداویـستیی زمـانی ڕۆژانە، ئەرکی دۆزینەوەی زاراوەی نوێی لای هـەموو گـەلانی جیهـان پێویـست کـردووە، بۆیە دەبینین کار و بەرنامەی زاراوەسازی لە برەودایـە و کـەموزۆر دەوڵـەتان و وڵاتـانی دونیا لەم ڕێگایـەوە زمـانی خۆیـان بـۆ پێداویـستیەکانی سـەردەم ئامـادە و دەوڵەمەنـد دەکەن. ئێمەش لەو بڕوایەوە کە چاپکردنی ئـەم فەرهەنگـە و بەرهـەمی تـری هاوشـێوە بەشێك لەم کەلێنە پڕ دەکەنەوە، بۆیە هەستاین بە ئەرکی چاپکردنی.

بۆ نەتەوەیەکی وەکوو کورد لەوانەیە سەرەتای کار پێویست بێت کە خودی کۆمـەڵی ئەم میللەتە زیاتر ئاشنابن لە شێوەی قسەکردنی یەکتر، و تێگەیشتن بـە شـێوەزارەکان زیاتر لەناویاندا بەدەست بێت. ئەمەش هۆکارێکی ترە کـە ئێمـە لـەم ڕەوشـەی ئێـستادا چاپکردنی "فەرهەنگا کانی کوردی– کوردی" بە کـارێکی پێویـست و خزمەتکـەری ئـەو ئامانجـە دەزانـین. لەهـەمان کاتـدا لیژنـەی فەرهـەنگ، بـۆ زیـاتر گرنگیـدان بەهـەموو شێوەزارەکان و ئاشناکردنیان بە یەکتر، سەرقاڵی چاپکردنی فەرهەنگی شـێوەزارەکانی ترە.

لەگەڵ دەستخۆشیکردن لە مامۆستا جگەرسۆز، "فەرهەنگا کانی کـوردی– کـوردی" بە خوێنەران دەسپێرین.

لیژنەی فەرهەنگ

دەستپێك

فەرهەنگ دۆستێن خوشتڤی ، زمان پێناس و ناسناما هەر گەل و نەتەوەکییە ، چونکی بێی هەبوونا زمانی چ مللەت نکارن هەبوونا خۆ بسەلمینن وهەتا ئەبەد بمینن ،تشتەکێ عەیانە و ناهێتە ماندەلکرن کو(فەرهەنگ) بەرێ بنیاتێ پاراستنا زمانییە و سەدەمەکێ هەری ب هێزە ژی بۆ وەرار وگولڤەدان و زەنگینبوونا وی ، لەوما ئەگەر هەبوونا فەرهەنگێ بۆ گەلێن خودان قەوارە و دەولەت پێدڤی بیت ، بۆ مە کوردا شەنگستێ ژیانێ ومانێ یە، ژبەرکو نە مە هێشتا قەوارەکێ سەربخۆ هەیە ، نە ئەم خودانێن زمانێکێ زانستی و ستاندەرد و هەڤگرتینە ، هەروەسا نە مە فەرهەنگەکا نەتەوەیی ژی هەیە کو تەڤایا پەیڤێن زمانێ کوردی دناڤ رووپەلێن خۆدا هەلگریت و ڤێ ڤالاهیێ پڕ بکەتەڤە ، ڤێجا فەرە ب ڤی چاڤی بنێڕینە فەرهەنگێ و مینا پرۆژەکێ نەتەوی ونیشتمانی بێخەینە بەراهیکا کارێن خۆ یێن ستراتیژی.

هێژایان، ئەز ب فەر دزانم هاڤڕیا هەوە بۆ ڤان چەند خالێن خارێ رابکێشم :

١ – هەلبەت دانانا فەرهەنگێ کارەکێ کەتکەسی و فەردی نییە، بەلکی کارێ کۆمەکا کەسێن زمانزان و پسپۆڕە ، یان ژی راستتر بێژم کارێ ناڤەندەکا زانستی و رەوشەنبیری و زمانەڤانییە، مینا (ئەکادیمیا)یێ ، کو ڤی ئەرکێ پیرۆز بگریتە ستوویێ خۆ، چونکی سەرەدەریکرن دگەل زمانی کارەکێ هەستیارە و بەرپرسیاریەتیا وێ ژی یا سەنگین وگرانە ، لێ ژ بەر دلسۆزییا من بۆ زمان و نەتەوە و وارێ خۆ، ئەرکێ دانانا ڤێ فەرهەنگێ من ئێخستە ستوویێ خۆ.

٢– زمانێ کوردی زمانەکێ فرە دیالێکتە وخودانێ چەندین شێوەزارێن جودا جودایە، هەر شێوەزارەك ژی رووبارەکێ بۆشە ل دەریایا زمانێ کوردی،لەوڕا پشت ڕاستیڤە دکارم بێژم زمانێ مە ئێکە ژ زمانێن دەولەمەند وزیندییێن جیهانێ، لێ حەیف و مخابن ژ بەر بناسە وسەدەمێن رامیاری و سیاسەتا ڤەگرتنێ وپارڤەکرنا کوردستانێ ژ ئالیێ کۆلۆنیالیزمێ وکولەدارانڤە، ئەم نەکارینە ب ئاوایەکێ زانستیانە و بابەتیانە سەرەدەریێ دگەل شێوەزارێن خۆ بکەین و ژ بۆ ب هێزکرن و زەنگینکرنا زمانێ خۆ

مفای ژێوەربگرین، بەروڤاژی، ل جیاتی ئەڤ فرە دیالێکتییە ببیتە خالا ب هێزبوونا مە ، یا بۆیە خالا رێسریان و بێ هێزی و تەڕابەڕا بوونا مە، هەتا پارا پترا وان کەسێن ب ڤان شێوەزاران دئاخفن ل هەڤ ناگەهن ، هەر وەسا پرانیا تورەڤان و نڤیسکار و رۆژنامەڤانێن مە ژی ئەوێن ب کرمانجیا ژووری و کرمانجیا ژێری بەرهەم ونڤسیاندنێن خۆ د وەشینن نکارن مینا پێدڤی بەهرێ ومفای ل نڤیسین وبیر و هزرێن هەڤ وەرگرن ، لەوما فەرە ئەڤ ئاریشە بهێتە چارەسەر کرن ، دا کو ئەڤ ڤالاهیا مەزن پڕ ببیتەڤە ، هیڤیدارم فەرهەنگا(کانی) ببیتە پرەکا موکوم و پتەو بۆ چێکرنا ڤێ هەڤبەندییا ب هێز.

٣- ئەڤرۆ ل کوردستانێ ل سەر هەمی ئاستەکی گەلەك باسێ چێکرنا زمانەکێ هەڤگرتی دهێتەکرن ، چونکی هەتا نها ژی دگەل دابیت مە زمانێکێ ب ڤی ئاوایی نییە کو ببیتە زمانەکێ فەرمی یێ (نڤیسینێ وخویندنێ و ڤەخویندنێ) بۆ تەڤایا خەلکێ کوردستانێ ب تەڤ پێکهاتەو تەخانڤە، لەوڕا ئەم حەوجەی ڤان تەرزە فەرهەنگاینە، دا کو د پاشەرۆژێدا ببنە سەدەمەکێ هاریکار ژ بۆ هنگافتنا ڤێ ئامانجا پیرۆز.

٤- هەر چەندە فەرهەنگا کانی یا ب (کرمانجیا ژووری ، کرمانجیا ژێری) هاتیە دانان ، لێ یا راست فەرهەنگەکا (کوردی- کوردی)یە، ژبەرکو نە مەرجە هەمی پەیڤێن ڤێ فەرهەنگێ هەر ژ تیپا ئەلفێ هەتا یایێ دناڤ کرمانجیا ژووری و کرمانجیا ژێریدا هەبن، لەوڕا هەبوونا پەیڤێن دی یێن کوردی بۆ دەوڵەمەندکرن وزەنگینکرنا فەرهەنگا کانی هاتینە نڤیساندن ، ڤێجا فەرە راستییا ئیماژە پێکری بهێتە ل بەرچاڤ گرتن .

٥- بۆ دانانا فەرهەنگا کانی، بژلی ئەو زانیارییێن من ل سەر ئیدیەم و پەیڤێن کوردی هەی، من ژ چەندین ژێدەر وچاڤکانییێن دی یێن جودا جودا مفا وەرگرتییە،مینانی فەرهەنگێن (کوردی-کوردی) و(کوردی-عەرەبی) و(کوردی-فارسی) و(کوردی- ئینگلیزی)، هەروەسا دیوان وپەرتووکێن تورەیی وئەدەبی ورەوشەنبیری، فەرهەنگا گوندی یا،مەبەستا من ژ فەرهەنگا گوندی یا، زمانێ پالە وجوتیار ورێنجبەر وکارکەر وگوندیێن مەیە، ئەوێن هەتا نها کاری زمانێ خۆ یێ رەسەن ب سەر بلندی بپارێزن.

٦ - زۆر پەیڤێن ڤێ فەرهەنگێ رەنگە دبنەکۆکێدا یەك بن، لێ چونکی ل هەر دەڤەرەکێ ب شێوەیەکێ جودا دهێنە ڤەخاندن،هەروەسا ئەگەر نەهێنە تۆمارکرن ژی،رەنگە رۆژەکێ ل رۆژا ل ناڤ بچن، لەوڕا من ب فەر زانی هەمی وان پەیڤێن ئەز دزانین ل سەر رووپەلێن فەرهەنگا کانی تۆمار بکەم، بۆ میناك: پەیڤا (بلی،بژلی،ژبل،بلۆژ...) ئەڤ پەیڤە زۆر ل هەڤ نێزیکن،لێ ل هەر درەکێ ب ئاوایەکێ دهێنە گۆتن.

٧- د ڤــێ فەرهەنگێـدا زۆر کـێم ئیمــاژە ب رێـسا وبنــەماییێن رێزمــانێ کــوردی هاتیەکرن، چونکی من پتر کار بوو کۆمکرنا پەیڤان کریە،لەورا ئەز ئێکسەر ل سەر پەیڤا سەکنیمە و،مـن پێکـۆل کریـە هەڤبەرکرنـەکێ دناڤبـەرا پترین پـەیڤێن دوو شـێوەزاراندا بکەم، کو ئێرۆ هژمارەکا زۆر ژ کوردان پێ دئاخڤن،هیڤیدارم ئەڤ کـارێ مـە ببیتـە بـەرێ بنیاتێ ل هەڤ گەهیشتنێ ول هەڤ نێزیکبوونێ و چێبوونا زمانەکێ هەڤگرتی کو خەونـەکا دێرینا هەر کوردەکێ دلسۆزە.

٨- فەرە بێژم بۆ هەر پەیڤـەکا کرمانجیـا ژووری ،مـە خـەبتین کریـە پەیڤـەکا هـەڤ رامان و هەڤ واتایا وێ ب کرمانجیا ژێری بەرانبەری وێ بنڤیسین،ئەگەر چ پەیڤ دەست مە نەکـەفتن بن،مـە پێکـۆل کریـە راڤـەکا کـورت بدەینێ،هنـدەك جـارا ژی مـە چـەندین پەیڤێن کرمانجیا ژووری دگەلّ پەیڤێن کرمانجیا ژێری هەڤتا و رێزکرینە، دا فەرهەنگ پتر دەولّەمەند ببیت وئەو پەیڤ ژی ژ مرنەکا مسۆگەر بهێنە پاراستن،هەروەسا بۆ خۆیاکرنا رامانا زۆر پەیڤا مە مفا ژ پەندێن کوردی وەرگرتییە و بۆ هنـدێ ژی کـو وان پەنـدا نـاس بکــەین، مــە تیپــا(پ)بەرانبــەری وان نڤیــساندییە،ئەگەر مــە ئیمــاژە ب هەلّبەســتا هەلّبەستڤانەکی ژی کربیت،ئیماژە ب ناڤێ وی هاتیەکرن.

٩- دەمێ مە بناغێ فەرهەنگا کانی دانای،هەمی حـەز وهیڤیـێن مـە ئـەو بـوون ئـەم هــەوارا خـۆ بـۆ چ پــەیڤ وئیدیـەمێن بیـانی نەبـەین و، بتنـێ مفـای ژ پــەیڤێن رەســەن وبێگـەردێن کـوردی وەرگـرین، لێ تـشتەکێ عەیانـە چ زمـانێن جیهانێ،ئەگـەر ئـەو زمـان چقاسی ساخ وزیندی ودەولّەمەند ژی بن مینانی: زمانێ ئینگلیزی و فەرەنسی و روسی و عەرەبی وفارسی و...تاد. نەد ڤالّانە ژ پەیڤێن بیانی و کێم وزۆر پەیڤێن بیانی تێدا هەنە وئەڤ دیاردە لدەڤ هەمی زمانا هەیە وتشتەکێ سروشتییە ژی، لـەوما ئـەو پـەیڤێن بـەری سەدان سالّان هاتینە دناڤ زمانێ کوردیدا،ئـەم ناهـەژمێرین پـەیڤێن بیـانی، چـونکی یـێن بوینە پشکەك ژ زمانێ مە یێ نەتەوی،ڤێجا ئەگەر پەیڤەکا هۆسا کەفتە بەر چاڤێ هـەوە ب تشتەکێ سروشـتی بـزانن و وەکـی پەیڤـەکا کـوردی سـەرەدەرییێ دگەلّـدا بکـەن،مینا پەیڤا (قەلەم، دەفتەر، مەکتەب، خیار، رسمی، نفوس ومختار و عەبا و یێن شتی ڤانە.

هەرگاڤا ئەم شیاین ژی ب کوردی پەیڤێن جوانتر ل جهێ وان دانـین، ب مەرجـەکی ببنـە جه ڤەگر(بدیل)ێن پەیڤێن بیانی، هنگی ئەم هەمی دێ ب شانازیڤە د پەیڤین ونڤێسینێن خۆ دا بکارئینین،لێ ب دیتنا من نها تشتەکێ نەیێ دجهێ خـۆ دایـە ئـەم دەربـارەی ڤـان پـەیڤا هەسـتیارییێ نیـشان بـدەین و ب خـۆرتی دنـاڤ زمـانێ خـۆ دا دەربێخین،بـۆ پـشت

ڕاستکرنا گۆتناخۆ یا سلال ژی دێ پەیڤا (قەلەم) کەینە نموونە،هەر چەندە مە بەدەل پەیڤا قەلەم پەیڤا (خامە) و(پێنڤیس) هەنە،لێ بەلێ ئەم هەمی دزانین هێشتا قەلەم ل کارە و چ ل سەر ئاستێ ڕەوشەنبیری وئەکادیمی، چ ل سەر ئاستێ میللی و دناڤ خەلکیدا، خامە وپێنڤیس نەکارینە ببنە بەدیلێن (قەلەم)ی و هێشتا ئەڤ پەیڤە مینا پێدڤی ل سەر زارێ مە کەهی نەبووینە، ئەڤە ژ ئالیەکی، ژ ئالیەکێ دیڤە بۆ گۆتن ونڤێسینا هندەك پەیڤا ئەم نەچار بووینە پەنایێ بۆ زۆر پەیڤێن بیانی ببەین،چونکی مە بەدیلێن وان ب کوردی نەبووینە، ڤێجا ب دیتنا من زڤڕینەڤا مە بۆ ناڤەندێن ئەکادیمی یێن زماننیاسی و فەرهەنگا گوندییا دێ هەتا ڕادەکێ باش هاری مەکەت کو ئەم زمانێ خۆ یێ ڕەسەن بپارێزین وهێدی هێدی ڤێ ئاریشێ چارەسەر بکەین.

١٠- ئەگەر هەوە پەیڤەك ڤییا و دناڤ فەرهەنگا کانیدا دەست وە نەکەفت، ب تشتەکێ سروشتی بزانن، چونکی یا زانایە مە هێشتا چ فەرهەنگێن نەتەوەیی یێن گشتگیر(شامل) نینە، کو پترین پەیڤا بێخیتە بەر دەستێ مە،هەروەسا ئەڤ فەرهەنگە وییێن شتی ڤێ ژی چقاسی د مەزن وتڤاڤ بن، نکارن هەمی زمانی دناڤ رووپەلێن خۆ دا هەلگرن وکۆمبکەن، ڤێجا بلا هەر یەك ژ مە بۆ دانانا بەرێ بنیاتێ فەرهەنگەکا نەتەوەیی کار بکەین ود کارێ خۆ دا ژی خەمخۆر و دلسۆز بین.

١١-مسۆگەر فەرهەنگا کانی یا بێ کێماسی و شاشی نییە، لێ "سیار هەتا نەکەڤیت نابیتە سیار"، لەورا پڕ ژ دل حەز دکەم فەرهەنگنڤێس و زمانزانێن کورد ڤێ فەرهەنگێ هەڵسەنگینن و ب شەنا قەلەمێن خۆ یێن تیژ بێدەرا وێ بدەنە بای، دا ژ تشتێ نەژهەژی و نە سەبقی بهێتە ئادە و بژارە وپاقژکرن، هەروەسا دا کو ل چاپێن بێتدا بەهرێ و مفای ژ بیر وهزر و تێدیتن وزانیارییێن وان وەرگرم ، ژبەرکو من لبەرە ئەگەر خودێ حەز بکەت د پاشەڕۆژێدا سنوور وکەوشەنێن فەرهەنگا کانی بەرفرەه بکەم و کاکلك و ناڤەرۆکا وێ زەنگین و دەولەمەند بکەم، هەروەسا فەرە بێژم ئەز نها مژوول وخەریکی دانانا فەرهەنگەکا دیی یا (کوردی-کوردی) مە،لێ ڤێ جارێ ب(کرمانجیا ژێری-کرمانجیا ژووری)یە، ڤێجا بۆ برینا ڤێ قوناغا ئاسێ مە سیارێن زیخ و شارەزا وچەلەنگ و بستە و دەستپل وچاڤزل دڤێن،هیڤیدارم هەر یەك ژ مە ئەڤ سیارێن زیخ وبستە و چەلەنگ بین، دا بکارین ب جوانترین وباشترین شێوە خزمەتا زمانێ خۆ یێ خۆش وشرین بکەین.

١٢– ل وی دەمێ من فاماندی وخۆنیاسکری،من حەژ زمان خۆ کریە ومن ڤیایە خزمەتا زمانێ کوردی بکەم،نەمازە پشتی ئەم چووینە خاندنخانێ و پەیڤێن شرینێن کوردی ل سەر لێڤێن مە کەهی بووین، لێ هەر زوی هێشتا ژیێ من دە سال بوو، دەمێ ئەم کەفتینە بەر لەهی ولێسەرا ستەم و زۆرداریا رژێما سەددامێ گۆڕ بگۆڕ و سالا ١٩٧٨ز گوندێن مە ل دەڤەرا (مزویری بالاّ) کاڤل و وێران کرین و ئەم راپێچی کۆمەلگەها ب خۆرتی چێکریا (بەحرکێ) کرین، دوژمن ب وێ چەندێ ژی نەسەکنی ول سالا ١٩٨٧ئەم نەچار کرین بەرەف کوردستانا بندەستێ ئیرانێ کۆچ بکەین و ل باژێڕێ ورمێ ئاکنجی ببین، حەزا خزمەتکرنا زمانێ کوردی دناڤ دلێ مندا هەرا خۆرت بوو،لێ وی دەمی دەلیڤە یا بەر تەنگبوو کو د بیاڤێ فەرهەنگێدا کار بکەین وخزمەتا زمانێ کوردی بکەین، هەتا سالا ١٩٩٤ز ،هنگی بۆ مە دەلیڤە ودەرفەت هاتە پێش ،کو پرسا زمانی بکەینە ئێك ژ خەمێن خۆ،لەوڕا دانانا بناغە وشەنگستێ ڤێ فەرهەنگێ بۆ هنگی دزڤڕیتەڤە، هەژی ئیمازە پێکرنێیە مشەختبوونا مە یا بێ مفا نەبوو،ئێك ژ وان مفایان ئەو بوو، ئەم شیاین بۆ زەنگینکرنا فەرهەنگا کانی مفایەکێ زۆر ل پەیڤێن کوردی یێن وێ دەڤەرێ وەرگرین.

١٣ – فەرهەنگا کانی پتر ژ (١٣٠٠٠) پەیڤ وئیدیەما تێدا هەنە، بژلی ئەو پەیڤێن مە بۆ دەوڵەمەندکرنا فەرهەنگێ دگەلێ پەیڤێن هەڤتا(مرادف) نڤێسی، کو ئەو ژی گەلەك زۆرن.سۆپاس بۆ خودێ پشتی خەبتێن و ماندیبوونەکا زۆر، فەرهەنگا (کانی) شیا چاڤێن خۆ ڤەکەت و بێتە گۆڤەندا پەرتووکخانا کوردی، لەوڕا هیڤیدارم یا ژ هەژی ڤێ گۆڤەندێ بیت و بکاریت تێهن وگەرمییەکا زۆر بدەتە زەند وباسکێن خویندەڤانێن هێژا و تێنیشکا هەژی وهزرێن وان بشکێنیت و زمانێ کوردی پتر ل دەڤ وان شرین بکەت،هەروەسا ئومێدەوارم ڤالاهیەکا بچویك ژی دناڤ پەرتووکخانا کوردیدا پڕ بکەتەڤە و دلێ هەر کوردەکێ زماندۆست وکوردپەروەر و وەلاتپارێز خۆش بکەت .

محەممەد سالح پێندرۆیی (جگەرسۆز)

هەولێر ٢٠٠٩

ئـ

کوردی (کرمانجییا ژووری)	کوردی (کرمانجییا ژێری)
ئا	بەڵێ
ئاپ	مام
ئاتاف	بەڵا ، مۆسیبەت
ئاتوون	هێتوون
ئاخ	داخ و ئازار
ئاخ	خۆڵ
ئاخدار	دەردەدار ، داخدار
ئاخرەت	ئاخیرەت ، رۆژی پەسەلان
ئاخڤاندن	هێنانە ئاخاوتن، هێنانە قسە
ئاخفتن	قسەکردن ، پەیڤین
ئاخڤتن خۆش	قسە خۆش ، زمانپاراو
ئاخلە	خەرمان،جوخین، بێدەر
ئاخلەویك	تاوەی شت تێدا سوورکردنەوە
ئاخلێڤە	بەهارێکی زوو ،تێرە خۆری ئاژەڵ ، خاکەلێوە

ئاخویر	مۆلگە ، تەوێلە
ئاخویرك	جۆرە پێشکەیەکی زۆر وردە ، ئاخرکە
ئاخەبان	گلەبان
ئاخەسپیك	خۆلەسپی
ئاخین	ئاخ هەلکێشان ، دەردو حەسەرەت ، کەسەر
ئادە	بژارەکردنی گیا لەشینایی
ئار	ئارد
ئاراڤ	ئەو ئاوەی بۆ دووەم جار بەکاردەهێنرێت
ئاراندن	ئێشاندن ، ئازاردان ، ورووژاندن
ئارپێژ	ئاردبێژ
ئارخاڤك	چێشتی ئاردو رۆن
ئارخایین	دلنیا ، خاترجەم ، پشتڕاست
ئارزی	ئارەزوو
ئارڤان	ئاردچی ، ئاردکار
ئارمانج	نیشانە
ئارمانج	مەبەست
ئارمانجانێ	نیشانە داکردن
ئارمانجدار	مەبەستدار
ئارمیتە	ئامێری دەرهێنانی کەنگر ، دارێکی سەر ئاسنە بۆ دەرهێنانی کەنگر
ئارهان	هەوکردنی برین
ئارەق	مەی ، شەراب
ئارەقە	ئارەقەی لەش لەکاتی گەرمادا

ئاریان	رەگەزی ئاری
ئاریان	برینی بەچلك و كێم و جەراحەت، ئازریان
ئاریان	هەوكردن ، ئازار
ئارێشە	كێشە ، گرفتاری ، گێروگرفت
ئاریكار	یاریدەدەر، هاوكار
ئاریكاری	هاوكاری ، یارمەتی
ئارینك	وڕك ، گریانی منداڵ بە بەردەوامی، گڕۆز ، ئارۆنە
ئاری	یارمەتی ، هاوكاری ، هاری
ئاری	نەژادی هیندو ئەوروپی
ئازاكرن	پاكانە ، گەردەن ئازایی
ئازراندن	ورووژاندن
ئازری	ورووژا
ئاژۆتن	لێخوڕین
ئاغلیك	بڕوانە: ئاخلەویك
ئاساس	بناغە ، شەنگەستە، بنەتار
ئاستەنگ	جێگای سەخت و دژوار
ئاستەنگ	تەنگ و چەڵەمە ، كۆسپە ، لەمپەر
ئاسنەرێ	هێڵی ئاسن ، هێڵی شەمەندەفەڕ
ئاسندڕك	تەلبەند ، تێلدڕی
ئاسنقۆت	ئاسنگەر
ئاسنسم	ئاسن كونكەر
ئاسنكێش	مۆگناتیس

ئاسوید	جۆره خۆراكێكی به تامی خۆماڵییه
ئاسیده	ئاسووده ، تەنا
ئاسێگەھ	قەلاً ، كەلا
ئاسیمان	ئاسمان
ئاسیٚ	سەخت
ئاشئاشۆك	گەڕۆك
ئاشخان	چێشتخاتە
ئاشڤان	ئاشەوان
ئاشك	گەده،ورگ
ئاشكرن	ئاشتكردنەوه
ئاشكرا	دیار،ئەشكەره،عەیان،خۆیا
ئاشویت	رەنی ، روخانی بەفر ، رەنۆ
ئاشۆپ	ئەندێشە،خەیاڵ
ئاشیڤ	ئامادەكردنی زەوی بۆ كێلاَن
ئاشیف	بژاره ، ئاده ، تەتەڵە
ئاشهێر	ئاشەوان،ئاشەڤان
ئاغا	سەرۆك هۆز ، گەورەی هۆز
ئاغلەبە	زۆرینه ، پڕانی
ئاغلەویك	تاوەی شت تێدا سووركردنەوه
ئافراندن	داهێنان ، چێكرن
ئافرەنده	پەروەردگار
ئافرنده	داهێنەر

ئافزه	كانياو
ئاڤ	ئاو
ئاڤا	ئاوەدان
ئاڤا بەفریَ	بەفراو
ئاڤاتەزی	ئاوی سارد
ئاڤاكەر	بنیادنەر
ئاڤاندن	تواندنەوە
ئاڤاهی	ئاوەدانی
ئاڤباز	مەلەوان ، مەلەڤان
ئاڤبەز	ئەو ئاوەی كە بە رەوانی دەڕوات
ئاڤپاشدانك	ئەو دارانەی لەكاتی لێخوڕین وجووڵە پێكردنی بەلەم بەكاردەهێنرێت
ئاڤپەنگ	ئەو شوێنەی كە ئاو تیایدا پەنگ دەخواتەوە
ئاڤپەنگ	ئاوی باران، قوولكەی ئاو
ئاڤتەزۆك	بەفرگر
ئاڤخیز	ئاوی مەنگ كە لە بەر نەڕوات
ئاڤچزك	فوارە
ئاڤدار	بەئاو
ئاڤدانك	دەفری ئاو، سەتل، پەقرەج، زەرك،سیتل
ئاڤدەست	ئاودەستخانە،ئەدەبخانە
ئاڤدەڤ	مەتارە، دێمكە
ئاڤدەل	ئاوگێڕ ، ئاودەر
ئاڤدین	تۆڵە سەندن

ئاڤرۆندك	گریانی بەکوڵ
ئاڤرابوون	لافاو ، لێسەر ، لەهی ، لێمشت
ئاڤرێ	لارێ، باریکە رێ
ئاڤرەشینك	ئاو پرژێن
ئاڤروی	ئابروو،شەرەف،ناموس
ئاڤری	ئاور ،سەرنج
ئاڤرێژ	ئاودەستخانە
ئاڤرێژ	ئاورێژ
ئاڤزێم	کوێرەکانی
ئاڤژەن	مەلەوان
ئاڤس	ئاوس ،دووگیان
ئاڤسارك	ساردکەرەوە ، بەفرگر
ئاڤشۆ	چڵکاو
ئاڤشیلە	ئاوی میوە
ئاڤك	مەرەگە، شلە
ئاڤکی	ئاوکی
ئاڤگر	ئاوگر ، کۆگای ئاو
ئاڤگیر	ئاوی میوە
ئاڤنگە	غەم ، کۆڤان
ئاڤەند	شایان ، شایستە
ئاڤەند	پایە
ئاڤێتن	هاوێژتن ، فرەدان

ئاڤێستا	ئاوێستا ، پەرتووکی زەردەشت
ئاڤێش	دەرمان
ئاڤیڤان	ئاوکێش
ئاڤێر	بڕوانە ڤاڤێر
ئاڤی	بەراو ، ئاوی
ئاقار	شوێنی باغ و بێستان،عاستی شت
ئاقل	دانا ،هۆشمەند
ئاقد	مەزاری گەورە پیاوان،کە بەشێوەی کەوانەیی دروست کرابێت
ئاقید	شیلەی میوەی نایاب
ئاکنجی	نیشتەجێ
ئاکنجیگەھ	شوێنی نیشتەجێبوون
ئاگر پەرێس	ئاگر پەرست
ئاگرۆك	ئامرازی ئاگر پێکردن
ئاگردانك	ئاگردان
ئاگرڤان	پاسەوانی ئاگرخانە
ئاگەھی	ئاگاداری
ئال	رەخ ، لا ، تەنیشت
ئالا مالا	ئیلا بیلا
ئالادار	خاوەن ئالاَ ، پەرچەمدار
ئالاستن	لێستنەوە ، لێستن
ئالاڤ	ئامراز ، ئامێر
ئالآندن	پێچان

ئالزی	ئالۆزبوو ، شلەژا
ئالف	خواردەمەنی مەڕومالات
ئالف	ئالیکی ئاژەڵ
ئالفدەر	ئالیکدەر
ئالۆز	شلەژاو،دژوار،سەخت
ئالۆز	تێکئالاو
ئالۆزی	شلەژاوی
ئالۆزی	تێکئالاوی
ئالووته	بڕوانە ئارمیتە
ئالیستن	لیستنەوە
ئالیستن	ئالاستن
ئالیف	ئالیك ، خۆراکی ئاژەڵ
ئالیکار	هاوکار ، یارمەتیدەر، هاریکار
ئالینۆك	لەتکەنۆك، لەپە
ئالی	لا،رەخ ، تەنیشت
ئالا	بەیداغ ، پەرچەم
ئالاکۆك	کۆلان، کۆچە، زکاك
ئامار	سەرژمێری
ئامان	قاپ و قاچاغ
ئامەد	ناوی شاری (دیاربەکر)ە لە کوردستانی باکوور
ئامیر	ئامێر
ئامیر دەست	داردەست ، بەکرێ گیراو

ئان	یان
ئانکۆ	واته ، خۆزکۆ
ئانەت	سەرکەش ، شەمبۆز، دەستنەخۆش ،
ئانەتی	سەرکەشی، شەمبۆزی ، دەستنەخۆشی
ئانەتیکرن	سەرکەشیکردن، ئازار گەیاندن، دەستنەخۆشی کرن
ئانەھ	هاوکار ، یارمەتیدەر
ئانەهی	یارمەتی،هاوکاری
ئانیشك	بەندی نێوان قۆڵ و باسك
ئانین	هێنان
ئانی	هێنا
ئاهین	دەردو حەسەرەت
ئاوڕ، ئاڤڕ	تێبینی
ئایدیال	نموونه
ئایش	هێور
ئایشبوون	هێور بوونەوه
ئزن	مۆڵەت ، روخسەت ، دەستوور
ئزندان	مۆڵەتدان ، ڕێگه پێدان ، دەستووردان
ئستران	گۆرانی ، کلام
ئستری	درِك ، کەلەم ، ستری
ئستەور	ستێوور، لەشیروەستانی مەڕومالاتی شیردەر
ئستەیرك	ئەستێره
ئم	پیتی وەلاّم دانەوه ، بۆ سەرسوڕمان بەکاردێت

ئندا	بزر ، گوم ، وندا ، بەرزە ، نادیار
ئنیەت	نیاز ، نیەت ، مەرام
ئنیەت باش	نیازچاك
ئنیەت پیس	نیاز خراپ
ئنیەتئینان	نیەت هێنان
ئوسان	واها ، ئاوا
ئوستوو	گەردەن ، ئەستوو ، ستوی،ستوکورك
ئول	وەچە ، بەچکە
ئوور	ورگ ، زگ ، بێ تاوان
ئویجاخ	بنەماڵە ، بەرەباب
ئویچ	زۆر خۆر ، بێ نەفس
ئۆباڵ	گوناھ
ئۆبە	کۆمەڵە
ئۆخەیش	ئۆخەی
ئۆدا	دایکە ، دایە
ئۆدە	ژوور
ئۆرت	لا ، رەخ ، کەنار ، تەنیشت
ئۆغر	سەفەر ، کۆچ، وەغەر
ئۆل	ئایین
ئۆلڤان	ئایین پەروەر
ئۆیین	پیلان ،نەخشە
ئەبدال	عەوداڵ

ئەختەر	ئەستێرەی بەخت
ئەختوبار	بە ئەمەك ، وەفادار
ئەخچە	جۆرە پارەیێکی کۆنە
ئەخرین	لەغرین،بەرتێشت، ئەوەی ژەمی بەیانی نەخواردبێ
ئەداڤ	کێم و عەداب
ئەدرێس	ناوونیشان
ئەدەب	شەرم و حەیا ، ناموس
ئەدەبخانە	ئاودەستخانە
ئەدەبدان	ئەدەبکردن ، تەنبێ کردن
ئەرخ	چاڵ
ئەرخین	لەغرین، بەرتێشت، ئەوەی هێشتا نانی بەیانی نەخواردبێت
ئەرد	هەرد، زەوی، عەرد
ئەردهژیان	بوومەلەرزە ، بیبەلەرز
ئەرزان	هەرزان
ئەرزێنك	چەناگە
ئەرڤاز	ئەوراز ، ژێهەڵی
ئەرمووش	ئاوریشم ، ئەبریشەم
ئەرێ	بەڵێ
ئەز	من
ئەزبەرکرن	لەبەرکردن
ئەزبەنی	گەورەم،مەزنێ من
ئەزگوری	قوربانت بم ، بەساقەت بم

ئەزم	منم
ئەزمام	من مامەوە
ئەزمان	زمان
ئەزمانخۆش	رەوانبێژ ، قسەپاراو ، زمانپاراو
ئەزمانسوورك	ئادەمیزاد، مرۆڤ
ئەزمانزان	زمانزان
ئەزمانك	زمانە
ئەزۆكی	منۆكی
ئەزیەت	ئازار ، ئێش و دەرد
ئەز ئەزی	خۆپەرستی ، خۆویستی
ئەز خدام	من نۆكەرتم (بۆ ئافرەتان بەكاردێت) خزمەتكار بۆ رەگەزی مێ
ئەژدەر	ئەژدەها
ئەژدەها	ماری گەورەو زەبەللاح
ئەژمار	ژمارە
ئەژمارتن	ژماردن ، ئەژماردن ، هەژمارتن
ئەژمارتی	ژمێردراو
ئەسانسێر	قادرمەی كارەبایی
ئەسكەر	سەرباز
ئەشقی	یاخیبووی دەوڵەت
ئەشكەرە	ئەشكرا ، دیار ، خۆیا ، بەرچاڤ ، پەنی
ئەشكەرەبوون	ئاشكرابوون
ئەفراندی	داهێنراو ، دروستكراو

ئەفسی	هاوسێ، هەڤسی،جیران، دراوسێ
ئەڤڕەنگ	بەم شێوەیە
ئەڤڕۆ پاش	لەم رۆ بەدواوە
ئەڤڕۆ پێڤە	لەم رۆ بەدواوە
ئەڤشی	وشکبوو
ئەڤشین	وشکبوون
ئەڤین	دڵداری ، ئەوین ، خۆشەویستی
ئەڤیندار	دڵدار
ئەڤینڤان	دڵدار ، ئەویندار ، ئاشق
ئەگەر	لەوانەیە
ئەگەر	هۆکار ، فاکتەر
ئەلند	کازێوە ، بەری بەیان
ئەلهۆ	هەڵۆ
ئەلۆه	هەڵۆ
ئەلەکتریك	کارەبا
ئەلەمتریك	لاییێتی دەستی
ئەم	ئێمە
ئەمێ	ئێمە ـ (ئەمێ بچین دهۆکێ)
ئەنتیکە	کەم وێنە، سەیر
ئەنتیکەخانە	مۆزەخانە
ئەنتیکەناس	کەونناس ، کۆنناس
ئەنیگرێ	رووگرژ ، نەعیم نەخۆش

ئەنیشك	ئانیشك
ئەنی	نێوچەوان
ئەنی	بەرە
ئەنیگەش	رووگەش
ئەنی ڤەبووی	رووگەش ، دەم بە خەندە
ئەهد	بەڵێن ، پەیمان
ئەهدکرن	بەڵێندان ، پەیماندان ، سۆزدان
ئەور	هەور
ئەوراندن	وروووژاندن
ئەورین	وروووژان
ئەیاغ	زۆر لاواز ، لاك
ئەینی	هەینی،جومعە
ئەینی	هێمن
ئەیوان	هەیوان
ئیدیەم	زاراوە
ئیدی	ئیتر
ئیرس	رووس ، عویرس
ئیرۆ	ئەمڕۆ
ئیزا	سزا
ئیزگەه	ئێزگە
ئیزنخاستن	مۆڵەت وەرگرتن
ئیساڵ	ئەم ساڵ
ئیسبات	بەڵگە ، دەلیل ، گرۆڤ
ئیسباتکرن	سەلماندن ، بەڵگەهێنان

ئیسك	نزگەرە
ئیشەڤ	ئەم شەو
ئیشی	هێشوو
ئیلەھ	هەردەبێ ، پێویستە هەرببێ
ئیما	ئاماژە
ئیماژە	ئاماژە
ئینا	هێنای
ئینا	ئەوجا
ئینان	هێنایان
ئیناندن	بڕوانە : ئینان
ئینانەدەر	دەرهێنان،دەرنان
ئێخسیر	دیل ، ئەسیر
ئێدن	ئەویتر
ئێرش	هێرش ، پەلامار
ئێزا	ئەزیەت
ئێزنگ	داری سووتاندن
ئێسان	ئاسان
ئێش	دەرد ، ئازار
ئێشا زراڤ	سیل
ئێشدار	دەردەدار
ئێشیك	کەژاوە
ئێڤار	ئێوارە ، هێڤاری
ئێڤەلی	سەرسەری ، خوێڕی
ئێك	یەك

ئێکانە	نێرە بەراز
ئێکانە	تاقانە
ئێکتەق	یەکسەر ، بەبەردەوامی ، لەسەریەك
ئێکجار	جارێك
ئێکجاری	بۆ هەتاهەتایە، بەتەواوی
ئێکخستن	یەکخستن
ئێکدل	تەبا ، یەکگرتوو
ئێکسان	یەکسان
ئێکسەر	راستەوخۆ
ئێکمال	ماڵێك
ئێکمال	تەبا ، دەستەبرا
ئێگجاری	بەجارێك ، بەتەواوی ، بۆ هەتا هەتا
ئێگجار	بەتەواوی
ئێگجار	جارێك
ئێل	خێل ، عیل
ئێلەك	سەرمەمك ، سوخمە
ئێلپەرێس	تایفەگەر
ئێلپەرێسی	تایفەگەری
ئێلچی	پۆستەچی ، نامەبەر ، تەتەر ، مفردی
ئێمانەت	راسپاردە
ئێمیش	میوەجات، وشەیەکی تورکییە
ئێورگەھ	ئەوشوێنەی شەو تێیدا دەحەسێنەوە
ئێورین	نیشتەجێبوون ، ئاکنجیبوون
ئێورین	گیرسانەوە ، جێگیربوون

ب

با	بەڵێ
با	هەوا
باب	باوك
بابا	بەڵێ
بابا	باوكە
بابكال	باب و باپیرە
بابەلێسك	جۆرە گوڵێكی بەهارییە
بابەلێسك	گێژەڵوكە، گەردەلوول
باب وكاڵ	باب و باپیر
باپەشك	گەردەلوول ، بابەلێسك
باپیر	باوە گەورە
باپێچ	گەردەلوول
بات	برا، كەك، كاك
باتیك	بات
باتی	بری ، جێگای ، شوێنی،جیاتی
باخ	باغ
باخل	باخەڵ
باخۆش	توانادار ، بەهێز

باخۆشی	تواناداری ، بەهێزی
بادان	سوڕاندن
بادمان	جۆرە عەیارێکە بۆ پێوان
بادەر	پێچەر
بادەك	دۆسیە
بادەك	لوولدەر
بادی	جام
بادینی	خەڵکی دەڤەری بادینان
بار	ئەوەی لەسەر پشتی بارەبەر دادەنێن
بار	بەش
بار	بوار
بار	دۆخ
باران	باران
باراندن	لەبەرزیەوە پرژاندن
باربەند	گوریس
باربێن	گوریس
باربەر	بارکێش ، بارهەڵگر
باربەر	ئارام ، دان بەخۆدا گر ، بارهەڵگر
باڕ	جوجکە کەوی بەهارە
باڕاندن	دەنگی مەڕو بزن
باڕك	جووجەڵەی کەوی بەهاران
بارکەفتی	بێچارە
بارکرن	بارکردنی بار لەولاّغی بار هەڵگر
بارکرن	کۆچکردن

بارکرن	قورمیش کردنی کاتژمێر
بارکەفتن	بارکەوتن
بارگران	بار قورس
بارگران	ئەوەی زۆر غەم لە دونیا دەخوا
بارگیر	ئەسپی ناڕەسەن،ماهین
بارویت	باروت
بارۆڤە	رەشەبا ، گەردەلوول
بارەبی	پیتاک ، بارەبۆ،کۆمەکی ماددی
بارەبیکرن	پیتاك کۆکردنەوە
بارین	هاتنە خوارەوەی بەفرو باران
باز	تەیری راو
باز	هەنگاو، گاڤ ، شەقاو
بازدان	پەڕینەوە بە هەنگاو،هەڵاتن ، راکردن ، غاردان
بازدان	تێپەڕین
بازدە	راکە ، هەڵێ
بازڤیرك	گەردەلوول
بازك	بازوو ، باسك
بازنك	دەستبەند ، بازن ، بازنە
بازن	بازنە
بازەبەر	پردەباز ، بەردەباز
بازەبەر	بەردەباز
باژ	باج
باژاڕڤانی	شارستانی ، شارەوانی
باژاڕی	شارستانی

باژڤان	باج وه‌رگر
باژێڕی	شارنشین ، خه‌ڵکی شار
باژێله	ون ، نادیار ، گوم
باژێله‌بوون	ونبوون ، بزربوون ، گومبوون
باژێڕڤانی	شاره‌وانی
باژێڕاتی	شارستانی
باژێڕی	شارستانی
باسک	دار جگه‌ره
باسک	گرد ، به‌رزایی
باسک	له‌جومگه‌ی ده‌سته‌وه تا هانیشك
باسک	باڵ ، ره‌وت
باش	باشه ، به‌ڵێ ، چاکه
باش	به‌لێ
باشتر	چاکتر
باشترین	هه‌ره‌چاك ، چاکترین
باشقه	جیاواز ، لێکجیا
باشیکه‌ر	چاکه‌کار
باشیکه	مه‌لێکی راوکه‌ری بچووکه، واشه
باشین	کاری چاکه
باڤ	مه‌یله‌و (ئه‌ڤ نانه باڤ ره‌شه) .
باڤ	باوك
باڤك	خێزان ، مالبات
باڤی	باوی ، بادام
باق	گورزه

باقۆڕك	ئەو بەرەی هێشتا بەتەواوی پێنەگەیشتبێ
باقۆفك	ئەو بەرەی هێشتا بەتەواوی پێنەگەیشتبێ
باقۆڕك	بەری قەزوانی هێشتا پیێ نەگەیشتوو
باكرن	وەرمتن ، هەوكردن ، ئەستوور بوون
باكوزیرك	كرێوە، باوباران
باكوزیرك	بەفری بەباوە ، زریان
باگوردان	بانگێڕ ، باگردێن
باگوهۆڕك	هەوا گۆڕكێ ، دوو هەواكەوتن
باگەڕ	كرێوە
بال	جەم ، تەنیشت ، نك
بالاڤی	جلشۆ
بالاڤیك	ساواری ورد
بالا	قەد
بالافڕ	بەرز فڕ
بالاڤ	خۆشتن،گەرماو ، شوشتنی شمەك
باڵا	سەروو - (بەرواری باڵا، مزویری باڵا)
بالبەر	بەرگەگر
بالبەر	ئارامگر ، بە حەوسەڵە
بالكێش	سەرنج راكێش
بالگ	بالگە
بالویلك	بڕوانە بالیلك
بالەتە	میوەی تازە پیێ گەیشتوو
بالەفڕ	فڕۆكە ، تەیارە
بالەفڕڤان	فڕۆكەوان ، شۆفێری فڕۆكە

باليك	بالوكه
باليلك	ئەو هەويرەی بۆ خواردن لەناو دۆشاو دەكولێنن
باليف	بالگه ، باليو ، سەرين
باليف	سەرين
بامشت	گەردەلوول
بان	سەرەوەی هەرشتێك ، تاقه سەر
باندەڤ	سڕ و سەرما
باندور	كاريگەری
بانگێڕ	باگوردان
بانگەر	ئەو بەردانەی لەسەر لێواری بانەكانی خانوو ريز دەكرێن بەمەبەستی ڕێگه گرتن لەهاتنی ئاو بۆ ناو خانوو .
بانگهەلدێران	بانگەواز كردن
بانی	دەشتی بەرز
باهر	بەش
باهوڕ	هوڕەبا ، ڕەشەبا
باهۆز	گەردەلوول
باهينك	سروە ، فێنكەبا ، بای فێنك
باهينك	بای فێنكەرەوە ، دڵخۆشی
باهيڤ	باوی ، بادام
باهيڤۆك	چواله ، باوی تەڕی تازه پێ گەيشتوو
باوڕ	باوەڕ ، بڕوا
باوەڕی	متمانه ، بيروباوەڕ
باوەشك	باوێشك
باوەشينك	باوەشێن، فێنككەرەوە

باوەشی	باوێشك
بئاڤ	تەڕ
ببەرڤە	بۆ پێشەوە
ببەرڤە	بەبەرەوە
ببەژن	بالاّ بەرز ، قەد بالاّ
بت	خوای دەستکرد ، بوت ، سەنەم
بچویك	بچووك ، گچکە
بچویك	منداڵ ، زارۆك
بچویکبوونەڤە	گچکەبوونەوە
بچویکینی	کاری منداڵانە
بچویکینی	سەردەمی منداڵی
بحال	دووگیان ، زگپڕ ، ئاوس
بحەز	خۆویست
بختان	قسەی هەڵبەستە، بێ بەختی
بختانچی	قسە هەڵبەست،بوختانکەر،بێبەخت
بخۆڤە	بەقەلاّفەت ، گەورە و زەبەللاّح
بدل	رازی ، قایل ، بەدڵ
بدلبوون	ڕا لەسەر کارێك یا شتێك بوون
بدە	بمدەرێ ، بدە
بدەست	ئەنقەست
برازا	کوڕی برا
برازی	کچ یا کوڕی برا
براژتن	برژاندن
براشتن	برژاندن

براك	برا ، كاك ، براله
براماك	برای هەرلەدایك لەباوك نەء
براندن	تەواو كردن ، بەجێ نەهێشتن
براندن	قەلأچۆكردن
برایی	برایەتی
برچی	برسی
بڕ	گیاییێكی خۆشە لەگەڵ پەنیر تێكەڵ دەكرێت بۆ خواردن
بڕ	خێرا چوون
بڕ	جێگای پەڕینەوە لەئاوی رووبار
بڕ	بزاڤ ، جووڵە
بڕانێ	یارییێكی غاردانە
بڕبوون	پەرتبوون ، لێكجیابوونەوە
بڕمیت	هاردی تووتن
بڕمیت	زۆر تیژ ، زۆرهار
بڕنۆ	جۆرە تڤەنگێكە
بڕەڤان	ناوبژیكەر ، بەڕەوانی
بڕەڤانی	ناوبژیكەری ، بەڕەوانی
بڕەك	بڕەڕ ، ئامێری بڕین،مشار
بڕین	قەتكردن
ب رۆژ	بە رۆژ
ب رۆژی	رۆژوو وان ، بە رۆژوو
بڕین	بریندارکردن
بڕین	هەنگاوێك بۆ پێشەوە چوون
بڕینگە	شوێنی بڕینی دار

بڕێن	جۆش هاتنی ئاوی کولاّو
بڕیتك	مشاری گەورەی دووکەسی
بڕێژ	بە پیت و فەڕ
بڕی	قرقێنە ، قرب
بڕی	لەتیکرد
برسقین	تروسکان ، درەوشانەوە
برغی	برغو
برك	حەوز ، گۆمی دەستکرد ، برێم
برن	بردن
برنجی	هەرەباش ، پلەیەك ، وشەیەکی تورکییە
برنەڤە	سەرکەوتن ، بردنەوە
برە	برور
برهاندن	نەهێشتن ، کۆتایی پێهێنان
برهە	برۆ
بروی	برژانگ
برۆ	ئەبرۆ
برووسی	بڕوانە : بریسی
بریانی	جۆرە خواردنێکە
بریان	تەواو بوون
بریا	تەواوبوو
بریسی	برووسکەی ئاسمان
بریسی	تەزووی بەژان
بریسکە	بروسکە ، برقی
برین	زام

بڕێم	گۆماوی ئاو
بری	بردوو
بری	بروو
بڕێ	برا
بڕێ	خستنه ناوی
بزاغ	چوست ، چالاك
بزاڤ	هەوڵدان ،خەبات ،جوڵانەوە
بزان	دانا ، زانا
بزان	بزانه
بزاندن	حەپەساندن ، ترساندن ، تۆقاندن،فەتساندن
بزاندن	پساندن ، پچڕاندن
بزدان	ترسان ، تۆقاندن
بزدینۆك	ترسێنەر ، بڤە
بزدیان	پچڕان
بزدیان	حەپەسان ، تۆقان ،ترسان
بزڤاندن	جووڵاندن ، لڤاندن ، تەکاندان
بزمارۆك	قەتماغەی برین
بزمك	دارو پەتێکە دەخرێتە دەمی بەچکەی ئاژەڵی مێ بۆ ئەوەی شیر نەمژێت
بزووت	مەشخەڵ
بزۆت	بزوتك
بژار	هەڵبژێردراو
بژار	بژارەکردنی دەغڵ و دان لەگیای بێ کەڵك،ئادە
بژار	ژەهردار
بژارتن	هەڵبژاردن

بژارکرن	خاوێنکردنی دەغڵ و دان لەگیای بێ کەڵك
بژارە	کاری خاوێنکردنی دەغڵ ودان لە گیای بێ کەڵك، ئادە
بژارە	هەڵبژێردراو، هەڵاوێردە ، هەڵبژاردە ، دەگمەن
بژارت	خاوێنیکردەوە،جیاکردەوە
بژارتن	جیاکردنەوە ، پۆلێنکردن
بژالە	پەرێشان
بژالە	پەرت و بڵاو
بژانك	برژانگ
بژاندن	گشتاندن
بژارتی	هەڵبژێردراو
بژڤان	خاوەن بەڵێن
بژکین	پارچە پارچە بوون
بژلی	بێجگە
بژن	خێزاندار ، بەژن
بژوژن	سوژن
بژوون	پاك ، خاوێن
بژوین	خاوێن ، پاك
بژیان	پژان
بژیان	جیابوونەوە ، پەرت و بڵاو بوون
بژیلانك	برژانگ
بژین	هەر بمێنن
بژین	گوڵێکی بۆنخۆشە
بژی	هەر بمێنی، هەرساخبی، زیندوو بی
بژی	توایەوە،بهشت،بهژی

بست	مەودای نێوان کۆتایی پەنجەی قلینچك و گەورە ، بس

بست	بستەی ئاسن

بستادلی	ژێی هەستیار

بستە	رام ، کەهی ، کەوی

بستە	زیرەك و ژیر ، چاونەترس

بستین	بڕوانە : بستینە

بستینە	وەربگرەوە،لێوەرگرە

بستیك	لاسك

بستیك	ساق ، قەد

بستی	ئەوشوێنەی هاتووچووی تێدا دەکرێت لەشاخە سەختەکاندا

بسك	مووی سەر لاجانك ، زولف

بسلمان	موسڵمان،پەیڕەوانی ئایینی ئیسلام

بسەکنە	راوەستە ، مەچوو،مەڕۆ

بشافتن	هەڵپشاوتن

بشافتن	شیکردنەوە

بشکفتن	پشکوتن

بشکوڕین	گەشانەوە ، بزەی لێو ، خەندە

بشکوژ	خونچە غونجە ، سۆلین

بشکۆژ	دوگمەی کراس

بشکۆفك	غونچە

بشی	لانە ، جەنگەل ، دارستان

بفدانك	دەبدەبە،پەمپفۆك

بڤر	تەوری دار بڕین

بڤشۆ	کەڕوو، کیفکی

بڤشۆبوون	کەڕوو بوون، کیفکیبوون
بڤە	مەترسی ، خەتەر
بڤێ	بییەوێ
ب ڤێ	بەمە
بڤێ نەڤێ	بیەوێ نەیەوێ
بکوژ	کوشندە ، کوژەك
بگیان	قەڵەو ، بەگۆشت
بگیان	گیاندار
بلا	باشە
بلا	با
بلاڤ	بلأو ، پەڕاکەندە
بلانگە	بالیف
بلانێ	با وابێ
بلبل	بولبول
بلغەم	بەڵغەم
بلق	بڵقی ئاو ، پەقیشك
بلندبێژ	بلندگۆ، دەنگ بەرز
بلنگاز	هەژار
بلوور	بلوێر
بلویر	بلوێر
بلۆر	بلۆرینە
بلۆر	چرا
بلۆش	بێجگە ، بژلی
بلەز	بەپەلە ، خێرا ، لەزگین

بلەمانێ	هەروەك دەڵێن
بلەیزە	گەمە بکە
بلی	بێجگە
بم	کوندەبەبوو
بن	ژێر ، خوار
بن	بنەوە
بن	کۆتایی
بنارە	شەڕە قسە
بناس	هۆکار ، فاکتەر ، سەدەم ، ئەگەر
بناسکار	تاوانبار ، تۆمەتبار
بناغە	بنێشە ، شەنگەستە ،هیم
بناغ	بناغە ، هیم
بناڤ	خاوەن ناو ، بەناو
بناڤ	ناودار ، بەناوبانگ
بناڤێککەفتن	تێکبەر بوون
بنئەرد	ژێر زەمین
بنئەمر	ژێردەست ، فەرمانبەر
بنئەمری	ژێردەستی ، فەرمانبەری ، بێدەستەڵاتی
بنبار	غەمخۆر
بنبار	لەژێر بار
بنپاخڵ	بنباخەڵ
بنپەل	ژێر ئاگر
بنپێ	ژێرپێ ، پێشێڵ ، پێپەست
بنتڕاش	بەلاش ، بێ بەرامبەر ـ بەکەسێك دەگوترێت کەهیچ بەهاو ڕێزێك بۆ

	دانەنرێت
بنتل	خوارەوەی زگ ، بنزگ ، ژێر زگ
بنتۆڤ	بنەتۆ
بنجوی	بەڕەچەڵەك جوولەکە
بنچەل	بناری شاخ
بنحەرام	زۆڵ ، بیژی ، حەرامزادە
بندار	ژێردار
بندریان	دەفرێك یان هەرشتێك کەهەرگیزاو هەرگیز پڕ نەبێت
بندك	ژێر پیاڵە
بندەست	ژێردەستە
بنزك	بڕوانە بنتل
بنستر	ڕێنمایی ، بنەما
بنعەرد	ژێر زەمین
بنفلەه	فەلەی تازە موسلمان بوو ، بەڕەچەڵەك فەلە
بنڤەکۆل	پیلانگێڕ
بنڤەکی	نهێنی ، داپۆشی
بنڤە	بنو ، بخەوە (فرمانی داخواز ییە) ، بڕازێ
بنڤە بنڤە	بەنهێنی
بنڤەکۆل	ئەوکەسەی کاری کۆڵان دەکات
بنڤەکۆلین	بڕوانە بنڤە کولاْن
بنڤەکولان	پیلانگێڕی ، لەبنکۆڵان
بنڤێشە	بناغە
بنك	بنکە
بنکار	ڕەگ

بنكدار	هەرشتێك كە بنی هەبێ ، خاوەن پێگە
بنكڤەچوون	چوونەكنی ، چوونەلای
بنكلاندن	كۆلین
بنكۆل	بڕۆانە : بنڤەكۆل
بنكۆلین	بڕوانە : بنڤە كولان
بنكەڤیك	گوڵە نەورۆزە
بنكەفتن	ژێركەوتن ، دۆڕان
بنكەفش	ژێرقۆڵ ، بن چنگل
بنگۆڤ	گەلەخان ، حەوشەی مەڕو ماڵات
بنگۆڤ	شوێنی حەسانەوەی مەڕوماڵات
بنگەھ	بناغە
بنگەھ	بنكە ، ڕێسە
بنگەھی	بنجی
بنگەھین	بنەڕەتی ، شەنگستی
بنستر	قادرمە ، پەیژە ، سترە
بنملانێ	زۆرانبازی
بنواشە	بناغە ، بنمیچە
بنەتار	بنێشە ، بناغە
بنەجھ	نیشتەجێ،ئاكنجی
بنەجھ	نەگۆڕ ، سەقامگیر ، تەواو
بنەجی	جێگیر ، نیشتەجێ
بنەجێبوون	نیشتە جێبوون
بنەحەق	بەناحەق ، بەناڕەوا
بنەدار	خانەدار

بنەدار	بنی دار
بنەفشی	وەنەوشەیی
بنەڤان	بنەوان
بنەکۆك	بڕوانە بنەتار
بنەماڵ	بنەماڵە
بنەمال	خێزان ، بەرەباب
بنەواشە	بنەما ، پرەنسیپ
بنیاتفلەه	بندیان
بنیات	بناغە ، بنەڕەت
بنیات	بنەما
بنێڕ	بڕوانە ، تەماشاکە
بنێشە	بناغە ، بنجی
بن چنگانێ	زۆرانبازی
بهارتن	رابواردن
بهشتن	توانەوە ، بهوژین
بهن	پشوو
بهن	بۆن
بهنژین	پژمین
بهنژین	پژمین
بهنۆك	فاریزە ، کۆما
بهن تەنگ	بێ ئارام ، بێ حەوسەلە
بهۆرتن	رابواردن
بهۆست	بستی دەست
بهۆست	بستی ئاسن

بهەشت	بەهەشت
بهیستن	گویٚ لیٚبوون ، بیستن
بهیساندن	پیٚڕاگەیاندن
بهیٚندان	پشوودان ، حەسانەوە
بهیٚل	واز بیٚنە
بهیٚن	بۆن
بهیٚن	حەسانەوە
بهیٚن تەنگ	بیٚ حەوسەلّە ، بیٚ تەحەمول
بهیٚنڤەدان	پشوودان ، بیٚندان
بهی	بەهیٚ ، بیٚ
بوت	خوای دەستکرد، سەنەم
ب وج	بەکەلّك
بوسورمان	موسولّمان
بوها	نرخ ، بەها
بوهاتن	توانەوە
بوهار	بەهار ، بهار
بوهرین	بەخشین ، بۆرین
بوهست	شیربست
بوون	لەدایك بوون ، پەیدا بوون
بوویەر	قەومین ، ڕووداو
بۆت	ئاوبارە
بۆت	پلۆسك
بۆت	بۆڕی لەدار دروستکراو
بۆتك	بووت

بۆر	قورپانی
بۆر	ئەستوور
بۆڕ	ڕێژیار
بۆڕ	چڕی گژوگیا
بۆڕ	دەنگی گڕ و ئەستوور ، پێچەوانەی ناسك و تەڕ
بۆڕی	بۆڕیە
بۆڕ	گیا و خۆراكی پێگەیشتوو وبەرز وچڕ
بۆڕ	شوێنی پەڕینەوە لە رووبار
بۆڕ	بوار ، دەراو
بۆرین	بەخشین ، عەفوكردن
بۆرین	تێپەڕین
بۆری	تێپەڕی ، دەربازبوو
بۆری	بەخشی ، عەفویكرد
بۆز	شینی ئامال سپی
بۆز	سپیەكی كراوە مەیلەو شین
بۆست	بست
بۆسیبوون	بۆنی سووتان لێهاتن ، هەر خوارکێك بە هۆی سووتانە تامو چێژی گۆڕانی بەسەر دا بێت.
بۆسی	تام و بۆی ئەو ماستەی شیرەكەی زیاد لە پێویست كولێنرابێ .
بۆش	فرەزۆر ، فراوان
بۆشك	ژاك
بۆشاتی	جەنجاڵی ، قەرەباڵغی
بۆشی	قەڵەباڵغی ، فرەیی
بۆفرین	توانەوە

بۆفراندن	تواندنەوە
بۆناچی	لەبەرچی
بۆناچی	بۆناڕۆیی
بۆنەڕیپ	گرفتار بوون
بەبیك	منداڵی ساوا ، بچكۆلە
بەتال	بێ كار
بەتال	بەتاڵ ، بێ ناوەڕۆك ، خاڵی ، ڤالا
بەتالی	بێ كاری
بەتاڵی	ڤالایی
بەترمە	هەڵپەرتاوتن
بەترپێر	سێ رۆژ بەر لە ئەمڕۆ
بەترپێرار	سێ ساڵ پێش ئێستا
بەتلاندن	خراپكردن
بەتلی	ماندوو ، شەكەت
بەتلین	ماندوو بوون
بەتلین	لەكاركەوتن ، شەكەتبوون
بەتەن	پەسار
بەتەنی	پەتۆ ، بە تانیە
بەتەن	بەری ناوەوەی جل و بەرگ
بەتەر	بەتران
بەتیك	جۆرێكە لە پەچە
بەحجین	ترسان ، فەتسین
بەحەشت	بەهەشت
بەخت	شانس ، چانس

بەخت خاستن	داوای پەنادان کردن
بەخت دان	پەنادان، پێدانی بەڵێی پاراستن
بەخشیش	بەخشش ، دیاری ، خەلاّت
بەخشین	بۆرین،عەفوکردن
بەخیل	رژد ، چروك ، خنس
بەدەن	لەش ، لاشە ، کەلەش
بەدەل	لەجیاتی ، لەبری
بەدەلڤەکرن	قەرەبوو کردنەوە ، تۆڵەکردنەوە ، بەوەرنانەڤە
بەر	بەرد
بەر	داهاتی میوەو بیستان
بەر	لای پێشەوە
بەر	ئەندازەو رادە
بەر	لا ، ڕەخ
بەر	بەش ، پار
بەر	تۆل ، بەرگرتنی ئاژەڵی مێ
بەراز	خووگ
بەرازە	کاریتە
بەراڤ	زەوی بەراو
بەراش	بەردئاش
بەرامبەر	یەکسان ، وەکیەك ، بەرانبەر
بەران	بەران
بەرانبەر	بەرابەر ، یەکسان ، وەکیەك
بەراهی	پێشەکی ، سەرەتا
بەرایی	پێشەکی ، سەرەتایی، دەستپێك

بەرازە	دارێکی ئەستوورە دەخرێتە ژێر بنمێچەی خانوو
بەرات	بەڵگە
بەراپشت	ئاوەژوو
بەران	قامکی گەورە
بەران	مەڕی نێر
بەرئینان	وەبەرهێنان
بەربا	روو لە با
بەرباچوو	لەکیس چوو ، بەفیڕۆچوو
بەربانگ	کاتی رۆژووشکاندن بەرلەبانگدان
بەربژار	کاندید ، هەڵبژاردنی کەسێك بۆ وەرگرتنی پۆستێك ، پاڵێوراو
بەربەست	لەمپەر ، کۆسپە ، رێگر ،ئاستەنگ
بەربوون	ئازادبوون ، رزگاربوون
بەربوون	بەرەڵلا بوون
بەربوون	سەرلەنوێ هاتن ، وەکووخوێن وئاو
بەربوونەڤە	کەوتنە خوارەوە
بەربویك	بەربووك
بەربژاری	پاڵێوراوی
بەربەژن	نووشتە
بەربێژ	چەنەباز ، پڕبێژ
بەربهێر	نەرم و نیان
بەربا	روو لە با
بەربانگ	بانێژە ، بەرسڤك
بەربەند	قەدەغە ، بەربەست
بەربەر	سەرتاش

بەربەری	سەرتاشی
بەربهەڤ	بەرامبەر یەك ، هەڤبەر
بەربهێر	ئارامگر
بەربهێری	ئارامگری
بەرپان	بەربەرین
بەرپالك	پاڵهێز
بەرپرس	لێپرسراو ، کاربەدەست
بەرپشت	قوماشێکە لەسەر پشتی رەشە ولاٚغ دادەنرێت
بەرپێك	پێخوست ، ژێرپێدراو
بەرپەزی	لەوەڕاندنی مەڕومالاٚت ، شوانی
بەرپەڕ	لاپەڕە
بەرتاڤ	بەرهەتاو
بەرتڤك	بەردی هاوێژتن
بەرتەسك	باریك ، تەنگ ، نازك
بەرتەلاش	گەورە و زەبەلاح
بەرتەنگ	تەنگەبەر ، نازك
بەرتەنگ	تەسك ، بارودۆخی ژوار
بەرتیل	رشوەت ، واسیتەکردن بەپارە بۆ جێبەجێکردنی کارێك
بەرتەحل	بەرتاڵ
بەرتر	پێشتر
بەرتراش	وەستای بەرد ، بەرد تراش
بەرجلك	بەروانکەی منداڵ
بەرجل	بەروانکە ، بەروانە
بەرجۆمك	کڕکڕاگە

بەرجەزا	تاوانبار ، سووچکار
بەرجەزابوون	تاوانبار بوون
بەرجەزاکرن	سزادان
بەرچێلك	گەدە
بەرچقین	فلیقان
بەرچقاندن	فلیقاندن
بەرچاڤك	چاویلکە
بەرچاڤ	دیار ، بەرجەستە ، بەرچاو،خۆیا،عەیان
بەرچاڤ تەنگ	رژد ، بەخیلێ ، رەزیل
بەرچاڤتێر	مەردانە ، سەخی
بەرچن	قەرتالەی میوەچنی ، ئەوەی بەر لێ دەکاتەوە
بەرچەل	بناری چیا
بەرحەلینك	کورەی تواندنەوەی بەرد و رەساس
بەرخوەر	ئەو شتانەی بەریان دەخورێت
بەرخار	لار ، کەچ
بەرخڤان	شوانی بەرخان
بەرخدار	خاوەن بەرخ
بەرخەڤ	لەکاتی نوستندا
بەرخۆر	بەرهەم خۆر ، رەنجبەر ، داگیرکەر
بەردەفیك	ناحەز ، دوژمن
بەردرپایی	فراوان
بەردلك	خۆشەویست ، یار
بەردایی	ئازاد ، بەرەللاّ
بەردەڤك	گزیر ، قسەبێژی موختاری گوند

بەردەستکرن	خستنە ژێر دەست ، کۆنترۆڵ کردن
بەردەستبوون	لەبەردەست
بەردان	بەرگرتن
بەردان	بەرەڵلاکردن ،تەڵاقدان
بەردانەڤە	فڕەدانە خوار
بەردل	خۆشەویست ، ئازیز
بەردڵی کەفتن	لەپێش چاو رەشبوون ، لەبەر دڵ کەوتن
بەردەڤك	قسەکەری ئاغا و کوێخا ، گۆتەبێژ
بەردەستك	نۆکەر ، بەردەست ، خوڵام
بەردار	بە پیت و فەڕ ، بەرهەمدار
بەردەست	ئامادە
بەر روحدا	گیانەڵڵا ، لەسەرەمەرگدا ، هەڤزنگ
بەر ڕەشبوون	لەبەرچاو کەوتن
بەڕ	بەڕە
بەڕووی	بیابان ، چۆلستان ، چۆڵەوانی
بەڕووی	بەڕوو
بەڕی	بیابان ، چۆڵستان
بەڕی	بەڕوو
بەڕیستان	چۆڵستان،بیابیان
بەڕەڤان	بەرگریکار ، بەرگریکەر
بەڕەڤان	ناو بژیکەر ، ناوبژیوان
بەرزەبوو	سەرگەردان،گومڕا،ڕێبەرزە
بەرزە	بزر ، گوم ، نادیار
بەرژێر	بەرەو خوارەوە ، لێژی

بەرسڤ	وەڵام،وەرام
بەرسڤك	هەیوان
بەرسنگ	یەخە ، پێشەوەی سینگ ، بەنچێلك
بەرسنگ	ڕێگەلێگرتن و بەرامبەر وەستان
بەرسۆز	سوكە نزگەرە
بەرسۆڤ	وەرگەڕاو ، قەلپبووی
بەرسۆژ	سینگ سووتانەوە ، سووتانەوەی سینگ
بەرشیڤ	خواردنی پێش جەمی شەو
بەرشیر	منداڵی شیرەخۆرە
بەرف	بەفر
بەرفرە	پان و بەرین ، گوشاد
بەرفرەیی	ئەرزانی
بەرفری	بەفرماڵ ، بەفریك
بەرڤاژی	بەپێچەوانە
بەرڤەڕا	بەلای پێشەوەدا
بەرڤەدێر	پارێزەر
بەرڤەهاتن	بۆكن هاتن ، بۆلای هاتن ، پێشوازی كردن
بەرڤەبەشین	بەشكردنی بەروبووم
بەرقام	ڕێگەساز
بەركاز	پەنجەرەی بچووكی خانوو
بەركانێ	گەمەی بەردانێ
بەركۆش	دامێنی كراس كاتێ بەهۆی كارەوە بەرز دەكرێتەوە
بەركرن	پۆشین
بەركەتی	هەڵكەوتە ، شیاو ، لێهاتوو ، ژێهاتی

بەرکەفتی	هەڵکەوتە ، شایستە
بەرکەندال	رووڵەخۆر
بەرکەندال	ناجێگیر ، ناسەقامگیر
بەرکەندالی	ناسەقامگیری
بەرکێلەك	ئامێز ، باغەڵ
بەرگەڕیان	کۆشش ، هەوڵ
بەرگەڕان	بەدواداچوون
بەرگەھ	رووگەھ
بەرگویز	رانك و چۆغەل
بەرلاستیك	بەردەقانی
بەرما	بەماوە
بەرمل	باوەش
بەرمان	پاشماوە
بەرماڵ	دووگورد
بەرمالك	کابانی
بەرمایی	ئەوەی لەبەری مایەوە ، جێماو
بەرمای	مایتێکەری ، دەست تێوەردان
بەرمنەت	منەتبار
بەرمایك	پاشماوە
بەرناڤ	ناز ناو
بەرناس	ئەوەی خەڵك زوو دەناسێتەوە ، خەڵك ناس
بەرنیاس	بەرناس
بەرنگار	بەرهەڵستکار
بەرناڤ	راناو ، جێناو

بەرنڤێژ	پێش نوێژ
بەرهنگار	بەرهەڵستکار
بەرهەمگر	پاوانکار ، قۆرغکار
بەرهەڤ	ئامادە ، ساز
بەرهەڵست	دوژمن ، نەیار ، ناحەز
بەرهەم	بەرووبووم ، سامان
بەرهۆستا	شاگرد ، ئەوەی لەبەر دەستی وەستا ئیش دەکات
بەرهاڤێتن	بەردهاوێژی ، فڕێدانی بەرد
بەرهاڤێتن	لەبار چوون
بەرهاڤێتی	لەبار چوو
بەرهەڤ	بەراورد
بەرهەڤ	ئامادە
بەرهەڤکرن	ئامادەکردن
بەرهەڤکرن	بەراوردکردن
بەروپشت	ئاوەژوو
بەروەخت	پێش وەختە
بەروار	رێکەفت
بەروپشت	بەراوەژو ، پێچەوانە
بەروڤاژی	بەپێچەوانە
بەرۆك	یەخە
بەرۆکبەردان	وازهێنانی کەسێ لە کەسێکی تر
بەرۆکگرتن	بریتیە لە شەڕ فرۆشتن بە یەکێك
بەڕۆژ	بەرەو خۆر، ئەو شوێنەی کە رووی لە خۆرە
بەرۆژك	بەرۆژ، ئەو شوێنەی کە رووی لە خۆرە

بەڕۆژی	هۆزێکە لە دەڤەری بارزان
بەرۆك	یەخە ، بەرسینگ
بەرۆك	بەئاراستەی پێشەوە هەنگاونان
بەرە ژەنگ	نیشانە
بەرە دیفك	دوژمن ، ناحەز ، نەیار
بەرەبەیتك	بەیتی درێژ
بەرەڤاژی	پێچەوانە
بەرەباب	بنەماڵە
بەرەبەرە	هێواش هێواش ، پەیتا پەیتا
بەرەژۆر	روەو بەرزایی ، هەورازی
بەرەژێر	نشێو ، بەرەونزمایی
بەرەستێ	بەردی ئاگرپژێن
بەرەڤخێر	بەرەو چاکبوونەوەو باشبوونەوە
بەرەژێر	بڕوانە (بەرژێر)
بەرەڕەژووی	خەڵووز،بەردی خەڵووز
بەرەڤان	جووڵان
بەریك	گیرفان
بەرێخودان	تەماشاکردن
بەرێککەفتن	سەربەسەر ، بەرێکخستن
بەرین	پان و فراوان
بەرینی	بەرینایی ، پانی
بەریك	گیرفان
بەرێڤەبوون	ئاودیو بوون
بەرینها	بەرلەئێستا

بەرێڤەکرن	قوتدان ،ئاودیوکردن
بەریکڤال	گیرفان خاڵی ، بێ پول
بەرێکڤەهاتن	بەئەنجام گەیشتن
بەری	پێش
بەری	فراوان
بەری	بەر لە ئێستا
بەرێ	پێشان
بەری	بێ تاوان
بەر زیڤك	بەردی باریك
بەر ب	بەرەو
بەرێ کوژی	بەردی گۆشە
بەز	قەڵەوی ، چەوری
بەزاندن	غاراندنی رەشەولاغ ، تەی کردن
بەزر	گوم ، نادیار ، بزر ، وندا
بەزگەھ	گۆڕەپانی یاری
بەزل	رکابەر
بەزوغار	غاردان
بەزین	غاردان ، راکردن
بەزی	بەخێرایی رۆیشت ، غاریدا
بەژ	بیابان ، چۆلستان
بەژن	قەد و باڵا
بەژن بست	کورتە باڵا
بەژن زراڤ	قەدباریك
بەژن کورت	کورتە باڵا

بەژن بلند	بەژن درێژ
بەس	بەسە، چیترنا
بەساتی	کیفایەت ، بەسبوون
بەست	قەراخ چەمی بە بەردوچەو
بەست	گرێدا ، بەستەوە
بەستن	شەتەکدان ، بەستنەوە
بەستن	سەهۆڵ کردن
بەستی	توندکراو ، سەهۆڵ ، جەمدی
بەسکرن	دەست لێهەڵگرتن
بەش	پار، پشك
بەش	کراوە ، ئاواڵە
بەش	ئاژەڵی نێوچەوان سپی
بەشارکانێ	چاوشارکێ ، گەمەی منداڵانە
بەعجان	ترسان
بەعجاندن	ترساندن
بەعجین	ترسان
بەعیڤ	باوی ، باهیڤ
بەعیڤ تەڕ	چوالەباوی
بەعی	ئەو پارەیەی لە بری کڕینی شتێك پێشوەخت دەدرێت بە فرۆشیار
بەغیل	چاوچنۆك ، حەسود
بەفرمالك	بەفرماڵ
بەڤل	یەکانە ، تاقانە
بەڤل	هاوتا
بەڤل	کەپۆ،دفن ، لووت

بەڤل	دژ
بەق	بۆق
بەكرۆك	دوو زمان ، قسەبەر بۆ نێوان تێكدان ، بەكرۆك نیشانەی خراپییە
بەكرۆكی	دوو زمانی ، قسەبردن بۆ نێوان تێكدان
بەگلەر	پادشا ، بەگ
بەلاچیڤانۆك	بڕوانە : بەلاتینك
بەلاڤ	بڵاو ، پەرت
بەلالیزك	گوڵێكی بەهاری جوانە
بەلا	دەردو ناخۆشی ، موسیبەت
بەڵا	موسیبەت ، ڕووداوی ناخۆش
بەلاتینك	پەپوولە ، پەروانە
بەلاش	بەخۆڕایی ، بێ بەرابەر
بەلاڤ	بڵاو ، پەڕاگەندە
بەڵاڤۆك	بڵاوكراوە ، وەشان
بەلاتیتك	پەروانە ، پەپوولە
بەلاڤۆكخانە	خانەی بڵاوكردنەوەی كتێب
بەلاڤە	پەڕاگەندە
بەلاڤە	بڵاو
بەلاڤخانە	خانەی بڵاوكردنەوە
بەلاڤنامە	پەخشنامە
بەلافرۆتن	شەڕ فرۆشتن
بەلانس	هاوسەنگی
بەلبەلیتانك	پەپوولە
بەلبوون	دەرپەڕین

بەلخاندن	ورد و خاشکردن
بەڵکو	بەلکی ، مەبادا
بەلکی	بەڵکو ، بەلکە ، بەشکەم
بەلگ	پەڕەی دار و گوڵ ، گەڵا
بەلۆ بەلۆ	وامی ، شەپرزە ، شێواو
بەلەفش	ئاڵۆز ، قسەی ناتەواو نابەجێ
بەلەك	رەش و سپی
بەلەك	پووز ، گۆشتی نێوان ئەژنۆ و پێ لە دواوە .
بەلەم	قایغی گچکە
بەلەم	دەفری تێکردنی برنج
بەلەنگاز	هەژار ، بێچارە ، نەدار
بەلەنگازانە	هەژارانە
بەلەد	شارەزا ، رێناس
بەلەڤاژی	پێچەوانە
بەڵ	لوول . شتێ کە رەق و رەپ بێت .
بەڵ	دەرپەڕیو ، شۆڕە وەبوو
بەن	پەت
بەن	دارقەزوان
بەن	ببەن
بەنچێلك	یەخە
بەند	هەڵبەست ، هۆنراوە ، سروود
بەند	بەندە
بەند	چاوەڕوانی
بەندك	پەت

بەنداڤ	بەنداو ، بەست ، سکر
بەند	چاوەڕوانی
بەند	زیندان ، گرتوخانە
بەندك	ڕێسراوی خوری
بەندەوار	بێ هەوارگە
بەندەوار	ئەویندار
بەند	بڕگە
بەنك	بانك
بەنك	ریسی خوری
بەنگ	گێل ، گەمشۆ
بەنگ	گەڵای دار ، بەلگ
بەنگین	لاو ، گەنج
بەنیەتی	بەندایەتی ، کۆیلایەتی
بەنیاتی	کۆیلایەتی
بەنیشت	بنێشت
بەنی	بەندە
بەها	نرخ
بەهتی	سەرسوڕماو
بەهتین	سەرسوڕمان
بەهتین	سەرسوڕمانی
بەهجاندن	ترساندن
بەهرك	دەریاچە
بەهرە	بەش
بەهر	بەش ، پشك ، پار

بەهرە	قازانج ، سوود
بەهرەمەند	خاون بەهرە ، خاوەن توانا
بەهرخواری	بەشخوراو
بەهیڤ	باوی ، بادام ، باهیڤ ، بەعیڤ
بەهین	وشکبوون ، چرمسین ، زەردهەڵگەڕان
بەهی	سیس هەڵگەڕا ، وشکبوو ، زەرد هەڵگەڕا
بەهی	سەرەخۆشی ، تازیە،زێمار
بەیار	زەوی نەکێڵدراو
بەیان	ئاشکرا ، دیار
بەیتەشە	خەمسارد ، کەمتەرخەم
بەیرەق	ئالا ، پەرچەم ، بەیداغ
بەین	پەیوەندی ، نێوەند
بیاڤ	زەمینە ، بوار
بیانگ	بەڵگە
بیانی	بێگانە
بیبك	بیبیلەی چاو ، بیلبیلەی چاو
بیبەر	قەلەفر ، بیبار ، فلفل
بیبیلك	بیبیلە
بیبیتك	بیبیلە
بیر	هزر
بیر	چاڵی ئاو
بیرانین	یادداشت ، بیرنانەوە ، یادکردنەوە
بیراك	ئالا ، بەیداخ ، پەرچەم
بیرانین	بیرەوەری ، یادەوەری

بیرچوون	لەیاد چوون ، ژ بیرکرن ، لە بیرچوون
بیرخستۆك	یاداشت
بیرداڕێژ	خاوەن بیردۆز ، تیۆرڤان
بیرداڕێژی	بیردۆزی
بیرهات	بیرەوەری
بیرهاتن	یادەوەری ، یادگاری
بیرۆڤ	بیرۆ ، نەخۆشیەکی پێستە
بیرە	چاڵی ئاو
بیرە	ئاوجۆ ، جۆرە شەڕابێکە
بیژن	ئەو ژنەی کە مێردی نەماوە
بیژۆك	ڕێز پەڕ ، شاز
بیژی	بیژو ، زۆڵ
بیستان	بێستان
بیشە	بیش ، لانەی شێر
بیشی	بێشە ، لانە
بیڤ	هەل ، دەرفەت
بیڤك	کەرب و کین
بیڤۆ	هەڵپەرست
بیڤەلەرز	بوومەلەرزە
بیك	گیرفان
بیناهی	بینایی ، ڕووناکی چاو
بینانی	وەك ، وەکو ، چەشنی ، مینا ، بینا ، شتی ، وەکە
بینا	سۆمای چاو ، ڕووناکایی چاو
بیناهی	ڕۆشنیی چاو

بینه	بیهێنه
بێئار	بێ شەرم ، بێ ئابڕوو
بێئاری	بێ شەرمی ، بێ ئابڕوویی
بێئیفلەح	شوم
بێبەختی	بوختان
بێبار	بێبەش ، بەشخوراو
بێباڤ	بێباوك ، هەتیوو
بێبن	زۆر قووڵ ، زۆر کویر
بێبەر	بەرنەگرتوو ، بێبەرهەم ، خرش
بێبەری	بێبەش
بێبیر	بێ هزر ، بێ واز
بێبێن	بێ بۆن
بێبێن	بێ حەسانەوە
بێبێن	بێ تەحەمول ، بێ هەوار ، بێن تەنگ
بێبەژن	کورتە باڵا
بێبەلك	بێ گەڵا
بێبڕ	بێ بەرهەم
بێتر	زیاتر ، پتر ، زێدەتر
بێتام	بێ چێژ
بێتام	رەزا قورس
بێتێن	بێهێز ، کز ، لاواز
بێتێنی	بێ هێزی
بێتەم	سافی ، بێ مژ و غوبار

بێتالی	بەبێ رەنج ، بەبێ ماندووبوون
بێتاب	بێ هێز
بێتەبیعەت	بەدخو ، بەدڕەفتار ، دەست نەخۆش
بێجامە	دەرپێ
بێجان	بێ گیان
بێجی	بێ شوێن و رێگا ، بێ سەرپەنا، ئاوارە
بێجەرگ	ترسنۆك ، نەوێرۆك
بێجەرگ	بێ جگەر
بێجی	ئاوارە ، بێ ولآت ، بێ وار
بێچارە	بەستەزمان ، هەژار
بێچاڤ	کوێر
بێچاڤینی	بەبێ حەسوودی پێدا بردن
بێچی	بەرخ و کاریلە
بێچیڤان	بەرخەوان ، لەوەڕێنەری بەرخ و کاریلە
بێچنە	بێ هۆ ، بێ هۆکار ، بێ سەبەب
بێحال	هەژار
بێحەز	خۆنەویست
بێحال	نەخۆش ، نەساغ
بێحالی	هەژاری ،بێ سەرو بەری،نەخۆشی
بێخوست	بێ جووڵە ، بێ تەکان
بێخیرەت	تەنبەل ، تەوەزەڵ
بێخیرەت	ئابڕوو فرۆش ، بێ نامۆس

بێخیرەتی	ئابڕووفرۆشی ، بێناموسی
بێخیرەتی	تەنبەڵی
بێخێر	بێ کەڵك ، چیاییێکە لە کوردستان
بێخش	بێ کەم و کوڕی
بێخاست	نابەدڵ ، بەبێ دڵی
بێخوست	بێ دەنگ و جۆڵە ، بە ئەسپایی
بێخەم	خەمسارد ، کەم تەرخەم
بێخەم	ئاسوودە
بێدەراڤ	بێ هەل و دەرفەت
بێدەر	خەرمان ، جۆخین
بێدەر	بێ خان و بێ دەرەتان
بێدەست	دەست پاچە
بێدەست	بێ مەبەست
بێدەستی	بەبێ مەبەست
بێداوی	بێ بڕانەوە
بێدل	ناچار ، نابەدڵ ، بەبێ حەزی دڵ
بێدەنگ	کڕ ، مت ، قسەنەبێژ
بێدین	لەخوا نەترس ، بێ ئایین
بێڕێ	سەرلێشێواو،گومڕا
بێرك	جۆگەی ئاو
بێر	کۆکردنەوەی مەڕ و بزن بۆ دۆشین
بێر	پێمەڕە ، بێرك ، خاکەناس ، بێل

بێراڤك	سەوڵ ، سەوڵی کەلەکەوان و قایغ و بەلەم
بێرك	بێڵ ، پێمەڕەی بچووك ، خاکەناسی بچووك
بێرم	حەوزی ئاو
بێڕح	بێ گیان
بێرح	لاواز
بێره	جێگای دۆشینی مەڕو بزن
بێڕه	بێڕیش
بێری	دۆشەری ئاژەڵ ، ئەوەی ئاژەڵ دەدۆشێت
بێرێ	پێی بڵێ
بێریڤان	مەڕدۆش بۆ ئافرەت بەکاردێت
بێزەڤەر	خراپ ، نالەبار
بێزاد	بێ تێشو ، بێ خۆراك
بێزار	وەرەز ، جاڕس
بێزراڤ	ترسنۆك ، بێجەرگ ، نەوێرۆك
بێژۆك	زۆر بڵێ ، پڕ بێژ
بێژیار	دوور لەشارستانیەت ، بێژیان
بێژیار	گۆتیار ، بێژەر ، گۆیەندە
بێژن	کەسێ کە هێشتا ژنی نەهێناوە
بێژەر	قسە بێژ ، بێژیار
بێژە	بڵێ
بێژە	وشە ، واژە
بێژیر	گەمشۆ ، بێ ئەقڵ

بێژۆك	شاز ، ناوێزه ، ناساز ، ناوازه
بێژان	بێدەرد
بێژتن	دابێژان ، لەهێلەگدان
بێژن	بلێن
بێژن	سەڵت ، زگورد
بێژنی	سەڵتی، رەبەنی، زگوردی
بێژۆك	زۆر بێژ ، پڕبێژ
بێژه	بڵێ
بێژەر	قسەکەر ، وتارخوێن
بێژینگ	بێژنگ ، موخڵ
بێسەر	گوێڕایەڵ، فەرمانبەر
بێسێره	نەوردکار ، ئەوەی نیشانه نەپێکێ
بێسێرەیی	نەوردکاری ، نیشانه نەپێکان
بێسی	بڕوانه
بێسەر	گوێڕایەڵ
بێسەر	بەبێ سەر
بێسەری	بێ سەرداری ، بێ پێشڕەو
بێسیره	بەرسیله ، جۆرێکه له ترێ
بێسێره	گوێنەدەر به هیچ
بێسێره	ئەو کەسەی نیشانه نەپێکێ
بێش	بێشه
بێڤەرێژ	بێ بەرهەم

بێڤل	کەپوو ، لووت ، دفن
بێڤاج	گەمشۆ
بێگاڤ	ناوەخت ، درەنگ ، لەناکاو ، کتوپڕ
بێگەڤی	گەوجی
بێگاڤ	ناچار ، نەچار
بێگوھ	سەرسەخت و لاسار
بێگوھ	بێ گوێچکە
بێگەڤ	لاسار ، ڤاڕێ ، گومڕا ، گەوج
بێگەڤی	لاساری ، ڤاڕێیی ، گومڕایی
بێلا	بێ تەرەف ، بێ رەخ
بێلا	هەیوان
بێلایی	بێ تەرەفی، بێ لایەنی
بێلیڤە	بێ دەرەتان ، هەژار
بێمرۆڤ	بێکەس و کار
بێمراد	بە ئاوات نەگەیشتو ، بێ مراز
بێمراز	ناکام ، بێ مراد
بێن	پشوو
بێن	بۆن
بێنان و خوێ	سپڵە ، بێ ئەمەك
بێنهاتن	ئۆقرە گرتن ، لەسەر راهاتن
بێناز	بێ سەرپەرشت ، بێ خودان
بێناڤ	بێناو

بێناڤبوون	بڕوانە: بێناڤی
بێناڤی	ئابڕوو چوون ، هەتکچوون
بێنان	بەستان ، بەسەهۆڵکردن
بێنان	بەبێ نان ، خواردنێك كەنانی لەگەڵدا نەبێت
بێنان	گرێدان ، پێچان ، بەستن
بێنان و خوێ	بێ وەفا
بێن خۆش	بۆنخۆش، کنێرە
بێنشین	پژمین
بێن کوری	بۆ کڕوز ، بۆنی چەورایی لە سەر ئاگر ، کزك
بێنهەلمای	هەناسە سوار
بێن بێن	هێواش هێواش ، لەسەرەخۆ
بێن بێنە	بڕوانە بێن بێن
بێهەتك	ئابڕووبەر
بێهەڤسار	بەرەڵلا ، سەربەردای
بێهناڤ	ترسنۆك
بێهش	بێهۆش
بێهشی	بێهۆشی ، لەخۆچوون
بێهن	بۆن
بێهندان	پشوودان
بێهێز	بێ وزە ، بێ تاقەت ، لاواز ، بێ چارە
بێوەغەر	شۆم ، سەرەخۆر
بێوار	ئاوارە ، بێ وڵات ، مشەخت

بێوج	بێ کەڵك
بێوار	ئاوارە ، بێ هەوارگە
بێوەخت	درانگ ، درەنگ ، نەلەکاتی خۆیدا
بێویژان	بێژان
بێی خۆ	خۆنەویست
بێ مە	بێی ئێمە
بی	دارەبی
ب دارڤەکرن	لەسێدارەدان
ب دەست	بەئەنقەست
ب دەست	خاوەن دەست
ب کەندوکۆر	دژوار ، سەخت
ب کێرهاتی	بەکەڵك ، بەسوود
ب کێرنەهاتی	بێ کەڵك، بێ سوود، بێ مفا
ب من وەرە	پێموایە
ب مەخسەد	مەبەستدار ، مەرام
بێ ئۆل	بێ دین
بێ بن	زۆر قووڵ
بێ پیڤان	بێ کێشان ، بێ پێوان
بێ تڤاب	بێ هێز
بێ توز	بێگەرد،ساف
بێ خولك	روخسار داماو ، زەرد هەڵگەڕاو
بێ خەبەر	بێ ئاگا

بێ دەست و پل	کەسێ کەدەست رەنگین نەبێ
بێ دەستی	بەبێ ئەنقەست
بێ دوندە	وجاغ کوێر
بێ زرپیەت	برِوانە بێ دوندە
بێ سۆز	پەیمان شکێن، بێ پەیمان
بێ سۆزی	پەیمان شکێنی، بێ پەیمانی
بێ سەروبەر	تێکەڵ و پێکەڵ
بێ سەروبەر	حال شڕ و لێقەوماو
بێ سەرو شوین	نادیار ، بەزر ، گوم
بێ شوین	بزر بوو ، نادیار
بێ مەژی	بێ مێشك
بێ مەژی	گەوج ، هێڕ
بێ هەڤتا	بێ وێنە ، نموونەیی
بێ هێلین	بێ هێلانە ، بێ وار ، ئاوارە ، مشەخت
بێ وەخت	درەنگ
بێ وەج	بێ کەڵك ، بێ سوود

پ

پا	ئەوجا ، ئەڤجار ، ڤێجا
پائیز	پایز ، وەرزی سێیەمی ساڵە
پاپۆڕ	کەشتی ، گەمی
پاپۆڕڤان	کەشتیوان
پات	پێژا (نان)
پاتك	پشتە مل ، پشتمل
پاتك	پشتەسەر
پاتن	پێژان (نان)
پاتە	کوتاڵ
پاتە	پەڕۆ ، پینە
پا تە	ئەدی ئەتۆ ، ئەی تۆ
پاتی	پێژاو
پاتەخۆر	بەکرێ گیراو
پاتەکرن	پینە کردن
پاچڤە	وەرگێڕان
پاچڤەکەر	وەرگێر ، ئەوەی کاری وەرگێران دەکات
پاخاڤ	ترس
پاخر	مس

پاخل	باخەڵ، باغەڵ، باغل
پاخڵ	باغەڵ
پا خۆشە	چەند خۆشە ؟ وشەی سەرسوڕمان
پار	ساڵی رابردوو
پار	بەش ، پشك
پاراستن	ئاگاداریکردن ، چاڤلێبوون ، پارێزگاریکردن
پاراستی	پارێزراو
پارچە	لەت ، بەش ، کەر
پارخان	پەراسو، پراسی
پاڕە پاڕ	پاڕانەوە
پاررنگە	پالآوگە
پاررنین	پالآوتن ، سەفاندن
پاررنینگەھ	پالێوگا
پاررین	پاررونگ ، تێشو
پاررینگەھ	پالێوگە
پارسەك	گەڕۆك ، سواڵکەر
پارسەکی	سواڵکەری
پارسەنگ	هاوسەنگ راگرتنی دوتای تەرازوو
پارڤەکرن	دابەشکردن ، ڤەبەشین
پارکەر	بەشکەر ، جیاکەرەوە
پارکرن	جیاکردنەوە ، بەشینەوە ، ڤەبەشین
پارە	پۆل ، دراو ، دراڤ ، پەرە
پارێز	خۆ پارێزی ، ئاگا لەخۆ هەبوون
پارێزگەر	پارێزگار

پارێزڤان	پارێزەر
پاری	پاروو ، تیکە
پازدە	پانزدە
پاسەڤان	پاسەوان
پاش	پاشان
پاش	لەدواوە
پاشا	پادشا ، میر
پاشئێخستن	وەدرەنگ خستن ، پاشخستن
پاشباب	پاشمەرگە ، کەسێك پاش مردنی باوکی لەدایك ببێ
پاشبەند	پاشکۆ
پاشبەند	سەروا
پاشپرت	پاشگر
پاشدەمان	پاشکەوتوو ، داماوو
پاشڤەڕوو	کۆنە پەرست ، پاشکەوتوو
پاشڤەبرن	پاشەکشێ پێکردن ، بردنەپاش ، بەرەو دواوە بردن
پاشڤەڕوو	کۆنەپەرست
پاشڤەهەڕ	پاشکەوتوو ،کۆنەپەرست ، بۆ پاشەوە چوو
پاشڤەهەڕی	کۆنە پەرستی
پاشکەڤتن	پاشکەوتن ، دواکەوتن
پاشل	گیرفان ، بەریك ، بەرینك
پاشماك	میرات ، پاشماوە
پاشمایك	پاشماوە
پاشمان	لە دوای بە جێمان

پاشملی	پاشەملیٚ
پاشەکەفت	پاشەکەوت ، دناڤ خەزینکێدا هەلگرتن
پاشەلٚ	پاشل
پاشەلۆك	پاشماوەی بەروبوومی دارگوێزو باوی
پاشەرۆژ	ئاینده
پاشین	دواتر ، پاشەکی ، پاشتر
پاشی	ئەوجا ، ئەڤجار ، ڤێجا ، لەدوای
پاقژ	خاوێن ، بژوین ، پاکژ ، تەمیز ، پاك
پاکژ	خاوێن ، بژوین ، پاك ، تەمیز
پاکژڤان	کەنناس ، خاوێنکەرەوەی جادەو کۆلانەکان ، گەسکدەر
پالافتن	پالاٚوتن ، سەفاندن ، پارزنین
پالپشت	پشتیوان ، ئەوەی پشتی پیٚ دەبەستن
پالپێڤەنان	پالٚدان ، هاندان
پالدان	راهاوێژتن ، هاندان ، دەست لەپشت دان
پالڤەدان	پالٚدانەوە
پالکەفتن	درێژ بوون ، پالٚدانەوە
پالە	کرێکار
پالەتی	کرێکاری
پالەمێر	کارزان ، کارناس
پالەمێری	کارزانی ، کارناسی
پالگە	سەرین ، پالٚپشت ، بالیف ، پشتی
پالێڤ	بالێو ، بالیف ، بالگە
پالیان	نیشتنەوە
پالینپۆخ	گیاییێکی بەهارییە بنەکەی دەخورێت

پالی	قایشی بەستنەوەی کورتان بە ولاغەوە
پالێ پویشی	رەنج بەخەسار ، رەنجەڕۆ
پاڵ	پشت ، راهاوێژتن
پامانێ	ئایا نازانی
پان	فراوان ، بەرین ، پەهن
پاناڤ	پانتایی
پاناڤ	گۆڕەپان ، پاناو
پانجاڕ	ئەوگیایە خۆڕسکیانەی کە مرۆڤ لەبەهاران لەچیا دەیانهێنێت بۆ خواردن
پانك	پانکە
پانڤەکەر	پانکەرەوە،ماستاوچی
پانی	بەرینی
پانی	پاژنەی پێ
پایتەخت	شاری پادشا و سەرۆك نشین
پایدۆز	هێلان ، واز لە کار هێنان
پایسك	پلیکان ، قادرمە
پایکرن	دا بەشکردن
پت	شیرین و نازدار
پتات	پەتاتە ، سێوزەمینی ، کرتۆپ ، رتاخ
پتات	سێو زەمینی ، کرتۆپ ، رتاخ ، بەتاتە
پتپتی	بەردەوام لە حاڵەتی ناڕەزایی و بۆڵەبۆڵکردندا
پتەپت	بۆلە بۆڵ
پتەپت	لەرزینی گڕی چرا
پتێتە	پەتاتە ، رتاخ ، کرتۆپ ، سێو زەمینی

پت پت	بۆڵە بۆڵ
پچ	کەمۆکەك ، برێك ، پیچەك ، کەم
پچان	پسان
پچاندن	پساندن ، بزداندن ، پرچاندن
پچەك	کەمێك
پچەك	پسەك ، ئەوشتەی زوو دەپسێ
پچیان	پسان ، بزدیان
پخ	وشەی ترساندنە بۆ گاڵتە
پخ	پرخە
پخی	پرخە
پر	پرد
پراخ	دۆڵمە ، ئیپراخ
پراسی	پەراسوو
پرت	بڕگە
پرت	بەش ، پشك ، پارچە
پرتال	پاتن ، پەختن
پرتك	دانەیەك لەقەندی وردکراو
پرتکاندن	لەت لەت و بەش بەشکردن
پرتەپرت	پرتەی زۆر ، بۆڵەی ژێر لێوان
پرچ	قژ ، مۆی سەر
پرچ	قەڵەو
پرچڤی	سیس هەڵگەڕا ، چرمسی
پرخەپرخ	پرخەی زۆر لەکاتی خەودا
پڕ	لێواولێو ،مشت ، تەژی ، تژی ، زۆر

پڕ	قۆناغی فڕینی باڵندە لە شوێنێك بۆ شوێنێکی تر
پڕانی	زۆربەی ، بەشی هەرە زۆری
پڕبەر	بەپیت و فەڕ
پڕبوون	تەژی بوون ، قەپات بوون ، مشت بوون
پڕبێژ	چەنەباز ، زۆربێژ، زۆربڵێ ، درێژ دادڕ
پڕداخ	خەمبار
پڕزان	زانا ، پسپۆر
پڕمێشك	پیاوی ژیرو هۆشمەند
پڕوبلەم	گیروگرفت ، کێشە ، ئاریشە ،دابیش،(وشەیەکی ئینگلیزییە)
پڕۆڤە	راهێنان ، تەمرین
پرس	کێشە ، دۆز
پرس	پرسیار
پرسگرێك	کێشە ، دۆز
پرسیار	پسیار ، پرس
پرنجك	پڕووشك
پرێز	پەرێز
پرێس	پەرست، پەرێس
پرێسی	پەرستی
پز	بلند
پزاندن	پساندن
پزدانك	بێچوەدان ، منداڵدان
پزدانك	بادبادەك ، پەمپفۆك ، دەبدەبە
پزۆز	ریخۆلەی ئاژەڵ
پزگوڕ	ڕیزال

پژك	زكچوون
پژمان	پەشێمان
پژمانی	پەشێمانی
پساغا	كوڕەئاغا
پسپان	پینەی سەر جل و بەرگ
پسپساندن	چرپە چرپ
پستو	بەرۆك ، یەخە
پسخال	كوڕەخاڵ
پسمام	كوڕی مام ، ئامۆزای نێر
پسمیر	جێنشین ، كوڕی میر
پسەپس	چرپە چرپ
پس پس	چرپە چرپ
پشت	لایەنگر : (ئەز پشتا تەمە)
پشت	ئەو دیوی هەرشتێ
پشتا خۆدان	بۆ بەرامبەر خۆ شكاندن : (ئەڤە پشتا من و ئەڤە دارێ تە)
پشتاپێ	لای سەرەوەی پێ
پشتانێ	لە سەر یەك بە جواب هاتن
پشتدار	خاوەن پشت و پەنا
پشتدان	هەڵاتن لە دوژمن لەكاتی جەنگدا
پشتگەرم	پشت ئەستوور
پشتگرتن	یارمەتیدان ، هاوكاریكردن
پشتمیر	پشتیوان ، هاوكار
پشتەتاڤ	نزار ، ئەو شوێنەی تیشكی خۆری لێنەدات
پشتەدەر	داخستنی دەرگا، (كاتی گواستنەوەی بووك ، دەرگای لە سەر

دادەخرێت بە رامبەر وەرگرتنی پارە لە ماڵی زاوا)

پشتەدەری	پشتەدەر
پشتەڕۆژ	نیوەڕۆ
پشتەڕێ	یاخی
پشتەڕێبوون	یاخی بوون
پشتەڤان	پشتیوان
پشتەستکور	پشت مل ، پاتك
پشتەك	پاڵپشت
پشتیڤان	پشتیوان ، پاڵپشت
پشتی	لەدوای ،لە پاش: (پشتی من وەرە)
پشتی	کۆڵی سەرشانی ژن و پیاو
پشت تێکرن	پشت تێکردن ، واز لێهێنان
پشت پشتانێ	بڕوانە پشتانێ
پشت خویل	پشت چەماوە ، پشت خوار
پشت قایم	پشت ئەستوور
پشت قایمی	پشت ئەستووری
پشت کویڕ	پشت چەماو ، پشت خویل
پشت ملی	پاشملی ، غەیبەتکردن
پشك	بەش ، پرت
پشك	پلێك گۆشت
پشکانێ	تیروپشك
پشککرن	بەشکردن ، جوینکردن ، ڤەبەشین ، دابەشکردن
پشکڵ	پشقل ، کشپل
پشکۆڤ	خونچەی تازە پشکووتوو

پشك كێشان	تیروپشك
پشلیك	پەرشی چەڵتووك
پشیك	پشیلە ، كتك
پشی	كەپەكی ئارد
پشی	هەناسە هەڵكێشان
پف	فو
پفدان	ورووژاندن ، لڤاندن ، ئازراندن
پفدان	فۆتێكردن ، خاوێنكردنەوەی شتێك بەفو
پفكرن	فوكردن لە ئاگرو هەر شتێك
پفكێ	فوی لێبكە
پفیان	تورەبوون
پڤیان	تورە بوون ، زویر بوون ، بەلبوون
پل	كەڕەت ، جار : (ڤێ پلێ من فلان تشت نەستاندبا دا ل دەست چیت)
پل	قامك ، پەنجە ، تبل ، دڤل ، تل
پلاڤ	پلاو ، چێشتی برنج
پلان	پیلان ، نەخشە ، بەرنامەڕێژی
پلاییس	پەلاویس، كەلبەتان
پلپلین	رزین
پلتقاندن	تۆقاندن
پلتقین	تۆقان ، زراو چوون
پلتە	فەتیلە
پلچقاندن	تلێخاندن ، فلیقاندن
پلفسیان	نەپێكان

پلڤان	بەدەست و پەنجە ، دەست زێڕین ، دەستڕاست ، دەستڕەنگین
پلنگ	پڵنگ ، دڕندەی بەنا و بانگ
پلۆخ	گەیشتوو ، نەرم و شل
پلۆخ	پیس و چڵکن
پلیتانێ	گەمەیەکی منداڵانە بەدارێکی درێژ و کورت دەکرێت
پلیکانێ	بڕوانە: پلیتانێ
پلیندار	پلندار ، دارۆکەی هاوێشتنێ
پل لێدان	چەقەنە بە قامك
پن	خاڵ
پنتك	بەدئەسل
پنتی	پیس و گەمار
پنتی	پیس و پەڵۆس لە جل و بەرگدا
پنجاڕ	بەو گیاوگوڵە دەڵێن کەلەبەهاران لەچیاکان شین دەبێت و بۆ خواردن دەیهێنن
پنجاڕی	ئەوەی دەچێتە گیای کێوی
پنچك	لەتە نانی وشك
پند	کونی قنگ
پند	قنگ
پندلفسك	مرۆڤی بێ قەڵافەت
پنیڤان	پینەدۆز
پهیت	چالاك ، چوست
پوتە	گرنگی ، بایەخ
پوردینگ	پرچ و مووی سەر
پورسین	پرسین ، پرسیارکردن

پوور	قژی درێژ
پویچەشول	کاری پڕوپۆچ
پویچەکار	بڕوانە:پویچە شول
پویچە مرۆڤ	مرۆڤی بێ کەڵك
پویچ	پووچ ، بێ کاکڵ ، مرۆڤی بەد ڕەوشت
پویرت	قژ ، پرچ ، تووك
پویچ	مرۆڤی بەدڕەوشت
پویشك	کای هەرزن و چەڵتوك
پویشی	پەرشی چەڵتووك
پویشی	پوش ، وشکە گیای دەشت
پویل	پوولی پۆست و نامە
پویلا	پۆلاً
پوی	پووك
پۆت	هەڵقرچان ، نەپتەو
پۆخ	میوەی زۆر گەیشتوی پڵیخاو
پۆخسیدە	غەمگین ،غەمبار ، داماو
پۆخین	تێکەڵاوێکە لە ئاردو شەکر
پۆراندن	گلەییکردن
پۆرت	پرچ ، قژ
پۆرتك	موداپۆش
پۆردینك	قژ ، پرچ
پۆڕ	جۆرە باڵندەیەکە
پۆر پۆر	بۆڵە بۆڵ ، پندەپند،گلەیی
پۆر پۆرکرن	گلەییکردن

پۆز	کونی قون
پۆز	لووت ، کەپۆ ، دفن
پۆز	پند
پۆزبلند	لووت بەرز
پۆسل	ریخ ، زبلی حەیوان ، تەرس
پۆسیدەیی	خەمۆکی
پۆشت	پشت ، کەمەر
پۆشمان	پەشێمان
پۆشمانی	پەشێمانی
پۆشی	شاڵی سەری ژنان، کلاّوێکی بە ریشالە ژنان لەسەری دەنێن، سەرپۆش
پۆك	جۆرە بەفرێکە بەهوویەوە هەوا زۆر سارد دەبێت
پۆنجك	پەنجە ، قامك
پۆنژین	پژمین ، بێنشین
پەپك	پێی بەرخ
پەپوو	کوندەبوو
پەپووك	کوندەبوو
پەپوویك	بێچارەو کلۆڵ
پەپویك	کوندەبوو
پەترۆمە	متوربە
پەتشین	رۆچوون ، قۆپان
پەتك	پەت ، گوریس
پەتی	بێگەرد ، خالیس
پەچاندن	داپۆشین ، نخاوتن،نخافتن

پەچنی	پۆشیدە
پەچنین	داپۆشین ، نخاڤتن
پەحتن	پاتن
پەحلەوان	پاڵەوان ، قارەمان
پەحن	پان ، فراوان ، بەرین
پەحنکا دەستی	ناودەس
پەحنی	پانیە، پانی
پەخ	سواوی ، کول ، کوتبوون : (بڤرێ تە پەخ بویە)
پەخبوون	سوان و کولبوونی چەقۆ
پەراستن	پەرستن
پەرتووک	کتێب ، نڤشت
پەرتاڤ	رووناکی
پەرجان	پەرژین
پەرچە	پارچە ، لەت
پەرچڤ	ئەستووری ، ستویری
پەرچڤتن	ئەستووربوون ، بەلبوون ، ستویربوون ، وەرمتن
پەرچق	وردە ، لەت
پەرچقاندن	لەت و پەتکردن ، وردوخاش کردن
پەرچقین	پەرچقان ، پلچقین
پەرخ	شێلان ، مالین
پەرخاندن	هەڵگلۆفین ، شێلانی لەش
پەرخاندن	مالین و شێلان بە دەست
پەرداخ	پیاڵەی شووشە ، لیوان ، گلاس
پەرداغ	گلاس

پەردە	رووپۆشی دەرگا و پەنجەرە لە قوماش
پەڕ	تووکی باڵی مەل
پەڕ	وەرەقەی قاقەز
پەڕ	باڵ
پەڕۆك	کوتاڵ
پەڕۆك	پەڕۆ
پەڕئاڤ	کەناری ئاو ، تەنیشت ئاو ، لێواری ئاو ، قەراخ
پەڕاڤ	کەنار
پەڕتال	کەل و پەل و جل و بەرگی بازاڕ
پەڕتاندن	پارچە پارچە کردن
پەڕتاندن	لە تلەتکردن
پەڕەشۆتڤان	پەڕاشۆتوان
پەڕە	جۆرە ئامێرێکی رستنی پەموویە
پەڕەك	گانکەر ، ئەوەی زۆر گان دەکات
پەڕتی	رزی ، هەڵوەریو
پەڕتین	پز گوڕی جل و بەرگ
پەڕتین	رزین
پەڕتین	پەڕتان ، پچڕ پچڕ بوون
پەڕپەڕك	پەپوولە ، پەروانە
پەڕك	پەڕی کاغەزی جگەرە ، پەڕی چکۆلە
پەڕی	پارچەی لێوەبوو ، بەو ئاژەڵە نێرەی دەڵێن کەسواری مێ ببێت
پەڕین	گانکردن
پەڕین	دەرچوونی شت لەجێی خۆی
پەڕینەڤە	پەڕینەوە ، ڤەپەڕین ، دەربازبوون لەم لا بۆ ئەولا

پەرستگەھ	پەرستگاھ ، جێگای پەرستن ، جێگای پاڕانەوە
پەرستڤان	پەرستکار ، عابد
پەرستن	پەرستش ، بەندەگی
پەرسیڤ	پەرسیو ، هەلآمەت ، ئەنفلوونزا
پەرگەھ	ئاسۆ
پەروە	بەخۆڕایی
پەروەر	ئەویندار
پەرۆشی	تەمایی ، دڵچوون
پەرۆشی	خەم ، عاجزی
پەرە	پارە ، پول ، دراڤ
پەرەخواز	گەدا ، سوالکەر
پەرەقێن	بڵاو بوونەوەی هەواڵێکی شاراوە لەناو خەڵکدا
پەرەقێن	دەنگی ناخۆش
پەرەنگ	ئاور
پەرەنگ	بزۆتی ئاگر
پەرێسان	پەرستن
پەریشان	پەرێشان
پەری	پەردەی جیاکردنەوی بووك و زاوا لە کەسانی تر
پەری	فریشتە
پەز	مەڕو بزن
پەزچەرین	شوان
پەزدۆش	بێریوان ، ئەوەی مەڕومالآت دەدۆشێت
پەزیزانك	جیکلدانەی مەل
پەژ	باریك

پەژراند	پەسەندکرد
پەژراندن	پەسەندکردن
پەژقین	لەت لەتبوون و پارچە پارچە بوون
پەژیراندن	پەژراندن
پەژیك	پەتا
پەژی	درم ، پەتا
پەستە	بەستەی گۆرانی
پەستەك	چۆخ
پەستن	پەستاوتن
پەسن	پێهەڵگوتن ، مەدح و سەنا
پەسن	ستایش
پەسند	پەسەند ، قەبووڵ
پەسندان	پێهەڵگۆتن
پەسنین	پێهەڵگۆتن
پەسەن	پەسند
پەشاندن	دەرهێنان
پەشتف	دەزوو بادان
پەشت	گشتەك ، دەزووی بادراو
پەشتن	بادانی دەزوو
پەشك	تنۆك ، دڵۆپ
پەشکاندن	دلۆپاندن
پەشلین	رمان ، روخان
پەشم	خوری ، جلێکی تایبەتی پیاوانە ، چۆغەڵ
پەشم	رانك

پەشم بەرگویز	رانك و چۆغەل
پەشمە	رانك
پەشۆش	نەرمی لەهەموو شتێك
پەشین	پەڕین ، سەرو سەر چوون ، خێرا رۆیشتن
پەڤرە	پێکەوە ، لەگەڵ یەك
پەق	درز
پەقاندن	تەقاندن ، تەرەقاندن،هاوێشتنی گوللە
پەقاندن	وردو خاشکردن ، پلچقاندن
پەقژك	بلّقی وردی ناو ئاو
پەقویشك	پەقژك
پەقویشك	پۆلکە
پەقین	تەقین
پەك	دەزووی لەخوری دروستکراو
پەل	پەڵە ، ئەو پەلانەی بەهۆی سووتان لەسەر پێست دروست دەبن
پەل	لاپەڕ ، بەرپەڕ
پەل	شەپۆل
پەل	پشکۆی ئاگر
پەلپەلۆك	پەپوولە ، پەرۆانە
پەلتە	فەتیلە
پەلچقاندن	هاڕین ، شێلان
پەلچم	گەلاّی دار ، بەلگ
پەلخی	پانکراوە ، فلیقێنراو
پەلخین	پەلخان ، پان و فلّچ بوونەوە ، رمان

پەلشاندن	رووخاندن
پەلك	پولەك
پەلك	لکی دارو دەوەن ، گەلاَ
پەلك	گەلاَ ، بەنگ ، بەلگ
پەلگە	بەلگ
پەلۆخ	تواندنەوە ، نەهێشتن
پەلۆخ	پیس و چڵکن
پەلەمۆر	خۆڵەمێش ، خۆلی
پەلەپەل	زۆر خێرا ، بەپەلە ،گەلەك بلەز ، بە عەجەلە
پەلەخ	گژو گیای وشکەوە بوو
پەلیتە	فەتیلە
پەلیسك	پایە
پەلیك	پەڵووڵە ، خواردنێکە وەکو دۆینە
پەلویك	ئاردو کەشکی سۆر کراوە لەناو ړووندا
پەلیك	پەسیسە ، روون و کەشکە و ئارد
پەلێ	بەخشین ، بۆرین : (ئاری ڤێ جارێ ژی بۆ تە پەلێ)
پەلێ	هاتنی باران بەڕادەی پێویست بۆ چاندنی دەغڵ ودان
پەمپەکرن	ورووژاندن ، ئازراندن ، لڤاندن
پەمپەکرن	هەوا تێکردن وەکو تۆپ
پەمی	پەمبوو
پەنبی	پەم ، پەمبی ، پەمبوو
پەنج	چنگ
پەنج	سڕ ، تەزی
پەنجلێدان	سڕکردن ، تەزاندن

پەند	چام ، وانەی تەمێ کردن (دێ تە کەمە پەند) ، عیبرەت
پەند	ئامۆژگاری ، شیرەت
پەنگ	ئۆیە
پەنگ	مەنگ
پەنگاڤ	پەنگوڕ ، پەنگاو
پەنگاندن	گلدانەوەی ئاو
پەنگیان	پەنگخواردن
پەنگیان	گیرکردن ، خەمتیان ، عاسێبوون
پەنیڤە	بەنهێنی ، پەنامەکی ، دزیڤە
پەنی	دیار ، ئاشکرا
پەنی	پلێ ، پنی
پەهتن	پاتن
پەهتی	پێژایی
پەهن	پان ، بەرین
پەهنکادەڤی	مەڵاشوو
پەهنی	پانی
پەهنی	پانیە
پەهیز	پاییز
پەیا	پیادە ، بەپێ
پەیابوون	دۆزینەوە ، دیتراوە ، ڤەدیتن ، دیار بوون
پەیابوون	دابەزین
پەیاچوون	بە پیادە رۆیشتن
پەیاڕێ	رێڕەو ، پیادەڕێ
پەیاڕێك	رێگای پیادە

پەیاڤ	شوێنی کەم ئاو لەجۆگەو رووبار
پەیاك	نێردراو ، رەوانەکراو ، هەنارده،شاندی
پەیاکرن	دابەزاندن ، پیادەکردن
پەیاله	پیاڵە ، سیتکان
پەیاوەرك	بەسەرپێ کەوتنی منداڵی ساوا
پەیت	جوانکیله و رێك و پێك
پەیت	پتەو ، قایم
پەیچوون	بەدوادا داچوون
پەیدا	دیار ، ئاشکرا ، ڤەدیتی ، خۆیا
پەیژە	مەبەست
پەیسیك	قادرمە ، پێلەکان ، دەرەجك ، پێرسك،پەیژە
پەیڤ	قسە ، وتە ، وشە
پەیڤاندن	هێنانە قسە ، قسەکردن
پەیڤەڤان	ئاخاوتنکەر ، قسەکەر
پەیڤتن	ئاخاوتن ، دوان ، پەیڤین ، قسەکردن
پەیڤنامە	فەرهەنگ ، وشەنامە
پەیڤین	گفتوگۆ ، ئاخافتن ، قسەکردن
پەیك	پۆستچی ، پەیامبەر
پەیکەرڤان	پەیکەرتاش
پەیکڤان	پەیامبەر
پەی	پاش ، دوای
پەی	پاشەوە
پەی	بەگوێرەی ، بەپێی (ل پەی نووچەیان)
پیاچوون	بەسەر پێ کەوتن،بە پیادەچوون

پیاسه	هاتوو چۆکردن بەپێ
پیانەڤە	بەپێ شێلان
پیبك	بیبلەی چاو
پیبەر	بیبار ، بیبەر ، قەلەفلْ
پیت	کرمۆلْ ، کرم خواردوو
پیتەك	کەمێك لە شلەمەنی
پیچ	زۆلْ ، بیژی
پیچ	بێ ناوك ، بێ کاکل ، پوچ
پیچۆك	کەمێك لەهەر شتێك
پیچۆکەك	بروانە (پیچوك)
پیچۆککرن	بچووککردنەوە
پیچەك	کەمێك ، تۆزێك
پیخك	وشەی ترساندن
پیر	بەتەمەن ، ئەختیار
پیرك	داپیرە
پیرۆز	پرشکۆ ، بەرێز ، مبارەك
پیرەژن	ژنی زۆر بەتەمەن
پیرەباب	باوکێك کە گەشتبێتە تەمەنی پیری
پیرەدا	داپیرە ، پیرك ، دایکی پیر
پیرەمێر	ئەختیار ، پیرەمێرد
پیر هەڤۆك	جالْجالْۆکە
پیرهەڤی	دەعبایێکی ئاشۆپی و ئەفسانەییە بۆ ترساندنی مندالآن ناودەبرێت
پیرهەوی	دەعبا

پیز	جۆره دڕکێکه
پیز	قنجڕکه
پیس	چەپەڵ ، گەمار
پیسەك	چەپەڵ ، پیس
پیسێر	ناوەندی دەرپێ
پیشەکار	خاوەن پیشه
پیڤ	ئەندازه
پیڤازی	پەمەیی
پیڤان	کێشان ، پێوان
پیڤانی	جنێودان
پیڤایی	ئەندازەگیراو ، پێوانەکراو کێشراو
پیڤازی	سۆری کراوه ، پەمبەیی ، پیازی
پیڤۆك	پێوەر
پیڤەر	پێوەر ، پێوەدانگ
پیڤەڤان	ئەوەی کاری پێوان و کێشان دەکات
پیڤەك	پێوەر
پیڤێر	گیایەکی بەرزه : (کەرۆ نەمره هەتا پیڤێر تێت)
پیك	موتوربه
پیککار	ئەوەی کاری مەترۆبەکردن دەکات
پیککرن	پەیوەند کردنی دار وبار ، مەترۆبەکردن
پیل	شان و سەرقۆڵی کراس
پیل	پولی پۆستخانه

پیلان	نەخشەی کار
پیلان	ئۆیین و حیلە بۆ فێڵبازی
پیلبڕ	قۆڵبڕ
پیلك	پوولەکە
پیلك	سەرقۆڵ
پیلك	پۆستچی ، پەیك ، تەتەر ، پەیامبەر
پیلك	پیل
پیلك	نامەبەر ، پۆستچی ، تەتەر
پیلەچی	ئەوەی کاری پول دەکات
پیلەك	پۆلەکە
پێئاگەه	ئاگادار ، زانا ، دانا
پێباز	بەردەباز
پێبەست	زنجیرە ، قەیدوبەند
پێبڕەشك	شوم ، ناپیرۆز
پێبوون	داگیرسانی ئاگر
پێبوون	بەرۆژوو بوون
پێبێژی	پێهەڵگۆتن ، مەدحکردن
پێپان	پێ گەورە
پێپێ	هەنگاو بە هەنگاو
پێپەست	پێ شێل ،بنپێ کەفتی ، ژێرپێ خراو
پێپەلانك	قادرمە ، پێ پلینك ، پێریس ، نەردەبان
پێپەلیسك	قادرمە ، پێسترك، دەرەجك،پێریسك،نەردبان

پێپك	تایە و چەرخی عەرەبانە ، تەگەر
پێت	بلێسەی ئاگر
پێتەزك	بەفرگر
پێتر	زیاتر ، زێدەتر ، پتر ، گەلەكتر
پێترانك	شەمۆ ، لێبۆك
پێچۆك	رەورەوەی منداڵی ساوا بۆ فێربوونی هاتن و چوون
پێچاۋ	بەهەند وەرگرتن
پێچان	بەستنەوە ، پێچران
پێچان	بادان ، پێچدان ، لوولدان
پێچاقاندن	پیداگرتن، پێداگری، سووربوون، رژدی
پێچقاندن	پێچاقاندن
پێچە	داپۆش ، پۆشوك
پێچەك	دارێكی دوو فلیقانەیە بەگوریس باری پێ دەپەستن
پێچەك	شتێكە كە شتی تری پێ بپێچرێتەوە
پێچك	دەست و پێی ئاژەڵ ، پاچە
پێچپێبوون	لەدەست هاتن
پێچپێبووی	لەدەستهاتوو
پێحن	پێلاقە ، پێن
پێخۆر	هەرشتێ كە بەنانەوە بخورێ
پێخۆش	پێ سووك
پێخۆش	بەدڵ
پێخۆشی	پێ سووكی

پێخۆشی	بەدڵی بوون
پێخاس	پێڕۆت ، پێخاوس ، بێ پێلاو
پێخامەت	لەپێناو ، سەخمەرات
پێخەم	لەپێناو
پێدا	لای خوارەوەی هەرشتێك
پێدادان	لێدان ، قوتان
پێداتر	خوارەوەتر
پێدادان	داپۆشین ، بە سەردادان
پێداکرن	ڕژانی مادەی ڕۆن بە سەر شتێك دا
پێدان	پێدران ، بەخشین
پێدانەناسین	پێناساندن
پێداهاتن	خوێندنەوەی بابەتێك لە سەرەوە بۆ خوارەوە
پێداهاتن	بەجێگەیکدا هاتن ، بەشوێنێکدا چوون
پێدرێژ	تەعداکار ، سنووربەزێن
پێدرێژ	پێ گەورە
پێدرێژی	زێدەڕۆیی کردن ، زێدەگافی
پێدەستك	ئامێر، ئامراز
پێر	دوو ڕۆژ پێش ئەمڕۆ ، پێرێ
پێرۆ	ناوی ئەستێرەیێکی ئاسمانە
پێڕۆ	ئاژەڵی چوار پێی سواری
پێڕابوون	پێ هەستان
پێڕابوون	لەگەڵی بوون، هەڤڕابوون

پێرار	دووساڵ پێش ئەمڕۆ
پێراهاتن	دانپێدانان،سەلماندن
پێڕاهاڤێتن	پەلەقاژە کردن
پێڕاهاڤێژ	پێن هاوێژ، لاق هاوێژ
پێڕێ	شۆستە
پێربەست	پەیوەند
پێڕەهـ	ولاغ ، خاوەن پێ
پێرپینە	پەلپینە ، جۆرە گیایەکە لەگەڵ ماست تێکەڵ دەکرێت بۆخواردن
پێرم	ڕەزا گران ، بێ قیمەت ، خوێن تاڵ لای خەڵك
پێڕێك	پیادەڕێ
پێرسك	قادرمە
پێڕاگەهشتن	پێڕا گەیشتن
پێرەش	شوم ، بێوەغەر
پێزان	بەڵگە ، دەلیل ، گرۆڤ
پێزان	بەوەفا ، ئەمەکدار
پێزانین	بەئەمەگی ، چاکە لەبەر چاو بوون
پێزانین	پێ حەسیان ، ئاگاداربوون
پێژەن	ئەو ئامێرەی مۆسیقای پێ دەژنن
پێژن	دەنگی پێ
پێژن	میهرەبان ، سۆزدار
پێژن	هەستکردن و بۆنکردن
پێژنی	میهرەبانی ، سۆزداری

پێسترك	قادرمە ، پەیژە،دەرەجك
پێستۆ	پالەپەستۆ، فشار، گڤاشتن
پێسە	نێردراوی زاوا بۆ ماڵی خەزووری بەمەبەستی ئاگادارکردنەوەیان لەوادەی گواستنەوەی بووك
پێش دەست	دەست پێشخەری
پێش دەست	ئامادە
پێشاهی	پێشەكی ، پێشكار
پێشبەر	نۆبەرە ، بەرانبەر
پێشبەزین	پێشبڕکێی غاردان
پێشەمان	پەشێمان
پێشەنگ	پێشڕەو ، سەر جەلەی كاروان
پێشدا	پێشتر
پێشداندن	پێداگرتن ، پێ لەسەر داگرتن
پێشدیان	پێداگرتن
پێشدیانكرن	پێداگریكردن
پێشچاڤ	بەرچاو ، دیار
پێشچاڤكرن	پیشاندان ، خستنە پێش چاو
پێشڤان	بریكار ، جێگر
پێشڤە هنارتن	بڕوانە پێشڤەنێر
پێشڤەبردن	بەرەو پێشەوە بردن ، بۆ پێشەوە چوون
پێشڤەڕوو	پێشكەوتوو
پێشڤەچوون	بەپیریەوە چوون

پێشڤەنێر	نوێنەر ، نێردراو
پێشڤەهاتن	بەرەو پیری هاتن
پێشڤەهەڕ	پێشکەوتوو ، بەرەو پێشەوە چوو
پێشڤەهەڕی	بەرەو پێشەوە چوون
پێشکێش	پێشکەش
پێشنیاز	پێشنیار ، داواکاری
پێشهات	ڕووداو ، قەومان
پێشی	پێشتر، پێشوو
پێشی	پێشکە
پێشین	پێشان
پێغەمبەر	ڕاسپاردەی خودا ، پەیامبەر،نێردراوی خوا
پێڤاژۆ	ڕێپێوان ، ڕۆیشتن ، هەنگاونان
پێڤەتر	زیاتر لەوە
پێڤەگوتن	کلك بۆ قسە دروستکردن
پێڤەنان	درۆ هەڵبەستن ، گەیاندن
پێڤەنان	پێوەنان ، زیادەگۆتن
پێڤەنەهاتن	لە دەست نەهاتن
پێڤەنەهاتن	بەرنەگرتن
پێڤەند	پەیوەند
پێڤەهاتن	بەرگرتن
پێڤەهاتن	لێهاتووی ، بەتوانایی
پێڤەهاتی	لێهاتوو ، کارامە

پێکرن	کارێك بەکەسێك کردن
پێکرن	هەڵگیرساندن
پێکۆڵ	تێکۆشان ، بزاڤ ، خەبات ، خەبتین
پێکئانین	رێکخستن ، سازکردن ، ئاشتکردنەوە
پێکئینان	ئاشتکردنەوە ، سازکردن
پێکخۆش	تەبا ، پێکەوە گونجا
پێکدادان	لەیەکتر دان
پێکدادان	وەبەریەککەوتن ، ڤێکەکەفتن
پێکرن	هەڵکرن ، رۆشنکردنی چراو مۆم
پێکرن	جێ بەجێ کردنی کارێك بەکەسێکی تر ، فریودان
پێکگوهارتن	ئاڵوگۆڕکردن، لێك گۆڕینەوە
پێکڤە	پێکەوە ، لەگەل یەکدا ، ب هەڤرا ، دگەڵ هەڤ
پێکڤەمان	پێکەوەمان ، لەیەکتر جیابوونەوە
پێکڤەنان	پەیوەند کردن ، پێکەوە بەستن
پێکڤەنان	پێکەوە گواستنەوە ، پێکەوە هێنان
پێککرن	پێکەوە گونجان ، پێکەوە ژیان ، تەبا بوون
پێکنەکرن	ناتەبابوون،دووبەرەکی،ناتەبایی
پێکهات	رووداو ، هەڵکەوت ، قەومین
پێکهاتن	ئاشتبوونەوە لەنێوان دوولادا
پێکهاتن	رێککەوتن
پێکهاتنەدەر	یەکتر ناسین ، بەیەکتر ئاشنابوون
پێکهاتنەڤە	ئاشتبوونەوە

پێکهانین	پێکئینان ، ئاشتکردنەوە
پێکوەربوون	لێکخڕبوونەوەو تێك چڕژان بۆ شەڕکردن
پێکوڵ	پێکورت ، زامداربوونی پێ
پێگاڤ	لەناکاو ، کتوپڕ ، ژنشکێڤە
پێگاڤ	چارەنووس
پێگاڤ	هەنگاو
پێگاڤی	چارەنووسی
پێگوتی	بەناو بانگ ، ناودار ، ناڤدار
پێگوهوڕك	لێکگۆڕین
پێگەهاندن	پەروەردەکردن ، گەورەکردن ، پێگەیاندن
پێگران	تەنبەل ، تەوەزەل ، لەش قورس
پێگرتن	پێگیری
پێگیر	پابەند
پێلاڤ	پێڵاو ، سۆل
پێله	وازبێنە، مۆڵەتم بدێ ، لێمگەڕێ
پێلستِرك	قادرمه
پێلنگەر	شەل ، لەنگ
پێلێنان	پێشێلی ، بەپێ بەسەرکەوتن
پێمریشك	گیایەکی بەهارییە دەخورێت
پێن	بەلاق لێدان ، پێلاقە
پێناس	ناسنامە ، هۆی ناسین
پێناسك	ناسنامە

پێنەزان	بێ ئەمەك ، بێ وەفا ، نەئاگادار
پێنەزانین	بێ ئەمەکی، بێ ئاگایی
پێنەوەستان	نەتوانین، نەکارین ، نەشیان
پێنگاڤ	هەنگاو ، گاڤ
پێنڤیس	خامە ، قەڵەم ، پێنووس
پێنەهێڵان	نە بەخشین ، عەفۆنەکردن
پێهاییبوون	بە هۆیەوە وشیار بوونەوە
پێهەژمار	ئامێری ژماردن
پێهەڕشین	پێکانی پێ
پێهەڕشین	کارتێکردن
پێهەل	بەرەو ژوور ، لای سەرەوە
پێهەل	پێسۆك ، گورج و گۆڵ لە رۆیشتنا
پێهەلتر	سەرەوەتر
پێهەلبرن	ئەورازبردن
پێهەلبێژ	مەدحکار ، پەسنکار
پێهەلبێژی	مەدحکاری ، پەسنکاری
پێهەلگۆتن	بڕوانە پێهەلبێژی
پێهن	پێلاقە
پێهێلان	بەخشین ، چاو پۆشییلێکردن
پێوەرۆك	ئەو منداڵەی کە تازە هەڵدەستێتە سەر پێ
پێوەستان	توانین ، کارین ، شیان
پێوێران	دەرەقەت هاتن
پێ	پێ ، لاق ، قاچ، پی : گۆشتی بن ددان
پێ چاڤ	نێوچەوان ، ئەنی

ت

تا	تاولەرز
تا	لق، چق
تاب	هێز ، توانا ، شیان ، تاقەت ،شنگ ، ڤەژەن ، هەرەنگ
تابع	خزمەتكار ، نۆكەر
تابویر	تابوور
تابیت	تابووت ، داربەست
تابی	سەنگەر ، چەپەر ، خەندەك
تات	بەردی لووس و بەرین
تاتا	لق لقە
تاتاكرن	بەش بەشكردن
تاتی	لبادی راخستن
تاجە گول	تاجە گوڵێنە
تاخ	گەڕەك ، رەندەك
تاخۆرك	خشۆك ، خزنە
تاخۆك	بڕوانە (تاخۆرك)
تاخە	گلوازەی گەڵای تووتن
تاراج	تالآن
تارستان	تاریكستان
تارش	ئاژەڵ

تاره	تین ، تەوژمی گەرما
تارەترینگ	تینی گەرمای توند ، قرچەی گەرما
تاریگەڤرك	سەرەتای تاریکایی شەو
تاری	تاریك ، رەشی
تازه	نویٚ ، جوان
تازه	ئیٚستا
تازەبوونەڤە	نویٚ بوونەوە
تازەکار	کەسیٚك تازە دەستی بەکار کردبیٚ ، نویٚکار
تازیکرن	پیٚست لە گۆشت کردنەوە
تازیلیٚدان	سەرخۆشی لیٚکردن
تازی	سەرەخۆشی ، ماتەمین ، بەهی
تازی	قلیشان و شەقبوونی پیٚست
تازی	رووس
تاژیٚچوون	بۆ چەند لقیٚك دابەشبوون
تاژی	تانجی ، سەگی راو
تاس	قاپی ئاو خواردنەوە
تاسار	تای سارد
تاسك	پیاڵە ، جام ، تاسە ، ترار
تاسیان	خشین ، زەلقین ، تەحسین ، خلیسکان
تاسیان	خلیسکان
تاشت	نانی بەیانی ، تیٚشت
تافیر	خاویٚن ، پاك
تافیرکرن	خاویٚنکردن
تاڤ	رۆژ ، خۆر ، هەتاو

تاڤ	تیشکی خۆر
تاڤان	تابان
تاڤتی	رooنی تواوەی ئاژەڵ
تاڤگە	هەڵدێر ، سویلاڤ
تاڤل	دەستبەجێ
تاڤل	نەوەك ، نەبادا
تاڤل	زۆر زوو ، خێرا ، بلەز
تاڤەگر	گشتگیر
تاڤەهەیڤ	مانگە شەو
تاڤی	بارانی بە لێزمە ، سرك ، شپك ، شرك
تاڤی	تاوەبارانێك
تاق	دیوار
تاق	كراوە
تاقۆژك	چل و لقی باریك ، چیلك
تاقەت	هێز ، توانا ، شیان
تاقەت	هێزو توانا ، موكم ، قایم
تاك	لق
تاگران	گرانەتا
تالح	شانس ، بەخت
تالك	جۆرە هەرمێیەكە
تالووك	مەترسی ، تەنگانە
تالیشك	تالگ ، تالیشك
تالی	ناخۆشی
تالی	رەنج و ماندووبوون ، زەحمەت

تام	چێژ
تامایی تێبوون	ئارەزووکردن ، حەزلێبوون
تامدار	بەچێژ
تامدان	تێکەڵبەزێڕ کردنی شتێك ، زاخاو
تامسار	ڕەزاگران
تامکرن	چێشتن ، تامکردن
تامەدوی	دوکەڵی ئاگر
تامیسك	زیپکەی لالێو
تان	توانج ، پلار
تان	تانە ، فریا ، هانا
تانج	تاج ، کلاوی سەری پادشایان
تانجدار	کڵاودار ، خاوەن تاج
تانجی	سەگی تایبەتی ڕاوکردن ، تاژوو
تانۆك	چەند دارێکە وەك پەنجەرە دروست دەکرێت بۆ دەرگای حەوشەی مەڕو ماڵات
تانەگر	بێلایەن
تانەگری	بێلایەنی
تانێهاتی	فریاگوزار
تانێ	فریا
تانێ چوون	فریاکەوتن
تاوان	گوناه ، قەترمە
تاوانبار	گوناهبار ، سویچبار ، قەترمەکار
تاویك	تاو ، جۆرە دارێکە
تاوی	تادار ، وەبەر تیشکی خۆر کەوتن

تایێت	پۆدرەی جل و بەرگ شووشتن
تا ژ خۆدان	بوون بە چەند لقێك
تبسك	تەوسك ، هەنجیرەی شاخییە لە هەنجیری خۆماڵی بچووکترە
تبعەت	سروشت
تبل	قامك ، پەنجە ، تڤل ، تل
تبلاشادیَ	پەنجەی شادمان ، پەنجەی شەهادە
تبلچاڤ	زۆر تاریك ، تاریکی ئەنگوستەچاو
تبلك	پەنجەکان
تبلۆك	پەنجە
تبەڕك	زۆر پیرۆز ، پڕشکۆ ، تەبەڕوك
تخووب	سنوور ، مەرز ، گڤاندە ، کەوشەن
تر	لاڵ و پت ، ئەوەی بە جوانی قسەی بۆنەکرێت
ترار	جام ، بادی
ترار	تەرازوو ، ئامرازی کێشان و پێوان
ترازی	تاسولکەی ئاوخواردنەوە
تراندن	لێواو لێو کردنی قاپ
ترب	گۆڕ ، قەبر
تربستان	گۆڕستان
تربکۆل	قەبرکەن ، گۆڕهەلکەن
ترپ	گۆڕ ، قەبر، گڵکۆ ، ترب
ترپان	مەلەغان ، داسێکی دەم تیژ و درێژە گیای پێ دەبڕنەوەو دەدۆرنەوە
ترچ	کاری لەناکاو و بێ مەبەست
ترچەدین	ساویلکە ، نەزان
ترچی و فرچی	قسەی پڕو پوچ

ترح	ئەو لقانەی کەتازە لەدرەختەکان درێژ دەبن
ترانە	تیز ، گەمەپێکردن
ترانەچی	گاڵتەچی
ترك	تەرتۆل ، کرمی دارو دەوەن
ترمبێل	ئۆتۆمبێل ، ماشێن
ترمەزن	بەدەعیە ، دفن بەرز ، لووت بەرز
ترهات	پیس و چەپەڵ ، ناشرین
ترو زڕ	فیزو دەعیە ، دفن بلندی
ترسیان	نەوێران ، ترسان ، پسان ، بزدیان
ترسی	نانی بەبێ پێخۆر ،پەتی و روت (نانێ ب ترسی نەخۆن)
ترۆزی	جۆرە هارویێکە ، چەمیلە
ترۆکرن	رسواو سوککردن
ترەتر	پەلە پەل لەقسەکردندا
ترياك	تلياك ، ماددەیەکی هۆشبەرە
تریان	قەرتالەی بچکۆلەی میوە ، سەبەتە
تریسك	پڕنچکەی ئاگر
تریسك	چەرەقە
تریشك	تروسکایی
تریقێن	قاقا
تریقێناکەنیێ	قاقای پێکەنین
ترینجە	پلە ، قادرمە ، پێریسك
تری	ترێ
تری	پتوولاڵی ، بەڕەوانی قسە نەکردن
تزبی	تەزبیح

تژی	لێواو لێو ، پڕ ، تەژی ، مشت
تست	چالاك ، گورج ، توندو تۆڵ
تسی	خواردنی نان بەبێ پێخۆر
تشابەت	تەشابەت ، لەیەکچوون
تشت	شت ، چشت ـ شتوومەك
تشتانۆك	مەتەلۆك
تشتك	مەتەڵ
تشتیر	بزنی دووساڵە
تشقلیان	لەناکاو روو بە ڕووی یەکتر بوون
تشقلین	لەناکاو رووبەڕوو بوون
تف	ئاوی دەم ، ئاڤا دەڤی ، تف
تفاق	یەکرێزی ، یەکبوون ، تەبا
تفال	منداڵ
تفکرن	تفکردن
تڤاڤ	تەواو ، تەمام
تڤتڤاندن	رازاندنەوە
تڤتڤیان	تووڕە بوون
تڤتڤیای	تووڕە
تڤر	تووری خواردن
تڤسك	تبسك ، هەنجیرەکێوی
تڤنك	قسەی گاڵتە پێکردن
تڤیرك	کۆترە باریکە
تڤیلك	تڤیرك ـ باڵندەیەکە لە کۆتر بچووکترە
تك	هێز ، شیان

تك تك	چك ، چك
تلّ	سك ، زگ ، زك ، حویر ، ورگ
تل	قامك ، پەنجە
تلار	تەنبەڵ ، تەوەزەل
تلتویر	زۆر ورد ، ئێجگار بچووك
تلغ	سست ، لەق
تلفاندن	بەخەسار بردن ، تەلەفكردن
تلفین	لەكیس چوون ، تەلەفچوون
تلمسك	لە هێشووی تری بچووكترە
تلمەزن	زك گەورە
تلنڤیس	ئامێری تایپكردن
تلنیشان	بەپەنجە ئاماژا كردن بەكارێك یان شتێك
تلوور	باڵندە
تلویر	زۆر ورد ، ئێجگار بچووك
تلۆڤە	هێشووی بە كۆمەڵ و پێكەوە
تلۆل	قوڕو لیتە
تلیان	سەبەتە
تلی	قامك ، تبل ، تڤل ، پەنجە
تم	هەمیشە
تم	هەموو ، گشت ، هەمی ، خڕ ، تەڤ
تمام	تەواو ، تڤاڤ
تمتمی	ئەستوور ، بەڵ
تمتمیان	بەڵبوون ، ئەستوور بوون
تم تم	بێ وچان ، بێ پسانەوە

تنگژاندن	شەپرزە کردن
تنگژی	ئالۆز
تنگژین	یاخیبوون
تنگژین	شەپرزە بوون
تنە	نییە ، تونە
تنەبوون	هیچ نا
تنێتی	تەنیایی
تهتاڤیك	پونگ ، نەعناع
تهنووشك	تینوویەتی شکاندن
تهنوویی	تینوویی
تهنی	تینوو
توتیا	جەلەموون
توخم	رەگەز ، رەچەلەك
توخومین	مەزندە ، تەخمین
توخیب	سنوور ، مەرز
توخیبڤان	سنوورپارێز ، پاسەوانی سنوور
تورە	رق هەڵستاو ، کەربگرتی
تورهات	پیس و چەپەڵ ، ناشرین
توری	خۆری ، شەلاتی ، سەرسەری ،چەقەڵ
تورمە	عەمامە
تورە	وێژە ، ئەدەب
تورە	شەرم و حەیا
توژك	خەنجەر
توشتیر	چوشتیر ، بزنی بەر تەگە

توك	ملوانكه ، رستك
توك	ڕەنگ ، روخسار
تولاز	لاوی هەرزەكار ، گەنج
تومبێن	گورمێن هاتن به هۆی کەوتنی تەنێك له بەرزاییەوە
تونه	هیچ ، چنه
تونەیه	هیچ نییه ، هەرنییه
تووری	ڕێوی ، چەقەڵ
تووك	تف
تویتن	تووتن
تویخ	غوبار ، بابردەڵەی خاك
تویدان	هاندان
تویر	كیسەی قوماش ، توورەكه
تویر	لقی باریكی دار
تویر	جەوال
تویڕ تویڕ	بۆڵەبۆڵ ، دەم بەگلەیی
تویڕه	تووڕه
تویره	لقی باریكی داری تەڕ
تویڕه	تووڕه، عاجز
تویری	چەقەڵ
تویڤكل	توێكل
تویك	كرێش ، تێكول ، ئەو دەنكه سپیانەی لەناو قژی سەر پەیدا دەبن ، تۆشك
تویك	بایەخ ، گرنگی (تویکێ خۆتێنەکر) واته بایەخی پێنەدا
تویك	جل و بەرگ
تویك	سەگ

تویلەکرن	بێ هۆشکردن
توی	تۆو
توی شەمبی	شاتوو
تۆپاڵ	شەل ، لەنگ ، قۆپ ، لنگەر
تۆپز	کوتەکی سەر بە بزمار ، داری پێ لێدان
تۆخم	تۆو ، تۆڤ
تۆرن	شەریف
تۆرەمەند	وێژەوان
تۆرەڤان	وێژەوان ، ئەدیب
تۆرین	شەرمن ، بەئەدەب
تۆرین	کچی زۆر جوان و شۆخ و شەنگ
تۆز	غوبار ، بابردەڵەی خاك
تۆزکی	تۆزاوی ، تەماوی
تۆفك	گوڵەبەڕۆژە
تۆڤ	تۆو
تۆڤدانك	شوێنی تۆو تێکردن
تۆك	تەوق
تۆل	لاو ، گەنج
تۆلك	تۆڵکە ، تۆڵەگە
تۆلین	لاو ، گەنج
تۆمك	خۆراکی باڵندەو جوجەڵەکان
تەب	سەرەع ، پەرکەم ، فێلێهاتن
تەبا	لەمافدا وەکیەك : (ئەم تەبای ئێکین)
تەبا	ئاشت ، یەکگرتوو ، پێکەوە

تەبات	سەقامگیری
تەباخ	ئامرازی چێشت لەسەر دروستکردن
تەباخ	مانگی گەرماوەرز ، هەشتەمین مانگ لە ساڵ
تەبت	ئارامی ، هێمنی
تەبتین	ڕاوەستان ، دانیشتن ، ئارامگرتن
تەبتەبی	بڕوانە دەمدەمی
تەبقاندن	قۆپاندن
تەبقین	قۆپین
تەبلك	تەبڵەی جگەرە
تەبەكی	سمكۆڵی مەڕوماڵات
تەبەر	بڤری بچووك
تەبەش	كەچەڵ
تەبێتن	ئۆقرەگرتن ، ئارامگرتن
تەپ	تۆپ
تەپانێ	تۆپانێ
تەپانێ	گەمەیەكی منداڵانەبەدەست گەیاندن بەلەش ئەنجام دەدرێت
تەپقیان	قۆپان
تەپك	تەپكە
تەپك	تۆپ
تەپكانێ	تۆپانێ
تەپەدۆر	فلین
تەتەر	پۆستچی
تەتەر	زمان درێژ
تەتیخانە	ئاودەستخانە

تەتیك	دەستەوانە ، دەستکێش ، لەپك
تەتی	ئاودەست
تەح	وشەی دەربڕینی غەم و پەژارە
تەحت	بەردی گەورەی پان
تەحر	گەرماو تینی خۆر کاتی نیوڕانەی وەرزی هاوین
تەحرەھ	بڕوانە تەحر
تەحسۆك	خلیسکێنەر
تەحسین	خلیسکان
تەحفیل	تافیل ، خاوێن بوونەوە لە چڵکنی
تەحل	تاڵ
تەحلاتی	تاڵیاتی
تەحلەسێڤ	گوژاڵك ، سێوی تاڵ
تەحلك	تاڵكە
تەحلی	چێژی تاڵ
تەحلیشك	تاڵیشكە
تەحن	تانەوتەشەرە
تەحە	بەداخەوە ، حەیف ، مخابن
تەحەر	شێوە ، چەشن
تەحێل	سپڵ ، فاتەڕەشە
تەحیسانك	خلیسکێنەر
تەحین	دۆشاوی کونجی
تەخ	توێژ ، چین
تەخاڵ	منداڵ ، منداڵی بچووك
تەخت	کورسی لەسەر دانیشتنی ئاغا

تەخت	راست و لووس
تەخسیرکار	کەمتەرخەم ، درێغکار
تەخسیر	درێغی ، کەمتەرخەمی، خەمساردی، بەهەند نەگرتن
تەخمین	بەراورد ، لێکدانەوە ، خەملاَندن
تەخەم	لا ، شوێن ، جێ
تەخەر	زۆربە ، زۆرینە ، پڕانی
تەدارەك	رێکخستن ، ئامادەکردن
تەراشین	تاشین
تەرازی	تەرازوو
تەرتۆل	ئەوکرمەی گەلاَی داروبار دەخوات
تەرح	لق ، تا ، شێنە
تەڕ	ناسك ، لاو ، کەشخە
تەڕ	شل ، بە ئاو ، پێچەوانەی وشك
تەڕابەڕا	پەرتەوازە ، پەڕاکندە
تەڕۆ	هەڕاج ، بێ نرخ ، بێ قیمەت
تەڕا بەڕابوون	پەرتەوازە بوون ، پەڕاکەندە بوون
تەڕانە	گالَتە ، گەمە
تەڕەدین	گەمشۆ ، کەم ئاوەز
تەڕلان	گەنجی لێهاتوو
تەڕو	فەرامۆشکراو
تەڕو تازە	نازك و نازدار ، ، جوان و کەشخە
تەڕوکرن	فەرامۆشکردن
تەرز	جۆر ، شێوە ، رەنگ
تەرش	ئاژەلْ

تەرش و تەوال	مەڕومالآت ، ئاژەڵ
تەرشداری	مەڕداری
تەرقاندن	هاوێشتن
تەرقاندن	درکاندن
تەرقین	راکردن ، غاردان
تەرکاندن	وازلێهێنان
تەرکەزا	ئاوارە، پەڕاکەندە، بەرەلا، بڕیان
تەرکەزابوون	پەراکەندەبوون، تەقیان
تەرکین	زانی دێلەسەگ
تەرگ	تەرزە ، گللێرە ، تەیرۆك ، گژلۆك
تەرگژۆك	تەرزە ، تەیرۆك
تەرم	لاشە ، جەنازە ، کەلەش
تەروەندە	ناوازە ، دەگمەن
تەرەس	بێ نامووس ، خوێڕی ، توڕی
تەرەقی	حلوو ، ئالوبالو
تەرەقی	پێشکەوتن
تەرەقین	تەقین بە هۆی پڕیەوە
تەرەکە	پەرتەوازە،پەڕاکندە
تەرەکەبوون	پەرتەوازە بوون، پەڕاکندەبوون
تەرێف	ناشرین ، قێزەون ، ناپەسەند،دزێو
تەز	سارد
تەزان	سڕبوون ، مروچەکرد
تەزاندن	سڕکردن ، مرۆچە پێکردن
تەزبی	تەسبیح

تەزنك	تەزوو
تەزيك	تەزوو
تەزين	تەزێن : خەبەرەکێ دل تەزینە
تەزی	سڕ ، سارد
تەژی	پڕ ، تژی ، لێواو لێو ، مشت
تەسك	تەنگ ، باریك
تەسكەرە	بەڵگەنامەی کۆتایی هاتنی خزمەتی سەربازی
تەشت	دەفری گەورەی هەویر تێدا کردن
تەشقەڵە	گێچەڵ ، شەڕ فرۆشتن
تەشك	داوێن
تەشی	نەتەرە ، ئامرازی بادانی بەن
تەعباندن	ماندووکردن ، شەکەتکردن
تەعبين	شەکەتبوون ، ماندووبوون
تەعداهی	دەستدرێژی
تەعداهیکرن	دەستدرێژیکردنە سەر
تەعزيردان	بە ئەدەبکردن
تەعزیلدان	تەنبێ کردن ، سزادان
تەعژی	سەگی تایبەتی راوکردن ، تاژوو
تەعل	تاڵ،تەحل
تەعلیشك	گیایەکی زۆر تاڵە
تەعەش	حەیف ، مخابن ، داخ
تەعين	تەحین ، دۆشاوی کونجی ، راشی
تەغار	پێوانەیەکی کێشان و پیوانی دەغڵ و دانە
تەغەر	نەژاد ، توخم

تەغەر	بەشی زۆربەی ، بارا پتر ، زۆرترین
تەفاریك	ئەوەی لەدێ نیشتەجێ بێ و خزم و کەسی خۆی نەبێت، غەریبە، بێکەس و کار
تەفال	منداڵی ساوا ، زارۆکێ بچیك
تەفاندن	کوژاندنەوە ، کپ کردن
تەفشك	تەلاًش لەبەرد یان لەدار
تەفشی	تەفشوو
تەڤ	گشت ، هەموو ، هەمی ، خڕ ، پێکەوە
تەڤا	تەبا، یەکگرتوو
تەڤابارانێ	کات کە باران بە لێزمە دەبارێ
تەڤان	تەقین
تەڤایی	ئاشتی و دۆستایەتی
تەڤایی	گشتی
تەڤبیر	تەگبیر ، پرس و راوێژ
تەڤتەڤی	بڕوانە: دەمدەمی
تەڤدا	تێکڕا ، بەگشتی
تەڤدان	لێکدان ، تێکەڵکردن
تەڤر	تەور
تەڤرا	گشتیان
تەڤرداس	داسی دار بڕین
تەڤری	گیاییێکە
تەڤریك	تەوری بچووك
تەڤرێ دوودەڤ	قازمە
تەڤز	تیز ، گاڵتەپێکردن

تەڤزاندن	ئێشاندن ، لێدان
تەڤزاندن	سڕکردن
تەڤزك	مروچەکردن
تەڤزی	سارد ، تەزی
تەڤزین	سڕبوون ، بێ هەست بوونی ئەندام
تەڤشك	پارچە دارێکی بچووك
تەڤگە	گشتگیر
تەڤگەڕ	جولأنەوە ، بزووتنەوە
تەڤل	شێوە
تەڤلەدان	تەلقەدان ، تەقلەدان
تەڤلهەڤی	تێکەڵ،ئاوێتە
تەڤلهەڤکرن	تێکەڵ بە یەکترکردن
تەڤلی	ئاگاداری ، خەبەرداری
تەڤلیبوون	تێکەڵبوون
تەڤن	تەون
تەڤنپیرك	تەونی جاڵجاڵۆکە
تەڤنك	داوی جاڵجاڵۆکە
تەڤەبەر	ئەو بەردەی ئاو تێدا بمێنتەوە
تەڤەر	تەبەر : (بڤری دەم باریك و بچووك)
تەڤی	پێکەوە ، وێکڕا ، بهەڤڕا
تەڤ ل هەڤ	تێکەڵ و پێکەڵ، لێکدراو
تەقاندن	بەزاندن ، سەرلەدونان ، دەرکردن ، راوەدوونان
تەقاندن	ترەقاندن
تەقاویت	خانەنشین

تەقاویتی	خانەنشینی
تەقتەقۆك	دەبانچەی منداڵان
تەقسیری	درێغی
تەقسیریکرن	درێغی کردن
تەقل	وچان ، قورسایی
تەقلاندن	خەملاندن بە دەست
تەقلە	تەقلە
تەقلەدادان	تەقلەدان
تەقن	قوڕاو
تەقەت	پتەو ، موکم ، قایم
تەقەت	شاردراوە ، وەشارتی ، ڤەشارتی
تەقەتی	پتەویی
تەقەزا	زۆر کەم ، جار و بار
تەقەزا	بەبێ ئەنقەست
تەقەکێ	بەبەردەوامی ، دەگ، بێ وەستان
تەقیان	تەقین ، شەقیان ، ترەکیان
تەقیان	هەڵهاتن ، رەڤین ، ئاوارەبوون لەترسی شتێك
تەکوو	رێکوپێك ، رێکخستنی ، چست،تەکوز
تەکویز	رێکوپێك
تەکەرە	رەوڕەوە ، چەرخی عەرەبانە
تەکەز	مکڕ ، دووپات
تەکەلەك	تایە ، تەکەرە ، رەوڕەوە
تەك و تۆك	بە دەگمەن ، زۆرکەم
تەگبیر	ئەنقەست

تەگبیر	تەڤبیر ، راوێژ
تەگبیردانان	پیلان گێڕان
تەلفاندن	لەناوبردن
تەلیس	گونیە ، گوێنی
تەلیڤان	تەڵەوان
تەلی	تەڵە
تەم	مژ ، دۆمان
تەماڤی	تۆزاوی ، تەماوی
تەماشە	تەماشا
تەماشەکرن	تەماشا کردن
تەمام	تەواو ، تڤاڤ ، بێ کێماسی ، بێ کەم و کورتی
تەمایی	ئارەزوو ، حەز
تەمبەل	تەنبەل ، تەوەزەل ، تەمەڵ ، لەشگران
تەمراندن	کوژاندنەوەی ئاگر ، ڤەمراندن ، دامرکاندن
تەمرین	دامرکان، ڤەمریان
تەمەت	هێندەی ، بەئەندازەی ، بەقەد ، هندی
تەمەتهەڤ	یەکسان ، بەقەد یەك
تەمەری	خۆراکی باڵندە
تەمەل	کەل و پەلی ناو ماڵ
تەمیز	پاك ، خاوێن ، پاقژ ، پاکژ ، بژین
تەمیس	پاك ، خاوێن ، پاقژ ، پاکژ ، بژیت
تە نا	هێنات ؟
تەنا	ئاسوودە ، رەحەت ، ئارام
تەناهی	ئاسوودەیی ، ئارامی و خۆشی

تەنایی	ئاسوودەیی ، تەناهی ، ئارامی
تەنز	گاڵتەوگەپ
تەنشت	تەنیشت ، لای کەمەر
تەنك	باریك ، ناسك
تەنکێش	تەنیشت
تەنگژیان	تۆڕەبوون
تەنگ	باربەندی ولاّغ ، حەبلی بەستنەوەی بار
تەنگ	تەسك ، ناگوشاد
تەنگ	دژوار ، سەخت
تەنگ دەست	نەدار ، هەژار ، بێ پارە ، بەلەنگاز
تەنگاڤ	زۆر بۆ هاتوو ، تەنگاو ، تەنگەتاو
تەنگاڤ	گەروو ، تەنگە
تەنگال	تەنیشت
تەنگەبەر	هەرشوێنێکی تەنگ و ناگوشاد
تەنگەزار	بەستەزمان ، هەژار ، بەلەنگاز
تەنگەزار	شەپرزە
تەنگەلێن	بەو هەواڵە دەڵێن کە زوو بە زوو لەناو خەڵکدا بلاّو دەبێتەوە
تەنگدل	غەمبار ، دڵتەنگ
تەنگسال	ساڵی گرانی و قاتی و قڕی
تەنویر	تەنوور
تەنویرڤان	تەندووروان
تەنەکە	کانزاییێکە دەکرێتە دەفری رۆن
تەنیشت	لەکن ، لا ، نك ، جەم
تەنێیی	تەنیایی

تەنی	ڕەشایی نیشتوی دووکەڵ
تەنێ	تەنیا ، تاقە کەسێك ، تەنها
تەهرە	دەستماڵ ، چەفیەی سەر دا پۆشین
تەهس	خلیسکان
تەهسۆك	هەلخلیسکان ، خشین
تەهسین	هەلخلیسکان ، خشین
تەو	وشەی پێهەلگووتن بۆ گۆرانی بێژ
تەوال	باڵندە
تەواندن	تواندنەوە ، چەماندن
تەواندن	پێکەوە گەیاندنی دوو شت
تەواندن	شۆڕکردن
تەوتەو	ئافەرین
تەوتەوکرن	بەکەسێك ئافەرین گۆتن
تەوفان	لافاو
تەوقە	تۆقە
تەوقەکرن	تۆقەکردن
تەول	کاروانسەرای ئەسپ ، تەوێڵە
تەول	جۆرە گەمەیەکە ، بە زار دەکرێ
تەویان	توانەوە
تەوین	شۆڕ
تەیا	ڕێ گوم کردو ، ڕێ وندا ، بەرەڵلا ، زیاتر بۆ ولاٚغ بەکاردێت
تە یا	ئاوارە، وێل
تەیس	بریقە ، بریسکە
تەیسۆك	پرشنگدار

تەیسین	درەوشانەوە
تەیسین	بریقانەوە ، تروسکانەوە ، چەرسین
تیبار	ئاست ، رادە
تیپ	پیت
تیت	ئەگریجە
تیت	جوان ، تازە ، جۆرە زێڕێکە بۆ نێوچاوانی ئافرەت بەکاردێت
تیتال	داب و نەریت ، عادەت ، رەوشت
تیتك	هارووی تازە پێگەیشتوو ، خیاری ناسك(خیارە ل تیتکێ دیارە) (پ)
تیتن	تووتن
تیر	لەت ، پارچە
تیر	ئەوەی بەکەوان دەیهاوێژن
تیر	خەست ، چڕ
تیراتی	چڕی ، خەستی
تیردانك	کیسەی هەڵگرتنی تیر
تیرك	دارە رایەڵی میچ
تیرۆژ	رووناکی رۆژ ، تیشکی خۆر
تیرۆر	کوشت ، رەشەکوژی
تیرۆك	داروکیەکی خەرانی کراو بۆ ئەنگۆتك پانکردەوە
تیرۆژك	تیشك
تیرۆشك	تریفە
تیرەمار	ماری بچووکی باریك
تیر هاڤێژ	رم هاوێژ
تیز	گاڵتە ، گەمە ، یاری ، حەنەك
تیزەڤان	یاریکەر

تیزی	لەت ، پارچەیەك لە سێو یا هەر مێوەیەكی تر
تیژ	هەرئامێرێك كە دەم بە بڕشت بێت وەكو گوێزان و چەقۆ
تیژاڤ	تێزاب
تیژەڤان	هاندەر
تیش	پارچە بەردی تیژ و باریك
تیشك	هارووی تازە پێگەیشتوو
تیشەبەر	پارچە بەردی بچووك
تیشەمبی	توی رەش ، گاتو ، شاتوو
تیڤارێز	تیسمالك ، رووزگێل
تیڤارێس	زیڤالی قوماش و كوتال
تیڤل	توێكڵ
تیڤلك	توێكڵ
تیڤۆك	چوێچكە
تیك	چالاك ، گورج و گۆڵ
تیك	درز ، شەقبوون
تیكبوون	لەتبوون
تیل	تیژ
تیل	شتێك كەزۆر لووس بێت
تیمارگەه	تیمارخانە
تیو تی	لارولار ، لەسەر لایەك
تێئێخستن	تێخستن
تێئێخستن	تێخستن ، تێ رۆكردن
تێبۆراندن	تێپەڕاندن ، دەربازكردن
تێبۆرین	بەخشین

تێبەردان	بەشەڕهێنان ، ئاژاوەنانەوە
تێبا	تارمایی ، رەشایی لە شەودا
تێبرن	لەناوبردن ، قەلاچۆكردن
تێبەر	لەناوبەر
تێپەڕ	ڕابردوو، دەرباس
تێپەڕی	رابرد، چوو ، بۆری
تێپەڕین	رابردن ، بۆرین ، چوون
تێپەستاندن	تێ ئاخنین
تێپەستن	تێ پەستان ، بەخورتی تێ ئاخنین
تێتشقلین	لەناكاو ڕوو بەڕووی شتێك بوون
تێرك	تێر وتەسەل، تەژی
تێچەراندن	لەناو لەوەڕاندن
تێچەرین	لەناوچەران ، لەناو لەوەڕان
تێچكلاندن	تێچەقاندن ، لێچەقاندن
تێچوون	لەناوچوون ، فەوتان
تێخەبتین	كۆشش كردن
تێخۆڕین	بۆڵەبۆڵ بەسەر كەسێكدا كردن
تێخەبتین	هەوڵ بۆ دان ، كۆشش بۆكردن
تێڕابۆرین	پێداچوون
تێر	تەسەل ، دژی برسی ، تەژی
تێرێژ	تریفە
تێراخۆ	بەشی خۆ بە رادەی پێویست
تێڕادیتن	پێ وێران
تێڕادیتن	متمانە پێكردن

تێڕاچوون	تێچەقان ، چوونەتێڕا
تێراکرن	دەرەقەت هاتن ، بەشکردن
تێربەر	بەپیت و فەڕ
تێرەخۆر	تێرە خۆرە ، ئەو بڕە خواردنەی برسی تێردەکات
تێری	دژی برسیەتی
تێری	بێ منەتی ، دفن بەرزی ، لەخۆبایی
تێز	ئامادە ، ساز ، بەرهەڤ
تێزان	ئاوتێدا پەیدابوون ، وەك كانی و كارێز
تێژك	جوجك ، بێچووی باڵندەو مەل
تێشکاندن	زیانبارکردن
تێشکەستن	زیانمەندبوون ، خەساربوون
تێشت	تاشتی ، نانی بەیانی
تێشتخانە	چێشتخانە ، خوارنگەه
تێشتانگەه	چێشتەنگاو،كاتی هەڵهاتنی خۆر
تێشتگەه	چێشتخانە ، چێشتەگەه
تێفکرین	تەماشاكردن ، لێڕوانین ، لێ نێڕین
تێڤە	ناوەوە
تێڤەدان	پیاساوین ، پێڤەمالین
تێڤەدانان	لەناوی دانان
تێڤەکرن	گان
تێڤەل	جیاواز
تێکبادان	لێکئالادان ، لەیەك ئاڵاندن ، شەتەكدان
تێکبزداندن	پساندن
تێکەڤاند	تێوەگلاند

تێکەڤاندن	تێوەگلاندن
تێکەڤتن	تێگلان
تێکەڤیان	تێوەگلان
تێکەفتی	تێوەگلاو
تێکەلۆك	تێکەلاو
تێکدا شداندن	بەپتەوی پێکەوە بەستن
تێك	هەموو ، گشت
تێکئێخستن	تێکخستن ، لێك قایم کردن ، لەیەکگیرکردن
تێکبەربوون	بەگژ یەکتر دا چوون بۆ شەڕ
تێکتشقلین	لەناکاو روو بەرووی یەکتر بوون
تێکەفتن	تێکەوتن ، تێوەگلان ، توشبوون
تێکدان	ئاژاوە
تێکدان	خراپ کردن
تێکدان	تێکەڵ کردن
تێکچوون	شێوان ، ئاڵۆز بوون
تێکڤەدەر	تێکەلاو کەر
تێکل	تێکەڵ
تێکلهەڤبوون	تێکەڵبەیەکتر بوون
تێکلهەڤ	تێکەڵبەیەك ، ئاوێتەی یەکتر
تێکهاتن و چوون	راوێژ بە یەکتر کردن
تێکهەل	تێکەڵی ، ئاوێتەیی ، پەیوەندی
تێکهەل	تێکەڵ ، لێکدراو ، پێکڤە ، تەڤلهەڤی
تێکهەلاڤ	تێکەلاو
تێکهەلبوون	چوونە ناویەکتر ، تێکەلاوی یە کتربوون ، ئاوێتە بوون

تێکهەلدان	قسەی پوچ و بێ رێز بە یەکتر گۆتن
تێکهەلکرن	لێکدان ، ئاوێتەکردن
تێکهەلکێشان	تێکەڵکێشکردن
تێکهژیان	لێك هالاّن بە بزوتنەوە ، شەپرزە بوون
تێکو پێکدان	کاولّکردن ، هەلّوەشاندن
تێکووز	رێکوپێك
تێگەڕیان	لەناوگەڕان
تێگەهاندن	فێرکردن ، تێگەیاندن ، فاماندن
تێگەهیشتن	تێگەیشتن ، حالّی بوون ، فامین
تێگەهیشتی	تێگەیشتی ، عاقل ، هۆشمەند ، خودان فام
تێگیر	گیروگرفت
تێلەکە	کۆلّی پشت
تێل	سیم
تێلە	سیم
تێلوڤێکنان	خڕکردنەوەی کەل و پەل
تێمەشین	لەناویدا دەربازبوون
تێندان	بەسەرکردنەوە
تێندان	گەرمکردن
تێن	گەرمای ئاگر ، تین
تێن	هێز ، شیان ، تاقەت
تێنان	خستنە ناو ، بردنە ژوور
تێنشیر	نیوە سارد و گەرم
تێنی	تینو
تێنیشك	تێنوویەتی شکاندن ، ئێسقایی ، تێرئاڤنەبوون (تێنیشکا من ب ڤێ ئاڤێ نەشکەست)

تێهەڤاتن	دەستهەلات
تێهەلدان	سووکایەتی بە کەسێك کردن بە قسەی بێ رێز
تێهن	وزە ، تین
تێهنی	تینو
تێهنیشك	تێنوویەتی شکاندن
تێوەراندن	لێبادان
تێوەراندن	تفەنگ بە تاریکیەوە نان ، هەر لەخۆڕا قسە کردن
تێوەردان	لێکدان ، تێك وەردان
تێوەرپێچان	بڕوانە: تێوەرکرن
تێوەرکرن	پێچان
تێورین	تێپەڕین، دەربازبوون
تــێ	تێدا ، لەناو
تێ	دێت
تێ ئالاندن	لێ هالآندن
تێ تشقلین	لەپڕێکا رووبەڕوو بوون ، لەناکاو یەکتر دیتن

ج

جاب	وەڵام ، وەرام ، بەرسڤ
جابدان	وەڵامدانەوە
جابدەر	وەڵام گۆ، وەڵامدەر، بەرسڤدەر
جاتر	جاترە ، جۆرە گیایەکە
جاجیك	زەلاتەی ماست و هارو ، خەیاروماست
جاد	شەقام
جادە	جاد
جار	کەڕەت ، دەحفە
جارا	کاتی رابردوو ، بەر لەئێستا
جاڕز بوون	وەڕس بوون
جاڕس	بێزار ، وەڕس
جارز	بێزار ، وەڕس
جار جار	جار بەجار ، بە هەڵکەوت
جار جارە	هەندێك جار ، لە زۆر کاتاندا کاتێك
جارنا	هەندێ جار
جارێ	ئێستا ، نها
جاجم	بەڕەی رەنگاوڕەنگی ڕیشەدار

جاشك	بەچکەکەر ، جەحشك
جاشك	خۆفرۆش
جاڤبوون	شەکەتبوون ، هیلاکبوون
جاڤجەنگ	زمان پیس ، زمان رەش
جال	جەوال ، گونیە ، گوێنی ، کیسەی لەخوری دروست کراو
جام	شیشەی پەنجەرە
جام	ئاوێنە
جامێر	جوامێر ، ئازا ، رەشید ، قەنجیکار ، خۆشمرۆ
جان	جوان ، کەشخە
جان	گیان ، رۆح
جانئستین	گیان کێش ، ئزرائیل
جانبەخش	گیانبەخش ، شەهید
جانتە	جانتا
جاندار	گیاندار،گیانەوەر
جاندان	گیانسپاردن ، مردن
جانفیدا	خۆبەخش ، گیان فیداکەر
جانگۆری	گیان بەخش ، شەهید
جانەوەر	زیندەوەر ، خاوەن گیان ، گیانەوەر
جانیار	ئەوەی حەز لە جوانی دەکات
جانیك	زۆر جوان
جانیك	بەچکەی ماین ، جوانی
جان ئافرندە	پەروەردگار ، خودا ، یەزدان
جاهێل	نەوجەوان ، جحێل ، تازە لاو
جحێل	لاو، گەنج ، جاهێل ، تۆلازی تازە پێگەیشتوو

جدا	جودا ، جیاواز ، جیا
جڕاجڕ	کێشمەکێشم
جڕە	کێشە ، هەرا
جڕەجڕ	شەڕە قسە ، بگرە و بەردە
جڕەنیخ	کێشمەکێشم
جزا	سزا
جزاکرن	پێژماردن ، سزادان
جزدان	کیسەی باخەڵ ، کیسەی پارە
جزدانك	بڕوانە جزدان
جزمە	چەکمە
جغارە	جگەرە ، جگارە
جفت	جۆرە تفەنگێکی ڕاوە
جفتە	جۆرە تفەنگێکی ڕاوە
جفن	لەگەن
جڤ	جووڵە ، بزاو
جڤات	کۆمەڵە ، ئەنجوومەن
جڤاتگەه	کۆمەڵگا
جڤاڤ	شەکەت
جڤاڤکرن	هیلاککردن ، شەکەتکردن
جڤاك	کۆمەڵ
جڤاکی	کۆمەڵایەتی
جڤان	ژوان ، کۆبوونەوە
جڤاندن	کۆکردنەوە
جڤاندن	جووڵاندن

جڤجڤین	جمو جۆڵ ، بزێوی ، عەجوولی
جڤجڤی	بزێو
جڤجڤینکرن	جموجۆڵ کردن ، بزێوی کردن
جڤە	جووڵە
جڤین	جنێو
جڤین	کۆبوونەوە
جڤینگە	ناوەندی کۆبوونەوە ، جێگای کۆبوونەوە ، پەرلەمان
جگارە	جغارە ، جگەرە
جلاتین	نایلۆن ، جەلاتین
جلك	جلو بەرگ
جلنڤێژك	بەرماڵ ، سجاج ، دوگرد
جمك	دوانە ، زگە دوانە ، جۆتك
جندار	ئەوەی جنۆکە دەبینێ
جندی	جوان ، قەشەنگ ، کەشخە
جنقین	ڕاچڵەکین ، راپەڕین ، لەپڕ وەخەبەر هاتن
جنهەهاتن	جێبەجێ نەبوون
جنیك	باغ
جه	جێ ، جێگا ، شوێن
جهئینان	بەجێ هینان ، تەواو کردن ، ئەنجامدان
جهدەمی	شوێنکات
جهگیر	جێگیر ، سەقامگیر
جهنیك	لاجانگ
جهوار	نیشتەجێ ، ئاکنجی
جهۆڕك	جۆڕك ، کیسەی تێکردنی ئالیك بۆ ئاژەڵ

جهۆڕ	جۆڕ ، ئەوکیسەی ئالیکی بۆ ئاژەڵان تێدەکرێت
جه ب جهکرن	جێ به جێکردن ، ئەنجامدان
جه هاتن	جێ بەجێ بوون
جوان	قەشەنگ ، دەلال
جوان	گەنج ، لاو
جوان مێری	پیاوەتی
جوحتك	لوشکە
جوخان	خەرمان ، بێدەر،جوخین
جوخین	خەرمان ، بێدەر
جودا	جیاواز ، جیا
جودابوون	جیابوونەوە
جوداکار	دابڕکار ، جیاکار
جوداکاری	دابڕکاری ، جیاکاری
جودابیر	بیرجیاواز ، هزر جیاواز
جوڕە	شەڕەقسە و کێشمەکێشم و ناکۆکی
جوڕنە	شەڕەقسە و ناکۆکی و کێشمەکێشم
جوودایی	جیاوازی ، لێکجیاواز، جیایی
جوونبوون	کۆمەڵ کۆمەڵ بوون ، بەش بەش بوون
جویتن	جوون
جوین	جوون ، هەرشتێك لەناو دەمدا بجولێنن وەکو نان و بنێشت
جوین	بەش
جوین	پۆلێن
جۆبار	جۆگە
جۆبرك	کرمی خواردنی سەوزەوات

جۆت	کێڵانی زەوی
جۆت	پێکەوە لکاو ، پێکڤەنویسیای
جۆت	هەر دوو دوو پێکەوە بۆ ژماردن
جۆتك	جمك
جۆتك	لوشکە هاوێشتن بۆ ولاّغ بەکاردێت وەکو ئەسپ
جۆتکار	جووتیار
جۆتکاری	جووتیاری ، کاری زەوی کێلاّن
جۆتکار	جۆتیار ، زەوی کێڵ
جۆڕك	توورەکەی کاو ئالیك
جۆشەك	دۆشەك ، رایەخی لەسەر نووستن
جۆڤرك	جۆبرك ، جۆبڕکە ، ملّە
جۆقە	کۆمەڵێك
جۆك	جۆگە ، جۆگا
جۆلانك	جۆلانە ، دەیدیك ، دێدیك ، هێزۆك
جۆم	جۆبار
جۆنەگا	جوانەگا ، گای نێری سێ ساڵە
جۆنی	ئاونگی بەردین یان دارین ، هاون
جۆین	پۆلێن
جۆین	بەش ، پشك ، پار
جە	جۆ
جەبراندن	سارێژ بوونەوە ، چاکبوونەوە ، سارێژکردن
جەبرین	سارێژ بوون
جەبلە	غەفتە ، چیمەنتۆ یان قوڕی بەسەر یەکدا کراو

جەبلخانە	جەبەخانە
جەبلکەر	خەفتەگر
جەبلەڤەگر	خەفتەگر
جەحش	جاش ، بێچوی کەر
جەحشك	جاش ، جەحش
جەحش	ماجە
جەحنین	تۆڕە بوون
جەحێل	گەنج ، لاو ، جاحێل
جەڕ	گۆزەی مل باریك
جەڕب	ئەزموون ، تاقی
جەڕباندن	تاقیکردنەوە، ئەزموونکردن
جەڕبی	ئەزموودە ، تاقیکراوە
جەڕبین	تاقیکردنەوە ، ئەزموون
جەڕ جەڕ	جەنجەڕ
جەڕجەڕڤان	جەنجەڕوان
جەڕباندن	تاقیکردنەوە
جەڕباندی	تاقیکراوە
جەرگ	جگەر ، کەزەب ، جەگەر
جەرگ قایم	بەجەرگ ، ئازا ، خوڕاگر
جەرگەبەز	رەش بەڵەك لە هەڵپەرکێدا
جەریفك	گەسك
جەفات	شوێنی کۆبوونەوەی خەڵك

جەڤاندن	کۆکردنەوە ، خڕکردنەوە
جەڤەنگ	گاڵتەجاڕ
جەڤەنگی	گاڵتە جاڕی
جەگەر	جەرگ ، کەزەب ، جگەر ، مێلاك
جەگەرخوین	جگەر خوێن
جەلال	کانی و رووبارو تاڤگە
جەلك	چەلەك ، دارێکی درێژ وباریکە زیاتر بۆ چنینی مازوو بە کار دەهێنرێت
جەلەب	کۆمەڵە مەڕو بزنێ کە بۆ فرۆشتن دەبەن
جەلەبکڕ	جەلەبچی ، کڕیاری رەشەوڵاغ و مەڕ و بزن
جەلەبۆك	پەلەپیتکەی تڤەنگ
جەم	کن ، لا ، نك ، دەڤ
جەم	کن ، نك ، لا
جەماندن	کۆکردنەوە
جەمبوون	کۆبوونەوە ، خڕڤەبوون ، جڤیان
جەمداندن	کردن بە سەهۆڵ ، بەسەهۆڵکردن
جەمدی	بەستوو، بەستەلەك ، بەستی
جەمدین	بەستن ، سەهۆڵ بەستن ، بەستن ژ سەرمادا ، رەقبوونەوە
جەمسین	مەیین
جەمسی	مەییو
جەمسیان	مەیین
جەمەد	سەهۆڵ
جەمەدانی	جامانە، دەرسووك

جەمین	تەوێل ، نێو چەوان ، ئەنی
جەمینۆك	کۆبوونەوە بۆ فرت و فێل و کەین و بەین کردن
جەمیان	کۆبوونەوە
جەنتك	جانتاییێکە جووتیارو کرێکار دەیکەنە شان بۆ سەر کار
جەنتە	جانتا
جەنجەر	جەڕجەڕ ، ماکینەی گێرەکردنی گەنم و جۆ و کلۆش
جەنجەرات	ئەشکەنجە ، سزا
جەندك	جەنتك
جەندەك	جەستە ، لەش ، لاشە ، کەلاك
جەنقین	راچەلەکین ، لەپڕێکا راپەڕین
جەنقاندن	ترساندن
جەنقین	ترسان
جەنك	هەگبەی چەرمین و لە موو دروستکراو
جەھ	جۆ
جەھاندار	دونیادار ، جیهاندار
جەھداسی	گیاییێکە چەشنی جۆیە بەڵام دەنکەکەی زۆر لاوازە
جەھزەر	جۆ زەرد
جەھسیس	جاسووس ، سیخوڕ
جەھش	چەتە ، جاش
جەھێل	جوان ، لاو ، گەنج ، جاحێل ، جحێل
جەوان	جوان ، گەنج
جەوی	جەو ، مقەسی گەورەی بڕینی خوری مەڕومالآت

جیبوون	جێ هەبوون
جیجك	جوجکەی مەل ، فەرخی مەل و باڵندە
جیجەلۆك	جوجەڵە
جیکرن	جێ بەجێ کردن
جیکرن	جێکردنەوە
جیکرن	بەشکردن ، تێراکرن
جیمان	بەجێمان
جین	بەش
جینکرن	پۆلێنکردن ، جیا کردنەوە
جین جین	کۆمەڵ کۆمەڵ ، بەش بەش
جیهان	دونیا ، گێتی ، دنێ
جێبوون	جێبوون
جێڕپاندن	تاقیکردنەوە ، ئازمایشکردن
جێڕك	بڕوانە جەڕك
جێمك	جمك ، دووانە
جنیك	لاجانك ، قەراغ رووەمەت
جێنیك	بڕوانە جنیك
جی	جێ ، شوێن ، دەڤەر ، جێگا

چ

چا	چایی، چایە
چاپ	نووسینەوەی پەرتووك بە ئامێر
چاپكرن	چاپكردن ، لەچاپدان
چاپەز	چایدان ، قۆری
چات	مەزن ، فراوان ، چاتر ، گەورە
چاتر	مەزن ، گەورە
چاچك	بنیشت
چاچك	هەر دوو پێ (چاچكێن خۆ درێژكە)
چاچی	خاوەنی چایخانە ، چاتێكەر
چاخ	دەم ، كات ، وەخت ، زەمەن
چاخانە	چایخانە
چادان	قۆری ، چای پەز
چادرگەھ	چادرگە ، خێوەتگە
چار	چارەسەر
چار	چوار
چارانێ	غارانێ ، بەزاندنی ولاغ وەكو ئەسپ و هێستر
چارپێ	پێ سووك ، بەو كەسە دەڵێن كە بە پیادەڕۆیی خێرا بێت لەچون و هاتندا

چارتاق	چوار قات ، چوار بەرامبەر
چارچاڤ	وشیارو چاوزل
چارچەك	پیاوێك كە پڕ چەككرابێت
چارچك	چوار گۆشە بە یەكسانی
چارچمبل	چوار هەنگل
چارچی	چەرچی
چارداخ	هەیوان ، چادر ، رەشماڵ
چارلنگ	چوار پێ
چارۆخ	جۆرە پێلاوێكە لە پێست دروست دەكرێت
چارۆك	جۆرە پۆشتەیەكی ژنانەیە ، لە عەبا بچووكترە
چارە	دەرمان ، چارەسەر ، علاج ، رێ
چارەسەر	رێگەچارە
چارەكرن	دەرمانكردن
چارەنڤیس	چارە نووس ، مافی چارەی خۆ نووسین
چاڤ	چاو
چاڤبرچی	رژد ، رەزیل ، چاوبرسی
چاڤبلۆق	چاوئەبڵەق ، چاو دەرپۆقیو
چاڤپیس	چاوحیز، ئەو كەسەی لەدوای ناموسی خەڵك دەگەڕێت
چاڤپیسی	چاوپیسی
چاڤپێنەڕابوون	ئیرەیی پێ بردن
چاڤتاری	رژد ، چروك ، رەزیل
چاڤتەنگ	رژد ، رەزیل
چاڤتیژ	چاوتیژ ، وردبین
چاڤتێر	مەرد ، بێ نیاز ، سەخی

چاڤتێری	بێ نیازی،مەردایەتی
چاڤحیز	بڕوانە : چاڤپیس
چاڤحیزی	چاوپیسی
چاڤچەر	حیز ، چاوپیس ، چاوباشقاڵ
چاڤدار	خاوەن چاو
چاڤچەرین	چاوحیز
چاڤدان	یارمەتی دان ، هاوکاریکردن ، خودانکرن
چاڤدان	چاودێری ، ئاگالێبوون
چاڤدێر	چاودێر
چاڤرێ	رەشەولاغ
چاڤڕێ	چاوەڕێ
چاڤڕەش	چاوڕەش
چاڤڕەشی	چاوڕەشی
چاڤزەق	چاوزەق
چاڤزەق	چاو دەرپەڕیو
چاڤزق	چاوئەبڵەق ، چاو بۆق
چاڤزل	چاوکراوە ، وشیار
چاڤزێلك	پشکێنەر
چاڤزلی	چاوکراوەیی،وشیاری
چاڤزیق	چاو بۆق
چاڤسۆر	چاوسۆر ، بە هەیبەت ، زۆردار و ستەمکار
چاڤشۆر	خەجاڵەت ، شەرمەزار ، فەهێتکار
چاڤشکەستی	ترسنۆك ، بەزیو
چاڤك	چاوگە ، سەرچاوە

چاڤك	چاویلکە ، عەینەك ، چاوگ
چاڤکانی	بەچاو هەنگاوتن
چاڤکانی	سەرچاوە ، سەروکانی ، ژێدەر
چاڤکەر	بەچاو دەست نیشانکەر
چاڤ کلدان	کلدانی چاو
چاڤ کولی	نەخۆشی چاو، هەوکردنی چاو
چاڤکەر	بەچاوبەر
چاڤکەری	بەچاوبەری
چاڤکرن	دەست نیشانکردن
چاڤکری	بەچاو دەست نیشانکراو
چاڤکز	چاو پرۆش
چاڤگا	جۆرە ترێیەکە
چاڤگە	چاوگ ، ژێدەر ، سەروچاوە
چاڤگرتن	چاوپۆشین
چاڤگرتی	گەمشۆ ، ساویلکە ، کۆرە
چاڤگرێدایی	چاڤبەستە ، کوێرکوێرانە
چاڤگێڕ	وشیار ، وریا
چاڤگێڕی	وشیاری ، ئاوڕدانەوە بۆ گشت لایەك
چاڤگێڕی	ئاوڕدەر ، چاودێریکردن ،
چاڤلبەر	شەرمەزار ، چاوشۆڕ ، چاو بڕینە ، ناموسی خەڵك
چاڤلدەر	سواڵکەر
چاڤلدەری	لەدو ناموسی خەڵك گەڕان
چاڤلێکرن	لاسایی کردنەوە ، زار ڤەکرن ، لاسایکردن
چاڤمار	چاوتیژ

چاڤنەبار	بەغیل
چاڤنخێڤ	چاوپۆش
چاڤنخێڤی	چاوپۆشی
چاڤنهێر	چاوەڕوان ، چاوەڕێ ، چاڤەڕێ
چاڤنهێڕین	چاوەڕوانی ، چاڤەڕێیی
چاڤنێڕ	چاوەڕوان
چاڤویڕ	خێل
چاڤوڕ	خێل
چاڤیا	کانی
چاڤینۆك	بە ئێرەیی ، چاوپیس ، حەسوود
چاڤینکەر	چاوپیس
چاڤینکرن	بەچاو هەنگاوتن (پەزێ من هاتە چاڤینکرن)، بەچاو بردن
چاڤ چەرینك	حیز ، چاو لەدەر
چاڤ ڤەکری	هۆشیار و بەئاگا ، تێگەیشتوو ، زیرەك
چاڤ ڤێڕ	چاوخێل
چاڤ فرە	مەردانە ، سەخی
چاڤ و زار	چاو وزار ، چاوزار
چاق	لاق
چاك	باش ، شایستە ، رند ، هەژی ، قەنج
چاکبین	چاکبوون
چاکر	خزمەتکار ، غولام
چاکیت	چاکەت
چاکی	باشی ، پیاوەتی ، چاکە ، قەنجی ، رندی
چال	قۆرت ، چاڵی گەورە بۆ بەفر و گەنم ، کەند

چالاڤ	جێگای سەرشتن
چالاڤ	چاڵاو ، بیر
چالاڤ	گەرماوی ژنان
چالاکڤان	چالاکوان
چالك	چاڵی بچووك
چالکرن	لەچاڵنان
چام	سووکایەتی
چام	بەلاو موسیبەت ، دەستنەخۆشی
چامە	هەڵبەست ، هۆنراوە
چامەڤان	هەڵبەستڤان ، شاعیر ، هۆزانڤان
چام ب سەری ئینان	سووکایەتی پێکردن ، بەسەردا زاڵبوون
چانتە	جانتا
چاند	کلتوور و فەرهەنگ ، وێژە ، ئەدەب
چاند	چاندی
چاندن	تۆو کردن ، تۆ بەزەویەوە چاندن ، چەقاندن ، کشتوکاڵ
چاهێر	بەرللاکراو
چاوا	چلۆن ، چۆن ، چتۆڤ ، وشەی پرسە ؟
چاوان	چلۆن ، چۆن ، چتۆڤ ، بەچ شێوەیەك ؟
چپ	هەستان بەخێرایی ، مینا (چپ و ڕابو)
چپ	دەنگی داکەوتنی دلۆپە
چپ	سرتە
چپاندن	بەسرتە قسەکردن ، چرپەچرپ
چپك	دلۆپ ، تنۆك ، پەشك

چپك	لقی تازه دەرهاتووی ناسك
چتۆ	چۆن ؟
چ تۆڤ	چ جۆره تۆوێك
چتۆڤ ؟	چلۆن ، چۆن ، چاوا، كتۆڤ؟
چتۆڤ چتۆڤ	چۆن چۆن؟
چتۆڤی	چۆنی
چتۆڤ وەتۆڤە	چۆن وایە؟
چجار	هەرگیز ، قەت و قەت
چچك	گوان ، مەمك ، مەمكە ، گۆی مەمك
چچكگر	مەمك زل ، مەمك قیت
چرا	لامپا
چرادانك	شوێنی دانانی لامپا
چراڤ	زەل ، زنە
چراڤی	كانیاوی بەهاران ، كوێرەكانی
چراك	لامپا
چرپاندن	بەچرپە چرپ ، قسەكردن
چرپەچرپ	سركەسرك
چرتاندن	دڕاندن
چرتۆ ڤرتۆ :	مرۆڤی درۆزن كەكەس بڕوای پێنەكات
چرتین	دڕان
چرچ	ژاكاو ، چرمسی ، لاواز
چرچبوون	ژاكان ، چرمسین
چرچی	ژاكاوی ، لاوازی
چڕ	رژد ، رەزیل(مرۆڤەكێ چەندێ چڕە؟)

چڕ	جیڕ ، چیڕ ، نەپس (ئەڤ نانە ییَ چڕە ؟)
چڕ	دڵۆپ ، تنۆك ، پەشك (چڕا ئاڤێ تێدا نییە؟) ، چۆر
چڕ	پتەو ، قایم ، موكم : قوماشەكی چەندێ چڕە !
چڕا	بۆچی ، لە بەرچی؟
چڕاند	لەتكرد ، پارچە پارچەكرد
چڕاندن	لەتكردن ، دڕاندن ، دادڕین
چڕچڕ	پارچە ، پارچە(من ناما تە چڕ چڕ كر)
چڕچڕك	نەوەی نەوكان
چڕژیان	سیس هەڵگەڕان
چڕژین	چڕژیان
چڕژی	سیس هەڵگەڕاو
چڕك	چڕكە
چڕك	نەخۆشی دار و نەمام
چڕك	جۆرە نەخۆشیەكە تووشی منداڵی ساوا دەبێت
چڕكۆنە	جۆرە چۆلەكەیەكی چالاكە
چڕكێن	دەنگی شكانی شتێك
چڕهاتن	چوونەوەیەك
چڕە ؟	بۆچی ، چما
چڕەمیز	زوو زوو میزكردن
چرقێن	لێدانی زللە بە دەست
چرمسی	سیس و ژاكاو
چرمسین	ژاكان ، سیسبوون
چرمقی	هەڵقرچاو
چرمقین	هەڵقرچان

چرویسی	تروسکه ، چروسکه
چرویکی	ڕەزیلی
چره	چرا ، لامپا
چریسك	تروسکه
چریسکه	تروسکایی
چریق	دەنگی لێدانه ، زلله ، شەق
چریك	دەنگه دەنگی چۆلەکه
چریك	ڕژد ، دەست قوچاو
چریك	لەنیشانه نەدان ، (تفەنگا من چریك کر)
چریك	ڕژد و چاو برسی
چریککر	گوللەی نەهاوێشت
چریککرن	له نیشانه نەدان ، ئامانج نەپێکان
چریا ئێکێ	مانگی تشرینی یەکەم
چریا دوویێ	مانگی تشرینی دووەم
چز	بەمیزی منداڵان دەلێن (چزا خۆ بکه)
چزاڤزی	چیزیویزی شێوه قسەکردنێکه له نێوان دوو کەس یا چەند کەسێك بەشێوازێکی تایبەتی
چشت	شت
چفت	بێ وەغەر ، شووم
چڤ	فرت و فێڵ ، تەڵەکەبازی
چڤ	دەنگی هاتن و ڕۆیشتنی گولله
چڤات	کۆمەڵ
چڤاس	چەند
چڤانێ	سرتەکردن ، چرپه چرپ کردن

چڤاندن	چرپاندن
چڤاندن	لار بوون ، بەسەریەکدا کەوتوو
چڤنگ	ترسنۆك ، تۆقیو
چڤیای	چەماو ، چەمیو
چڤیك	چۆلەکە
چڤیك	تڤیرك
چڤیك	کێشکە ، چۆلەکە
چڤی	چەماو
چڤێڕ	خاروخێچ، لار
چق	لق ، تا
چقاس	چەند ، چ ئەندازە
چقاسی	چقاس
چقاندن	چەقاندن
چقلاندن	چەقاندن ، نقاندن ، چکلاندن
چقیان	چەقبەستوو
چقین	چەقان ، چەقین
چك	دەنگی دلۆپە ئاو
چك	تەعنە ، تانە
چك	دەنگی خۆلەکەژمێری سەعات
چك	شتی زۆر کەم
چکاندن	چاندن ، ڕواندن
چکچکاندن	خۆڕاپێچان
چکل	لق ، تا
چکلاندن	چەقاند ، چقاندن

چکۆ	چونکه ، لەبەر ئەوە ، بۆیە،چونکی
چکۆس	رژد ، دەست قوچاوە ، رەزیل
چکیان	وشکبوون
چك ؟	چ شتێك
چکێ ؟	کامە ، کیشکێ ، کامیان ، کیهان
چگۆت	چی فەرموو
چڵخۆز	جۆرە خواردنێکە، جۆ وکونجی پێکەوە دەبرژێنن
چلختە	لووتکە ، دوند ، کۆپك ، گوپیتك
چلڤلین	تروسکان ، درەوشانەوە
چلکدار	ئەو ژنەی پاش منداڵبوون هێشتان چلەی خۆی تەواو نەکردبێت
چلکین	چەقین
چلمسی	سیس هەڵگەڕاو ، ژاکاو
چلمسیان	سیس هەڵگەڕان
چلمسین	سیس هەڵگەڕان
چلۆی	لق و پۆپی دار مازوو یان دار بەڕوو
چلە	چلەمین
چڵ	رژد ، رەزیل
چڵپ	هەستان بەخێرایی
چڵپاندن	فریودان
چڵپاندن	دابڕینی لقی دارەکانە
چڵپی	سیس هەڵگەڕا
چڵك	چلەمین
چلی	بڕوانە: چلۆی
چلی	رژدی ، رەزیلی

چم	سمی ئاژەڵ
چما ؟	بۆچی ، لەبەرچی
چمبل	لە دەستەوە تا شان ، ئەڵقەی پەرداغ و لیوان
چمبلك	چمبل
چمچلیسك	دەملووس
چمك	لەتەنانی پاشماوەی خواردن ، وردکەنان
چمکی	چونکە ، لە بەرئەوەی
چملیسکی	دەملووسی
چنك	پارچەنانی وشك
چنکی	چونکە ، لەبەرئەوە ، بۆیە
چنگل	لەملەوە تا زەند
چنگل	هەنگل
چننە	بێ سوود ، بێ هوودە
چننە	هیچ ، هیچ نا
چنە	هیچ نا
چنە	ئەوانە چین ، هیچنە
چنەکەر	کارنەکەر ، تەنبەڵ، تەوەزەڵ
چنەیی	هیچ وپۆچ، بێ سوود وکەڵك
چنین	لێکردنەوەی بەر و بوومی دار و درەخت
چنی	تۆ هیچ نیت
چنی	چنك
چوار گاڤ	چوارناڵە ، خێرا ڕۆیشتن ، بلەز چوون
چوارمێرکی	چوار مشقی ، چوار مێردەکی
چووڤ	بڕوانە: چیڤ

چوست	ڕێکوپێك ، مەزبووت ، گورج وگۆڵ
چوستی	گورج و گۆڵی
چوشتیر	بزنی دوو ساڵە
چوکل	لقی باریکی دار و دەوەن
چونکو	چونکە ، بۆیە ، لەبەرئەوە
چویزیان	دۆڕان لەگەمەدا
چویك	چۆلەکە ، چیچك
چۆخ	چۆخە ، چۆغە
چۆخك	چۆغە
چۆغك	چۆغە
چۆڤان	پەیمان
چۆك	ئەژنۆ
چۆکڤەدان	لەسەر ئەژنۆ دانیشتن
چۆکل	چیلکە ، چوکڵە ، پارچەداری باریك وردیلە
چۆل	بەوشوێنە دەڵێن کە کەسی لێنەبێت ، چۆلەمە ، بۆش ، بەتاڵ ،بیابان، چۆڵایی
چۆلبڕ	بیابانبڕ
چۆلستان	بیابان
چۆلیك	ئاودەستخانە
چەپاندن	خەفەکردن
چەپچەپیسك	مارمێلکەی ناو ماڵان
چەپەر	سەنگەر ، خەل
چەپیل	شەقە ، زللە
چەتڵ	ئێجگار زۆر ، گەلێك

چەتین	سەخت ، دژوار
چەتینبوون	سەختی ، دژواری
چەتینکرن	سەختکردن ، دژوارکردن
چەچ	دەست لەزمانی منداڵدا
چەچك	پێ
چەچە	لێك جیاکردنەوە، رێکخستن
چەر	لەوەرگا
چەرب	زیاد ، زۆر
چەرت	جیا ، جودا
چەرتکرن	لیك جیاکردنەوە، ژێك ڤاڤارتن
چەرخ	سەدە
چەرخاندن	سوورێنەر ، زڤرینەر
چەرخبەند	مێژوو ، دیرۆك
چەرخەچی	پاسەوانی شەوانە
چەرخدار	رەورەوەدار
چەرخچی	گەڕۆك ، گەڕیدە
چەرخی	زۆر بەپێ گەڕاو
چەرخین	سووڕان
چەرم	پێست
چەرمچی	سیس هەڵگەڕاو
چەرمچی	ئەوەی ئیشی پێست دەکات
چەرمقین	سیس هەڵگەڕان
چەرمین	ئەوشتەی لە پێست دروست دەکرێت

چەروان	لەوەرگا
چەروانگە	لەوەڕگا
چەروانگەھ	لەوەڕگا
چەریسۆك	بریقەدار
چەرین	لەوەڕان ، لەوەڕین
چەعف	چاو
چەعفك	چاویلکە ، بەرچاوك
چەعفیك	چاویلکە ، بەرچاوك،بەرچاڤك
چەفت	چەوت ، نەڕاست ، هەڵە
چەفیك	چەفیە ، دەستەسڕ
چەفی	جامانە ، جەمەدانی
چەڤاندن	چەماندن ، خوارکردنەوە
چەڤچەرە	شەوچەرە، خواردەمەنییێکە لە شەوگاری زستاندا دوای نانخواردن دەخورێ لە کاکلە گوێزو باوی و مێوەی تەڕو وشك
چەڤر	چەور ، کوزی
چەڤروك	بڵێسە
چەڤەنگ	نیشان ، هێما
چەق	چڵ ، لق و پۆپ
چەك	خشلی زێڕ بۆ ئافرەتان
چەك	ئامرازی جەنگ
چەك	سکەی بانك لەبڕی پارە
چەل	ترۆپکی چیا

چەلاك	داروەشێن
چەلاکە	داری سەربەقولاپە بۆ چنینی مازوو و هەنار و ... هتد
چەلپ	مست ، کولم
چەلختە	دۆند،لوتکەی چیا
چەلماندن	پیسکردن
چەلەك	رەوان
چەلەك	چالاك ، چست ، چەلەنگ
چەلەنگ	چالاك ئازا
چەلەنگڤان	چالاکوان
چەڵ	بەردی گەورە
چەم	رووبار
چەم	چۆم
چەمال	غەم و دەرد و بارگرانی
چەمان	چەمانەوە
چەماندن	خوار کردنەوە
چەمبل	هەنگل
چەمبیل	ئەڵقەی لیوان و پەرداغ
چەمبیل مەنبیل	گەمەیەکی منداڵانە
چەمژۆك	مەشخەڵ
چەنتك	هەگبە ، جانتا
چەنچۆز	بەخیلی دەست گرتوو
چەنچەراك	چەوسانەوە

چەنچەراکی	چەوساندنەوە
چەندەك	هەندێك ، بڕەك
چەندپشك	فرەبەش
چەندپشکی	فرەبەشی
چەندینی	چەندایەتی
چەنگ	چنگ ، پەنجە ، باڵ
چەنگ	خۆ هاوێژتن ، خۆ فڕەدان
چەنگ	مست (چەنگەکێ ئاڤێ بدە من)
چەنگل	گرێدان ، پێکەوە بەستن
چەنگلاندن	پێکەوە گرێدان
چەوا ؟	چۆن،چلۆن،چتۆڤە؟
چەوال	گونیەی گەورە
چەواڵ	چۆلەکە، باڵندە
چەوچەو	قسەی بێهودە
چەوچویر	خاوخێچ
چەورین	گەڕان
چەوین	ئاخاوتن ، گوتن
چیا	کێو ، شاخ
چیاك	شاخ ، چیا ، کەژ
چیت	جۆرە کوتاڵێکە
چیچك	چۆلەکە ، مەمك
چیچکێ شەڤێ	شەمشەمەکوێرە

چیچەك	جۆرە گوڵێكە
چیڕچیڕ	زۆربێژی، پڕبێژی
چیڕچیڕكەر	زۆر بلێی لاسار ، زۆربێژ
چیڕچیڕی	چیڕچیڕكەر
چیڕدرێژ	چیڕچیڕی
چیڕۆك	حیكایەت ، بەسەرهات ، سەربۆر
چیڕۆكبێژ	داستانبێژ
چیڕۆكڤان	چیڕۆكنووس
چیڕاندن	هاواركردن
چیڕڤان	جارچی ، ئاگاكەر
چیزاندن	بەزاندن ، شكاندن
چیڤ	دارێكە كەسانی پەككەوتە بە دەستەوە دەگرن لە هاتوو چۆكردندا ، دار دەست
چیڤانۆك	ئەفسانە
چیقالۆك	دووڕوو
چیككرن	نیشانە نەهەنگاوتن
چیكن	ئامێرێكە چەشنی دۆلابە
چیل	بەردی گەورە
چیلك	داری زۆر وردیلە و بچووك ، لقی داری وشك
چیلەچەپ	لارەڕێ ، ڕێگای خێچ و خوار
چین	خاڵ
چین	پارچە
چین	وڵاتی چین

چینچینۆك	خاڵ خاڵ
چین چین	خاڵ خاڵ
چێتر	چاکتر ، باشتر
چێتری	چاکتری
چێدبی	شیمانە ، ئەشێ
چێکرن	دروستکردن ، سازدان
چێل	مانگا
چێندك	بڕوانە: تریان
چینەر	چێنەر، ئەوەی کاری چاندن دەکات
چ	چی ، وەکو (تە چ گۆت) ،بۆ پرسە ؟
چ	هیچ ، وەکو (چنە)
چ	چەند ، وەکو (چ خۆشە سەر خۆبوون)!

ح

حاجی باهیڤ	باوی بچووك
حادر	ئاماده، دەستبەجێ، ساز
حازر	حادر
حازرکرن	ئامادەکاردن، تەدارەك کرن
حازرکەر	ئامادەکار
حازری	ئامادەکاری، تەدارەك
حاشاتی	نکۆلی ، ماندەلی
حاشایی	ئینکار کردن ، نکۆلیکردن
حال	جەزمەی دەروێشان
حالخۆش	خۆشگوزەران
حچ	بەهێز
حچحچاندن	گوشین ، دەبەرێکرا کردن
حرپ	حەپە
حرچ	ورچ
حزرکرن	بیرکردنەوە ، هزر کردنەوە
حزرین	هزر کردنەوە
حشك	وشك

حشكه	وسبه
حشكه درۆ	درۆی شاخدار
حشكەبەر	وشكەبەرد ، دیوارێك كه تەنیا بەوشكەبەرد دروستكرابێت
حشكەڕێ	توندڕەو
حشكەمرۆڤ	ئادەمیزادی كەللەرەق و وشك
حلحلی	لووس
حلحلی بوون	لووس بوون ، هەر ڕۆژێ لەسەر حەبلێك گەمەكردن
حلویك	هەلۆژە
حلوی	ماستاوچی ، پانكەرەوە
حلوی	لووس
حلیاندن	تواندنەوە
حلینەر	توێنەرەوە
حمێز	باوەش ، ئامێز
حنچك	كوت لێدان
حنچك	كاتی پەڕینی نێر له مێ
حنر	حنێر ، هونەر
حنگ	زەربە
حنگل	بن مل ، ژێرمل
حنگلێدان	به توندی هێز بەكارهێنان
حنگە	جڕەو كێشە
حنە	خەنە
حنێر	هونەر ، زیرەكی
حهۆ	جوولەكە ، جوو
حوتك	كوتەك ، لێدان

حورمەت	ژن ، ئافرەت
حورمەت	ڕێزو قەدر
حولحولی	بڕوانە : حلحلی
حولسین	خلیسکان
حولی	لووس
حولی	بێ شەرم و عار
حویت	حووت
حویر	ورگ
حۆچ	لووس
حۆچ	کەچەل ، سەرڕووت
حەباندن	خۆش ویستن ، قەبوڵکردن
حەبڕەش	ڕەشکە
حەبشاندن	زۆر خێرا قوتدانی خواردەمەنی
حەبشین	قوتدانی خۆراك بە خێرایی
حەبین	خۆنەویست
حەپارە	خاوێن کردنەوە ، بژارەکردن
حەپۆل	حەپۆلە
حەپەلۆت	زرمە زلیتانێ
حەپەحەپ	گاستن
حەتاڤ	هەتاو
حەجوەکی	هەروەك
حەجەت	بیانۆ ، بەهانە
حەچاندن	لێخۆڕینی کەر
حەچکۆ	هەرچۆنێك ، وەك بڵێی

حەچێ	هەرکەسێك
حەح	وشەی سەرسوڕمان !
حەج	سەفرکردنە بۆ ماڵی خوا لەکاتی حەجدا ، یەکێکە لە پێنج کۆڵەگەکانی ئایینی ئیسلام
حەجکرن	حەجکردن،بەجێ هێنانی فەریزەی حەج
حەد	سنوور
حەراج	مەزات
حەڕی	قۆڕ
حەرەس	پاسەوان، ئێشکچی، نۆبەدار
حەرەساتی	پاسەوانی، ئێشکچییەتی، نۆبەداری
حەز	ئارەزوو، خاست
حەزونەحەز	دۆست و دوژمن
حەژێکرن	خۆش ویستن؟، حەزلێکردن
حەژ خۆکەر	خۆویست،خۆپەرست، ئەزئەزی
حەساس	ئێشکگری شەوانەی بازار
حەساندن	ئاگادار کردنەوە
حەسیان	ئاگاداربون
حەشامەت	قەڵەبالغ ، جەنجاڵ
حەشاندن	داگرتن ، تێئاخنین
حەشمەکار	سەرسڕماو
حەفت	حەوت
حەفتیار	کەمتیار
حەفك	گەردەن
حەفەحەف	پشو سوار بوون لە ڕاکردندا
حەل	نەرم

حەلاتن	هەلأتن ، ڕاكردن
حەلان	توانەوە
حەلان	بەردی حەلان
حەلاندن	تواندنەوە ، بهوژاندن
حەليان	توانەوە
حەليچاندن	گوشينی ميوە
حەليچك	ئالۆبالۆ
حەمايلۆك	ئەو حەبلەی منداڵی پێ دەبەستن
حەمبس	بڕوانە ، همبز
حەمی	هەموو ، گشت ، هەمی ، تەڤ ، خڕ
حەناندن	خۆشەويستن
حەندەف	هەرشتێ لە زەمين بەرزتربێت
حەنۆش	نۆشی جانكردن
حەنەك	گالتەو گەپ
حەوا	هەوا
حەوا	هاوسەری ئادەم پێغەمبەر(د.خ)
حەواندن	راگرتنی ميوان و ڕێبوار
حەوار	هاوار
حەوارهێلان	هات و هاوار كردن
حەوالە	فرت و فێل ، فێڵبازی
حەوان	ئۆقرەگرتن ، دڵنيايی
حەوجە	پێويست
حەوجەتی	پێداويستی
حەوجەهی	پێداويستی
حەوز	برك ، جێئاو ، گۆمی ئاوی دەستكرد

حەوش	دەوروبەریماڵەوە
حەویان	ئاسوودەیی
حەویك	بێستان
حەوین	ڕەوین ، وەڕینی سەگ
حەوین	میوان ڕاگر
حەوینەهاتن	دان بە خۆدا نەگرتن ، هەدانەدان ، بێ ئارامی
حەوینگەھ	پەناگە
حەویهاتن	ئۆقرەگرتن ، لەسەری ڕاهاتن
حەوی	ئۆقرە ، ئارامی
حەیتاندن	قیژاندن و لێخوڕین
حەیران	سەرگەردان
حەیرانۆك	حەیران
حەیری	سەرگەردان
حەیرین	لە خۆڕا نەدیتن
حەیف	جێگای داخ ، مخابن
حەیف	تۆلە ، (حەیفا خۆ بستینە) !
حەین	دەم ، کات
حیت	پێکەنین
حیت	جۆرێکە لە بزنی بە ناوبانگ
حیت	حووت ، نەهەنگ
حیتاندن	دان لە قاقای پێکەنین
حیتەحیت	بڕوانە حیت حیت
حیت حیت	قاقای پێکەنین(ئەو چ حیت حیتا نەیە)
حیت حیتکرن	دان لە قاقای پێکەنین
حیچ	هیچ
حیراندن	سەرگەردانی

حیز	ترسنۆك
حیز	دامانپیس
حیله	فرت و فێڵ ، تەلەکەبازی
حێبەتی	سەرسوڕمان ، مەندەهۆش، هەیبەتگرتی
حێج	شەمبۆز ، ئەحمەق ، هارو دین ، یاخی
حێجەت	بیانۆ ، پاساو ، هەجەت ، بەهانە
حێچبوون	سەرکەش بوون ، شەمبۆز بوون
حێسیله	بەردێکی گۆشدارە لە سەر سیلەی دیوار دادەنرێت ، بەردی گۆشەی خانوو
حێسیلك	حەسیر
حێشتر	وشتر
حێل	قایم ، توند
حێنج	ورووژان
حێول	گێژ
حێولاندن	گێژکردن

خ

خاپ	فێڵ ، حیله
خاپاندن	فریودان، تەفرەدان، چەواشەکردن، له خشتەبردن، هەڵخەلەتاندن، سەردابرن، لێباندن، فێل لێکرن،چاڤبەستکرن
خاپاندی	تەفرەدراو، چەواشەکراو، له خشتەبراو، هەڵخەلەتێندراو، سەردابری،لێباندی، فێل لێکری،چاڤبەستکری
خاپیان	هەڵخەلەتان ، چەواشەبوون
خاپین	فێلباز، چەواشەکار، له خشتەبەر
خاپینۆك	هەڵخەلەتێن، چەواشەکار
خاتر	لەبەر ، ڕێزگرتنی کەسێك له بەرخۆشەویستی کەسێکی تر
خاتر خواستن	خواحافیزی ، ماڵئاوایی کردن
خاتر گرتن	ڕێزلێنان
خاترا وه	خودا حافیز
خاترانه	ڕێزگرتن ، خاترگرتن
خاترخازی	خواحافیز یکردن ، ماڵئاوایکردن
خاترشکاندن	دلڕەنجاندن ، ڕێزلێنەگرتن
خاترشکێنی	گویێ پێنەدان ، حیساب بۆنەکردن

خاتوون	خانم ، خاتۆ
خاتین	خاتوون ، خانم
خاچەڕێ	کوێرەڕێ
خار	لار ، کەچ ، خوار
خار	خواردی
خارن	خواردن
خارو ڤیچ	لارو نەڕێك ، خێچ و خوار
خاری	کەچی ، پێچەوانەی ڕاستی
خاز	هێلەکانی زەوی لەکاتی کێلان
خازتن	داواکردن
خازر	رووبارێکە لە کوردستان
خازکرن	هێڵکاری کردنی زەوی
خازگینی	خواز بێنی
خازۆك	گەدا ، سوالکەر
خازۆك	گەدا
خازەکی	خۆویست
خازی	خۆزگە ، بریا
خاز خازۆك	خوازەلۆك ، سەرسواڵکەر
خازخازۆکی	سەرسواڵکەری ، خوازەلۆکی،گەدایی
خاسما	تایبەت
خاسمە	تایبەت
خاسۆك	بەو مرۆڤە دەڵێن کەناچێتە شوێنی مەترسیدار
خاسیەت	خەسلەت ، ڕەوشتی تایبەتی
خاشکۆك	جوانکیلە ، قەشەنگ ، خشکۆك

خاڤ	خاو
خاڤڤەبوون	خاوبوونەوە
خاڤڤەكرن	خاوكردنەوە
خاڤۆك	مرۆڤی سست و خاو ، تەنبەڵ، تەوەزەل
خاڤین	خاوێن، پاك، چاقژ، تەمیس
خاڤینكەر	پاكەوان ، پاككەرەوە ، خاوێنكەر
خاڤی	خاوی ، سستی، شلی
خاڤینی	خاوێنی ، پاكی
خاك	كوتالی خاكی
خالخالۆك	خاڵخالۆكە
خالخالك	فاتەڕەشە ، ددان خۆشك
خاڵ	نیشان ، نوختەی سەرپێست
خاڵ	برای دایك
خالیتك	پوور ، پلك
خالی	بەتاڵ ، بۆش ، ڤالا
خامك	وردەكا
خان	سەركردەی پادشاكان بۆ رێزگرتن
خان	شوێنی بەخێوكردنی دەواری بارهەڵگر ، تەوێڵخانە
خاندنخانە	قوتابخانە ، فێرگە ، مەكتەب
خاندن	خوێندن
خانك	پنە، ئەو تەختەی ئەنگوتكی نانی ساج لەسەر پان دەكرێتەوە
خانك چێكەر	وەستای خانك
خانەدان	ڕەسەن
خانیك	خانی بە زمانی منداڵان

خانی	خانوو
خان و مان	شۆخ و شەنگ
خان و مان	کەل و پەلی ناوماڵ
خانێ	پیرانشەهر، شارێکی کوردستانی ئێرانە
خدام	ئەو ئافرەتەی لەناو ماڵی کەسێك کار بکات ، بەردەستی ئاغا ، خزمەتکار بۆ (ئافرەت) بەکاردێت
خدك	چەناگە ، ئەرزێنك
خدیك	هۆگر ، بەتاسە ، بەشەوق بۆ دیدار
خدیکبوون	هەست بەغەریبی کردن
خدیککرن	غەریب کردن
خدیکی	هۆگری ، تامەزرووکردنی دیدار
خراپ	وێران ، خاپوور
خرار	خەرار ، چاڵی قوت تێکردن
خربۆت	بێهودە
خربۆتی	بێهودەیی
خرپش	قونبڕکە
خرپۆ	گەمشۆ
خرتبوون	بوون بە بەران ، جیابوونەوە
خرتۆل	جەنجاڵ ، قەلەباڵغ
خرچك	ئەو ژاکەی مەڕو ماڵات کە دەکوڵێنن و دەخۆن
خرخال	ڕەوڕەوە
خڕ	هەموو ، گشت ، هەمی ،تەڤ
خڕ	بازنەیی
خڕاندن	فریودان ، چەواشەکردن

خڕاندی	فریودراو ، چەواشەکراو
خڕشۆڤ	زەمینی کێڵدراو ، وەرد
خڕڤە بوون	کۆبوونەوە
خڕك	خڕکەبەرد
خڕك	بازنە
خڕنگ	ژنی جوان
خڕەك	هەموو ، گشت
خڕ خڕ	پرخە
خرش	نەزۆك ، بێ بەر
خرۆش	خۆ هەڵکێشان ، خۆ دەرخستن ، هێزو بازو نیشاندان
خرۆش	هاوار
خریخانە	بۆنی گەنیو
خریکاندن	مالینی زەوی بە شتێك
خریکی چوون	دەنگی گریان ، بە کول گریان
خریکین	خلیسکان
خریندوول	ژاکی ئاژەڵی مێ کاتی بەچکەبوون
خزم	کەس و کار
خزمەت	ڕاژە
خزمەتچی	نۆکەر ، خولاّم
خزمەتکاری	خزمەتگوزاری
خزیران	جۆزەردان
خزینە	گەنجینە ، خەزێنە
خزیندار	خەزنەدار
خزینك	چەکمەچەی پارەو پۆل

خزێم	ئاڵقەی لووت لە زێڕ و زیو بۆ جوانی ژنان لە کەپوو دەکەن
خساندن	خەساندن
خسپال	لەکارکەوتوو ، بێ کەڵك
خشان	ڕاکشان
خشاندن	ساوینی شتێ لە شتێ
خشت	تەواو ، ڕێك (پارێ تە خشت دکەتە ١٠٠٠ دینار)
خشت وخشت	بڕوانە:خشت
خشدیتن	لەخوڕادیتن
خشکۆك	جوان ، قەشەنگ
خشنەدیتن	لەخوڕا نەدیتن
خشۆك	خشندە ، خشەك
خشەخش	خشەی لەدوای یەك وەك خشینی مار
خشیان	خلیسکان
خشیان	بەکۆمەڵ ڕوو لە شوێنێك کردن
خشین	خشان ، خلیسکان
خشینك	جوان ، قشتیلە
خش خش	خشەخش
خفش	کارمامز
خلاندن	شکاندن ، لەجێ دەرهێنانی جۆمگە
خلف	گرێ ، پەت
خلمەت	خزمەت ، ڕاژە
خلۆپلۆ	شەپرزە ، ئاڵۆز ، مشەوش
خلۆك	بۆشایی
خلۆل	سست ، لەف

خليان	لەجێ چوون
خلێف	ماڵی مێش هەنگوین
خم	هەش
خمار	داپۆشی ئافرەتە
خمخانە	دوکانی ڕەنگرێژی
خمخمك	ڕێشووەکان ، کونی لووت
خن	جوان ، قەشەنگ
خنخنۆك	گەرو، گەردەن، حەفك، حەوك، هەوك
خناڤ	خوناو
خناڤ	شەونم
خنجەر	خەنجەر
خنزراندن	وروژاندن ، ئازراندن
خنزرین	یاخی بوون ، کەڵلەرەقی
خنزرین	سەر رەقی
خنەخن	هەناسە بڕکێ لەکاتی ماندوویی
خوارنچێکەر	چێشت لێنەر
خوازی	خوازە
خواس	مرۆڤێ بێ پێلاو و کەوش
خواستنامە	فۆرمی داواکاری
خوانە	سفرە
خواهر	کەچ ، خوار ، چەماوە ، لار
خوبزداندن	هەرا سانبوون ، خۆترساندن
خودان وەج	سوودمەند، بەکەڵك
خودی	خوا ، خودا ، پەروەردگار ، یەزدان

خودێ	خوا
خورا	زۆر خۆر ، فره خۆر
خوراندن	خارشت له لەش کردنەوە
خورت	گەنج ، لاو ، جاحێل
خورت	تێر وبێ منەت له حاڵەتی شەڕ کردندا ، لەخۆبایی
خورت	بەهێز
خورت	کوڕی گەنجی جوان
خورتی	هێز و توانایی
خورتی	زۆرەملێ
خوڕی	توڕی ، شەلاتی ، بێ شەرم
خورسك	خورست
خورسك	سروشتی
خورك	مۆرانه
خورمه	خورما
خورووڤی	هەرزنه گەوزرەی بەهێشوو
خوری	هری
خوڤیان	خۆ ویست،خۆ پەرستی
خوڤین	خۆ ویست،خۆ پەرستی
خوسارەت	زەرەرمەندی ، زیان ، دۆڕان
خوسارەتبوون	زەرەرمەندبوون ، دۆڕاندن
خوست	جۆڵە
خوسته خوست	جۆڵە جۆڵ
خوستی	داوا کراو
خوستێن	دەنگ و چپه ،جۆڵە جۆڵ ،سرته

خوسەر	سەربەخۆ ، ئازاد ، سەربەست
خوسیا	راهاتوو
خوشکۆك	جوانکیلە
خوشیك	جوان ، قەشەنگ
خوشیمانك	جوانکیلە
خوکار	خودکار،ئوتۆماتیك
خولام	نۆکەر
خولك	سیما ، رووخسار
خولمەت	خزمەت ، ڕاژە
خولیاقەت	خاوەن گیان
خولێدان	خۆ پێدادان ، پێکەوتن
خولێدانك	زۆرانبازی ، بنملانێ
خولێکدان	زۆرانبازیکردن
خولێکدان	لەیەکتری دان
خومار	سەر خۆش ، مەست
خوناڤ	شەونم
خوه	ئارەق
خوه	خۆ
خوه	خوشك
خوهدان	ئارەقکردن
خوهری	خواری ، لاری ، لەنگی
خوون	خوێن
خووهرا	زۆر خۆر
خووهستکۆك	خوازە لۆك

خووهستن	خواستن
خوەجە	نیشتەجێ ، سەقامگیر
خوەدێ	خوا ، خودا
خوەدی	خاوەن
خوەزی	لیك
خوەزیکا	بریا ، خۆزگە
خوەستەك	گەدا ، خازخازۆك ، قەرەج
خوەسەر	سەر بەخۆ
خوەستن	نزا ، پاڕانەوە ، داواکردن
خوەستن	داواکردن ، خاستن
خوەستی	داواکراو ، خوازراو
خوەشبوون	خۆشبوون ، بەرەو خۆشی چوون
خوەشك	خوشك
خوەشك	جوان ، قەشەنگ
خوەشکۆك	جوانکیلە
خوەشکرن	خۆشکردن ، دابەشکردنی میراتی مردوو بە سەر میراتگریانەوە
خوەشمێر	قارەمان ، عەگید ، پالەوان
خوەشی	خۆشی
خوەهر	کەچ ، لار
خوەهربوون	کەچبوون ، لاربوون
خوەهرکرن	کەچکردن ، لارکردن
خوەیا	دیار ، ئاشکرا
خوەیان	ئاشکرا ، دیار ، لەبەرچاو
خوە هر	کەچ ، لار ، خوار

خوی	ئارەقی لەش
خویرك	مۆرانە ، ئەسپێ
خویس	لووس و بێ شەرم ، ڕەزا گران
خویسار	خۆس ، زوقم
خویشك	خۆشك
خویك	سەرانە ، باج ، زێڕە سەر
خویل	خوار ، لار ، کەچ
خویلبون	چەمانەوە ، کویرپوون
خوین	خوێن
خوین خار	خوین مژ، زۆر دار
خوین سار	مرۆڤی ڕەزا گران،دارگران
خوینەلۆك	خوێناوی
خوینپەستی	فیشاری خوێن ، پاڵەپەستۆی خوێن
خویندار	دوژمندار
خویندەوار	خوێندەوار
خویندکار	قوتابی ، شاگرد ، زانگر
خویندن	خوێندن
خوینچوون	خوێن بەربوون
خوینڤەرستن	خوێن بەربوون
خوێندگەھ	قوتابخانە ، فێرگەھ ، مەکتەب ، خاندخانە
خوێندڤان	خوێندەوار
خوێنگەڕیان	سووڕانەوەی خوێن
خۆ	خۆم
خۆبین	بەخۆهەڵگوتن

خۆپارێزی	خۆپاراستن
خۆپان	کاول ، وێران
خۆپان	ڕوودان
خۆپان	نەهامەتی
خۆپەرێس	خۆ پەرست
خۆپەسن	بەخۆ هەڵبێژ
خۆپێگەهاندن	بەخۆ خۆ پەروەردەکردن
خۆپیڤ	زمان ڕەش ، جنێودەر
خۆپیڤ	خۆپێو
خۆپێڤەگرتن	حەوانەوە ، خۆپێوەگرتن
خۆپێدان	خۆ پێگۆڕینەوە ، حیساب بۆ بەرامبەر کردن
خۆپێڕانان	بەڕاکێشاوی ئاو خواردنەوە لەکانی
خۆپێڤەکرن	بەخۆی خۆی تووشکردن
خۆپێڤەکرن	خۆ بە شتێکەوە هەڵواسین ، سەرگەرمی کارێکبوون
خۆپێنەدان	خۆپێنەگۆڕینەوە
خۆپێنەهایدان	گرنگی پێنەدان ، فەرامۆشکردن
خۆترشکەری	ڕوو گرژی
خۆترشکرن	ڕووگرژکردن
خۆتڤتڤاندن	خۆ بادان بەلەنجەو لاری و کەشخەیی
خۆتێگەهاندن	بەخۆ خۆفێرکردن
خۆتێکبەر	ڕوو گرژ
خۆتێکبەری	ڕوو گرژی
خۆتێکبرن	ڕوو گرژ کردن ، شەپرزە بوون ، خۆ تویش وتەشەنەکرن

خۆتێکدان	شەپرزە بوون ، ئالۆز بوون
خۆتێکنەدان	ئالۆزو شەپرزە نەبوون
خۆتێهەلدان	دەستخستنە ناو کاروباری کەسێکی تر
خۆتێهەلقوتان	خۆتێهەلقڕتاندن،مایێ خۆ تێکرن
خۆتێهەلنەدان	دەست لە کاروباری کەس وەرنەدان
خۆتێوەرنان	لەباوەشگرتن
خۆجھ	خۆجێ ، نیشتەجێ
خۆجھبوون	نیشتەجێبوون
خۆخشخاندن	خۆهێشتنەوە بەمەبەستی خۆ دۆزینەوە لەکارێك
خۆخواز	خۆپەرست ، ئەز ئەزی ، خۆپەرێس
خۆخوازی	خۆپەرستی ، خۆویستی
خۆداپیڤان	جنێودان ، زمانڕەشی
خۆدانەگرتن	خۆبەگرتندا
خۆداگرتن	تێر و پڕ خواردن
خۆدانناڤ	بەناوبانگ ، ناودار
خۆدان	خاوەن
خۆدان ئێخ	ئەو نەخۆشیەی خاوەنەکەی لەناو ئەبات
خۆدیت	لەخۆڕا دیتن ، لێهاتن
خۆدیتن	بەخۆهەلگۆتن
خۆدیك	ئاوێنە، نەینك
خۆرا	زۆر خۆر
خۆڕا	لە خۆیەوە

خۆڕاکێشانێ	چاوسوورکردنەوە، راملدانێ،راملکرنێ
خۆڕیاتی	نامەردی ، خۆڕیەتی
خۆریان	خوران
خۆزکۆ	واتە، ئانکۆ
خۆزلی	خۆزگە ، بریا، خۆزیکا
خۆزیك	هیوا ، ئومێد
خۆزیکا	بریا ، خوزگە
خۆزی	تف ، لیکاو
خۆزی	بریا ، خۆزگە
خۆژارکرن	خۆ بەهەژاری دەرخستن
خۆژارکرن	خۆ هەژار کردن ، نەدار بوون
خۆژبیرڤەکرن	لەبیرخۆبردنەوە ، لە یادچوونەوە
خۆژیاندن	بڕوانە (خۆژیك)
خۆژیك	خۆبەخێوکەر
خۆژین	خۆژیاندن ، پشت بەخۆبەستن
خۆسەر	سەربەخۆ ، ئازاد ، سەربەست
خۆش	بەتام
خۆش	خێرا ، بەلەز
خۆش	توند ، قایم ـ (تەپێ خۆش لێدە)
خۆشاڤ	خۆشاو
خۆشبێژ	دەنگ خۆش
خۆشباوەر	ساویلکە

خۆشبه	زووبه
خۆشبەز	کەروێشك ، خۆشهەڕ
خۆشبوون	بەخشین ، بۆرین
خۆشبرنەسەر	بەخۆشی بەسەربردن
خۆشبین	گەشبین
خۆشتڤی	خۆشەویست،ئازیز
خۆشخۆش	بەچێژ و تام
خۆشخۆش	بەپەلە ، خێرا
خۆشدەڤ	قسە خۆش
خۆشدەلیڤە	هەلێکی باش
خۆشنان	ناندە ، سەخی
خۆشهەڕ	خۆشبەز ، خێرا لەڕۆیشتنا
خۆشهەڕی	خۆشبەزی
خۆشهەل	گڕ گڕ
خۆشینك	قەشەنگ ، جوان
خۆشی	ئاسوودەیی
خۆشی برن	بەخۆشی رابواردن ، ئاسوودەبوون
خۆڤەبراندن	خۆلەناوبردن
خۆڤەدان	خۆدانەلایەك ، لاچوون
خۆڤەژاندن	خۆژیاندنەوە
خۆڤەژین	خۆڤەژاندن
خۆڤەڕوو چکاندن	بڕوانە (خۆڤەرووچاندن)

خۆڤەرووچاندن	هیچ بۆ خۆ نەهێشتنەوە،خۆ چەوساندنەوە
خۆڤەچڕاندن	تۆرەبوون
خۆڤەکێشان	کشانەوە
خۆڤەهژاندن	بەلەنجەو لار ڕۆیشتن
خۆڤیان	خۆپەرستی
خۆڤیای	خۆپەرست ، خۆویست
خۆڤین	خۆپەرستی
خۆڤیایی	گونجاو
خۆکار	خۆدکار ، ئۆتۆماتیك
خۆکرن	بەخۆکردن ، (خۆکریا دەرمان نینە (پ))
خۆکەر	سەربەخۆ
خۆکەری	تەنیا بەخۆ بەکارێك هەستان
خۆگرتن	سەبر کردن
خۆگرتی	خۆڕاگر
خۆگر	چەسپاو ، پتەو ، موکم ، قایم ، تاقەت ، بەهێز
خۆگڤاشتن	خۆگوشین ، فیشار بۆ هێنان
خۆگوڕین	بەلێن و پەیمان شکاندن
خۆگۆڕین	جلکی تر لەبەر کردن
خۆگیفکرن	خۆگەورە دەرخستن
خۆلپ	داری تەڕ و باریك و بەکەڵك
خۆلیدانك	دەفری جگەرە
خۆلیسەر	کلۆل ، بێچارە

خۆلی	خۆلەکەوە ، خۆڵەمێش
خۆل بەرگرتن	خۆڕاگرتن ، بەرگەگرتنی هێرشی بەرانبەر
خۆمانی	خۆمانە
خۆمۆل	بێ هێز ، لاواز
خۆنخوار	خوێن مژ، ستەمکار
خۆندەوار	خوێندەوار
خۆندکار	قوتابی
خۆندن	خوێندن
خۆندنەوە	خوێندنەوە
خۆندنخانە	قوتابخانە
خۆندنگا	خوێندنگا
خۆندنگاه	خوێندنگاه
خۆنڤیس	قەلەم جاف ، خۆدکار
خۆنکار	پادشای زۆدار
خۆنەناس	بێ ئەسڵ ، نارەسەن
خۆهاڤێژ	بازدەر ، ڕاکەر
خۆهاڤێتن	هەڵبەزین ، بازدان
خۆیانی	ناسیاو ، ئاشنا
خۆیا	دیار ، ئاشکرا
خۆیان	دیار ، ئاشکرا
خۆیی بون	سەربەخۆ بوون
خۆ تێوەراندن	لە باوەش و ئامێز گرتن

خەبات	تێکۆشان ، کۆشش ، هەوڵدان
خەباتکار	تێکۆشەر
خەبتاندن	کۆششکردن ، خستنەگەڕی تواناکان
خەباتە	ئامێری دروستکردنی خەفتە وماسە
خەبتین	هەوڵدان ، تێکۆشان
خەبساندن	سەرگەردانکردن
خەبسین	سەرگەردانی ، حەیرانی
خەبەر	دەنگو باس ، وەلآم ، هەواڵ
خەبەر	ئاخاوتن ، قسەکردن
خەبەر	جنێو ، جووین ، جڤین
خەبەر گێڕی	دوو ڕوویی ، جاسووسی
خەبەربەر	دووڕوو
خەبەربێژ	بێژەر ، بێژیار
خەبەربێژ	جنێودەر
خەبەردان	ئاخاوتن ، پەیڤین ، گۆتن ، بێژان
خەبەردز	جاسووس ، سیخوڕ
خەبەردزین	جاسووسی ، سیخوڕی
خەبەرگێڕ	جاسووس ، سیخوڕ ، دووڕوو
خەبەرگێڕان	دووڕوویکردن ، جاسووسی کردن
خەت	هێڵ
خەت	هەلە ، خەتا(خەتێن مەنە ئەم نەبووینە دەولەت)
خەترە	جار ، کەڕەت ، گەڕ ، هەل

خەتماندن	گیرکردن ، ڕێ بەستن
خەتمین	گیرکردن
خەتیر	مەشخەڵ
خەدەنگ	تیر
خەربەندە	چاودێری کاروانی ئاژەڵانی بار هەڵگر
خەربەندە	هێستروان
خەرت	داو ، دەلە
خەرت	شۆڤ ، زەوی تۆو نەکراو ، وەرد
خەرجی	مەسرەفی ڕۆژانە،تێچووی رۆژانە
خەرخیتك	وەسواس ، دودڵی،رارایی
خەرز	گەرا
خەرزێ خۆ کرن	گەرای خۆ دانان
خەرگەلە	جەنجاڵ ، قەلەباڵغ
خەروە	بێهوودە ، بەلاش
خەریت	زەبەلاح ، گەورە
خەریتە	نەخشە
خەز	کاهوو
خەزا	شەڕ کردن لەڕێی خوادا
خەزال	ئاسك
خەزنکرن	شاردنەوە
خەزیر	خەزوور
خەزینە	گەنجینە

خەساندن	گون دەرهێنان
خەستە	نەخۆشخانە
خەسفین	چوونی مرۆڤ لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی نالەبارتر
خەسلەت	ئاکار
خەسما	بەتایبەتی، نەمازە
خەسیان	خەسان
خەسیەت	خاسیەت
خەسی	خەسوو
خەش	لەخۆ ڕادیتن ، لێهاتووی
خەشیم	کار نەزان
خەفك	داو ، دەلە
خەفکرن	شاردنەوە
خەڤ	خەو
خەڤاندن	خەوتاندن ، نووستاندن
خەڤتن	نووستن
خەڤخۆش	خەوخۆش، خەوباش
خەڤ ڤەڕەڤاندن	خەوزڕاندن
خەڤ ڤەڕەڤین	خەوزڕێن
خەڤ ڤەڕەڤیان	خەوزڕان
خەڤن	خەون
خەڤن دیتن	خەون دیتن
خەڤن ڕۆژك	زیندە خەون، خەونی ڕۆژانە

خەلا	سەردەمی برسیەتی و گرانی
خەڵات	دیاری ، بەخشش
خەلان	لەسەریەك چوونی جومگەی دەست و پێ
خەلاندن	شکاندنی دەست یان پێ ، لەسەرێکترچوون
خەلاندن	بڕوانە (خلاندن)
خەلە	خەل
خەلەت	هەڵە
خەلەك	لەئەنگوستیلە بچووکترە لەپەنجە دەکەن
خەلەك	ئەڵقە
خەلەکە	بازنەیەکی دارینە لەهەنجاڕدا
خەلەندۆر	قەلەندۆر ، بەهاران لەکوێستانان شین دەبێت وتامی خۆشە
خەلێتك	ملوانکە ، گەردەن بەند ، رستك
خەڵ	سەنگەری دروستکراو لە بەرد
خەم	کول و کەسەر، غەم
خەمتاندن	خەتماندن
خەمتیان	گیربوون ، گیرکردن
خەمخاری	هەست بە بەرپرسیاریەتی کردن
خەمدار	غەمبار ، بەغەم ، غەمگین
خەمداری	غەمباری
خەمڕەڤاندن	خەمڕەوێنی
خەمڕەڤین	خەم رەوێن
خەمڕەڤینۆك	خەمڕەڤین

خەمڕەڤینی	خەم ڕەوێنی
خەمژێخارن	گرنگی پێدان ، بەهەند وەرگرتن
خەمکێ خەما	مامەخەمە
خەمگین	خەفەت بار
خەمل	ڕازانەوە
خەملاندن	تەخمین کردن ، بەروارد کردن
خەملاندن	ڕازاندنەوە
خەملینۆك	ڕازێنەر
خەمنەکرن	قەیدی نەکردن
خەناق	گەردەن
خەنجەر	جۆرە چەکێکی سپی یە هەردوو لای بڕەك و تیژە
خەندەلك	گیاییێکە
خەندقاندن	خنکاندن ، خەفەکردن
خەندخەدۆك	کۆکەڕەشە
خەندقۆك	خنکێنەر
خەندقیان	خنکان ، خەندقین
خەندقین	خنکان
خەنز	بۆگەن، رزی
خەنزراندن	سووتاندنی پرچ بەهۆی ئاگرەوە
خەنزراندن	وروژاندن
خەنزرین	سووتانی پرچ
خەندقاندن	خنکاندن
خەنە	خەنا

خەنی	کامەران ، بەختەوەر
خەوار	بەو کەسە دەڵێن کەزۆر دەخەوێت
خەوان	ئاشکرا ، دیار
خەوش	نقوسانی ، کەم و کوڕی
خەو چوون	نووستن ، خەوتن ، ڕازان ، نڤستن
خەیداند	زوێرکرد
خەیداندن	زوێرکردن
خەیدی	زوێر ، تۆڕە ، سڵ
خیپ	دڕك
خیت	هێڵی جیاکردنەوە
خیچ	هێڵی باریك
خیچ	خوار ، لار
خیچك	هێڵی باریك و ناڕێك
خیچك	بەردی گچکە لە دەشت
خیچ کێشان	هێڵ کێشان
خیچ و خاری	کەم و کوڕی
خیز	زیخ
خیزار	مشاری گەورەی دارتاشی
خیزان	هەژار ، نەدار
خیز خیز	دەنگی هەوکردنی سینگ و گەروویە
خویسار	سیخوار، خوسار
خیسار	خوسار ، سیخار
خیشك	خۆشك
خیشك	گۆنیەی گەورە ، جەواڵ

خيڤبوون	پشكۆتن
خيڤەت	رەشماڵ ، خێوەت ، چادر
خين	خوێن
خيندار	دوژمندار، خوێندار
خينداری	خوێنداری ، دوژمنداری ، خوێنداری
خينەلۆ	خوێناوی
خينەڵۆ	بەخوێن ، ئالوودە
خينەلۆك	بەخوێن سوور بوو
خێ	خوێ
خێپك	فالگرەوە ، فالچی
خێر	كاری چاكە
خێرئينان	پێشوازی لێكردن
خێراتن	بەخێر هاتن
خێراندار	خاوەن چاكە
خێرپێكرن	چاكە لە گەڵكردن
خێرخاز	چاكە خواز
خێرخازی	چاكەخوازی
خێر ڤيان	چاكە ويستن
خێرنان	پێشوازيكردن
خێر نەڤۆك	چاكە نەويست، خراپەكار
خێر وخۆشی	چاكەو ئاسوودەيی
خێركەر	چاكەكار
خێرهاتن	بەخێر بێن
خێز	خەمل ، ڕازانەوە
خێز	رێزێك لە نووسيندا

خێزەك	دێر ، ڕێز
خێفزان	بڕوانە خێڤزان
خێفزانین	پسپۆر لە جادووگەری کردن
خێفیان	بڕوانە (خێڤیان)
خێڤ	بەرگرتن ، هاتنەبەر
خێڤاندن	پێکانی ئامانج ، بەجێهێنانی مەبەست
خێڤە	نۆبەرە ، بەرهەمی نوێ
خێڤەکرن	تاقکردنی میوەی تازە پێگەیشتوو بۆ یەکەم جار
خێڤر	خەرفان ، تێکچوونی بیر و ژیری لەبەر پیری
خێڤرانك	دەعبا ، دێو
خێڤربوون	دووچاری خەرفان بوون
خێڤزانك	فالچی ، فالگر
خێڤەت	خیوەت، ڕەشماڵ، چادر، کوین
خێڤەت ڤەدان	چادر هەلدان،خیوەت هەلدان
خێڤیان	ئامانج پێکان ، بەجێ هاتنی مەبەستێك
خێل	لاربین، چاو خوار
خێلی	چاوخواری، بە لاری دیتن
خێلی	پەچە ، ڕووپۆش لەکاتی بووکینیدا
خێور	شێواو ، بێ زەین
خێوربوون	شێوان ، نەمانی زەین
خێوریان	بڕوانە : خێوربوون
خێویان	جێی خۆگرتن
خێویان	بڕوانە خێڤیان
خێفزان	بڕوانە خێڤزان
خێفزانین	پسپۆر لە جادووگەری کردن

د

دا	با ، (بابرۆین ، دابچین)
دائێخستن	داخستن ، قەپاتکردن ، گرتن ، پێڤەدان
دائێخستی	داخراو ، قەپاتکری،گرتی
داباراندن	لەسەرەوە بۆ خوارەوە هەڵرژاندن
دابارین	دارژان
دابارین	رژانی باران لەبەرزایەوە بۆ نزمایی
داباری	دارژا
دابڕین	لەتکردنی دار بە چەقۆ
دابڕستن	شاڵاوبردن
دابڕین	دابڕان ، جیاکردنەوە
دابڕ	جیا
دابڕکرن	جیاکردنەوە
دابڕ بوون	دابڕان
دابریان	قەڵاچوو بوون ، نەمان ، لەناو چوون
دابسکوڕاندن	دارنین ، رووچاندن
دابن	هەوکردن
دابوو	داویەتی
دابە	درندە ، هۆڤ

دابەستن	ئاژەڵ لەماڵ راگرتن بۆ قەڵەوبوون
دابەڕستن	تێهەڵدان ، دابەزینە سەر
دابەرزین	هێرش بردنە سەر ، پەلاماردان
دابەلاندن	قوتدان
دابێژان	بێژتن
دابیش	كێشە ، گرفت ، ئارێشە
داپێچان	بەفشار بۆپێشەوە بردن ، رامالێن
داپیر	نەنك ، داپیرە
داپیرۆشك	جاڵجاڵۆكە
داپێچان	رامالێن
داپیرك	مامان
داخ	حەیف
داخبار	كار تێكراو،كارتێكری
داخدل	داخلەدڵ
داخست	بەعەرزی دا دان
داخست	گرێدا ، بەست
داخۆیان	روونكردنەوە
داد	دایك
داد	حوكمی رەوا
دادان	بلێسە لەداربەردان
دادان	نیشتن لەسەرلقی دار ، نیشتنەوە بۆ مەل
دادخاز	داواكار
دادڕ دادڕ	زیڤال زیڤال ، لەت لەت
دادڕاندن	هەڵدڕاندن

دادستان	دادگا
دادڤان	دادوەر ، حاکم ، ناوبژیوان
دادڤانی	ناوبژیوانی ، دادوەری
دادکەر	دادوان
دادگەر	دادپەروەر
دادل	خوێن گەرم
دادڵی	خوێن گەرمی ، حەماسەت
دادمەند	دادپەروەر
دادمەندی	دادپەروەری
دادنڤیس	دادنووس
دادۆك	کۆشگرە
دادۆشین	دادۆشان ، فێڵبازی
دادۆش	دۆشەر ، فێڵباز
دادۆك	راهێنەر ، دایەن
دادێ	دایك ، دادە
دادیك	دایکە
دار	درەخت
دارئالینك	لاولاو،لاڤلاڤ
داربەست	تابووت ، سندریك
دارتێل	دارتەل
دارتەڤن	تەونبەند ، دارتەون
دار تەشیك	دارێکە، تەشووی لێ دروست دەکرێت
دارجگارە	باسك
داردەست	بەکرێ گیراو ، خۆفرۆش

داردینك	ئەو دەفرەی خواردنی بۆ سەگ تێدەکرێت
دارڕژاندن	سەرەو خوار رشتن
دارنین	رووتەوەکردن ، داماڵین
دارێتن	دارشتن
دارسڤك	ئێسك سووك ، رەزا سووك
دارڤان	داربڕ ، خاوەندار
دارقەسپ	دار خورما
دارکرن	دار برین
دارکێش	دارکێشەر ، دارفرۆش
دارکێشکانیٚ	دارکێشانیٚ:گەمەیەکە بەدار دەکرێت
دارگران	رەزا قورس
دارگرانی	رەزا قورسی
دارەڤان	دارفرۆش
دار دەست	گۆچان ، وەرکاز
دار دەست	خۆ فرۆش ، بەکریٚ گیرا
دار کولك	کۆلکەدار
داردەستی	بەکرێگیراوی ، خۆفرۆشی ، ناپاکی
دار بۆش	دارستان ، جەنگەڵ ، لێڕ ، رێل
دار کێشانیٚ	گەمەیەکە بەداردەکرێت
دار مساس	دارێکی درێژە بۆ لێخۆڕنی گاجۆت بە کار دەهێنرێت
داژیار	بژێو ، رسق ، رۆزی ، ژاژ
داستان	چیرۆك
داسك	داسی بچکۆلە
داسنی	لەسەر ئایینی زەردەشتی

داسۆك	داس
داشكەستن	داشكان ، دابەزین
داعویران	قوتدان
داڤ	داو
داڤ	داوی دەزوو ، لقی گیا
داڤدۆز	فێڵباز و زیرەك
داڤگە	دامگاە ، شوێنی داو
داڤەڕست	پردی پەڕینەوە لەرووبار
داڤین	خۆشەویستی دایك
داڤین	داو داو
داڤی	دوایی ، كۆتایی
داقوتان	داتەكاندن
داكر	لێكردنی باران
داكرن	كردنە ژوورەوەی ئاژەڵ
داكو	لەبەرئەمە
داكەفتن	خوار بوونەوە ، شۆڕ بوونەوە ، داكەتن
داكەفتن	ئەختیار بوون ، شۆڕ بوونەوە
داكەتی	پیر
داكێشان	بەرەو ژێر كێشان
داگرتن	پڕكردنی دەفر
داگرتن	پڕ ، لێواو لێو
دالەهی	گازاندە ، سكالاّ ، گلەیی
دالەه	گلەیی ، گازاندە ، گازندە ، گلی
دالەنگین	لاسەنگبوون

داله‌نگیان	لاسه‌نگبوون
داله‌قاندن	شتێك به‌ شتێكه‌وه‌ هه‌ڵواسین یان ئاوێزانكردن
داله‌قیان	ئاوێزان
داله‌قیای	ئاوێزانكراو
دام	دامه‌
دامان	داوێن
دامان	ماتی و سه‌رگه‌ردانی
دامانێ	گه‌مه‌ی دامه‌
دامان	دامه‌ن
دامان	گیركردن و ده‌سته‌وه‌ستان
دامای	كلۆڵ ، داماو
دامانگر	نێو بژیوان
دامانگرتن	نێوبژیوانی كردن
دامشتی	غه‌مبار، غه‌مگین، عاجز
دامك	خشته‌
دان	به‌خشین
دان	خۆراكی مریشك و باڵنده‌ی ماڵی ، دانه‌وێڵه‌
دان	كاتێكی رۆژ
دانان	خستن ، دانانه‌ سه‌ر زه‌وی
دانان	شتێك له‌ نه‌بوونه‌وه‌ بێته‌بوون
داناڤ	شێلان ، دانه‌ئاو
داناڤ	بارودۆخ ، كاودان ، سه‌روبه‌ر ، ده‌ست و دار
داناڤه‌كا نه‌خۆش	بارو دۆخێكی سه‌خت ودژوار
دانانه‌ به‌رێك	رووبه‌ڕووی یه‌كتر كردن

دانانەسەر	خستنە سەر
دانخاڤ	جۆرە خواردنێکی کۆنی کوردەوارییە
داندۆر	دەوروبەر
دانسال	وەرز
دانسال	بەتەمەن، پیربوون
دانسالی	پیری،بەرەو پیری چوون،بە تەمەن کەوتن
دانقوت	ساوار
دانگێ	دانگە ، لای خوارەوەی شت
دانگرتن	بەرگرتن
دانگەھ	دانگە
دانگە	وەرز
دانە بەرھەڤ	لەبەرامبەر یەکتر دانان
دانەڕەڤاندن	هاوکاری کردن بۆ رفاندن و هەڵگرتن
دانهێرك	بڕوێش ، دانهێر، گەنمی کوتاو ، گەنمەکوتا
دانەهێرك	بڕوانە:دانهێرك
دانەدەست	بەدەستەوەدان ، ڕادەستکرن
دانەبەرێك	لێدان ، قوتان
دانەناڤ	سنوور بەزاندن ، پێشێلکاری
دانەسال	وەرز
دانەپاش	پاشخستن
دانەپێش	پێشخستن
دانیك	دانو ، گەنمی کوڵاو
دانین	دانان
داهات	درامەت ، بەری رەنج وکۆشش

دان وستاندن	گفتوگۆ ، دان وستان ، دیالۆوگ ، پەیڤین
داهاتی	دوارۆژ ، داهات ، ئاییندە
داهاتن	نیشتن
داهاتنڤە	نیشتنەوە
داهژاندن	راهەژاندن
داهێلان	بەرەو خوار شۆڕکردنەوە
داهێلان	شۆڕکردنەوە
داوانەبی	کاری خێر وچاکەکردن
داوانەبیا	داوانەبی
داوەت	دیلان ،شایی ، زەماوەند ، گۆڤەند
داوەریان	داوەران
داوەراندن	داوەشاندن ، وەراندنی شت بە زۆری
داوەت	هەڵپەڕکێ و شایی،دیلان
داوەشاندن	داوەراندن
داوی	کۆتایی ، دیماهی ، دووماهی
دایگوری	وشەی رێزە لەدایکەوە بۆ منداڵ ، (دایکت بە قوربانت بێت)
دایین	دایانا
داڤدۆز	فێڵباز،خاپینۆك
دبستان	قوتابخانەی سەرەتایی ، خاندنخانا بنەڕەتی
دبێ	دەبێ
ددان خوشك	سپلێ
ددانخۆشك	دێدك
ددۆ	ژمارە دوو
در	شوێن ، جێگا

دراخه	مەڵۆ
دراڤ	پاره ، پۆل
دراڤگه	بانك
دڕ	زبر
دڕ	گەوهەر
دڕاندن	لەتکردن
دڕك	خار ، چقڵ ، ستری
دڕنده	جانەوەری گۆشت خۆری کێوی ، خوێن مژ،هۆڤ ، دابه
دڕیان	دووڕیان
دڕی	چقڵ دڕك
دڕیان	دڕان
درزین	درز بردن
درك	تۆپەڵه
دروو	ناراستی ، درۆزنی، درەو
دروونه	دروێنه
درووینه	دروونه
دروون	دروێنه
درووتن	دروێنه
درۆڤ	نیشانه ، بەڵگه
درۆڤ	رووخسار
درۆڤین	درۆزن ، درۆخواز
درەنگ	درانگ ، تاخیر
درەنگی	درانگی ، ناوەختی
درەهڤ	پاره ، پۆڵ

درەو	دروو ، ناراستی
درەوكرن	درووكردن ، درۆزنی
دریار	دروار
دریاركاری	بەرگدروویی
دریاركار	بەرگدروو
دریش	درەوشە
دریشیشك	زمانی مار كە دەریدەهێنێ ، چزوو
دریش	درەوش
دریشیك	پینەدۆز
درێژ	بالآبەرز ، بڵند
درێژە	دەڕێژێ
درێژ بوون	راكێشان
دزدان	كیسەی پارە ، جوزدان
دزگێن	لیوان
دزیكی	بەنهێنی
دزی	نهێنی
دزی	بردنی ماڵی خەڵك بە نهێنی
دژ	پێچەوانە
دژار	سەخت
دژار	هاروتیژ
دژاری	هاری و تیژی
دژخەڤ	خەوزڕان
دژخەڤكرن	خەو لێ زڕاندن
دژخەڤكری	خەو لێ زڕاو

دژمن	دوژمن ، نەیار،ناحەز
دژمنی	دوژمنی
دژوار	تیژ ، توند
دژوار	سەخت ، چەتوون
دژین	پیس، ناخاوێن، چڵکن
دژین	ئەژین،دەژین
دژینی	پیسی، چڵکی
دستاڕ	دەستاڕ
دش	خوشکی مێرد،خوشکی ژن :بۆ ژن (دش) خوشکی مێردە، بەڵام بۆ مێرد (دش) خوشکی ژنە
دشلەمە	چای قەند
دفن	کەپوو ، لووت
دڤیا	پێویستە،دەبێ،پێدڤیە،گەرەکە
دڤێت	پێویستە ، دەبێ ، گەرەکە
دڤێت	حەزی لێدەکات ، خۆشی دەوێ
دڤێل	بز گوڕی قوماش ، پێستی هەڵبڕاوی باریك
دکارن	دەتوانن ، لەدەستییان دێت
دکارین	دەتوانین
دکین	دەکەین
دگاڤێدا	لەپڕێکا ، دەستبەجێ
دگەل	لەگەڵ ، لەگەڵی ، پێکەوە
دلاندن	داچۆڕان
دلبرین	خەمبار
دلبۆرین	لەهۆش خۆ چوون ، لە خۆ چوون ، بوورانەوە

دلبەر	شەیدا ، دڵبردوو ، یار
دلبەر	دلڕەق
دلبی	جۆرە هەنجیرێکی باش و نایابە
دلپاقژ	دڵپاك
دلپەرتکین	دڵ لەتبوون
دلپیس	گومانی خەراپ بەر ، گومانبەر
دلپیسی	گومان خراپی
دلپێڤەبوون	بە پەرۆش بوون
دلپێڤەیی	بە پەرۆشی
دلتەنا	ئاسوودە
دلتەنگ	نا ئارام ، غەمبار
دلتەنایی	ئاسوودەیی
دلچوون	تامەزرووی خواردن کردن
دلحەوین	خۆشەویست
دلخاز	ئەو شتەی دڵ دەیخوازێ ، دڵخواز
دلخاز	خۆشەویستی دڵ
دلخازی	دڵخوازی،بەدڵبوون
دلخوەش	دڵشاد ،شادمان
دلخۆش	شاد
دلخیچ	دڵ لەدڵدان ، ڕاڕایی ، بەگومان
دلدانەڤە	دڵدانەوە ، دڵنەواییکردن
دلڕابوون	ڕشانەوە ، هەلاڤێتن
دلژێچوون	لەبەر دڵ کەوتن
دلساخ	دڵسۆز ، دڵپاك

دلستان	ولاَتی دلّەکان ، باخچەی دلّەکان
دلشا	دلّشاد
دلشا	دلّی پادشا
دلشەوتی	دلّسوتاو
دلشەنگ	دلّجوان
دلشێر	ئازا ، چاونەترس ، دلێر ، بەجەرگ
دلشێری	شێرانە ، ئازایانە
دلڤال	دلاّوا ، دلّکراوە
دلڤەکری	حەزی بەزم و رەزم
دلڤەکەر	دلّگوشا ، دلّخۆشکەر
دلڤەکەر	دلّڕفێن
دلقوتان	لێدانی دلّ
دلقوت	ترپەی دلّ
دلقوتی	ترسان
دلقوتان	ترسان
دلکڕ	زۆر جوان و سەرنج راکێش
دلکرمی	کەسێ کە گومانی خراپی هەبێ ، دلّڕەش،دلّپیس
دلکرمیبوون	دلّپیسی ، دلّڕەشی
دلکول	دلّبریندار
دلکۆرە	گومڕا ، دلّ کوێر
دلکەسەر	خەمبار
دلکەتی	خۆشەویست
دلگوشاد	دلّکراوە ، سەخی
دلگەش	دلّشاد

دلگەشی	دڵشادی ، دڵخۆشی
دلگەنی	دڵڕەش ، دڵکرمی
دلمان	ڕەنجان ، توران ، عاجزبوون
دلمای	ڕەنجاو ، زویر،سڵ،عاجز
دلمری	دڵمردوو
دلمراندن	زاهید بوون ، واز لە دونیا هێنان بەمەبەستی خوداپەرستی
دلمراندی	زاهید ، پارسا
دلنەرم	میهرەبان ، دلۆڤان
دلنەدان	ڕەزیلی
دلنەهێلان	ڕەزیلی کردن
دلنەهێلان	دڵنەشکاندن
دلنەخۆش	خەفەتبار ، غەمگین
دلنەخۆشی	خەفەتباری ، غەمگینی
دلنەچوون	ئارەزوونەکردن
دلهشتن	دڵ ئێشاندن
دلهشك	دلڕەق
دلهوینکرن	تۆڵەسەندنەوە ، ئوقرەگرتن ، (کەلاخۆ ڕێتن)
دلهین	دڵفێنك ، ئاسوودە
دلۆڤان	خاوەن بەزەیی ، میهرەبان
دلەدلە	دڵدانەوە
دڵهشتن	دڵشکاندن
دلۆ	ئەی دڵ
دلۆپ	تنۆك
دلۆپ	ئەو تنۆکانەی کە لە بانەوە دێنە خوارەوە

دم	دەنووك
دمك	دەندووك
دمك	دەنوك
دن	دی ، تر
دن	دونیا ، گێتی ، جیهان
دندك	ناوكی مێوە
دندك	تۆوی گندۆرەو شووتی
دنك	دانەیەك لە هەر شتێك
دنگ	دەنگ
دنگە	كۆڵەگە لەبەرد و دار و قوڕ
دنگەدنگ	گرمە گرمی دەهۆڵ
دنیادار	هەڵپەرست ، خۆ گونجێنەر
دنیاداری	هەڵپەرستی ، خۆ گونجاندن
دنێڕە	تەماشا دەكات
دنێ	دونیا
دهۆ	دوێنێ،دوینێ،دوهی،رۆژا بۆری
دهۆل	دەهۆڵ
دهەژی	دەلەرزێت، رادەچڵەكێت
دهەژە	دەشەكێتەوە
دهێل	دەڵە سەگ ، دێلە ، مێ ی سەگ
دهی	دوێنێ ، رۆژی رابردوو
دهی	گیشەگەڵ كە لە سەردار دادەنرێت
دوب	نۆرە ، نۆبەت
دوبیا	بڕوانە: دووڤیا

دودك	دووزەلە
دودك بێژ	شمشاڵ ژەن
دۆراڤ	ئامێرێکی ئاشی ئاوە
دۆرك	دۆراڤ
دورهە	دروشم ، نیشانە
دورین	درەو کردن
دورین	دروون بە دەرزی
دوژ	دژ
دوژین	جنێو ، جڤین ، خەبەر
دوژین دان	جنێودان ، جڤیندان ، خەبەردان
دوستك	کچ یان ژنی هاورێ لەگەڵ کەسێکی بێگانە
دوشك	سەکۆ
دوشك	دۆشکە (چەك)
دوڤەلانك	بەکرێگیراو
دوڤەلانکی	کلکایەتی،بەکرێگیراوی
دولاڤ	دۆڵاب ، لەوکەب
دولپی	دوپشك
دوم	دەم ، کات
دوما	دوای شت ، کۆتایی شت
دومدار	درێژ خایەن
دونبەردان	ماوە پێدان
دوندك	شمشاڵ
دونهە	ئەوشوێنەی کە مەڕوماڵات تیادا کۆدەکرێتەوەو خۆراکی پێدەدرێت
دوهین	دەوێن

دوهی	دوێنێ
دووجارکی	دوو باره
دووجارەکی	دوو ئەونده
دووچار	توش بوو ، مۆبتەلا
دووچاری	گیرۆدەیی ، مۆبتەلا بوون
دووخین	دۆخین
دوودل	ئەوەی نەتوانێ بڕیار بدات ، وەسواسی،رارا
دووردا	سەردەمانی کۆن
دوور	نۆره ، نۆبەت ، گەڕ ، سڕه ، سرا،هەل
دوورپێچدان	دەورەدان
دوورپیان	یەکتر بڕینی دوو رێگا
دوورپیان	دۆڕان، شکسخواردن،نەبرنەڤە، سەرنەکەفتن
دوورهێل	واقیع ، کەتوار
دوورهێل	ژینگه
دووژ	دۆزەخ،جەنەم
دووژەهـ	دۆزەخ
دووشەویلکه	دووکاکیله،هەردوو شەویلاك
دووڤ	درێژ ، دوور
دووڤ	لەدوای یەکتر ، (ئاری و ئازاد لدووڤ هەڤهاتن)
دووڤرێژ	دوور و درێژ
دووڤ	کلکی گیاندار
دووڤەلاك	خۆفرۆشتن ، ئەوەی کلکایەتی بۆ دوژمن دەکات
دووڤیا	شیلەی شیرین،وەك شیلەی شەکر وهەنگوین
دووڤ	تاوان ، گوناح

دووڤدووڤك	كلك
دووقات	دووبەرامبەر ، دوو نهۆم
دوومايى	دوايى،كۆتايى،ديماهى
دوومان	تەم و مژ
دووهەڵكى	بڕوانە:دووجاركى
دوير	دوور
ديرهاڤێژ	دوور هاوێژ
دوير كرن	دوورخستنەوە
دويربين	دووربين ، دويربينى
دويرنياس	لەدوورەوە ناسين
دويرە دويرە	لەدوورەوە
دويرە مرۆڤ	دوورە پەرێز
دوير ئێخستى	نەفيكراو ، دوور خراوە
دويڤك	كلكە
دويڤ	كلك ، دويلك
دويكێل	دووكەل ، كادى
دويكوژ	سەرنج راكێش
دويلك	كلك
دوينێ	دوێنێ
دويندەهـ	نەوە ، وەچە
دوينگ	دوونگ
دۆت	كچ
دۆتمام	ئامۆزا
دۆتن	دۆشين

دۆخەر	دیزە
دۆخەرك	دۆخەر
دۆخین	دۆخێن
دۆدان	ئەو پێستەی دۆی تێدەكرێت
دۆر	نۆرە ، نۆبەت (ڤێ جارێ دۆرا منە)
دۆر	سەبارەت
دۆر	لەكن ، لەلا ، ل دەڤ
دۆڕاندن	خەسارەتبوون ،كەمهێنان، پێچەوانەی بردنەوە
دۆرماندۆر	دەورو بەر ، دەروپشت،رەخ وچان
دۆرهێل	بارودۆخ ، كاودان ، سەروبەر
دۆریخە	بەو هێلە پانانە دەڵێن كە بۆ چاندنی برنج دروستی دەكەن
دۆز	كێشە ، پرس
دۆز	فراوان و بەرین و راست
دۆژ	دۆزەخ
دۆژەھ	دۆزەخ
دۆست	برادەر ، یار و یاوەر
دۆشاڤ	دۆشاو
دۆشەك	دۆشەك ، ژێر رایەخی لەسەر نووستن
دۆڤسینگ	جۆرە كوللەیەكە كلكێكی بەهێزی هەیە
دۆكرن	بەردەوامبوون
دۆل	گەلی
دۆلك	دۆلكە
دۆلك	شیوەڵە ، دۆڵ
دۆم	هەمیشە

دۆم	قەرەچ
دۆمان	دووکەڵ
دۆماندن	دەوام پێدان، درێژەپێدان
دۆنك	چەوری، چەڤری، بەز، گۆشتی قەلەو
دەبار	تەبا، یەکگرتوو، تفاق
دەبار	تێشوی زستانە
دەبار	چارە ، دەبر
دەبارکرن	چارەکردن
دەبارەکرن	گوزەراندن
دەبارە	گوزەران
دەبر	پێکهێنان ، جێ بەجێکردن
دەبر	ژیان و گوزەراندن
دەبراندن	گوزەراندن، قەتاندن
دەپ	دەپ ، تەختەدار
دەحبە	دەعبا ، دەهبە، دابە
دەحشیك	بەچکە ماین
دەحفە	جار ، کەڕەت
دەحل	دارستانی دەسنێژ ، لێڕستان ، دەوەن
دەحل	دارستانی کەم
دەخالەت	خۆبە دەستەوەدان ، هاتنەڕایێ
دەخسین	جاڕسبوون ، شەکەت بوون
دەخەس	چاوچنۆك ، رژد ، رەزیل
دەخەسی	بەخیلی، چاوچنۆکی، رژدی، رەزیلی
دەر	دەرگا

دەر	شوێن ، جێگا ، (ل وێ دەرێ بمینە هەتا ئەزتێم)
دەر	دەرەوە
دەر	هاوسێ ، جیران ، هەڤسوی (دەر وجیران)
دەرازینك	دەروازە ، دەرازین
دەراڤ	بەندەر
دەراڤ	بوار ، هەڵ ، دەرفەت
دەراڤ	جێگەی پەڕینەوە لە ئاو
دەرامەت	بەرهات ، بەهرەی زەوین ، درامەت ، بەروبووم
دەرامی	بەرەڵا، سەربەردای
دەرانین	دەرهێنان
دەرازینك	ئاستانەی دەرگا
دەرامەد	داهات ، درامەد
دەرانین	دەرهێنان
دەراندەر	رەها ، بێسنوور
دەراز	دوور
دەرانەدەر	رەبەق
دەرئێخستن	دەرکردن ، راونان
دەرئێخستن	دەرهێنان
دەرباس	تێپەڕ
دەرباسکرن	پەڕاندنەوە
دەربرن	دەربردن ، سەرخستن
دەربەدەر	ئاوارە ، مشەخت ، پەنابەر،کۆچبەر
دەربەدەری	ئاوارەی ، مشەختی ، پەنابەری،کۆچبەری
دەرپۆش	سەر پۆش ، قەپاغ

دەرپی	دەرپێ ، بێجامە
دەرپێ	بێجامە ، دەرپێ
دەرپۆشك	قەپاغ ، سەرقاپ، دەرپۆش
دەرچك	قادرمە ، پەیژە،پێریسك
دەرخ	لەبەر
دەرخكرن	لەبەركردن ، ئەزبەركردن
دەرخوینك	دەرخۆنەی دار
دەرز	درز ، تیك ، قەڵشین
دەرزە	گیای بەستراو
دەرزیك	دەرزی
دەرزە	بەستنەوەی كۆمەڵێك لقی گیای دووراوە پێكەوە
دەرزین	درزبردن ، شەقبوون ، قڵیشان
دەرسۆك	دەستماڵی سەر ، جامانە ، ، دەستەسڕ
دەرس بێژ	وانەبێژ
دەرسدان	فێركردن ، وانەبێژی
دەرفەت	هەل
دەرفەت خاز	هەلپەرست، بەرژەوەندخواز، دەلیڤە خاز
دەرفەتخواز	هەڵپەرست ، بەرژەوەند خواز، دەلیڤەخواز
دەرفرە	سەرگوشاد ، سەرفراوان
دەرفرەه	دەروال ، دەرگوشاد
دەرڤانە	دەپۆش، قەپاغ، سەرك
دەرڤە	هەندەران ، تاراوگە ، خاریج
دەرڤەیی	بێگانەیی
دەرڤۆك	ئەفسانە،چیڤانۆك

دەرقەدامك	قەپاغ
دەرك	دەرگا
دەركەتن	بەدیار کەوتن
دەركەتن	دەرچوون
دەركەفتن	چوونەدەر
دەرگەڤان	دەرگەوان، پاسەوانی دەرگا
دەرگەڤانی	کاری پاسەوانیکرن
دەرگەڤانك	دەرگەڤان
دەرگەهڤان	دەرگەوان
دەرگۆش	بێشکە ، لاندك ، لانك
دەرگر	قەپاغ،سەرپۆش
دەرگرتن	دەرگا داخستن
دەرگیل	بەو درِك و دالآنە دەڵێن کە دەرگایان لێ دروست دەکرێت
دەرمانۆك	بەهارات
دەرمانکەر	پزیشك ، نۆژدار
دەرمالە	ئەو ئاژەڵەی لەماڵەوە دایدەبەستن بەمەبەستی قەڵەوبوون
دەرنخوون	سەرەو ژێر وەرگێڕان
دەرهەق	دەربارەی ، سەبارەت
دەرووزی	گەدایی، دەرۆزە ، سواڵکەری
دەروك	دەروازە
دەرۆك	دەرهێنەر
دەرۆك	دەرگا
دەرەدوی	بەو زەویە دەڵێن کە لە دەروازەی گوند دا بێت و بە کەڵکی چاندن بێت

دەرەو	درۆ
دەر وبان	خانوو
دەرەوین	درۆزن ، درۆکەر
دەرەنگ	درەنگ،پێچەوانەی زوو
دەرەهی	ئاشکرا ، دیار
دەرەهیکرن	ئاشکرا کردن ، دیار خستن
دەرەجك	قادرمە ، نەردبان ، پێجینە،پەیژە
دەریزان	مەڵبەند
دەریزانك	دەروازە
دەریك	دەرگای بچووك
دەری	دەرگا
دەری	نزمە جێی شاخ بۆ پەڕینەوە
دەری	ڕێگای سەرەوەی شاخ
دەردوور	دۆرمان دۆر
دەرڕێژ	پڕ ، لێواولێو
دەر ڕێژی	پڕی ، لێواولێوی
دەرێ	دەرەوە ، هەندەران
دەرێژ	دەست بڵاو ، ئیسرافکەر
دەرێژی	ئیسرافکردن ، زیادەڕوویکردن لە خەرجکردندا
دەزبلێنك	دەستبەند، دەستبێنی منداڵ لە بێشکەدا
دەزبێن	دەزبلێنك،دەستبەند
دەزگین	هەوساری ئەسپ و ولاغ

دەزگەه	دەزگا
دەزگر	دەزگیران
دەزی	دەزوو
دەسبەردان	وازهێنان
دەسبێنك	مووچەوانە ، حەبلی بەستنەوەی دەستی
دەسپێك	سەرەتا ، پێشەکی ، بەرایی ، بەراهی
دەستهەلنان	بڕوانە (دەست هەلانین)
دەستبەرداری	دەستکراوە لەخەرجکردندا
دەست	دەس ، هەرپێنج پەنجەکان تا مەچەك
دەست ب شۆل	بەکارەوە خەریك بوون ، سەرقالی کار
دەست بەردای	دەست هەلگرتوو ، دەستکراوە
دەست پێچەك	ئەو جلەی دەستەکانی پێ دەبەستنەوە
دەست تەنگ	نەدار ، هەژار ، پەرێشان
دەست رەنگین	دەست زێڕین
دەست زێرین	دەست رەنگین
دەست ژێ هلانین	واز لێ هێنان
دەست سڤك	دەست سووك
دەستڤالا	دەست تەنگ ، دەست بەتاڵ
دەستڤەکری	دلاوا ، سەخی ، مەرد ، بەخشندە
دەستك	دەستە گوڵ
دەستەکە	کۆمەڵە کەسێك
دەستکورتی	نەداری ، بێ پارەیی

دەستکەفت	بەهرە ، دەستکەوت
دەستکەفتن	گیر هاتن
دەستگر	یارمەتیدەر ، هاوکار
دەستگر	دەستگیران
دەستگران	تەنبەڵ لەکار
دەستگرتی	رەزیل ، دەست قوچاو
دەستگرتی	کۆمەك کراو ، یارمەتی دراو
دەستگرتی	دەست بەکار
دەستگرتن	یارمەتی دان ، هاوکاریکردن
دەستگرتن	رەزیلی کردن،دەست قوچاوی
دەستگری	دەستگرتن ، یارمەتیدان
دەستدرێژی	زۆرداری ، ستەمکاری
دەست لدەڤ	ژینی نەمرو نەژی
دەستهەل	چالاك ، ئامادە بۆ کار
دەستدرێژ	زۆر کار
دەستخلیان	دەست لەجێ چوون
دەستیر	مۆلەت
دەستیری	خاتر خاستن ، مۆڵەت وەرگرتن
دەستویردای	رێپێدراو
دەستپل	دەست زێرین ، دەست رەنگین
دەست درێژ	سنوور بەزێن ، تەعداکەر
دەست درێژە	تەعداکەری سنوور بەزێن

دەستك	دەستكێش ، لەپك
دەستك	چەپكێك لە گوڵ یان گیا
دەست مێش	پەككەوتە ، لەكار كەوتوو
دەست مێشی	لە كاركەوتن ، بێ توانایی
دەستویریدان	مۆڵەتدان
دەستویرخاستن	داوای مۆڵەتكردن
دەستەك	یەك دەست ، دەستێك بەتەنیا، دەستەكە، گروپ، كۆمەڵە كەسێك
دەستهلانین	دەست كردنەوە
دەستهەل	بەدەست و برد ، شیاو ، ئامادەی كار
دەستهەلی	شیاوی ، بەدەست و بردی
دەستودار	بارودۆخ
دەستودار	سەلیقە
دەست ڤەدان	دەست وەردان
دەستویری	مۆڵەت
دەستهەلنان	بەهانا چوون ، بەرگریكردن ، دەست بەرزكردنەوە
دەستكار	دەستكرد
دەستەك	گروپ ، دەستە ، كۆمەڵێك
دەستكێلەك	دۆشدامان
دەست ب سەر	لەژێر چاودێری ، دەست بەسەر
دەستەسەر	دەست بە سەر
دەستدان	بەكەڵك هاتن ، بەكارهاتن
دەستدان	دۆڕاندن

دەستڤەدان	دەست تێوەردان
دەستەبرا	هاوڕێ ی هەرە دڵسۆزی یەکتری،وەك برا
دەستهەلانین	بەرگریکرن
دەستەپەیڤ	دەستەواژە
دەستەدوی	ئەو دارەی جۆتیار هەنجاڕی پێ دەگرێت
دەست قوتان	چەپڵە ڕێزان،چەپڵە قوتان
دەستەسەر	دەستبەسەر ، ژێر دەست
دەست دڕیای	ئیسرافکەر
دەستدڕیایی	ئیسرافکەری ، زیاد لە پێویست خەرجکردن
دەستدار	خاوەن دەست
دەستنەدان	بەکەڵکنەهاتن
دەستکیس	جاسووس ، سیخوڕ،شۆڤار
دەستڤەکری	بێکار ، بێ ئیش
دەستڤەنان	بەدەستهێنان
دەستڤەئینان	بەدەستهێنان
دەستبەلاڤ	دەست بڵاو ، ئیسرافکەر
دەستداهێلان	سەرشۆڕکردن ، خۆبەدەستەوەدان
دەستڕووڤەدان	دەست نوێژ هەڵگرتن
دەستڕویڤەدان	دەست نوێژ هەڵگرتن
دەستڤەگرتن	دەست پێوەگرتن ، زیاد لە پێویست خەرجنەکردن
دەستڤەگری	زێدەڕوویی نەکردن لەخەرجکردندا
دەستکار	دروستکراوی دەست
دەستگورك	تەعداکەر ، دەست درێژ

دەستڤەگر	ئەوەی زیادەڕۆیی نەکات لەخەرجکردندا
دەستگڤشین	دەستگوشین ، تۆقەکردن
دەستخۆش	ئاسان، لە بار
دەستخۆش	وشەی ڕێزلێنانە بۆ کەسێك کە کارێکی باشی ئەنجام دابێت
دەستمچ	ڕەزیل ، ڕژد
دەستمچاندن	ڕەزیلیکردن
دەستمچووك	بڕوانە:دەستمچیای
دەستمچی	ڕەزیلی
دەستمچیای	ڕەزیل
دەستهەلکرن	خۆئامادەکردن
دەستیار	جێگر
دەستهلینان	بەرگریکردن ، بەوەڵام هاتن
دەستگەهشتی	دەوڵەمەند ، زەنگین ، پارەدار ، دارا
دەستڤال	دەستواڵا ، دەست بەتاڵ ، نەدار ، هەژار
دەستڤال	بێکار ، بێ ئیش
دەستڤاڵا	دەستبە تناڵ ، بێ کار
دەستڤاڵا	نەدار ، هەژار
دەستڤالی	هەژاری ، نەداری
دەستاڤخانە	ئاودەستخانە،ئەدەبخانە
دەستگور	تەعداکەر ، دەست درێژ
دەعبا	دەعبا ، دەهبە
دەعکی	شێلای ، شێلراو
دەعکاندن	شێلان
دەعکین	شێلان

دەعل	دەحل ، دەوەن
دەغڵ	گەنم ، دەغڵ
دەغەڵ	ئەشیا، کەل وپەل
دەغەڵ	لاواز، لاك، زەعیف
دەغەلك	ئەشیا، کەل وپەل
دەف	کن ، نك ، جەم ، لا
دەف	ئامرازێکی مۆزیکە لە چەرم دروست دەکرێت
دەفك	دەف
دەڤ	دەم ، زار
دەڤبەش	زار شڕ ، نهێنی بێژ، دەمشڕ
دەڤبەش	برسی
دەڤبەشی	نهێنی درکاندن،نهێنی نەپاراستن
دەڤبخوون	دەم بەخوێن ، خوێن مژ
دەڤبەردای	نهێنی بێژ ، راز بێژ
دەڤپیس	جوێن فرۆش ، جڤیندەر
دەڤپۆش	دەمامك
دەڤحلوی	چاپلووس ، ماستاوچی ، پانکەرەوە، پانڤەکەر
دەڤخار	گەوج
دەڤخۆش	قسە شرین ، قسەخۆش
دەڤخۆش	چاپلووس ، دەم و لەوز شیرین
دەڤدەڤانێ	دەمەقاڵە ، کێشمە کێشم
دەڤدرپای	نهێنی درکێن ، نهێنی بێژ ، راز بێژ
دەڤڕاست	راستگۆ
دەڤڕاستی	راستگۆیی

دەڤشۆ	ئەوەی کاری دەم شوشتنە
دەڤشۆڕ	لێوخار، دەمخوار
دەڤکرن	زارگۆتن
دەڤکەنی	هەمیشە رووخۆش ، دەم بەخەندە
دەڤکی	زارەکی
دەڤکلیز	دەم بە لیکاو
دەڤك	موس ، تراش
دەڤگەنی	دەم بۆ گەن ، جنێودەر
دەڤگەڕیان	ئاخاوتن ، پەیڤین ، قسەکردن
دەڤل	بەرەباب
دەڤلی	ئاگاداری
دەڤلك	قەپاغ ، دەرپۆش
دەڤمری	مرۆڤی دەمشرو لاواز
دەڤهلویی	ریایی
دەڤۆك	شێوەی ئاخافتن
دەڤۆك	قەپاغ
دەڤەر	شوێن ، ناوچە
دەڤە	دارستانی چڕو بچووك
دەڤەردار	بەڕێوەبەری ناحیە،کارگێڕی ناحیە
دەڤی	دەوەن
دەڤی	تەڕاش ، دەوەن
دەڤ ب دەڤ	دەماو دەم
دەڤ هلۆ	ریایی کار ، دووڕوو
دەڤ فرەهـ	دەر گوشاد

دەق	ناواخنی هەر شتێ بێ کەم وزیاد
دەق	نیشانە، ئامانج ،(تەل دەقێ دا)
دەق	خاڵ،نیشان
دەق و دەق	راست وراست،بێ پێچ وپەنا
دەقدان	خاڵ کوتان
دەقدان	نیشانە لەسەر جەستە دروستکردن
دەقگرتن	نیشانە گرتن
دەق و دەقی	راست و راست ، بێ پێچ و پەنا
دەگ	فرت و فێڵ
دەلاڤ	بەندەر
دەلال	جوان و قەشەنگ
دەلال	نێونجی کەری کڕیار و فرۆشیار
دەڵان	ئاولێچوون ، دادانی تەڕایی
دەلاندن	تەڕایی دادان
دەلاك	سەرتاش
دەلنگ	دەلینگ
دەلنگ	دامانی شەلواری پیاوان و کراسی ژنان
دەلنگپاقژ	دامانپاك
دەلۆش	زەوی چاندنی برنج
دەلۆ	ئەوەی کاری هەڵپەڕینە
دەلەسە	قسەی هەڵبەستراو
دەلیڤە	هەل ، دەرفەت ، بوار
دەلیڤەخاز	هەڵپەرست ، بەرژەوەند خار
دەلیڤەخازی	هەڵپەرستی

دەلی	مرۆڤی کەم عەقڵ ، دەبەنگ
دەم	کات ، وەخت
دەم	هێشتنەوەی چای و برنج لەسەر ئاگر بۆچاك پێگەیشتن
دەما	کاتێك،گاڤا، وەختێ
دەمار	رەگ
دەمان	دامان
دەماهی	کۆتایی
دەماپاشین	ئایەندە ، دوارۆژ
دەمدەمی	وەسواس ، دوودڵ
دەمدەمی	کاتی ، وەختی
دەمرچی	ئاسنگەر
دەمکورت	کەم خایەن
دەملدەست	خێرا ، دەست بەجێ
دەم و دەست	دەس بەجێ
دەمێ	کاتی ، رۆژگارێکی دوور
دەن	دەن ، دەفرێکی گەورەیە ترشی و دۆشاوی تێدەکەن ، دەنەی ئاو
دەندك	ناوك، نافك
دەندەلووك	بڕوانە: کەنگرۆك
دەنگ	سەوت
دەنگ دار	خاوەن دەنگ
دەنگدان	دانی دەنگ(هەڵبژاردن)
دەنگدانەڤە	بڕوانە: دەنگڤەدان
دەنگساز	دروستکەری دەنگ
دەنگسازی	دروستکردنی دەنگ

دەنگبێژ	گۆرانی بێژ
دەنگتیژ	دەنگتیژ
دەنگکرن	هاتنەدەنگ، بەدەنگ هاتن
دەنگڤەدان	دەنگدانەوە
دەنگە دەنگ	گاڵەگاڵ
دەنگ خۆش	دەنگ شیرین
دەنگوان	گۆتن ، درکاندن
دەھ	دە
دەھبە	دەعبا
دەهمەن	پەراوێز
دەهندە	بەخشندە
دەهەك	دەیەك
دەو	دۆ
دەوات	دیلان
دەوار	وڵاغ
دەواب	مەڕو ماڵات
دەوس	جێ پێ ، رێگا
دەوساندن	پێ لێنان
دەوسگر	شوێن پێهەڵگر
دەوڵەت	کەرەم و جوامێری ـ (دەوڵەت سەرێ هەوە) ، لەپێناو
دەوڵەت	زێدەبوونی ماڵ و منداڵ
دەوڵەت	هەبوون ، دارایی
دەویت	دەیوس

دەوین	دۆهینە ، دۆینە
دەویك	دۆهێن ، دۆینە
دەو کیس	دۆی لەکیسەکراو
دەیباب	دایك و باوك ، دایەو بابە
دەیك	دایك
دەیکرن	ئاخاوتن ، قسەکردن
دەین	قەرد ، قەرز
دەینا	دانا
دەینان	دانان
دەیناندن	لێدان
دەیناندن	دانان
دەینکرن	قەرزکردن
دیار	ئاشکرا،عەیان، خۆیا،بەرچاڤ
دیاری	پێشکێش ، خەڵات
دیارۆك	رووداو ، دیاردە
دیالێکت	شێوەزار ، لەهجە
دیتن	روانین ، بینین
دیدەوان	چاودێر
دیر	دوور
دیربین	دووربین
دیرۆك	مێژوو ، چەرخبەند
دیرۆکڤان	مێژوونووس ، مێژووزان

دیرەك	کۆڵەگە ، ئەستۆن
دیز	دەفری شیر تێدا دۆشین
دیز	دیزە
دیسا	دیسان ، ئەمجارەیش ، هەمدیس
دیسك	دەفری شیری تێدا دۆشین
دیشلەمە	چای قەندو کەللەو کلۆ
دیشەڤ	شەوی ڕابردوو
دیڤ	کلك
دیڤ	لە دووای ـ (دیڤ منڕا وەرە)
دیڤ	بەپێی ـ ئازادیا هەر گەلەکی ل (دیڤ خەباتا وییە)
دیڤچوون	بەدواداچوون
دیڤدیڤك	بڕوانە دووڤدووڤك
دیڤڕا	لەدوای ، پاشان
دیڤۆك	نەگونجاو ، هارو هاج
دیڤەلانك	بەکرێگیراو ، کلکایەتیکەر
دیڤەلانکی	کلکایەتی
دیڤەلان	ئەوەی کلکایەتی بۆ دوژمن دەکات
دیق	تەماشاکردن بە نهێنی
دیقل	کەڵەشێر ، کەڵەباب
دیك	کەڵەشێر ، کەڵەباب
دیکل	کەڵەشێر، کەڵەباب
دیلان	هەڵپەڕکێ ، شاهی ، گۆڤەند

دیلۆك	گۆرانی بۆ هەلپەڕکێ
دیلۆك	گۆرانی
دیلەك	پاڕانەوە
دیلەکچی	پاڕاوەچی
دیما	دوماهی
دیمەن	رووخساری جوان و بەرچاو ، مەنزەر
دین	شێت ، دێوانە
دین	ئایین ، ئۆل
دینگکرن	ئاخاوتن ، قسەکردن
دیوان	کوچك ، سەرا ـ (هەردوو ژن دیوانەکن (پ))
دیوان	مەجلیس
دێدك	سپلێ ، فاتەڕەشە ، ددانخۆشك
دێدێ	وتەی تکا کردنە ـ (دێدێ لمن ببۆرە)
دێر	جێگەی رەبەنی خاچپەرست
دێران	وێران
دێرسم	هەرێمێکە لە باکووری کوردستان
دێرین	مێژوویی ، کۆن ، کەڤنار
دێرس	خراپ ، وێران
دێر	گیانداری وەحشی و دڕندە
دێریناس	مێژووناس ، دیرۆك ناس
دێڤ	دێو ، عیفریت
دێڤانە	شێت ، دێوانە

دێڤ	دیو
دێڤه	دێوه
دێل	سەگی مێیینه ، دەڵ
دێم	رووخسار
دێم	وشکایی ، وشکانی ، زەوی بێ ئاو
دێمك	دێمکه
دێمجامه	جۆره قۆماشێکی کەو راوکردنه ، چەشنی سەیوانه
دێم جان	روومەت قەشەنگ ، روومەت جوان
دێم جانی	روومەت قەشەنگی ، روومەت جوانی
دێمی	وشکایی ، وشکانی
دێمشەڤ	رووخسار شەو
دێهل	دەڵە سەگ
دێو	جانەوەرێکی خەیاڵی و ترسێنەر، مرۆڤی دڕندەو دوور لەژیانی شارستانی
دی	دایك،دەیك،داد
دی	گیشەگەڵ کە لە سەردار دادەنرێت
دی	بینی ، دیتی
د	لە (د ڤێ هەڵکەفتێدا)، ئامرازی پەیوەندییە
دێ	دایك، دەیك، داد

ر

رائێخستن	راخستن ، پانکردنەوە
رابری	رابردوو
رابرین	تێپەڕین
رابین	هەستان
رابۆرین	تێپەڕین ، دەرباز بوون
راتەقاندن	دەرخستن ، ئاوارەکردن ، راوەدونان
راتەسیان	خلیسکان، خشین
رادەستکرن	دانەوە دەست، تەسلیمکردن، تەحویلدانەڤە
راڕەڤان	هەڵگرتن ، رفاندن
رازاندن	راکێشان ـ (خۆ رازێنە)
رازاندن	خەواندن، نواندن
راست	تەواو، دروست،پێچەوانەی خوار
راستا	وشەی سەرسوڕمانە ، واتە بەڕاستی
راستکرن	راستی پێکان،حەقیقەت گۆتن
راستنەکرن	درووکردن،راستی نەگۆتن
راستی	حەقیقەت، دروستی،تەواوی
راشداندن	بەتوندی بەستن و قایمکردنی بار

راڤە	واتا شیکردنەوە ، راژە
راڤە	شیکار
راڤەکرن	شیکار کردن
راڤەکەر	راڤەکار
راڤگە	راوگە ، شوێنی راوکردن
راڤەڤان	شرۆڤەکار ، شیتەڵکار
راڤەڤانی	کاری شیتەڵکاری
راڤکار	نێچیروان ، راوچی
راڤەر	شیتەلکار ، واتا لێکدەرەوە
راکەفتن	نسکۆ ، هەرەسهێنان
رامان	واتا ، مانا ، ناوەڕۆك
رامان	هزر ، بیر
રامووسان	ماچکردن
رانك	رانی باڵندە و پەلەوەر
راناڤئێککەڤتن	تێکبەربوون
راهژاندن	جوڵاندن ، لڤاندن ، بزڤاندن
راهاڤێتن	راهاوێژتن ، پاڵدان ، راتەکاندن
راوەشاندن	راتەکاندن
راوەستان	لەکار وەستان ، نەڕۆیشتن
رابوون	هەڵستان ، هەستان
رابوونێ	شەڕ لە گەڵکردن
رابۆهوری	رابردوو
رابینەڤە	هەستانەوە،ساغبوونەوە
راپێچان	لەبەرکردنی جل و بەرگ بە رێك و پێکی

راپێچان	راماڵین ، راپێچکردن
راپێچکرن	راماڵین ، راپێچکردن
راپێچای	ئامادە ، ساز ، رێکوپێك
راتەقاندن	دەرکردن،راوەدونان،دەرئێخستن
راتەقیان	چوون و نەگەڕانەوە
راتەقیان	ئاوارە بوون ، دەربەدەر بوون
راچاندن	رایەل کردن
راچەعفکرن	لەبەر چاو گرتن ، رەچاوکردن
رادان	خاوێن کردنەوەی شوێنێك بە گەسك
رادان	دانەسەر ، هێرش بۆ بردن
رادەستکرن	بەدەستوەدان ، تەسلیمکردن
رادەستکری	تەسلیمکراو
رادە	ئەندازە،ئاست
رادیۆن	رادیۆ
راڕەڤاننتدن	هەلگرتن ، بردن ، رفاندن،رەڤاندن
رارەڤ	رێگای گشتی
راز	نهێنی شاردراوە
رازان	نوستن ، خەوتن
رازپارێز	نهێنی پارێز،رازگر، نەپەنی نەبێژ
رازڤان	رازگر ، نهێنی پارێز
راڤین	رابوون ، هەستان
رازیا	هەلگری راز
راژۆر	باکوور
راژێر	باشوور

راژێر	رایەخی بنەوە
راست	دژی چەپ
راستا	بەڕاستی
راستا هەڤ	بەرامبەر یەکتر
راستبێژ	راستگۆ
راستی بێژی	راستگۆیی، راستگۆتن
راستك	راستایی ، تەختی
راستکرنەڤە	راستکردنەوە ،هەلەچنکردن
راستگۆتن	راستبێژی،راستگۆیی
راستەکی	بەراستی و دروستی
راستەکی	شوێنی راست و تەخت
راست مال	سەرمایە
راستڤەکەر	هەڵەچن ، راستکەرەوە
راستڤەکەری	هەڵەچنی ، راستکردنەوە
راستکرن	هەموارکردن
راستیهەڤکرن	لەگەڵ یەکتر بەراوورد کردن
راستهاتن	تووشبوون ، روو بەڕوو بوون
راسەر	لەبانسەر
راڤ	نێچیر ، راو
راڤ	پەلەی رەش لەپێست
راڤ	رێز ، سەف
راڤچی	راوکەر
راڤەکار	شیکار کەرەوەی واتا
راڤیار	راوکەر

راڤین	هەستان ، راپەڕین
راقلوپاندن	داقلیشاندن
راقوتان	پەلامار ، چوونە ناو
راکرن	بەرزکردنەوە
راکە	بەرز بکەوە
راکەتن	نووستن ، خەوتن
راکێشان	خزاندن و بردن
راگرتن	بەخێوکردن
راگرتن	هێلانەوە
راگرتن	پاراستن
راگەهاندن	راگەیاندن ، وەشاندن
رامان	واتا
راملدان	هێرش بردنەسەر
رامیسان	ماچکردن
راهاتی	راهاتوو
راهاڤێتن	راتەکاندن
راهشتن	راوەدونان
راهێلان	بەزۆرە ملێ دەرکردن ، بەگژداچوون
راهێل	بۆپێشەوەچوون
راهێلان	بەگژداچوون
راهیشتن	لێدان
راهێژتن	تێکبەر بوون
رایدار	راوێژکار
رایێك	رێکوپێك ، راست و دروست

رایێ	خۆ بەدەستەوەدان ، تەسلیم بوون
رپ	ترپە
رپس	شێ، نێمایی،تەڕاتی
رپسە	رپس
رپن	بنج ، بنجی گیا
رپندان	رەگ داکۆتان
رپنی	رەگاژۆ بۆ ، رەگی داکوتا
رپن داقوتان	بنج داکوتان
رپێنادلی	ترپەی دڵ
رپی	رپیە ، جۆرە دراوێکی کۆنە
رپ رپادلی	ترپەی دڵ
رپ رپ	دەنگی هاتنی پێ
رتاخ	کرتۆپ ، پەتاتە ، سێڤکێن بن عەرد ، سێوزەمینی
رتل	گون
رتلۆ	گون هەڵمساو ، گون زل
رتمین	پڕ بوون
رح	رۆح ، گیان
رحان	رێحان
ردین	ریش ، ردێن ، رھ
رزدە	زنجیرە
رزۆك	بۆگەن
رزیانك	رازیانە
رزیان	رازیانە
رزیان	رزین

رزی	داڕزاو ، رزیو
رژد	سوور، پێداگرتوو،مجد
رژدی	سوور بوون، پێداگرتن
رژیان	رژان
رست	شلیت
رستك	ملوانکه ، گەردەن بەند
رستم	تەواو ، لێگرتوو
رستن	پەتی باریکی هۆنراوه
رستن	بادانی خوری و موو به تەشی
رستەڤانك	ملوانکه ، گەردەنبەند
رفانك	رەف
رڤشت	رەگەز ، توخم
رق	رەق
رك	داو
رك	عیناد
رکچوون	عینادیکردن
رکلێگرتن	سور بوون له سەر کارێك ، پێدا گرتن
رکمانی	رکۆ ، عینادی
رکو	عینادی
رکویی	بەکین
رکه	رك
رکەو	داوی کەو
رکێب	رکێف
رم	رم

رمان	بلێسەی ئاگر
رمباز	تیر هاوێژ
رهـ	ردێن،ریش
رهـ	ریشال
رهتن	رژاندن
روبار	چۆمی گەورە ، رووبار
روپەڵ	لاپەڕە
روڤە	سەلمان
روڤەکرن	سەلماندن
روڤەبوون	سەلمان
روناهی	رۆشنایی ، رووناکایی
روهـ	گیان
روهن	رون ، دیار
روهنی	رووناکی
روهنك	رۆندك ، فرمێسك ، ئەسرین
روهن	رۆشن
روهن	رۆن
روهنکرن	روونکردنەوە
روهنکرن	تواندنەوە
رووپەل	لاپەڕە
رووس	رووت
رووڤە	رووالەت
روومەت	کولم ، گۆنا ، دێم ، رووخسار
روومەت	رێز ، بەقەر ، حورمەت

روومەتدار	رێزدار ، بەقەدر ، بەحورمەت
رووناهی	رووناکی
روونبێژی	شەفافیەت ، بێ پێچ و پەنایی
رووی	روو
رویبار	رووبار
رویتکرن	رووت کردن
رویچاندن	رووتکردنەوە
رویدان	روودان
رویدان	رووپێدان
رویزگێل	بز گۆڕ ، ریزال
رویس	رووت و ، قووت
رویڤیك	ریخۆڵە
رویك	روومەت ، رووخسار ، دەم و چاو
رویگەھ	رووگە
روین	رۆن ، رۆنی خواردن
رۆپلاندن	هەڵپاچین
رۆژ	خۆر
رۆژا پاشتر	رۆژی دواتر
رۆژا پاشین	رۆژی پەسەلان ، رۆژی هەستانەوە
رۆژا سلاتێ	رۆژی هەستانەوە
رۆژا نۆ	رۆژی نوێ
رۆژا بەرتر	پێرێ
رۆژ داکەفتن	خۆر بەرەو ئاوا بوون ،داکشانی خۆر
رۆژن	رۆچنە ، رۆژنە

رۆژەڤ	شوێنی ڕووداوەکان
رۆژەرێ	قۆناغی رۆژێك
رۆژی	رۆژوو
رۆژ ئاڤا	خۆرنشین ، زەردە پەڕ
رۆژ بژێر	رۆژ هەژمێر
رۆژ قەتاندن	رۆژ بە سەربردن
رۆك	رووخسار ، روومەت
رۆكرن	روونکردنە شوێنێك ، بەرەو شوێنێ چوون
رۆکێت	موشەك
رۆنپێژ	تاوە، ئاغلەویك
رۆنیا	بینا،روونا
رۆنیا چاڤا	بینایی چاوان
رۆنیشتن	دانیشتن
رۆنی	رۆناهی
رۆنی	بە ئاشکرایی
رۆهن	رۆشن
رۆهیشك	رووگرژ
رەپاندن	پەستان
رەپاندن	رەقکردن
رەتماندن	پڕکردنەوەی چاڵ بەهۆی خۆڵەوە
رەتمین	پڕکردنەوەی چاڵ بەهۆی خۆڵەوە
رەجفین	لەرزین
رەجماندن	بەرد بارانکردن
رەجمین	بەرد بارانکراو

ڕەجمیان	بەرد بارانکراو
ڕەحەت	ئاسوودە ، تەنا
ڕەحەت	هێواش ، لەسەرەخۆ
ڕەحەتی	هێواشی
ڕەحەتی	راحەتی، ئامرازێکی سەرپانی ژێرباریکە بۆتێکردنی نەفت بەکار دەهێنرێت
ڕەدماندن	لێواو لێو کردن و پڕکردنی دەفر
ڕەدماندن	لێواو لێو کردنی قاپ
ڕەزڤان	باغەوانی باغی ترێ
ڕەزیل	ڕژد ، دەس قوچاو
ڕەژوو	خەڵووز
ڕەژووڤان	خەڵووزکەر ، خەڵووزوان
ڕەژیڤان	بڕوانە ڕەژووڤان
ڕەسەن	پاکایەتی ، ئەسلی ، خۆڕسکی
ڕەشادۆك	تەڕە تیزە
ڕەشایی	تارمایی لە شەودا ، تاریکایی
ڕەشدیتن	ڕەشبینی
ڕەشڕەشك	ڕەشکەی چاو
ڕەشکوون	ڕەشماڵ ، خیڤەت ، خێوەت
ڕەشیلە	ڕەشوێلە
ڕەشی	ڕەشایی
ڕەعیەت	رایەت ، گوێڕایەڵ ، فەرمانبەر
ڕەڤ	هەڵاتن
ڕەڤ	کۆمەڵێك ، گرۆپێك
ڕەڤشت	ئاکار ، ڕەوشت

رەڤۆك	ترسنۆك
رەڤینۆك	شت رفێن
رەڤینۆك	رفێنەر
رەڤی	هەڵاتوو ، ئەشقی
رەق	سەخت ، وشك
رەقی	سەختی
رەقێ	جۆرە سابونێکی خۆماڵیە
رەملدار	نهێنی زان ، فالچی ، بەخت گرەوە
رەند	مێرخاس ، جوان،خاس
رەنگ	جۆر ، شێوە ، تەرز
رەنگ	چۆنیەتی دیمەنێك
رەنگڤەکری	رەنگکراوە
رەنگ و روبار	رووخسار ، دەم وچاو ، روومەت ، دێم
رەه	ریشە
رەه	رەگ ، دەمار
رەهبەر	رابەر
رەهنك	بیبیلەی چاو
رەهوال	ئەو دەعبایەی خێرایە لەرۆیشتن
رەوان	لەبەر
رەوان	شتێك وەکو ئاو کە لەحاڵەتی چووندابێت
رەوانکرن	لەبەر کردن
رەوانەکرن	ناردن ،شاندن ، هنارتن
رەوش	بارودۆخ ، حال
رەوشزان	یاسازان

رەوشەن	رۆشەن ، رۆنایی
رەوشەن	گەش ، ڕووناك ، رۆشەن
رەوشەنبیر	ڕووناکبیر ، رۆشنبیر
رەوشەنبوون	گەشبوونەوە
رەوشەنگەری	رۆشنگەری
رەوانبێژی	جوانی و رەوانی لە گفتۆگۆکردندا
رەویین	وەڕینی سەگ
ریپ	دەستمێش ، گیرۆدە
ریپ	فرت و فێڵ
ریپ	تەڵە ، تەپکە
ریپ	کێشە و تەنگوچەلەمە
ریپان	ڕووخسار پان
ریپبوون	گیرۆدەبوون
ریت	ڕووت و قووت
ریت	گووی کرد،
ریتن	گووکردن
ریچ	رێچکە
ریچك	دروشم ، نیشانە
ریخەلۆك	ریخۆڵە
ریسپی	ریش سپی ، پیاو ماقوڵ،کوێخا
ریڤۆك	جۆرێ زەرگەتەی درێژە هەنگوینی هەیە
ریڤی	رێوی
ریڤی	ریخۆڵە
رێباز	رێگا

رێبەر	رابەر
رێبار	رێبوار
رێباری	رێبواری
رێبازڤان	پەیڕەوکار ، پەیڕەوان
رێبار	شۆستە
رێپیڤان	رێپێوان
رێتك	جۆرە کولێرەیەکی بەرۆنە
رێتن	رژتن ، رشتن
رێجان	رێ جوان ، رێ قەشەنگ
رێخوەش	رێگا خۆشی
رێڕاکرن	بەرێکردن
رێز	دێرخەت ، رستە، هەڤۆك
رێز رێز	رستە بە رستە
رێزرێزە	بەڕیز وەستان
رێزان	شارەزایی ریگا ، لێزان ،شۆپزان
رێزان	گوندێکە لە دەڤەری بارزان
رێزك	یاسا
رێزك	دێرخەتی ورد
رێژاخ	گڵەبان
رێژاڤ	تاڤگە ، سۆلاڤ
رێژان	رژان
رێستن	رستن
رێسان	رستن
رێڤان	شارەزا ، رێزان،

ڕێڤاس	ڕێواس
ڕێڤینگ	ڕێبوار
ڕێڤەبەر	بەڕێوەبەر
ڕێڤەبرن	بەڕێوەبردن ، جێ بەجێ کردن
ڕێڤەبەری	بەڕێوەبەرایەتی
ڕێڤەکرن	ڕێ کردنەوە
ڕێڤن	پیس ، چڵکن
ڕێڤەگەڕ	گەڕانەوە ، ڤەگەڕیان ، ڤەگەڕان
ڕێڤەوژێر	پاککەرەوەی ڕێگا
ڕێك	باش ، لێهاتوو ، (ئاری مرۆڤەکێ ڕێکە)
ڕێکرن	ناردن ، بەڕێکردن ، هەناردن ، شاندن
ڕێکەفت	بەهەڵکەوت ، ڕێکەوت ، بەروار
ڕێك کەفتن	پێکهاتن ، ڕێککەوتن
ڕێکەفتن	بەڕێ کەوتن
ڕێکۆرك	بونبەست
ڕێگرتن	ڕێگری
ڕێگاگرتی	بونبەست ، ڕێگا بەستراو
ڕێگا قەپات	بونبەست
ڕێسان	ڕستن
ڕێل	جەنگەڵ ، دەعلە ، دارستانی چڕ وپڕ دار وبار
ڕێناس	ڕێگاناس
ڕێناسی	ڕێگاناسی
ڕێنڤیس	ڕێنووس
ڕێهتن	ڕژاندن

ربسین	تێرئاو بوون
ربساندن	تێر ئاو کردن
ربسی	تێر ئاو بوو
رین	شینبوونی هەرشتێك لە بنەوە بە کۆمەڵ
رپن	بنەوەی هەرشتێك
رپنداقوتان	رەگدا کوتان
رتلۆ	گونشۆڕ
رتلۆیی	گونشۆڕی
رژد	سوور
رژدیکرن	سووربوون
رژی	خەڵووز
رستك	ملوانکە ـ تەناف
رڤاندن	رفاندن
رك	رژد ، سەخت ، دژوار
رك	قەفەسی مەل
رك	رق ، تووڕەیی
رکین	رکهەستاو
رکێف	رکێو
رك و ڕك	بەڕاشکاوی ،ڤاڵابێژانە، بێ پێچ و پەنا
رم	نێزەی درێژ
رمباز	شارەزا لە رم هاوێشتن
رند	جوان ، باش
رنگاندن	لێدان ، قوتان
رنگەڕنگ	دەنگی لێدانی شتێك

رنين	چنينەوە بە دەست
رنى	ڕەنى
رنى	رنييەوە
رهـ	دەمار
رهبۆز	ريشى رەش و سپى تێكەڵ
رهتن	رشتن
رهو	ريش
رووپەل	لاپەڕە
رووڤى	رێوى
رووڤى	ريخۆڵە
رووڤيك	جۆرە زەرگەتەيێكە
رونكاچاڤا	بينايى
روويهەڤ	رووبەڕوو
رويس	رووت ، شتى بێ كالآ و بەرگ
روين	روون
رويچك	رووخسار ، سيما ، ديمەن ، روومەت
رۆڤ	رێوى
رۆن	ئاشكرا ، ديار
رۆندك	ئەسرين ، فرمێسك ، هێستر
رۆنكايى	روناكايى
رەبەن	سەڵت
رەبەنۆك	گوڵە مێلاقە
رەپ	قيت
رەپ	تەپە

ڕەپە ڕەپ	تەپە تەپ
ڕەپ	هەژار
ڕەپ و ڕویت	هەژار ، نەدار
ڕەحەتی	ئاسوودەیی ، تەنایی
ڕەحەتی	ئامرازێکە بۆ تێکردنی نەفت بە کار دەهێنرێت
ڕەخ	تەنیشت ، ڕۆخ ، کەنار ، لا
ڕەخت	فیشەکدان
ڕەز	باغی ترێ
ڕەزیلکرن	ڕیسواکردن ، شکاندن
ڕەژۆ	خەڵووز
ڕەژی	ڕەژوو
ڕەسەن	بنەچەکە ، ئەسلی ، بە ئەسل و نەسەب،بنەکۆك
ڕەشاڤ	جۆرە نەخۆشیەکی چاوە ، جنێو
ڕەشاندن	پرژاندن
ڕەشبەڵەك	تێکەڵ بوونی ژن وپیاو لە شایی و هەڵپەڕکێدا
ڕەشبەڵەك	ڕەش و سپی
ڕەشك	پێڵاوی لباد
ڕەشك	بیبیلەی چاو
ڕەشك	ڕەشکە
ڕەشمیری	جۆرە ترێیەکی ڕەشە
ڕەشەك	دار و دەستەی زۆردار و ستەمکار
ڕەشەگون	بریتیە لە زاڵبوونی ستەمکارێك بەسەر ستەمکارێکی تردا ، تە هێشتا ڕەشەگون نە دیتینە (پ)

ڕەشەمە	ڕەشەمێ
ڕەشوێلە	ڕەشێلە
ڕەشنڤیس	ڕەشنووس
ڕەشڕەشك	ڕەشنووس
ڕەعیەت	میللەت
ڕەعیەت	گوێڕایەڵ ، فەرمانبەر ، بنئەمر
ڕەفیسك	ڕەفیسکە ، ئەو دەمارەی پشتی ئەژنۆو ران بەیەکە دەبەستێتەوە
ڕەف	فڕینی باڵندەکان بە پۆل و کومەڵ
ڕەفانك	ڕەف
ڕەفیسك	قووڵایی ژێر ئەژنۆ ، ڕەفیسکە
ڕەڤ	پۆلێ باڵندە
ڕەڤا	ڕفاند
ڕەڤای	ڕفاندی ، ڕەڤاندی
ڕەڤا	سووتانی دەم وچاو بە سووکی
ڕەڤاندن	ڕفاندن
ڕەڤین	هەڵاتن ، ڕاکردن
ڕەڤدە	کۆمەڵێ جانەوەری کێوی
ڕەڤەند	ڕەوند
ڕەڤدی	گەلەی سەگ و گورك
ڕەڤۆ	کەسێ کە دایم هەڵبێ
ڕەڤاندن	ڕفاندن
ڕەڤاندن	بەزاندن

ڕەڤەز	ڕەوەس
ڕەڤووك	بەزیو ، ترسنۆك
ڕەڤان	ڕفاندن
ڕەڤان	ڕەوان ، زولاڵ
ڕەڤان	ڕفاندن
ڕەقساندن	هەڵپەڕاندن
ڕەندۆل	دەفری تێکردنی کەنگری وشك
ڕەندۆل	پیری لەکار کەوتە
ڕەندە	هەر ئامرازێ شتێك پێ بڕنن ، ئامرازی ڕەنین
ڕەنگە	لەوانەیە ، ئەشێ ، چێدبە
ڕەنگین	جوان ، ڕەنگاوڕەنگ
ڕەنی	ڕەنو ، ئاشویت
ڕەنیك	گەرووی شاخ
ڕەنان	ئازاد
ڕەنگخۆش	سیما گەش ، ڕووخسار گەش
ڕەنگڤەدان	ڕەنگدانەوە
ڕەنجخۆر	ڕەنجبەر ، داگیرکەر
ڕەهمین	گونجان
ڕەهاسپی	ڕەگێکە لە لەشدا
ڕەهگرتن	ڕەگ داکوتان
ڕەهێڤ	پەڵەی دەم و چاوی ژنی زکپڕ ، ڕاو
ڕەه	ڕەگ

ڕەها	بێ سنوور
ڕەهوان	ڕەوان ، بێ گرێ
ڕەهبڕ	ڕیشەکێش
ڕەهوان	ڕەوان ، زولاڵ
ڕەهن	ڕان
ڕەوین	وەڕینی سەگ
ڕەوشەنفکر	ڕۆشنبیر ، ڕووناکبیر
ڕیتن	گوو کردن
ڕیخ	ڕەم ، شیاکە ، پیسایی تەڕی ئاژەڵ
ڕیس	ڕووت
ڕیس	خوری و لۆکەی بەتەشی بادراو
ڕیسری	لاواز ، لاك
ڕیسریان	لاوازبوون
ڕیس	ڕووت و قووت ، بێ کاڵاو پۆشاك
ڕیسی	ڕووت و قووتی
ڕیشی	ڕیشوو
ڕیڤیك	لەزەردەواڵە بچووکترە هەنگوین دروست دەکات
ڕیڤیك	ڕیخۆڵەی باریك
ڕین	ڕوون
ڕینشتن	دانیشتن
ڕێبار	ڕێبوار ، ڕێڤینگ
ڕێبار	شوستە،گڤاندا جادێ
ڕێبڕ	چەتە ، ڕێگر، دز، شەلینەر،شەلینکار
ڕێبڕ	ئەوەی ڕێگا کورت دەکاتەوە

رێبڕی	چەتەیی،رێگری،شەلاندنكاری
رێز	قەدرو حورمەت
رێز	ریز، سەف ، بە تەنیشت یەكەوە
رێك	رێگا
رێڤەدیتن	پەیداكردنی رێگا
رێڤەدیتن	بینینی كەسێك لە رێگا
رێدین	ریش ، ردین،رھ
رێنامە	بەرنامە
رێهەڤ	هاودەم
رێهڵ	جەنگەڵ ، دارستان ، رێل
رێدان	رێگەدان ، مۆڵەتدان
رێئێخستن	ناردن ، بەرێكردن ، بەدرەقەكردن
رپان	شارێگە
رێوندا	لەرێ دەرچوو ، گومرا
رێزمانڤان	پسپۆری رێزمان
رێڤەوژارتن	پاككردنەوەی رێگا
رێڤەوژێر	پاككەرەوەی رێگا
رێڤەكرن	كردنەوەی رێگا
رێبار	شوستە
رێك	چارە
رێتك	جۆرە نانێكە
ری	رووخسار ، دێم ، روومەت
رێ	رێگا

ز

زا	لەدایك بوو
زا	کەوایە ، کەواتە
زابت	ئەفسەر
زاخ	زاج ، زاخ
زاخ	پیتان
زاخ	توانا ، هێز
زاخدار	پیتێندراو
زاخکرن	پیتاندن
زاد	توێشو
زاد	خواردن ـ (مە هێشتا زاد نەخواریە)
زاد	خواردەمەنی ، چێشت
زار	دەم ، زمان
زار	زاراوە ، دەڤۆك ، لەهجە
زار	شێوە ، لەهجە ، زمان
زاراڤ	زاراوە ، شێوەزار
زاراوە	ئەو قسە ئالۆزانەی کە لەدەم دەردەچن ، تێرم
زاردەڤ	گێڕانەوە لە دەمی کەسێکەوە
زاردەڤ	لاسایی

زاڕ	منداڵ
زاڕۆ	منداڵ
زاڕۆتی	ڕۆژگاری منداڵی
زاڕۆدانك	منداڵدان
زاڕی	منداڵ ، بچیك ، زارۆك
زارڤەکەر	ئەکتەر
زارڤەکەری	لاساییکردنەوە
زارکرن	گۆتن
زارکی	زارەکی ، دەڤکی
زارنجی	نەخۆش
زار بێنك	زار بەست
زارخۆش	دەمخۆش
زار ڤەکرن	لاسایکردنەوە
زاف	زۆر ، زەحف
زاڤا	زاوا
زاڤدان	منداڵدان
زاك	ژەك
زاك	وەچە ، (زاکێ نخری دا مرنێ)
زال	هەژاری نەدار
زال	خاوەن دەسەڵات ، باڵا دەست
زاڵگەه	خاڵی پشکنین ، سەیتەرە
زان	منداڵبوون
زانا	دانا
زاناڤ	وێکچوو ، وەکیەك لە بیچمدا
زاناندن	تێگەیاندن

زاناهی	دانایی ، زانایی
زاند	مندالّ هێنان
زاندوور	چاڵه بەفر ، کونه بەفر
زانگر	قوتابی ، شاگرد ، خوێندکار
زانمەند	زانیار ، زانا
زانەڤان	پسپۆر
زانین	تێگەیشتن
زانینگەه	زانکۆ ، زانستگا
زانی	تێگەیشت ، حالّی بوو
زایینگەه	زادگا ، شوێنی لەدایك بوون ، زێد
زباره	هەرەوەز ، هاوکاریکردنی کۆمەڵێك لەکاردا
زبارەکرن	ئەنجامدانی کار به هەرەوەزی و دەسته جەمعی
زبان	زمان
زبل	پەیین
زبلخانه	زبڵدان
زبل رێژ	زبڵچی
زپك	زیپکه
زراڤ	زراو ، باریك
زراڤدانگ	ئاوگی زراو
زربه	زەربه
زرچك	لوشکەی ولاّغ
زڕ	بێ پار ، بێ بەش
زڕ	زل
زڕباب	مێردی دایك ، زڕباو
زڕپار	بێبەش ، بەشخوراو

زڕپشك	بێبەش ، بەشخوراو
زڕتی	خۆپەسەندی و فیزو لووتبەرزی
زڕتەك	خۆپەسەندی و لەخۆبایی
زڕچ	درۆ
زڕچكرن	درۆكردن
زڕدایك	ژنباب
زڕدێ	ژنباب
زڕز	شەمبۆز
زڕك	حەنجوڕ ، خرچە
زڕمرۆڤ	نا مرۆڤ
زڕنا	زوڕنا
زڕنیخ	زەڕنیخ
زڕنجك	لەسەر لاقێك هەڵپەڕین
زڕنابێژ	زوڕنا ژەن
زڕناتەك	قەشمەر
زڕیكرن	زیانگەیاندن
زڕین	دەنگی گوێدرێژ
زڕیهێلان	بڕوانە زڕین
زڕی	زیان
زڕ بەهر	بەشخوراو ، بێبەش ، بێپار
زڕ زۆپ	تەعداكەرو زۆردار
زركێت	جۆرە زەردەواڵەیەكە ، زەرگەتە
زخت	فشار، پالەپەستۆ
زخت	داری سەر تیژ
زڤار	بزگوڕ ، شرپكەوپڕكە

زڤار زڤار	لەت و پەت
زڤار	پارچەی شت
زڤر	زبر
زڤڕا	سوڕا
زڤڕان	خول خواردن ، خۆبادان
زڤڕین	گەڕانەوە ، هاتنەوە
زڤڕۆك	چەرخ ، دەوران ، زەمانە
زڤستان	زستان
زڤنگ	ئەشکەوت ، شکەفت
زڤیر	عاجز ، ناراحەت
زڤیرك	زۆر چالاك ، کارامە
زڤێر	پەست و بێزار
زڤێری	پەستی و بێزاری
زق	زەق
زك	سك ، زگ
زکبەڵ	ورگن
زکدانەبەر	پڕخۆری ، زیادە خۆری
زکڕەش	بەغیل
زکڕەش	قین لەدڵ ، کیندار ، حەسود
زکماکی	بۆماوەیی ، ویراسی
زکۆ	گیرۆدەی خواردن و خواردنەوە
زکۆنی	زۆرخۆرو پڕخۆر
زگوردی	سەڵت ، ڕەبەن
زل	هوشیار ، ئاگا ، چاوکراوە
زلك	لاسکی گیای سیس هەڵگەڕاو ، پەلوپۆی گیای هەڵوەریو

زلینك	سەبەتە
زمان	زبان
زمان تر	دەم لاڵ و پت
زمان تری	لالی وپتی
زمانڤانی	زمانەوانی
زمان وەشین	لۆمەکەر ، تانەوتەشەرە هاوێژ
زمان	ئەزمان
زنار	بەردی گەورە
زنج	کاول ، وێران
زندۆر	قەلشی زۆر لە زەویدا
زنگار	قرێژ
زوخان	ناچار
زوخاندن	ناچارکردن بەکارێك
زوخاندن	ورووژاندن ، جوڵاندن
زوها	وشك
زوبیاوەر	خۆشباوەڕ ، سادەو ساکار
زویرگ	زۆرگ
زۆر	گەلێك ، ئێجگار
زۆر	هێز
زۆری	فراوانی ، بوونی شت بەزۆر
زۆری	بەزۆرە ملیّ ، ستەم ، تاوان
زۆر ڕامان	فرەمانایی ، فرەواتایی
زۆزانڤانی	هاوینەگەشت
زەب	شتی رەق
زەحف	زۆر

زەحفکرن	زیادکردن
زەحل	بێزاری
زەخم	گەورەو بەقەڵافەت
زەخمە	سوخمە
زەر	زەرد
زەراهی	زەردایی
زەڕ	بێ بەش، بێ پار
زەڕکرن	بێ بەش کردن
زەڕی	بێ بەشی، بێ پاری
زەرك	ترێی زەرد
زەڕك	توێکڵ گرژبوونی گوێزی شین
زەرك	نەخۆشی زەردکە
زەرك	مەنجەڵۆکە ، مەنجەلۆك،پەقرەج
زەرگەتاڤ	زەردەپەڕ ، تیشکی خۆر پێش ئاوابوونی
زەرگ	سەری رم
زەرگاڵ	کالەمۆ،جۆرە پێلاوێکە
زەرگەھ	زەربە
زەرەبی	جۆرە دارێکە وەك دارەبی وایە
زەرەکەو	باڵدارێکە چەشنی کەوە مەیلەو زەردە
زەرەوا	تێرم،ئەو قسە ئاڵۆزانەی کە لە دەم دەردەچن
زەری	جوانی سپی پێست، رووبار ـ وەك زێی گەورەو بچووك، کچی زۆر قەشەنگ فریشتە
زەری	رەنگی جوان ، زەردی
زەر گۆز	دارێکە چەشنی دارگوێز بەڵام بەری نییە
زەعبوون	بە فیڕۆ چوون
زەعکرن	بەفیڕۆدان

زەعل لێچوون	بێزلێکردن
زەغەل	تەنبەڵ ، کەمتەرخەم ،خەمسارد
زەغەل	ئەو گژو گیایەی لەناو دەغل و دان شین دەبێت
زەڤلەك	ماسولّکە
زەڤەری	لە دەست هاتن
زەڤەر	هێز ، توانا ، شیان ، ڤەژەن ، تاقەت ، هەرەنگ
زەڤی	زەوی
زەل	قامیش
زەلال	زولاّل ، شەفاف ، روون
زەلام	زەبەللاّح ، زل ، گەورە
زەلام	پیاو ، مێر ، مێرد
زەلان	خلیسکان
زەلاند	خشاند ، خلیسکاند
زەلاندن	خشاندن ، خلیسکاندن
زەلاندی	خلیسکاو ، خشێنراو
زەلامچاك	پیاوی بەقەڵافەت
زەلاند	خلیسکاند ، خشاند
زەلاندن	لە خشتە بردن،خشاندن
زەلق	لکان
زەلقاندن	لکاندن،نووساندن
زەلوول	چاو داگرتوو ، زەلیل
زەلووك	لووس ، خلێسکینەر
زەلین	خلیسکان ، تەحسین
زەلیان	خلیسکان ، تەحسین
زەلینەر	خلیسکێنەر

زەلی	خلیسکا ، تەحسی ، خشی
زەمبیل	زەمبیلە، سەبەتە
زەمتین	هێزلێبڕان
زەمر	تەمەڵ و تەوەزەل
زەمبەلە	شێرە ، بەلووعە ، حەنەفی
زەموون	دانەوێلەی دان لاواز
زەمەگلیل	چڵوور، سویلاق،لویلاق
زەند	نێوان دەست و ئانیشك ، قۆڵ
زەندك	جومگەی دەست
زەندەك	بازوو ، باسك
زەنگل	زەنگ ، جەرەس
زەهر	ژەهر
زەهلە	ورە
زیارەت	قەبرستان، گۆڕستان،موغبەر،تربستان
زیاندار	زیانبەخش ، زەرەرمەند
زیتك	پێلاقە هاوێشتنی مەڕومالآت بۆ کەسێك ، لوشکە
زیتك	بڕوانە زڕنجك
زیخکرن	ئازا کردن ، زیرەککردن
زیز	عاجز ، تووڕە ،سڵ، زیاتر بۆ ئافرەتان بەکاردێت
زیزبوون	زوێربوون، سڵبوون
زیڤ	زیو
زیڤار	زویر و بێزار

زیڤاری	هەژاری ، بێچارەیی
زیڤار	هەژار
زیڤرك	هەژار ، گوڵی جوان خڕکە بەرد
زیڤزیڤە	هەزار پێ
زیڤکەر	درووستکەری زیوو
زیڤینگ	هەزار پێ ، ئەشکەوت
زیق	بزێو
زیقەت	تەنگانە ، ناخۆشی
زیك	زبر، زڤر
زیل	ئۆتومبێلی گەورەی سەربازی
زیل	ئەو گژو گیایەی کەتازە شین دەبێت
زیل	دۆڕاو ، سەرنەکەوتوو
زیلان	ناوی گەلییەکە لەکوردستانی باکوور
زیلکرن	لێبردنەوە ، تێکشکاندن
زیمار	لاواندنەوە
زین	ناوی ئافرەتە
زین	جۆرە کورتانێکی تایبەتە بە ئەسپ
زینهار	هوژدار ، هوشتار
زیوان	ئەو گیایەی لەناو گەنمدا شین دەبێت
زیوار	شارێیەك کە بەناو شار و دێدا بڕوات
زێدە	زۆر ، زیادە
زێدەبار	باری زیادە

زێدەباری	بێچگە،بژلی
زێدەکار	کاری زیادە ، زیادەکاری
زێدەکاری	زیادەکاری
زێدەکرن	زیادکردن ، زۆرکردن
زێدەکویر	زۆر قووڵ
زێدەگاڤ	زیادەرەو، سنوور بەزێن
زێدەگاڤی	زیادەڕوویی،سنوور بەزێنی
زێدەهەڕ	سنوور بەزێن،تەعداکەر
زێدەهەڕی	بڕوانە:زێدەگاڤی
زێدەهی	زیادە
زێڕە	ئاڵتوون
زێرەڤان	پاسەوان
زێرەڤانی	چاودێری ، پاسەوانی
زێری	ئەو کرمەی لەناو ئاوی سازگاردا دەژیت
زێڤار	هەژار
زێرەڤانگەهـ	پاسەوانگە ، نیگابان ، روانگە
زێرەڤانچی	ئێشکچی
زێل	زەلکاو
زێمار	هاوار ، شیوەن و نالە
زێن	زەین
زێندار	بە زەین
زێنداری	بە زەین بوون
زێنهار	وشیار

ژ

ژار	زەهر
ژار	بێچارە ، هەژار ، پەریشان
ژار	نەدارو بێ پارە
ژاراڤتن	خاوێنکردنەوە ، پاککردنەوە
ژاراڤکری	خاوێنکراو، پاککراوە
ژاربوون	هەژار بوون ، بێکەسبوون
ژاردار	ژاراوی
ژارڤتن	خاوێنکردنەوە
ژارک	رەگە کەنگرو کڤارک
ژارۆ	هەژار ، بێ دەستەڵات
ژارین	هەژار ، نەدار ، بەلەنگاز
ژاری	هەژاری و نەداری
ژارخانە	خانەی کەسانی بێ ماڵ و حاڵ
ژاژیروون	ماست و ئاردی تێکەڵکراوو سۆرکراوە لەناو ڕووندا
ژاژیروین	ژاژیروون
ژاژی	شیرێژ

ژاعر	زەهر
ژاعرا ماری	زەهرە مار
ژان	ئێش و ئازار
ژان	دەردی منداڵ بوون
ژاندار	هەراسان
ژانداری	هەراسانی
ژانە زراڤ	دەردە باریکە
ژانە هویرك	وردە ژان ، ژانی ژن لەسەرەتای منداڵبوونیدا
ژانەزراڤ	سیل
ژبا	لەکن
ژبربرن	لەبار بردن
ژبری	زۆر بە هێزو توند
ژبل	بێجگە
ژبلی	بێجگە
ژبن	بەتەواوی
ژبن	لەبنەوە
ژبنبرن	لە ناوبردن
ژبنێ گوهی	ناچاری ، ناعیلاجی ، نابەدڵی
ژبنی	لەبنەوە
ژبۆ	بۆ خاتری
ژبۆ	لەبەر ، بۆ ئەوەی
ژبۆنا	بەمەبەستی
ژبۆنا	لەبەر
ژبەر	لەبەر (خوێندن)

ژبەر	بۆخاتری،پێخامەت،سەرخاترا،سەخمەرات
ژبەربرن	منداڵ لەبەر بردن
ژبەربرن	هەڵگرتنی هەرشتێك لەبەر کەسێك
ژبەربێژ	ورێنەکەر،قسەکردن کاتی لە خۆ چوون
ژبەربێژ	رەوان بێژ، رەوان گۆ
ژبەرگۆتن	ورێنەکردن
ژبەرگۆتن	لەبەرگۆتن،ئەزبەرگۆتن، رەوان بێژی
ژبەرچی ؟	بۆچی ، چما
ژبەرخۆ	لەبەر خاتری خۆی
ژبەرخۆ	لەخۆیەوە
ژبەرڤاژیڤە	بەپێچەوان
ژبەرڤە	لەدیوی ناوەوەیدا
ژبەرڤەکرن	لەبەر خۆ دا کەندن
ژبەرڤەکشیان	خۆ کێشانەوە لەبەری
ژبەرڤی قالی	هەر لەبەر ئەم قسەیە
ژبەر ڤێ یەکێ	ئا لەبەر ئەم شتە
ژبەربارکرن	لەبەری بارکردن ، لەبەری سەرهەڵگرتن
ژبەرەکی بارکرن	لەلایەکڕا بارکردن
ژبەرکرن	لەبەر کردن ، ئەزبەر کردن
ژبەرکرن	لە بەر خۆ داکەندنی جلو بەرگ
ژبەر هندێ	لەبەر ئەوە
ژبەر هنگی	لەبەر ئەو کاتی
ژبەر هەڤ	لەبەر یەکتر
ژبەر	لەباتی

ژبەر	لەبەر، ئەزبەر ، رەوان
ژبەر ئاخڤتن	لەکاتی قسەکردندا ئاگا لەخۆنەبوون ، ورێنەکردن
ژبەر ئاخڤتن	رەوان و بێ گرێ قسەکردن
ژبەرکرن	لەبەر کردن
ژبەر	لەلای پێشەوەڕا
ژبەرمان	لەبەرمانەوە
ژبەردانان	تەنەزولکردن ، بەرهەڵستی نەکردن
ژبیربرن	لە یاد بردن ، فەرامۆشکردن
ژبیر چوون	لەبیر چوون
ژبیرڤە چوون	لەهۆش چوون
ژبیر کرن	لەبیر چوون
ژپار ڕە	لەساڵی پارەکەوە
ژپیاڤە	لەپێوە
ژپیاکەڤتن	لەکارکەوتنی پێ ، نەمانی توانای هاتوو چۆکردن ، لە پەل و پۆ کەوتن
ژپێڤە	لە پێوە
ژپێشڤە	لەبری ئەو ، لەجیاتی ئەو
ژپێشڤە	لەلای پێشەوە ڕا
ژتەڤە	پێتوایە
ژجامێریا خۆڕا	لەپیاوچاکی خۆی
ژجهڕاکرن	راگواستن ، هەستاندن
ژ چ	لەچی
ژچاکیاخۆ	لەپیاوەتی خۆی، ژ جوامیریا خۆ
ژچەککرن	چەك لێسەندن، چەکدا ماڵین
ژحێل کەتن	بەتوندی کەوتنە خوارەوە

ژحێل کەتن	تاقەت نەمان
ژخوگرتن	لەخۆڕادیتن
ژخۆ	لەخۆیەوە
ژخۆ	بێ سوود
ژخۆکرن	لە خۆ تۆراندن ، لە خۆ زویرکردن ، لێعاجزبوون
ژخۆگرتن	خۆشکاندن
ژخۆنەگرتن	خۆنەشکاندن ، لووتبەرزی
ژخۆیە	بێ سوودە ، کەڵکی نییە، بێ مفایە
ژخۆ چوون	لە هۆش چوون
ژخۆ دانین	لەخۆ کردنەوە
ژخۆ کرن	لەبەر خۆ داکەندن
ژدڵ	بەڕاستی ، لەدڵەوە
ژرێڤە	پێشەکی ، سەرەتا
ژسەری	لەسەرەتاوە
ژسەری	لەسەرەوە
ژڤان	ژوان ، وادە
ژڤان	لەمانە
ژڤاندار	خاوەن بەلێن،پەیمان نەشکێن
ژڤژوو	ژوژی، ژڤژی
ژڤژی	ژڤژوو
ژڤێڤە	دوای ئەمە
ژقونڤە	دانیشتی
ژکارکەفتی	پەککەوتە
ژکەڕڤە	بە خافڵەتی ، بێ ئاگاداری

ژکیڤە	لەکوێ، ژ کیرێ؟
ژگرتی	لەناکاو،نشکەکێڤە،ژگرڤە
ژگوین	شایان ، هەژی ، شایستە
ژلەو	بۆیە،لەوما،لەوڕا
ژمار	هەژمار
ژمن	لەمن ، بەمن
ژمن	لەگەڵ من ، جوینا من ، لای من
ژمنڤە	بەبیرو هزری من
ژمن وەرە	پێموایە ، لەمن وابێ
ژمەچێتر	جنۆکە
ژمێژ	لە کۆنەوە، ژ کەڤندا
ژمێژڤە	لەکۆنەوە، لە دێر زەمانەوە
ژمێژ وەرە	بڕوانە ژمێژڤە
ژن	ئافرەت ، مرۆڤی مێیینە
ژنانی	چەشنی ژن ، پیاوێ وەك ژن رەفتار بکات
ژنئانین	ژن هێنان
ژنباڤ	باوەژن
ژنبرا	براژن
ژنبژن	ژن بەژنە
ژنتی	براژن
ژندار	کەسێ کە ژنی هەبێت
ژنکۆك	ژنی ناتەواو ،ژنی کاڵفام (ژن هەنە ژنکۆك ژی هەنە) (پ)
ژنویڤەبوون	سەرەتای کردنەوە
ژ نۆ	لەنوێ

ژنۆ	پیاوی ژنانی
ژنۆڤه	سەرلەنویٚ
ژنۆکه	لەئێستاوه
ژنەتی	ژنایەتی
ژنیڤیٚ	لەناوەندێڕا
ژن خالٚ	خالۆژن
ژن مام	مامۆژن ، ئامۆژن
ژن مری	بێوه پیاو، ژن مردوو
ژهەژی	شایان ، شایسته
ژهەژیتی	شایستەبوون
ژهەژیبوون	شایستەبوون،شایانبوون
ژهەڤ	لەیەکتری
ژهەڤبرن	لەیەکتربردنەوه
ژهەڤبوون	لێك جیابوونەوه
ژهەڤکرن	لێکترازاندن ، لێکدابڕاندن
ژوانڤه	پێیان وایه
ژوانڤه	لەرێگای ئەوانەوه
ژوورکەفتن	هاتنه ژورەوه
ژویڤه	پێیوایه،وەدزانیت
ژۆر	لای سەرەوه
ژۆر	ناوەوه
ژۆر	ژوور ، ئۆده ، مەزەل
ژەبەش	شووتی ، زەبەش
ژەنگ	ژەنگی ئاسن

ژەنگ لێدان	ژەنگ لێ نیشتن
ژەنگی	ژەنگاوی
ژەنگار	ژەنگی ، ژەنگ گرتوو ، ژەنگاوی
ژەهر	زەهر
ژەهرین	ژەهردار
ژیار	شارستانیەت
ژیار	ژیان ، گوزەران
ژیان	ژین
ژیدار	تەمەندار ، بەتەمەن ، خودان عومر
ژیدرێژ	تەمەندار ، بەتەمەن
ژیرەوەری	لۆژیك
ژیڤان	پەشیمان
ژیکورت	کەمتەمەن
ژین	ژیان
ژیندار	خاوەن ژین
ژیندار	زیندەوەر
ژینوار	هەوارگەی ژیان
ژینوار	ژینگە
ژینەنیگار	ژیاننامە
ژیوار	شارستانیەت ، ژیار
ژێبرن	لێبردنەوە
ژێبرن	سڕینەوە
ژێبەردایی	لێ بەردراو
ژێبری	لێبردوو، لێبری

ژێبگەڕێن	دەستبەردەن ، وازبێنن
ژێخواری	هەر شتێك پێشتر لێی خورابێت
ژێخوارن	لێ خواردن، خراپ کەڵك وەرگرتن
ژێدزین	دزی لێکردن ـ (ئاری پەرتوکێن نازێ ژێ دزین)
ژێدەر	سەرچاوە ، چاڤکانی
ژێر	لای خوارەوە ، بن
ژێردەست	بندەست
ژێرکەفتن	کەوتنە بنەوە ، دۆڕاندن
ژێرکەفتی	ژێردەست ، تەپەسەر ، بن دەست
ژێرکراس	فانیلە
ژێرو ژۆر	خوارەوە تا سەروە
ژێرو ژۆر	سەرەو نخون ، کاولبوون
ژێستاندن	لێ وەرگرتنەوە ، لێ سەندن
ژێڤەبوون	جیابوونەوە ، واز لێهێنان
ژێڤەدان	دوورخستنەوە
ژێڤەکرن	لێکردنەوە،لێڤەکرن
ژێڤەکرن	پەشێمانکردنەوە،پاشگەزکردنەوە،لێڤەکرن
ژێکرن	جیاکردنەوە ، لێکردنەوە
ژێك	لەیەکتر
ژێککێشان	لێکدەرهێنان
ژێکمان	لەیەکتری توڕە بوون
ژێکنەگرتن	ڕێکنە کەوتن
ژێکڤەقەتیان	لێکدابڕان
ژێگر	هەڵبژاردە ، جیاکەرەوە

ژێگرتن	شت لەوەوە فێربوون، لێ فرێربوون ، لێوەرگرتن
ژێگرتن	هەڵبژاردنی شتێك لەناو كۆمەڵێكدا
ژێگرتن	هنگاوتن ، زیان وەبەركەوتن
ژێگرتی	هەڵبژاردە،هەڵبژێردراو
ژێگرتی	بەشێك لە شتێك دەرهێنان، جیاكەرەوە
ژێگەڕهان	بەكۆتاهێنان ، واز لێنان
ژێمایی	لەپاش بەجێماو وەك میرات
ژێمایك	پاشماوە ، میرات
ژێهەڵ	ئەوراز ، ئەڤراز
ژێهەڵی	ئەورازی ، بەرزایی ، ئەفرازی
ژێهات	شایان ، لێهاتوو ، شیاو ، شایستە
ژێهاتن	شیاوی ، شایستەیی
ژێهاتی	هەڵكەوتوو ، شیاو
ژیی	تەمەن
ژ	لە ـ (ژ من باوەڕكە)
ژجه چوون	لەجێ چوون
ژ جهێ خۆچوون	وەرگەڕانی ئەندام ، لەجێ چوون
ژ دەرد	لە داخی
ژ دەرڤە	لەهەندەرانەوە
ژ دەرڤە	لەدیوی دەرەوە
ژ دەست	بەدەست ، لەدەست
ژ دەست چوون	لەكیس چوون، لە دەستدان
ژ دەست دەركەفتن	لە دەست دەرچوون ، دۆڕاندن
ژ دەست دەرچوون	لەدەستەڵاتی دەرچوون

ژدەست کەفتن	کەوتنەخوارەوە
ژ زودە	هەر لەمێژەوە
ژ ڤژی	ژوژك ، ژژو ، ژیژك
ژ هەڤ	لە یەك
ژ هەڤبڕن	لە یەکتربردنەوە
ژ هەڤنەبڕن	لە یەکترنەبردنەوە
ژ هەڤبزدیان	لێکترسان ، لێکپسان
ژ هەڤبزداندن	لێکپچڕاندن
ژ هەڤبزداندن	لێکترساندن
ژ هەڤ تێنی	تینووی یەکتر،دوژمنی یەکتر،لە دەرفەت گەڕان بۆ تۆلەکردنەوە لە یەکتر
ژ هەڤڕازی	لە یەکتر رازی
ژ هەڤنەرازی	لە یەکتر نارازی
ژ ێکنەگرتن	لێکنەخشین
ژێکنەگرتن	پێکنەهاتن
ژێ بوون	لێوە پەیدابوون
ژێ بوون	کەسێك لەخۆ تۆراندن
ژێبەر	پاککەرەوە، رەشڤەکەر
ژێبەرك	ژێبەر
ژێ دەرکەفتن	لێ جیا بوونەوە
ژێ دەرکەفتن	لێ هاتنەدەر
ژێنەگەڕ	وازنەهێن ، کۆلنەدەر
ژێنەگەڕیان	وازنەهێنان ، دەستبەدار نەبوون

س

سابین	سابوون
ساپیت	بنمیچی خانوو، سەقف
ساپیتك	بەرزترین شوێنی بان لەدیوی ناوەوە ، سەقف
ساتاندن	هاڕینی برنج دوای لابردنی توێکڵەکەی
ساترەنج	شەترەنج
ساتۆر	چەپە چاخ ، چەقۆی دەم گەورە،سیکار
ساتۆرك	چەپە چاخ
ساجوڕ	خەشابە ، فیشەکدان
ساچمە	پارچە ئاسنی زۆر ورد لەناو فیشەکدا
ساخ	تەندروست
ساخ	زیندوو
ساخبوون	چابوونەوە
ساخبوونەڤە	زیندوو بوونەوە
ساخلەم	تەندروست
ساخلەم	بێ کەم و کوڕی
ساخلەت	خەسلەت ، خوو
ساخی	بێ خەوشی ، بێ عەیبی

ساخكرن	زیندووكردنەوە
ساخكرن	سەلماندن ، ئیسباتكردن
سادە	ساكار
سار	سارد،تەزی
سار	بێ تام ، ڕەزا قورس، دارگران ـ (ئاری مرۆڤەكێ سارە)
ساردائ	سارداو
ساردائ	ئاوی سارد
ساردائ	ژێرزەمین
سارڤەكەر	ساردكەرەوە،بەفرگر
سارینگ	بەفرگر
سازبەند	ئاهەنگ
سازڤان	سازبەند ، مۆسیقار
سازكار	دروستكار ، پیشەساز
سازكاری	پیشەسازی
سازندە	پیشەساز ، سازكار ، دروستكەر
سازی	دەزگا
ساغ	ساخ ، تەندروست
ساغ	زیندوو
ساغلەم	ساخڵەم
ساغی	تەندروستی
ساف	لووس ، حولی
ساف	زوڵاڵ

سافی	دڵپاکی
ساڤ	پەسیو ، پەسیو ، هەڵامەت
ساڤا	ساوا
ساڤار	ساوار ، بڕوێش
ساڤالۆك	منداڵی تازە پەیدابووی جوانکیلە
ساڤایی	هێشتان ساوا
ساقت	دەرنەچوو ، دۆڕاو
ساقۆت	پارچە گۆشتی بە ئێسقانەوە
ساقە	لەخوری دروست دەکەن و وەرزی زستان لەگەڵ گۆرەوی لەپێی دەکەن، پووزەوانە
ساکۆ	کورتکراوی ناوی ساڵح
ساکۆ	چاکەت
سالبۆری	بەتەمەن
سالڕۆژ	یادەوەری ساڵانە
سالگەڕ	ساڵوەگەڕی یادو ڕووداوێك
سالوخدان	پەسندان ، وەسف کردن
سالۆخ	خەسلەت ، نیشانەو بەڵگە ، وەسف
ساڵۆس	دووروو،دووڕووی
ساڵ	دوازدە مانگ
سالیسك	لووس
سامال	ئەسمانی بێهەور
سامدار	بە هیبەت

ساناهی	ئاسان
سانایی	ئاسان
سانا	ئاسان
ساهی	رۆنایی ، سامالْ
ساویل	پاك ، خاوێن ، پاقژ ، بژین ، تەمیس
ساویلکە	سادە ، خۆشباوەڕ
سب	بەیانی
سباهی	سبەینێ
سبت	شبیت ، شویت ، گیایەکە دەکرێتە ناو یاپراخ
سبە	سبەینێ ، رۆژی داهاتوو
سبێ	سبەینێ ، سبەی ، سبەهی
سبێ	بەیانی
سپانە	ئاسنێکە بۆ بەستن و کردنەوەی بورغو بەکاردێت
سپنگ	دڕك
سپهك	ئەسپێ
سپەهی	نایاب ، هەرە باش
سپەیی	زۆر باش ، نایاب
سپی	سپیایی
سپیاڤ	دەرمانی جوانکردنی ئافرەتان
سپیاتی	سپیەتی ، سپی ، سپیایی
سپیاڤکرن	خۆجوان کردن ، ئارایشکردن
سپیدۆ	شیرەمەنی

سپیك	سپێنەی هێلکە
سپیکرن	سپی کردن ، رۆچاندن
سپیکەر	سپیکار
سپیلکا پێ	لۆلاك ، لوولاق
سپیلك	سپێنەی چاو
سپیندار	ئەسپیندار
سپیە	سپی،ئەسپێ
سپێنە	مکارەی ئاسنین بۆشکاندنی بەردو دیوار
سپێدە	بەرەو بەیان
سپێر	راسپاردە ، وەسیەت
سپییایی	شیرەمەنی
سپی	ئەسپێ
ستار	داپۆشین
ستار کرن	داپۆشینی نهێنی
ستاڤ	سایەی پەنا خۆرەتاو
ستاڤ	هەتاو
ستاندن	سەندن ، وەرگرتن
ستاندنەڤە	وەدەست خستنەوە ، سەندن
ستانگ	زەردەواڵە
ستر	پۆشین ، شاردنەوە
ستر	پەیژە ، قادرمە ، پێرسیك ، پێپەلانك
ستران	گۆرانی، مقام

سترانبێژ	گۆرانی بێژ
ستراندن	گۆرانی گۆتن ، گۆرانی چڕین
سترانڤان	گۆرانی بێژ
ستڕین	دەنگی گوێدرێژ
ستڕاندن	زڕاندنی گوێدرێژ
سترستێرۆك	لامپای بچووك
سترك	بنكە چریش ، گیایەكی بەهارییە لەكوێستانەكان شین دەبێت
سترك	قادرمە ، نەردەبان ، پەیژە
سترین	شێلان
ستریبڕك	دارێكی دوو سەرەیە دڕكی پێ دەبڕن
سترین	چڕین ، گۆرانی گوتن
ستری	دڕك ، چقڵ،كەلەم
ستریدار	دڕكاوی،كەلەمدار
ستڤانك	ملوانكە،گەردەنبەند
ستماندن	هەڵوەشاندنەوە،ڤەڕشاندن
ستوكرك	گەردەن ، ئەستۆ،حەفك
ستوومل	مل وگەردەن
ستوبەند	گەردەنبەند،شاڵگەردەن
ستویر	ئەستوور،ستوور
ستویرك	كولێرە ، نانی گردەو ئەستوور
ستویری	ئەستووری
ستوین	كۆڵەگە،ستوون

ستوی پارێز	گەردەن پێچ
ستوی	گەردەن ، ستوو
ستۆ	گەردەن ، ئەستۆ
ستۆڤ	شایەتی
ستۆڤدان	شایەتی دان
ستیڤك	ئامێرێکی هەنجارە
ستەنگ	زەرگەتە
ستەور	ئەستێور ، نەزۆك ، خرش
ستەوربوون	نەزۆکی، خرشی،ستێویری
ستەیرۆك	ئەستێرە
ستیك	بێنەوا
ستین	کۆڵەگە
ستینك	کۆڵەگە
ستینگ	زەرگەتە ، ستانگ
ستێویر	نەزۆك ، ستەور
ستێوبەر	ئەستێ و بەرد
ستێر	ئەستێرە،ئەختەر
ستێر پژیان	راخۆشینی ئەستێرەکان
ستێرۆك	ئەستێرۆکە
ستێور	ئەستێور ، نەزۆك
ستێرك	نیشانەگرتن ، سێرە
ستێرك	ئەستێرە ، ستێر ، ئەختەر

ستێرك	ڕەفەی لە گڵ دروستكراو
ستێركگرتن	نیشانەگرتن
ستی	خاتوون ، خانم
ستی	ئاسك ، مامز
سرا	نۆبەت ، نۆرە ، گەڕ ، جار
سرت	توند ، گورج
سڕ	بای زۆر سارد، سەقەم
سڕ	نهێنی
سڕبری	سەرمابردوو
سڕبێژ	دەمشڕ، نهێنی دركێن، نەپەنی بێژ
سڕدار	رازگر ، نهێنی پارێز
سڕڤەشێر	رازگر ، نهێنی پارێز
سڕك	لێزمە
سڕنچك	دلۆپە ، دلۆپی ئاو لەبەرزایی هاتنە خوارەوە
سڕە	نۆرە ، نۆبە
سرشك	فرمێسك ، رۆندك ، ئەسرین ، هێستر ، ئەشك
سرێم	كاریگەر
سرێمە	كاریگەری
سست	شل ، خاو و سست
سسێ	ژمارە سێ
سسی	ژمارە سی
سفتبوون	رزین ، بۆگەنبوون

سفتۆ	شتی بۆگەن (رزیو)
سفره	خوان
سفك	سووك
سفکەکەنی	بەزەی لێو ، خەندە
سڤاندە	سواندە
سڤسڤیلك	جۆرە کێشکەیەکی رەنگاو ڕەنگە
سڤکاتی	سووکایەتی ، ریسوایی
سڤکاتی	سووکەلەیی ، گورج وگۆلی
سڤکۆك	زۆر سووکەڵە
سڤکە	سووك ، سڤك
سڤنك	گەسك،گێسك
سڤنك	گەسکی مالینی پشتی ولاّغ
سڤۆرە	سمۆرە
سڤیانك	چۆلەکە ، چێشکە
سڤیلانك	زۆر سڤك
سکتین	تۆپین
سکر	بەنداو ، بەنداڤ، دیواری کۆنکرێتی بۆ ئەمبارکردنی ئاو
سلا	سەرەوە ، بەررزایەکان
سلاڤ	سڵاو
سلاڤگەھ	سەکۆ
سلال	سەرەوە ، هەوراز
سلامەتی	سەلامەتی

سلبوون	بڕوانە سلبین
سلبین	سلبون ، زوێر بوون ، تووڕەبوون
سلسلۆك	بەکەسێك دەڵێن کە زوو زوو زوێرو سل ببێ
سلسلی	بڕوانە سلسلۆك
سلك	سڵق
سڵ	نەخۆشی سیل ، دەردەباریکە
سڵ	زویرو تووڕەو قەلس
سلی	قەلسی
سلی	نەخۆشی سیل
سم	سەرپەڕی رەقی پەلی ئاژەڵ و وڵاغە بەرزەکان
سماتە	سمارتە ، سماتش
سمار	بەیانی زوو
سماقە	سماق
سمبڕین	سمتاشین
سمبل	هێما ، سێمبول
سمبێل	سمێڵ
سمبێل قیت	سمێڵ بۆق
سمبێل شۆڕ	سمێڵ شۆڕ
سمتراش	ناڵبەند، سمتاش
سم تراشی	ناڵبەندی، سمتاشی
سمتن	کون کردن ، سمین
سمتۆك	کونکەر،سپێنە

سمدار	خاوەن سم
سمین	سمتن
سنج	خۆڕەوشت ، ئەخلاق،ئاكار
سنجدار	خاوەن رەوشت
سنجراندن	گەرمكردنی تەندوور بۆ نانكردن
سنجرین	سوور بوونەوەی تەندوور
سنجی	رەوشتی
سندان	سندان ، ئەو ئاسنە پتەوەی ئاسنگەر ئاسنی سووركراوە لەسەری پایەندەكاتەوە
سندان	شێر پەنجە،پەنجەشێر
سندان	جۆرە جنێوێكە
سندریك	تابوت، داربەست
سنك	سن ، ئەو مشەخۆرەی دووچاری گەنم و جۆ دەبێت ، دەردە گەنم
سنگ	بزماری ئەستور لەدار یان ئاسن
سنگ	سینگ
سنگدان	زگدانی دیوار
سنگەبەر	سنگ لێداكوتراو
سنگەپێ	چەق ، نەبزوو
سنگەپێ بوون	لەجێ وەستان بەهۆی ترسێكی زۆرەوە
سنگ قوتان	سنگ لەزەوی كوتان
سنگ قوتان	سینگ كوتان ، لەسینگدان ، شیوەنكردن
سنگ هەڵكێشان	سنگ دەرپەڕاندن ، خۆهەڵكێشان
سنگەسە	ئەوەی سەگی پێ دەبەستنەوە
سنێل	هەرزەكار

سنێله	هەرزەكار
سنێلی	هەرزەكاری
سه	سیەكان
سه	سێبەر
سه	ژمارە سی
سهانەت	بەڕێز ، پایه بەرز
سهرك	سێرەگرتن
سهرك	بێ سوود
سهك	سڕكه
سهل	سركه
سهوانه	سەیوان ، چەتر ، شەمسی،شەمسیك
سهی	سی(ژمارە)
سواڤ	تاڤگه
سوبه	سۆپا ، زۆپا
سوخته	فەقێ ، قوتابی
سوخره	بێگاری ، كاركردن بۆ ئاغاكان بەبێ وەرگرتنی پول
سوخرەكاری	بە مفت و بەڵاش كاركردن،بێ بەرانبەر كاركردن
سوڕك	چۆڕاوگه ، بۆتەی ئاو
سوعبەت	گاڵته ، گەمه
سوكوم	رووخسار ، روومەت ، دێم
سولاڤ	ئاو هەڵدێر ، تاڤگه
سوند	سوێند
سوهری	رەنگی سوور

سوهراتی	سوورایی
سوهرك	سورێژه
سووتن	سووتان ، شەوتین
سووچ	تاوان ، گوناح
سوول	تاڤگە
سوولین	ژێراو
سووند	سوێند ، سویند،قەسەم
سووندە	سووندە
سووهتن	سووتان
سووهتن	سووتان ، شەوتین ، سووتن
سوپیار	بەرزایی نێوان شاخەکان
سویتە	لەمپەر، پەرژینی کەوپەڕ ، جۆرە داوێکە بۆ راوکردنی کەو
سویچ	سووچ
سویراڤگەه	داشۆرگە
سویلاڤ	تاڤگە
سویلاڤ	تاڤگە
سویلاڤك	قەڵبەزە
سویند	سوێند
سوی	قەراغ ، لا
سوی	لا ، کەنار ، رەخ ، ئال
سویدار	گۆشەدار،زاویەدار
سۆچ	تاوان
سۆچدار	تاوانبار
سوحبەتچی	نوکتە بێژ،سوحبەتکەر

سوحبەت	نوکتە
سۆراتی	سوورایی
سۆران	دیانا، ناوچەیەکە لە سنووری پارێزگای هەولێر
سۆرانی	خەڵکی دەڤەری هەولێر و دەووروبەری ، سنووری میرنشینی رواندز
سۆراڤ	سووراو ، دەرمانی سور بۆ خۆ جوانکردن
سۆراڤك	سۆراو
سۆربۆز	نێوان رەنگی سۆرو سپی
سۆرسۆرك	سورێنچك
سۆرك	سورێژە
سۆرکرن	بەڕەنگی سۆر رەنگاندن
سۆرکرن	سۆرکردنەوە
سۆریا	وڵاتی سۆریا، شام
سۆریاز	جۆرە گیایەکی کێوی یە ، تامی خۆشە
سۆری	سوورایی ، سۆراتی
سۆز	پەیمان ، بەلێن
سۆز	میهرەبانی ، دلۆڤانی
سۆزان	سووتان،ناوی ئافرەتانە
سۆزانی	ژنی بێ شەرم
سۆزدار	خاوەن بەڵێن،بەڵێن پارێز
سۆزدار	میهرەبان،دلۆڤان،بەبەزەیی
سۆزداری	سۆز ئامێز ، بەزەیی ، میهرەبانی،بەلێنپارێز
سۆزنامە	بەلێن نامە،تەعەهود
سۆژ	سۆز ، میهرەبانی
سۆژان	سۆتان ، سووتان

سۆسك	سۆسكه
سۆڤار	سوار ، سیار
سۆل	پێڵاو ، كه‌وش
سۆلبه‌ند	قه‌یتان ، به‌نی كه‌وش
سۆلبه‌ند	پێڵاو دۆز ، پینه‌دۆز،پێلاڤ به‌ند
سۆلك	پێڵاو
سۆلین	خونچه ، غونچه ، بشكۆژ
سۆلین	شوێنی خۆراكی سه‌گ
سۆلینه	ئاوه‌ڕۆ
سۆم	سمی چوارپێ
سه	سه‌گ
سه‌باره‌ت	ده‌رباره‌ی
سه‌باب	سه‌گباب (جنێوه)
سه‌بیل	ئاوی خێر ، خێر ، خۆڕایی
سه‌پان	ره‌نجبه‌ری ئاغا كه له‌پێنج به‌ش به‌شێك وه‌رده‌گرێ
سه‌پاندن	داسه‌پاندن ، به‌ملداهێنان
سه‌پانی	كاری سه‌پان
سه‌پان	وه‌رزێر
سه‌تمین	ساتمه ، ته‌رپلین ، هه‌لنگفتن
سه‌ح	ته‌ماشا
سه‌حكرن	ته‌ماشاكردن ، روانین
سه‌حوسوی	هه‌واڵ ، ده‌نگ و باس
سه‌حه‌ت خۆش	ئافه‌رین
سه‌حه‌ت خۆش	پڕخور ، خورا ، زۆرخور

سەحەت خۆشی	ئارەزوو کردنی خواردن، زۆرخوری
سەحەت نەخۆشی	ئارەزوو نە کردنی خواردن
سەخبێر	چاودێر
سەختە	ساختە ، قەڵپ
سەختەچی	ساختەچی ، هەڵخەلەتێن ، تەزویرچی
سەخمەراتی	لەپێناو ، پێخامەت
سەخەر	ئابڕوو
سەخەربرن	ئابڕوو بردن
سەخی	بەخشندە ، مەردانە ، ناندە
سەخیاتی	بەخشندەیی،مەردایەتی
سەدانی	جۆرە ترێیەکە
سەدەم	هۆکار ، فاکتەر ، ئەگەر ، بناسە
سەدەمە	زیان
سەر	قەپاغ
سەر	کەللەی سەر
سەر	کەژ
سەرادان	سەر لێدان ، بەسەرکردنەوە ، هاموشۆکردن
سەراکرن	پشتیوانی کردن لەشەڕدا
سەراڤ	لەسەر کانی ئاو
سەراست	تەواو
سەراك	گەورەی هۆز و پێشەوایان،کوێخا
سەرئێخستن	بردنە سەر
سەرئێخستن	بەئاوات گەیاندن
سەربار	باری زیادە لەسەر پشت دانان

سەربادان	سەر سوڕاندن
سەربادان	سەرپێچیکردن
سەربان	دیوی دەرەوەی سەرپۆشی خانوو
سەربلندی	شانازی
سەربۆر	بەسەرهات
سەربەردایی	ئەو کەسەی بیٚ پرس کاری خوی دەکات ، بەرەڵلا
سەربەست	ئازاد ، سەربەخۆ
سەربارك	زیادە بار ، زێدەبار
سەربۆری	بەسەرهات ، پەند ، ئامۆژگاری
سەربهورد	سەرگوزەشتە ، بەسەرهات
سەربڕ	قەساب ، سەر ژێکەر
سەربڕخانە	قەسابخانە،شوێنی سەربڕین
سەربسەر	یەکسان ، بەرامبەر ، سەربەسەر
سەربسەری	سەربەسەر
سەربەردای	سەرکراوە ، سەروالاّ
سەربەردای	بەرەڵلا
سەربگێڕ	هەڵسوڕێنەر ، سەرپەرشت،سەمیان
سەرپان	سەر بەرین
سەرپان	جنێوێکە
سەرپشکبوون	بڕوانە : سەرپشکی
سەرپشکی	ئازاد لەهەڵبژاردنی شتێك
سەرپیل	شان ، سەر مل
سەرپیٚ	کاتی،دەمکی
سەرپێهاتن	بەسەرهاتن ، لێقەومان

سەرپێهاتی	سەربۆر، بەسەرهات
سەرپی	کاتی ، دەمکی
سەرپیاکەفتن	بەسەر پێ کەوتن ، توانای رۆیشتن هەبوون
سەرپشك	خاوەن ئەختیار
سەرپەرشت	سەرپەرشت ، بەخێوکەر ، سەخبێر
سەرپلکی	خودکار
سەرتژی	پڕ
سەرتراش	سەرتاش ، ئارایشگەر
سەرتراشکار	سەرتاش ، ئارایشگەر
سەرتراشکاری	کاری سەرتاشین ، سەرتاشی ، ئارایشگەری
سەرتوی	سەرتوو ، قەیماغ ، سەرتوێژ
سەرتویك	بڕوانە سەرتوی
سەرتیژ	نوکتیژ
سەرتێشت	تاشت ، نانی بەیانی
سەرت	سەڵت ، زگورد
سەرجانك	سەرچاوە ، ژێدەر ، چاڤکانی
سەرچمك	سەرچۆپی
سەرچۆك	کەشکە ئەژنۆ
سەرچەماندن	تەسلیم بوون ، کڕنوش بردن
سەرچچك	سەرگۆی مەمك
سەر چەمیای	سەرشۆڕ، سەرنەڤی
سەرچەمین	سەرچەمیای
سەرچەمك	بڕوانە : سەرچمك
سەرچاڤك	سەرچاوە ، ژێدەر ، چاڤکانی

سەرچی	وشەی پرسە ، واتە لەبەرچی ؟
سەرحۆچ	سەر رووتاوە ، ئەسلەع
سەرخان	باڵەخان
سەرخۆ	ئارام
سەرخۆ	سەربەخۆ
سەرخۆبوون	سەربەخۆیی
سەرخۆچوون	بێهۆش بوون
سەرخۆچوون	لەخۆبایی بوون ، ئەحمەقی
سەرخۆش	مەست
سەرخۆڤەهاتن	وەخۆهاتنەوە
سەرخۆڤەبرن	خۆ بەخاوەن زانین ، لەسەرخۆ حیسابکردن
سەرخۆڤەنەبرن	خۆ لەگێڵی دان
سەرداڤ	سارداو
سەرداڤ	سەرەداو
سەردان	سەرلێدان ، زیارەت کردن
سەردەم	کات ، رۆژگار
سەردەڤ	زارەکی
سەردەڤك	لغاو ، هەوسار ، هەڤسار
سەردەر	لێواو لێو ، پڕ
سەردابەری	چەواشەکاری
سەرداڤ	سەرەداو
سەرداڤ	ژێر زەمین ، سارداو
سەردابەر	هەڵخەلەتێن ، چەواشەکار ، خاپینۆك ، فریودەر، لە خشتەبەر،چاوبەستکار

سەردابرن	هەڵخەلەتاندن،چەواشەکردن،خاپاندن،لە خشتەبردن
سەردابری	فریودراو ، هەڵخەلەتێندراو
سەردانەبرن	پێنەهێلان ، تۆلە لێکردنەوە،حەیفا خۆ ستاندن
سەردانەبەر	خۆبەقوربانکردن
سەرپێداچوون	لە ریێ لادان ، گومڕا بوون
سەڕاد	سەرەد ، لە بێژینگ گەورەترە
سەرزڤڕاندن	سەربادان
سەرزڤڕین	سەرسوڕان
سەرژنوی	سەرلەنوێ
سەرسال	سەری ساڵ
سەرستویر	سەرئەستور ، سەرگەورە
سەرسپی	پیاوی ئەختیار و بەتەمەن
سەرسەرا	لەسەرسەر
سەرسەری	خۆڕی ، شەلاتی ، لات
سەرسم	سەری پێلاو
سەرسار	کەمتەرخەم ، خەمسارد
سەرفراز	سەربەست ، ئازادی ، رزگار ، سەربەخۆ
سەرفەراز	سەربەرز،سەربلند
سەرڤە	لای سەروە
سەرڤە	روکەش
سەرکەتن	بەرەو ئەوراز چوون ، بردنەوە
سەرکەفتن	سەرکەوتن ، بردنەوە
سەرکەند	لێواری چاڵ
سەرکەندال	ئەوراز، بەرزایی

سەرکێش	پێشڕەو، سەرکردە ، پێشەنگ
سەرکێشان	روانین بەدزیەوە ، سیخوڕ ، جاسوس
سەرکارڤان	پێشڕەو ، پێشەنگ،رێنیشاندەری کاروان
سەرکۆل	سەرکۆت ، سەرڕووت
سەرگۆری	قوربان
سەرگەڤار	سەرەك خێزان
سەرگێرە	گای پێشەوە لەگێرە کردندا
سەرگێ	لای سەرەوە
سەرگندان	سەرگەردان ، بێ رێ
سەرگرتن	گەیشتنە ئەنجام
سەرگێڕ	هەڵسوڕێنەر ، سەرپەرشت
سەرگرتی	قەپات
سەرلێڤ	زارەکی
سەرلڤاندن	جوڵاندنی سەر
سەرمامۆستا	بەرێوەبەری قوتابخانە
سەرمژانە	دارێکی کورتە لەنێوان نیرو ئاموردا
سەرمژانك	سەرمژانە
سەرمیان	سەرۆك ، سەرپەرشت
سەرمیانی	سەرۆکی ، سەرپەرشتی
سەرنڤیس	چارەنووس
سەرنڤیسکار	سەرنووسەر
سەرنڤیسی	سەرژمێری
سەرنەرم	گوێڕایەڵ،گوهدار، بنئەمر
سەرنشیڤ	لێژ، سەرنشێو، سەر بەرەخوارەوە

سەرنشیڤ	سەرشۆڕ
سەرنشیڤ	لێژ
سەرنشیڤی	لێژی
سەرنەگرتی	والآ ، کراوە
سەرنەگرتن	رێکنەکەوتن ، بە ئەنجام نەگەیشتن
سەرهشکی	کەللەڕەقی
سەرهات	بەسەرهات
سەرهاتی	بەسەرهاتوو
سەرهۆستا	سەروەستا
سەرهۆستایی	سەرپەرشتیکردنی وەستاکان
سەرهەلدان	راپەڕین
سەرهژمار	سەر ژمێری ، ئامار
سەرهژمێری	سەر ژمێری ، ئامار
سەرهندێڕا	لەگەڵ ئەوەش ، سەرەڕای
سەرهەڤیڕك	هەویرپۆش
سەرهەژاندن	بڕوانە سەر لڤاندن
سەرهەڤی	رێکوپێکی ، چوستی
سەرهەڤی	سەرهەویَ
سەرهەڤسار	لّغاو،لغاف
سەروا	قافیە
سەرواز	خاوەن زەین
سەروبن	ژێر و ژۆر
سەروبەر	تەواو،رێك،تەکۆز
سەروبەر	بارودۆخ،کاودان،دەست ودار

سەروپاچك	كەلەپاچە، پەل و سەری ئاژەڵی سەر بڕاو
سەرو پێ	سەر و پا ، كەلەپاچە
سەروەر	سەردار، سەرۆك
سەروبەر	رواڵەت ، رووخسار
سەروبەری	رێكوپێكی، رێكی،تەكۆزی
سەروەر	شكۆدار ، شكۆمەند
سەروەری	شكۆمەندی
سەروبنكرن	وەرگێڕان
سەروبەركرن	رێكوپێك كردن
سەرۆكانی	سەروچاوە ، ژێدەر،چاڤكانی
سەرەت	بێژنگی كۆن گەورە
سەرە خۆر	سەرخۆر ، بێغەوەر ، شوم
سەرەدەر	هەڵسوكەوت ، مامەڵ ، رەفتار
سەرەدەری	هەڵسوكەوتكردن ، مامەڵەكردن
سەرەژن	ژنی ماڵداری كارامە ، ژنی لێهاتوو
سەرەژێر	بەرەو خوار
سەرەڤراز	بەرەو بڵندایی ، ئەڤرازی،سەربەرز
سەرەك	لایەك
سەرەد	بێژینگی كون گەورە
سەرەكانی	سەرچاوە ، سەروچاوە ، چاڤكانی ، ژێدەر ، چاوگ
سەرەشڤان	سەرپەرشتكاری بێریوانەكان
سەرێكڤەنان	جێ بەجێكردن
سەری	لەسەرێ
سەر بلند	سەربەرز ، سەرفراز

سەر بەتال	دەفری بێ سەرپۆش
سەربخۆ	سەر بەخۆ ، سەربەست ، ئازاد
سەربەرەژۆر	هەورازی
سەر پشککرن	خاوەن ئەختیار ، ئازاد لە بڕیاردان
سەر پەرست	سەر پەرشت ، بەڕێوەبەر
سەرتبلك	سەری پەنجە
سەر رویت	سەرلووس ، ئەسلەع
سەرڕەش	ژنی بێ دەستەڵات و نەدار
سەرراستکرن	تەلاّقدان ، بەردان
سەر ژنك	ئەو پیاوەی دەست لەکاری ژنان وەردەدات ، ژنانی
سەرژنکانی	سەر ژنك ، ژنانی
سەر سڤك	کەم ئەرك
سەرسڤکی	کەم ئەرکی
سەر سم	رەتی یەکسم
سەر سەری	خوێڕی (جنێوە)
سەرشکاندن	سەرشکێنان، کردنەوەی سەری هەر شتێکی داخراو
سەرشکەستن	سەرشکان
سەر شکەستی	سەر شکاو ، شەرمەزار
سەرشۆڕ	شەرمەزار ، خەجاڵەت
سەرشۆڕی	شەرمەزاری،خەجالەتی،سەرچەماندن
سەرشۆك	گەرماو ، جێگای خۆشتن
سەرفراز	سەربەرز
سەرکار	سەرپەرشتیاری کار،سەرکارگەر
سەر کۆل	سەرقۆت ، هیچی لەسەر نەکردبێ

سەر کەتن	سەرکەوتن
سەر بگێڕ	هەڵسوڕێنەری خێزان
سەر لەپك	سەری دەستانە
سەر نڤیسار	سەر نووسەر
سەرنخوین	سەرنخون،لەناوچوو
سەرهشك	کەللە رەق ، سەر وشك
سەر ب سەری	یەکسان ، وەك یەکی
سەر راستکرن	بەردان ، سێ بەسێ تەلاقدانی ژن
سەر ب سەر بوون	یەکسانبوون
سەردەڤ	زارەکی
سەردەڤکی	سەر زارەکی
سەفتاندن	لەسەریەکدانان
سەفتە	لەسەریەك دانان
سەفتاندن	لەسەر یەکدانان
سەفتکرن	لەسەر یەکدانان
سەفتین	کەلەکە بوون
سەفیلە	کەم ئەقل ، گەمشۆ
سەڤا	هۆکار ، فاکتەر
سەڤی	سەبەتەی قووڵی لاپان ، میوەی تێ دەکەن
سەقا	کەش
سەقاڤی	ئاوگێڕ
سەقاناس	کەشناس ، کەشزان
سەقاناسی	کەشناسی ، کەشزانی
سەقەم	زۆر سەرماو سڕ ، سەرماو سۆڵە

سەکتین	تۆپین ، مرداربوونی ولاّغ و سەگ و پشیلە
سەکنی	راوەستا
سەکنین	راوەستان
سەکناندن	نیشتە جێکردن
سەکناندن	راوەستاندن ، راگرتن
سەگاڤێ	زۆر نەماوە
سەگاڤ	سەگی ئاوی
سەگڤان	نێچیروان ، راوچی
سەگڤانی	راوچییەتی ، کاری راو
سەگلاڤی	ئەسپێکی غارانێ کردنە ، رەنگی ڕەشە
سەلا	لەسەرێ
سەلال	هەوراز ، سەرەوە
سەلخاندن	کونکردن ، شەقکردن ، بریندار کردن
سەلك	سەبەتە
سەلمین	سەلماندن
سەلیك	رەوڕەوە
سەلیلانك	پێچۆلك
سەماخ	خوراگری
سەمبۆل	سێمبول ، هێما ، نیشانە
سەمت	لا ، تەنیشت
سەمت	رەوت
سەمت	ئاراستە
سەمیان	خاوەن ، سەرپەرشت
سەنا	سانا
سەناهی	ئاسان، هێسان، سانا

سەنتەنەت	شکۆمەندی ، دەستهەلآت
سەنت	لا ، تەنیشت
سەنتەنەت	دارایی و ماڵ ، سامانێکی زۆر
سەندن	ئەستاندن
سەندەل	پێلاو ، سۆل
سەنگ	قورسایی ، گرانی
سەنگاندن	پێوان ، هەنگاندن
سەنگاندن	هەڵسەنگاندن ، خەملاندن
سەنگاتی	قورسایی
سەنگۆرە	جۆرە دەرزیەکی درێژە گۆرەوی پێدەکەن
سەنگین	قورس،گران
سەنگینی	قورسایی،گرانی
سەنگدان	هەڵسەنگدان
سەنگول	سەگی زەبەڵلاح
سەنمناندن	پیس کردن
سەنەم	بت ،پەرستراوی بێ گیان
سەنی و بەنی	فرت و فێڵ ، فێڵبازی
سەنی و مەنی	فرت و فێڵ ، تەڵەکەبازی
سەهم	سام
سەهم	سوڕمان
سەهمدار	بە سام وهەیبەت
سەهمگرتی	سەرسوڕمان
سەودا	واز ، زەین ، هۆش
سەودا	مامەڵە لەکڕین و فرۆشتندا
سەودا سەر	ئەویندار

سەوك	كولێرە،جۆرە نانێكە
سەولاندن	خاوێنكردنەوەی گەنم لەبەردو گیاو گوڵ
سەیاڤ	سەگلاو ، سەگی ئاوی
سەیدا	مامۆستا ، فێركار،هیڤان
سەیدك	راوچی
سەیدەڤان	راوچی ، نێچیروان
سەیدەڤانی	راوچییەتی ، كاری راو كردن
سەیران	سیاحەت
سەیرانی	سەیرانچی، سەیرانكەر
سەیربەند	جادووگەر
سەیرانچی	گەڕیدە ، گەشتچی
سەیس	گیسكی یەك ساڵە
سەیس	پاسەوان
سەیسان	دەرگەوان
سەیڤان	راوكەر
سەیڤان	كەپر ، چەتر
سەیڤان	راوچی
سەیوان	چەتر
سیار	سوار
سیار	ئامادە
سیار كرن	ئامادە كردنی تفەنگ بۆ هاویشتن
سیارزیخ	سوارچاك
سیارزیخی	سوارچاكی
سیارانێ	كێبڕكێی ئەسپ سواری
سیپ	چالاك ، ئازا

سیپەڵ	پێل ، شەپۆل
سیپەڵ	جەرگی سپی ، سی
سیپەلك	سی
سیپەل	تاڤگە ، ئاو شارە ، سولاڤ ، سیلاڤ
سیپە	تاڤگە ، سویلاڤ
سیپە	هەڕەتی لاوی
سیتاڤك	تاڤگە
سیتاڤك	سێبەری مرۆڤ
سیتافك	شەبەنگ ، پەلکەزێڕینە
سیتال	بڕوانە فەلیتە
سیتڤان	سیتۆ
سیتل	سەتڵ
سیتۆ	راوکەر
سیتە	تەپکەی راوی کەو
سیچ	تاوان
سیچبار	تاوانبار
سیچباربوون	تاوانبار بوون
سیچدار	تاوانبار
سیخار	خۆسار ، زوقم
سیخوڕ	جاسووس
سیراڤ	ئاوی سوێر
سیرك	سیری کێوی یا شاخی

سیرمە	ئامرازی پاك كردنوەی دەفرو ئامان
سیرمە	سیم ، تێل
سیرمۆك	سیرك
سیس	ژاكاو
سیسان	كازێوە ، ئەلند
سیڤان	چەتر،سەیوان،شەمسی
سیڤلە	مشكەكێوی
سیك	بازاڕ
سیكار	چەقۆ، ساتوور
سیكوت	دارێكە سیری پێ دەكوتن
سیلاقە	ئەو دڵۆپە ئاوانەی لەبەرسەرما دەبن بەسەهۆڵ
سیلاخ	لم ، رەمل ، خیز ، زەوی بەراو
سیلخان	لم ، رەمل ، خیز ، زەوی بەراو
سیلە	قەلبەزە
سیلەچوون	لووس بوون ، ئەحمەقی
سیلە	لووس
سیلەچوون	لووس بوون
سیمڕ	سیمرخ ، باڵندەیێكی ئەفسانەیی یە
سیناهی	كەمێك لە روناكی چاو
سیناهی	شەبەنگ
سینگانێ	ركابەری ، ململانێ ، ناكۆكی
سیهوان	سێبەر

سیه	لوس
سێئێك	سێیەك
سێبەر	بریتیە لەسێ تەلاقەی ژن
سێبەر	هەرشتێك لەسالێكدا سێ جار بەربگرێ
سێبەلگ	سێپەڕە
سێپێ	سێپا
سێپێ	جۆرە شاهیێکە ، هەڵپەڕکێی سێ پێیی
سێپێك	سێدارە ، قنارە
سێتاڤ	تارمایی ، سایەی مرۆڤ لەبەر خۆر
سێتاڤ	هەتاو
سێدەری	ژووری سێ دەرگەیی
سێرك	سێرە
سێربەند	جادووگەر
سێرەڤان	سێرەگر ، دیدەبین ، سێرە خۆش
سێران	سەیران
سێركار	نیشانەگر
سێركاری	نیشانەگری
سێركەر	جادووگەر،خێڤزانك،سێربەند
سێركەری	جادووگەری،خێڤزانكی،سێربەندی
سێریج	سڕو سەرمایەکی لە رادەبەدەر
سێر یجخانە	سەردخانە
سێرگیڤخانە	زبلخانە

سێڤ	سێو
سێڤك	پەتاتە
سێك	سرکە
سێکوچك	سێپای ئاگر
سێکونج	سێگۆشە
سێکوژی	سێگۆشە
سێگاڤ	سێباز
سێل	ساج
سێنی	قاپ
سێنیك	سێنی
سێنیئالیس	چڵکاو خۆر ، کاسەلێس
سێهر	جادووگەری
سێهربەند	جادووگەر
سێوی	بێ دایك ، دایك مردوو
سێویخانە	هەتیوخانە ، شوێنی بەخێوکردنی منداڵانی بێ دایباب
سێ کوچك	سێ کوچکە
سی	قازی کێوی

ش

شا	شاد
شاباش	بەخشین ، بەخشش
شابك	چۆغەی رانك
شابوون	شادبوون
شابیتە	شەبەنگ ، سیناهی
شاپك	چۆخ
شاپە	رەنو ، کلّێلە ، رەنی ، ئاشویت
شاپەریك	پەپوولە،پەلاتینك
شاپە	ئافات ، بەلاّ
شات	شوبات
شات	پەنجەی شایەتمان
شات	خوارو خێچ
شاتی	خواروخێچی
شاخ	شاخی بزن
شاخ	چیا،چەل،شکێڕ

شاخڕەنی	ركابەری
شادە	شادمانی هێنان
شاخك	مەزار
شاخك	شاخ
شاراندن	گەرمكردن
شارستێن	كۆڵەگەی پتەو، شا كۆڵەگە
شارەزا	بەڵەد ، بەڕێگەزان ، پسپۆر
شارەزایی	پسپۆری
شارەزاتی	كارامەیی
شاریان	گەرمداهاتوو ، زیاد گەرمبوون
شاش	هەڵە ، چەوت ، خەلەت،ناراست
شاش	نەزان
شاش	عەمامە
شاشخاپێن	ئەوەی بە هۆی عەمامەی خۆیەوە خەڵك فریو دەدات
شاشك	سەرپێچی پیاو
شاشكرن	فریودان ،هەڵخەلەتاندن،چەواشەكردن،سەردابرن
شاشك	جامانە ، كەشیدە، جەمەدانی ، مێزەر
شاشی	نەزانی ، هەڵەیی
شاڤێر	دەمپیس ، جنێوبێژ
شاك	لق، چڵ ، تا ، چەق
شاگرد	قوتابی ، بەردەستی وەستا
شال	دانك
شالك	جۆرە عەبایێكی تەنكە
شالیل	بولبولی مێینە ، شالوول

شان	زیپکەی دەم و چاو
شان	شانەی مێش هەنگوین
شاندن	ناردن ، ڕەوانەکردن ، هەناردن
شاندی	ڕەوانە کراو
شاند	نارد ، وەفد ، نێردە
شانس	بەخت ، ئێقبال
شانیك	بەڵگە
شانی	نیشاندان (ڕێکێ شانی ئاری بدە)
شاهرستانی	شارستانی
شاهڕێ	شاڕێگە ، ڕێگای سەرەکی
شاهڕەه	شاڕەگ
شاهی	شایی
شاهی	جەژن
شاینکی	شاگەشکە
شایینکی بوون	شاگەشکەبوون
شپك	دەنگی تنۆکی باران بە لێزمە
شپنەکرن	تەختکردن ، ڕاستکردن
شپنە	تەخت ، ڕاست
شپەشپ	خشەخش
شپی باران	لێزمە باران
شت	ڕاست و ڕاست تەماشای شوێنێك کردن ـ (من شت و شت مێزەکر)
شت	لە پێوە وەستاو
شتانێ	سنجوق بازی
شتانێ	گەمەیەکی منداڵانە

شتل	شەتڵ
شتلاندن	کرداری چاندنی نەمام
شتلگەھ	نەمامگە
شتن	شووشتن
شتین	ئەوەی راست و راست دەڕوانێتەکاروباری خەڵك
شتی	وەکو ، چەشنی ، مینا، بینا، وەك
شتی	شمتی ، شوتی ، زەبەش
شت و شت	راست و راست ، راستەوخۆ
شختە	سەرمای پایز
شداند	پتەوکرد،توندبەستیەوە
شداندن	توندوپتەوکردن
شدیای	پتەو کراو ، توندکراو
شدیان	توند بوون ، پتەوبوون
شڕ	ژنی دوو گیان
شڕ	بێ چارە ، نەدار ، هەژار
شڕ	لاواز
شڕی	ژنی دووگیان،حەملدار،ئاڤسی
شڕی	لاوازی،نەداری،بێچارەیی،
شڕێن	شڕ شڕ
شڕشڕ	دەنگی هاتنی ئاو لە بەزارییەوە
شرۆڤە	شیکردنەوە ، لێکدانەوە ، راڤە
شرۆڤەکەر	لێکدەرەوە ، راڤەکەر
شرۆڤە	روونکردنەوە
شرۆڤان	شیتەڵکار

شریقه	دەرزی
شریقێن	گرماندن
شریك	هاوڕێ ، دۆست
شرین	شیرین
شریناهی	شیرینی
شرینکار	کارجوان ، کاربەجێ
شست	خاو ، سست
شستکرن	خاوکردن ، سستکردن
ششت	شووشتی
ششتاندن	شووشتن
ششتن	شتن
شفتی	شوتی ، زەبەش
شڤ	شوول
شڤاڕێ	تەنگە ڕێگا ، ڕێگەی باریك
شڤان	شوان
شڤر	جۆرێ کەڵە کێوی
شڤشینك	جۆرە دارێکە
شڤەڕێ	رێی بچکۆلە
شڤیله	تەنگە ڕێگا
شق	داری باریکی درێژ و تەڕ
شقام	زلله ، شەقە
شقلەشکاندن	تانەوناتوره لێدان
شك	گومان،رارایی، دوودڵی
شکاك	هۆزێکی کوردە

شکاندن	بەزاندن
شکاندن	لەت لەتکردن
شکبڕن	گومانبردن
شکبڕی	گومانبردوو
شکبەر	گومانبەر
شکبەری	گومانبەری
شکدار	بەگومان ، دوودل
شککەر	بڕوانە شکبەر
شککەری	گۆمانبەی
شکوڕین	خەندە ، زەردەخەندە
شکەستە	دۆڕاو
شکەستی	لەتبوو
شکەست	شکست
شکەستن	شکان
شکەفت	ئەشکەوت
شکەڤ	ئەو دەفرەی هەویری لەناوی دەشێلن
شکەڤا	هەویری هێشتان تڕش نەبوو
شکەڤك	تەشتی دارین
شکەلك	ئێسکی کەللەی سەر
شکەلك سەر	کەللەڕەق ، مەژی هشك
شکێڕ	کەلێنە بەردی فرەوان لە کێو
شکێنا	شکاندی
شکێنان	شکاندن
شکێناندن	شکاندن

شکێناندی	شکاندی
شکێنەر	شکێنەر
شلاتی	بڕوانە خۆڕی
شلبوون	سستبوون
شلپاندن	شەپرزەکردن
شلپین	شەپرزە بوون
شلتە	شەلتە
شلق	تەکان ، راهەژان ، شلقە
شلقاندن	راهەژاندن
شلقیان	راهژان
شلك	نازك و تەڕ
شلك	نەرم و شل
شلۆخە	بەندی کالە ، قەیتان
شلۆڤە	بارینی بەفرو باران پێکەوەو بەگوڕ
شلۆڤە	شیکار
شلۆڤەکاری	شیکاری
شلە	شەل ، قۆپ ، لەنگەر
شلە ساڤار	شلە ساوار
شل	خاو ، سست
شل	تەڕ
شل	سەقەت ، لنگەر
شلبوون	سستبوون
شلبوون	روونبوون
شڵخە	پورەی مێش هەنگوین

شلی	روونی ، سستی
شلی	سەقەتی ، لەنگەری ، قۆپی
شلین	شەلین ، لەنگین
شلێر	گوڵی شلێر
شل و مل	جوانی لەشی نەرم و نیان
شما	شەما
شماروون	دەرمانێکە لە روون و شەما دروست دەکرێت
شمتی	شوتی ، شفتی
شمقەل	لەدەستەوە هەتا مل
شمك	سۆل ، پێڵاو ، نەعل
شنگری	سۆرکراوە بەهۆی ئاگر
شنگرین	سۆرکردنەوە
شه	شێ
شهپیڤ	شێ پێو
شوریماتی	شومی
شوغل	کار
شونوار	شوێنەوار
شوور	شوورە
شوور	شمشێر ، شیر
شوول	کار ، ئیش
شوون	شوێن ، جێگا ، جه ، شوین
شوونەوار	شوێنەوار

شویتك	پشت بێن ، شۆتك ، كەمەربەند
شویرهە	شوورە ، گڤاندە
شویژن	سوژن ، دەرزی گەورە
شویكرن	شوكردن ، بەمێردچوون
شوین	شوێن
شوینك	داری پەستنەوەی سواندەی خانوو
شوینكەفتن	وەدووكەوتن ، رێچكەی كەسێك گرتن
شوینكار	بریكار ، جێگر
شوینگر	جێگر ، بریكار
شوینكاری	بریكاری ، جێگری
شوینبەزر	بێسەروشوێن ، نادیار
شوینبەزری	شوێنبەرزیی ، بێ سەرشوێن بوون
شوێلی	لێڵ
شۆپكرن	كارتێكردن
شۆخ	جوان و رێكوپێك ، كەشخە ، قەشەنگ
شۆر	سوێر ، بەخوێ
شۆراڤ	ئاوی تێكەڵ بەخوێ
شۆربوون	سوێر بوون
شۆڕ	نەوی ، داهێلڕاو
شۆڕبوون	داهاتن ، شۆڕ بوونەوە
شۆركرن	سوێركردن
شۆژن	سوژن ، دەرزی گەورە

شۆڤ	شۆ ، زەوی کێڵدراو، وەرد
شۆك	نێك
شۆك	چەنگاڵی راوە ماسی،نێك
شۆل	کار ، ئیش
شۆلپێ	کاربەدەست ، بەرپرس
شە	شانە
شەب	زاخ
شەبکین	گرژبوون و رەقبوونی ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ بەهۆی سەرماوە
شەبلە بان	گیاندارێکی ئەفسانەیی یە منداڵی پێ دەترسێنن
شەبەق	رۆشنایی ئاسۆ
شەبیك	ئەو دارەی ولاَغی پێ لێدە خوڕن
شەپال	جوانی دڵبەر و خوێن شیرین
شەپڕەپ	لەنگی
شەپك	چۆغەڵ
شەپل	شەپرزە ، شڵەژاو
شەپلی	شەپرزەیی ، شڵەژان
شەپلییان	شڵەژان ، شەپرزەبوون
شەپلاندن	ئاڵۆزکردن
شەپۆشۆڕ	نارێك
شەپۆشۆڕی	نارێکوپێکی
شەت	خوار ، لار،خێچ
شەتەڕ	شێدار،هەرشتێك مەیلەو تەڕبێت

شەتلەهوڕ	سەر بەهەوا ، دەبەنگ
شەحت	ئیفلیج
شەحتبوون	ئیفلیج بوون
شەدە	سەرپێچی بە ریشال
شەدە	هەرشتێکی بەستراو وەك شەدەی پارە
شەربیك	لیوان ، گلاس ، پەرداغ ، پیاڵە
شەرتانێ	شەرتانە ، مەرج کردن
شەڕ	جەنگ
شەڕانی	ئاژاوەگێڕ ، شەڕکەر
شەڕاب	مەی ، بادە
شەڕاب	شروب
شەڕۆك	جەنگخواز، شەڕەنگێز
شەڕۆکی	جەنگخوازی، شەڕەنگێزی
شەڕڤان	جەنگاوەر، جەنگی
شەڕبۆك	پەرداغ ، لیوان ، گلاس
شەڕگەه	ناوەند ، مەڵبەند
شەڕگەهی	ناوەندی
شەڕگەه	گۆڕەپانی جەنگ
شەڕۆ	بەمرۆڤی ئاژاوەچی و شەڕکەر دەڵێن، شەڕەنگێز
شەڕەجڤین	شەڕە جنێو
شەڕ هەلکەر	فتنەچی
شەڕبەس	ئاگربەس

شەڕیدە	شەڕۆك ، جەنگی
شەرم	شوورەیی
شەرمینی	شەرمنی
شەرمین	شەرمن
شەرمینۆك	گوڵێکی زۆر جوانە چەندین رەنگە
شەرمزار کرن	ریسواکردن
شەر ژێکرن	سەر بڕین
شەشخان	جۆرە چەکێکە
شەعمۆز	بڕوانە:شەمبۆز
شەعمۆزی	شەمبۆزی
شەفتاری	شەوی تاریك
شەفر	چەقۆی گەورە ، ساتۆر ، سیکارد
شەڤ	شەو
شەڤارەش	شەوی تاریك، تاریکەشەو
شەڤانە	شەوانە، بەشەو
شەڤبشکڤ	بڕوانە: شەڤبشکڤیك
شەڤبشکڤیك	ئەو گوڵەی بەشەو گوڵ دەکات و بەڕۆژ دەپوکێتەوە
شەڤتاری	شەوی تاریك
شەڤچرا	چرای شەو
شەڤخشك	کالیار ، تەرۆزی گەورەی گەیو
شەڤدەر	ئەوەی بەشەو لە چۆڵەوانی دەمێنێتەوە
شەڤڕەش	تاریکە شەو

شەڤڕەڤینك	شەمشەمەكوێرە
شەڤكۆر	كەسێ كە بە شەو نابینێ ، شەوكوێر
شەڤكار	كارگەری شەو ، شەوكار
شەڤكاری	شەوكاری
شەڤگەڕ	ئێشكچی شەوانە ، بریتیە لە پیاوی ئازاو چاونەترس
شەڤگێڕ	شەوگەڕ ، ئەوەی بەشەو دەگەڕێت
شەڤگەڕ	ئەوەی بەشەو دەسوڕێتەوە
شەڤەنگ	خەیاڵ، ئەندێشە ، ئاشۆپ
شەڤین	لەوەڕاندنی مەڕومالاّت بەشەو
شەڤی	چێشتی شەو كە بۆ ڕۆژ مابێتەوە
شەڤی	بەشەو
شەڤبۆری	شەو رابواردن
شەق	كەرت ، لەت
شەق	زللە،چەپیلە،سیلە،شەقە
شەقاندن	هەژاندن و تێكەڵكردن : (ڤی دوی بشەقینە)
شەقبۆن	شەقبردن ، دا تلّیشان ، لەبەر یەكچوون
شەقتاندن	لەتكردن
شەقتین	لەتبوون
شەقخارن	زللە لێدان
شەقبرن	درزتێكەوتن
شەقكرن	لەتكردن
شەقل	هێما ، چەڤەنگ ، نیشانە

شەقلك	دارێكی درێژە بۆ چنینی گوێز بەكاری دێنن
شەقلە	شەقلك
شەقلەكرن	لێدان
شەقڵ	مۆرك
شەقە	زللە
شەقەل	كۆمەڵە تەڕاشێك
شەقیكرن	ماندووكردن
شەقیان	پێكداكەوتنی دوولای تەڵەی راوچی : (تەلیامن شەقیا)
شەقیان	هەژان
شەقیاتی	هیلاكی ، ماندوو بوون ، شەكەتبوون
شەقی	ماندوو
شەقیبوون	شەكەت بوون ، ماندووبوون ، هیلاك بوون ، كسیرە بوون
شەك	بەرخی دو بەهار دیتو
شەكار	چیمەن ، مێرگ
شەكار	شانەكار ، ئەوەی خوری شانەدەكات
شەكال	پێڵاوی دێرین ، كلاش
شەكربار	شەكراوی ، شیرین
شەكرێڤ	قسەخۆش و گفت شیرین
شەكرۆك	شیرینی و شەكرۆكە
شەگال	فێڵباز ، گاڵتەچی ، تەڵەكەباز ، ساختەچی ، فێڵزان
شەگالی	فێڵبازی ، تەڵەكەبازی ، گاڵتەجاڕی
شەل	شەلوار

شەل	شل،لەنگەر
شەلاتی	خۆڕی ، ئەوەی چاوی لەناموسی خەلکە
شەلاندن	رووتکردنەوە ، (دزا ئەز شەلاندم)
شەلتە	لەقوماش دروستدەکرێت بۆ هەلگرتنی کەل و پەل
شەلتەڤان	برین پێچ ، پزیشکیار
شەلخە	پوورە هەنگ
شەلۆف	کەڵەبابی بچووک ، کەڵەشێری بچکۆلە
شەلۆ بەڵ	شەلوپەت
شەڵوار پیس	داوێن پیس ، زیناکەر
شەلییان	داکەندی جل و بەرگ
شەلاندی	رووتکراوە،چەککراو،شەلێندراو
شەلاندی	نەڕاپێچای
شەما	مۆم
شەمبەلیلك	شەمبەڵە
شەمبۆز	چەمووش ، زیاتر بۆ ولاَغی رام نەبوو بەکاردێت : (کەرێ منێ شەمبۆزە)
شەمتین	هەڵخلیسکان
شەمخین	گۆڕانی بۆنی خواردەمەنی لێنراو بەهۆی کات بەسەر چوونیەوە
شەمراندن	وازنان ، هێلان
شەملك	جاجم ، دووگورد
شەملیك	گیای شەمبەڵە
شەمی	رۆژی شەممە
شەنس	شانس ، بەخت ، ئێقبال

شەنگ	جوانکیلە ، قەشەنگ
شەنە	شەن ـ چاوا با دهێت وەسا بێدەرا خۆ شەنە دکەت(پ)
شەه	شانە
شەهباز	زیرەك و لێهاتوو
شەهپەڕ	شاباڵ
شەهتین	سیس هەڵگەڕان
شەهتین	بەرنەگرتن ، لەبار چوون
شەهتین	مردن ، لەناو چوون
شەهدەکی	گەواهی
شەهدە	شایەتمان
شەهدەئینان	شایەتمان هێنان
شەهدەدان	شایەتمان هێنان
شەهر	شار ، باژێڕ
شەهرستانی	شارستانی ، ژیاری، باژێڕڤانی
شەهرەزا	شارەزا ، پسپۆڕ
شەهرەوەری	بڕوانە باژێڕڤانی
شەهرڤانی	شارستانی
شەهرەزاد	کچی شار
شەهرەزایی	شارەزایی،پسپۆری
شەهزاد	شازاد ، ناوە بۆ کوڕ
شەهسوار	شاسوار ، سوارچاك
شەهکرن	شانەکردن

شەهکرن	شێکردن
شەهکرن	شانەکردنی سەر
شەهمێر	کەڵەمێرد
شەهمێر	پیاوی پیاو ، مەردە پیاو
شەهنازی	شانازی
شەهیانە	ئاهەنگ
شەواندن	سووتاندن
شەوات	سووتان
شەوتاندن	شەوتی
شەوتی	سووتاو
شەوتین	سووتان
شەوتاندن	سووتاندن
شەوشین	تەشویش ، خشەخش
شەوشاندن	تەشویش دروستکردن
شەوق	رووناکی
شەویلاك	شەویلاکە ، ئەم لاو ئەولای چەنە
شەوی	شەویلاگ
شیا	توانی ، کاری ، لە دەستیهات
شیار	وشیار ، هوشیار
شیان	توانین ، هێز ، لەدەست هاتن ، کارین ، پێچپێبوون
شیپ	تەوژم ، تەزوو
شیپ	ئاوی شلی بەهێزە لەڕژان و چوونیدا

شیپانه	قادرمه ، پلیکانه ، پێپکەکانی دەرگا
شیتك	پشت بەند ، شوتك ، پشت بێن، کەمەربێن
شیر	شمشیر
شیر	ئەوەی لەگوان و مەمك دەدۆشرێت
شیرحەلال	ئەمەکناس ، وەفادار
شیرحەلالی	وەفاداری ، ئەمەکناسی
شیرحەرام	بێ وەفا ، ئەمەکناس
شیرحەرامی	بێ وەفایی
شیردۆش	بڕوانە بێری
شیرڤەخارن	خواردنەوەی شیر
شیرڤەکرن	منداڵ لەشیر گرتنەوە
شیرەت	ئامۆژگاری ، پەند
شیرەتدار	راوێژکار ، شێورکار
شیرەتکار	راوێژکار، شێورکار
شیرەتکاری	راوێژکاری، شێورکاری
شیر برا	برای شیری
شیشلتەبوون	بەریز وەستان ، بەنۆرە ریز بوون
شیشەبەر	زیخ
شیشە	شوشە
شیڤ	شیو،جەمی خواردنی ئێواران
شیڤ	جۆگەی ئاو
شیڤك	شیوەڵە ، شیوو دۆڵی بچووك

شیڤمری	ئەو خۆراکەی بۆ خێری مردوو دەدرێتە خەڵك
شیڤەلۆك	جۆگەڵەی ئاو
شیڤ ئەینی	ئەو خۆراکەی کە لە شەوی هەینی دەدرێتە خەڵك
شیڤ خارن	خواردنی جەمی شەو
شیلان	جۆرێکە لە گوڵێکی دڕکاوی
شیلاڤ	ئاوی لێڵ
شین	شیوەن
شین	ڕەنگی سەوزی تۆخ
شین	شوێن
شیناتی	سەوزایی
شینبوون	ڕوانی گیا و دار
شینبوون	سەوزبوونی گیا و دار
شینبوونەڤە	شینبوونەوە ، دووبارە سەر هەڵدانەوە ، زیندووبوونەوە
شینك	ئەودارەی گلی سەربان پێ دەکوتن ، سوواندە کوت
شینە	ئامێرێکە لە کاتی جوتکردندا کەسێك لە سەری دادەنیشێت بۆ ئەوەی تۆوەکە تێکەڵ بە خۆڵبکرێت
شینەوار	شوێنەوار
شێت	شێت ، دین
شێتی	شێتاتی ، شێتی ، دیناتی،دێوانەیی
شێخەڵ	شەخەڵ
شێرەژن	ژنی ئازاو چاونەترس
شێرە مێر	دلێر ، چاونەترس
شێرەڤان	شێرەوان ، بەخێوکەری شێر
شێڤ	شەو

شێل و بێل	ئاڵۆز ، نارێك
شێل و بێلی	بەرەڵلایی ، بێ سەروبەری
شێلان	تێکەڵکردن
شێلی	لێڵ
شێم	دەتوانم ، پێم دەکرێت ـ (ئەز دێ شێم ل وانێن خۆ سەرکەڤم)
شێن	ژنی دامانپاك و باش
شێنە	لق و پۆپی دار
شێنە	نەمام
شێور	مشورەت ، راوێژ و راوەرگرتن
شێورکار	راوێژکار
شێواندن	تێکدان ، ئاڵۆزکردنی بارو دۆخ
شێولیان	بڕوانە:شێویان
شێویان	شێوان ، ئاڵۆز بوون
شێویای	شێواو

ع

عاجز	غەمگین ، مەلیل
عاجز	تووڕە ، زویر ، سل
عادەت	نەریت، تیتال
عار	شەرم ، شوورەیی : (ئاری مرۆڤەکێ بێ عارە)
عارکرن	شەرمکردن
عارەق	ئارەقەی لەش
عارەق	مەی ، شەڕاب
عاسێ	جێگەی سەخت ، دژوار
عافراندن	داهێنان
عافەرم	ئافەرین
عاقلدار	هۆشمەند ، ژیر
عالا	ئاڵا، پەرچەم
عرك	ورگ ، ورك،حویر
عشك	وشك
عفریت	دێو ، جنۆکەی زەبەڵاح
عنتەعنت	نرکەو ناڵەی مرۆڤی بار هەڵگرتوو
عورین	دەنگی هاڕە هاڕی گاو گامێش
عونجۆڵ	گەورە ، مەزن ، گر

عوور	عرك ، ورگ
عویر	ورگ
عویرك	عوور ، ورگ
عویرگیش	پیسایی ناو ریخۆڵەکان
عویرس	رووس ، خەڵکی وڵاتی رووسیا
عەبا	داپۆشی ژنانە
عەبا	چاکەت
عەباندن	لێواو لێو پڕ کردنی شتێك،پڕکردن،مشتکرن
عەبدال	رەبەن ، ئەسیر ، عەودال
عەپی	وشەیەکی منداڵانە بەواتای بخۆ
عەتارۆك	وردە واڵە فرۆش
عەجباندن	پێ سەرسامبوون
عەجەل	ئەجەل ، دەمی مەرگ
عەجەلە	پەلە ، خێرا ، بلەز
عەجەم	تورکی ئازەری
عەداب	چڵك و زوخاوی برین
عەداڤ	چڵك و زوخاوی برین ، کێم
عەدر	زەوی ، ئەرد
عەدمبوون	پیسبوون
عەدمیان	زیانمەندبوون
عەدمین	بە فیڕۆ چوون ، زیانمەندی
عەرد	زەوی ، زەمین
عەرن	تووڕەیی ، کین
عەرناندن	تووڕەکردن
عەرنین	تووڕە بوون

عەرنۆکی	زوو زوو توورە بوون
عەرنۆك	کەسێك کە زوو زوو توورە دەبێت
عەرنۆك	زویر
عەرەبانە	عارەبانە
عەریزە	داوا نامە
عەزاب	سزا ، ئازار
عەزماندن	بانگهێشت کردن بۆ مێوان بوون
عەزمان	زمان
عەزەب	سەڵت ، بێ ژن ، زگورتی ، رەبەن
عەسپ	ئەسپ
عەسل	رەسەن
عەسلی	رەسەنی ، خۆماڵی
عەفیە	ئافەرین
عەڤدال	عەوداڵ ، رەبەن
عەڤد	بەندە ، بەنی
عەڤر	هەور
عەڤراز	هەوراز ، بەرزایی رێگە
عەقلدار	هۆشمەند ، ژیر
عەقلمەند	ئاقلمەند
عەقلمەندی	هۆشمەندی
عەگال	پەتی بە ئاڵقەی سەری عارەبانە
عەگید	ئازا ، پاڵەوان
عەگیدی	پاڵەوانی ، ئازایەتی
عەلبك	عەلبە
عەلماندن	فێرکردن ، راهێنان

عەلمتی	فێرکراو ، راهێندراو
عەلۆك	قەلەمون ، عەلیشیش
عەماله	کرێگرته
عەمانج	ئامانج ، مەبەست ، نیشانه
عەملاندن	بەکارهێنان
عەنتەر	مرۆڤی لووت بەرزو خۆ بەزلزان
عەنتیکه	سەیرو سەمەره
عەنتیکه خانه	شوێنی فرۆشتنی کەل و پەلی کۆن ، مۆزەخانه
عەنتین	رق و قین هەستان ، تووڕه بوون
عەنت	رق ، قین
عەنراندن	تووڕەکردن
عەنرین	تووڕەیی
عەهد	پەیمان ، بەڵێن
عەوته عەوت	وەڕینی سەگ
عەوراڤ	هەوراو
عەوقاندن	کۆسپ خستنه ڕێ ، تاخیرکردن
عەوڵ	یەکەم
عەوەلین	یەکەمین
عەوین	وەڕینی سەگ
عەیار	پێوەرێکی پۆلێنکردنی زێڕه
عەیار	پێستی ئاژەڵ
عەیب	شوورەیی و نەنگ
عەیب	کەم و کوڕی
عەیبدار	لەکەدار ، کەم و کوڕی هەبوون
عەیبداری	لەکەداری،کەم وکۆڕی

عەید	جەژن،جێژن
عەیدانە	جێژنانە،جەژنانە
عەینك	چاویلکە
عەینەك	چاویلکە
عیج	چاوبرسی
عیجاتی	چاوبرسییەتی
عیرك	ورگ ، عۆر
عیرەتی	کردنی کارێك بەبێ گرنگی پێدان
عیسك	نزگەرە ، ئیسکە
عیلالەت	حەشامات ، قەڵەباڵغێکی زۆر
عیلعوول	ئێجگار بچووك لە هەر شتێك
عیلەت	نەخۆشی
عیناد	کەرب و کین ـ (ئەم ژ نەیارا ب عینادین)
عینادگرتی	بەکەرب و کین ، رقهەستاو
عێجز	زویر ، تووڕە،زیز،سڵ ـ (ئەز ژ تە عێجزم)
عێجزکرن	غەمبار کردن ، خەفەتبارکردن،تووڕەکردن
عێل	رەوەند ، کۆچەر
عێل	هۆز ، عەشیرەت
عێلاتی	هۆزایەتی،عەشیرەتگەرایی
عێلانێ	هۆزایەتی،عەشیرەتگەرایی
عێلنجی	هێلنجی ، هێڵنج

غ

غار	بەز ، خێرا
غارچوون	بەڕاکەڕاك ڕۆیشتن
غاردان	ڕاکردن ، بەزین
غاردەر	ڕاکەر
غارگە	گۆڕەپانی یاری
غارەغار	ڕاکەڕاك
غارنەچوون	لەسەرخۆ ڕۆیشتن
غاروبەز	غاردان
غالب	زۆربەی جار ، پڕانی
غالبی	غالب ، پڕانی
غروورگرتی	لووتبەرز
غروورگرتن	لووتبەرزی
غوربەت	نامۆیی
غەدارە	کلاشینکۆف
غەربیل	بێژنگ
غەرغەرە	ئاو لە دەم وەردان

غەرغەرە	کاتی سەرەمەرگ
غەرقاندن	خنکاندن ، خەندقاندن
غەرقین	خنکان ، خەندقین
غەریب	بەستەزمان ، نامۆ
غەریب حال	هەژار ، بەستەزمان
غەریبی	هەژاری ، دوورە ولاٚتی
غەریبۆك	هەژار ، بەستەزمان
غەزا	خەزا، شەڕ لە پێناو خوا، جیهاد
غەزال	ئاسك ، مامز
غەلەت	هەڵە ، چەوت ، خەلەت ، شاش،ناراست
غەوارە	بزر
غەوارەبوون	بزربوون ، ونبوون
غەوارەکرن	شاردنەوە
غەوغا	جەنگ و شەڕ ، جەنجاڵ
غەوغاکرن	جەنجاڵی،شلۆغی
غەیدا	زیز ، ئنڕی ، رق هەستاو
غەیدین	زوێر بوون ، سڵبوون
غەیرین	گیرانی مانگ یان خۆر

ف

فابریقه	کارخانه ، وشەیەکی تورکییە
فافین	فافۆن
فال	بەخت خوێندنەوە
فال ڤەگر	فاڵچی
فال ڤەگری	فاڵچییەتی
فال ڤەگرتن	خوێندنەوەی بەخت
فالکە پینگ	شکولات بە چێژی نەعناع
فام	ئاوەز ، تێگەیشتن
فاما	زیرەك و تێگەیشتوو
فامدار	ئاقڵ
فاماندن	تێگەیشتن،خۆناسین
فانۆس	چرادەستی
فانیلە	ژێر کراس،بنکراس(بۆ پیاوان)
فایدە	بەهرە ، قازانجی سەودا
فتارە	سەرەتایی شکاندنی رۆژوو
فراڤین	جەمی نیوەڕۆ ، نیڤ رۆژ
فرتفرتی	بزێو ، بەجموجۆڵ
فرتە فرت	جمۆ جۆل و چوون و هاتنی بەپەلە

فرتەفرت	جموجۆڵ ، جووڵە جووڵ
فرتی	بزرکانی شیر
فرچە	فلچە
فڕ	قومێك لەئاو یان فڕێك لەچایی
فڕ	باڵ لێكدان و بەرز بوونی مەل
فڕ	درۆزن
فڕ	نێوان دوور، لێك دوور ـ (ئەڤ شتلە ژێك فڕن)
فڕاندن	هەڵدان
فڕكرن	نۆشین،ڤەخارن
فڕگەه	فڕۆكەخانە
فڕندە	باڵندە ، باڵدار،تەیر
فڕنی	نانەواخانە، فڕن ، تەندور
فڕندە	ئەوەی دەفڕێت
فرۆ	ژەك
فڕینگەه	فڕۆكەخانە ، بالەفڕخانە
فڕێكرن	ناردن ، رەوانەكردن
فرشك	ژەك
فرنگ	فەرەنگ
فرۆتن	فرۆشتن
فرۆت	فرۆشت
فرە	گوشاد ، فراوان
فرەئالی	فرەلایەنی ، گەلەئالی
فرەتەرز	فرە جۆر ، فرە ڕەنگ
فرەكرن	فراوان كردن

فرەھ	گوشاد ، فراوان
فرەھی	گوشادی، فراوانی
فریزی	فریزۆ،چیمەن،سەوزایی
فستەك	خلیسكان
فسزمان	زمان فس، پتولاڵ ، ئەوەی نەتوانێ پیتەكان وەكو خۆی بخوێنێتەوە ، بۆ نموونە پیتی (س) دەكاتە(ش)
فس زمانی	زمان فسی ، پتۆلالی
فسكین	خلیسكان
فشیان	فشبوون
فەعل مێر	پیاوانە ، جوامێر
فلە	خاچ پەرست ، دیان
فلەھ	خاچ پەرست ، دیان
فلیتە	داوێن تەڕ ، ئەوەی لە دوای ناموسی خەڵكە
فند	مۆمی هەلكردن ، شەم
فند	فرت و فێڵ ـ (ئاری مرۆڤەكێ ب فند و فێلە)
فندانك	شەمعدان
فندك	شەم
فندك	فند ، مۆم
فندی	مۆم
فنگوسیان	لە بەرچاو ونبوون ، جۆرە جنێوێكە
فنشكرن	لابردن ، دەركردن
فهێت	شەرم
فورتان	بەخۆدا هەلگوتن
فویتی	فیتكە ، فیتە،فیتك

فەتقاندن	گوشین
فەدۆك	شەرمن
فەدی	شەرم ، شوورەیی
فەر	پێویست ، لازم ، پێدڤی
فەراشین	هاوینە هەوار
فەراح	دلڕفێن
فەراحی	دلڕفێنی
فەراتی	پێویستی
فەراز	شاناز
فەرازی	شانازی
فەردە	تابار ، (گونییێکی پڕ لە گەنم یان جۆ یان هەر شتێکی تر)
فەرسد	شارەزا ، پسپۆر
فەرسدی	شارەزایی ، پسپۆری
فەرسەنگ	هەنیسکی مردن
فەرسەت	هەل ، بوار ، دەرفەت
فەرهەنگ	وشەدانك، پەیڤدانك، قامۆس
فەرهەنگ	کلتور ، رۆشنبیری
فەرە	پێویستە،پێدڤییە، لازمە
فەرەشین	فەراشین ، باییێکی سارد
فەسیح	رەوان ، پاراو ، روون
فەقی	فەقێ
فەلاتی	خاچپەرستی
فەلاکەت	لەناوچوون
فەلشاندن	رماندن ، رۆخاندن ، شکەستپێهێنان

فەلشین	هەرەسهێنان
فەلە	خاچپەرست ، دیان
فەلەك	زەمان ، رۆژگار
فەلەك	شانس ، بەخت
فەلیتە	ئەوەی چاوی لەناموسی خەڵکە
فەلیت	خۆڕی
فەن	فێڵ ، حیلە
فەند	فێڵ ، حیلە
فەنەر	لامپا ، چرا ، شەماڵ ، خەتیر
فەهما	تێگەیشتوو ، ئاقڵ ، ژیر
فەهێت	شەرم ، شوورەیی
فەهیتۆك	زۆر بە شەرم و حەیا
فەهێتۆ	شەرمن
فەوتین	فەوتان
فەوتاندن	نەهێلان ، لەناوبردن
فەوکاندن	لەناوبردن ، فەوتاندن
فەیدە	سوود ، قازانج ، مفا
فەیدەیی	قازانج ، مفا ، سوود،بەهرە
فیت	فیتۆ ، فیتکە،فیتك
فیت	تەواو ، بێ کەم و کوڕی
فیتدان	بڕوانە:فیتکرن
فیتفیتۆك	فیتکە
فیتك	ئامرازی لێدانی فیتۆ ، فیتکە
فیتکرن	ئیغرا کردن، هاندانی کەسێك دژی کەسێکی تر

فیڕ	دەنگی گووی شل
فیڕاندن	دەنگی دەرهاوێشتنی گووی شل
فیسکانی	وردو بچووك لە هەر شتێك
فیشاندن	زگچوون ، پەلەفیڕە
فیلە زەلام	چاونەترس،بوێر،وێرەك، جەربەزە
فیلەمێر	چاونەترس ، جەربەزە
ڤێخستن	داگیرساندنی ئاگرو چرا
فێدە	قازانج ، سوود ، مفا
فێر	راهاتوو
فێر	بەلەد،شارەزا
فێربوون	بەلەدبوون ، زانین، شارەزابوون
فێرخاز	قوتابی ، خوێندکار ، زانگر ، شاگرد، هیخاز
فێرخازی	فێرخوازی
فێرس	ئازا ، چاونەترس
فێرەك	مامۆستا ، فێرکار ، سەیدا
فێقی	میوە
فێکی	میوە ، فێقی
فێم	فام ، زانین ، تێگەیشتن
فێمکرن	زانین ، فامکردن ، تێگەیشتن

ڤ

ڤا	ئەمانە، ڤانە
ڤارك	بارۆكە ، فەڕوج
ڤاڕێ	لە ڕێ دەرچوو ، لاسار ، گومڕا
ڤاڕێبوون	لە ڕێ دەرچوون ، گومڕابوون،ڕێبەرزەكرن
ڤاریكرن	ئاودیوكردن
ڤاژگەر	خوێندنەوە
ڤاژگەری	دووبارە خوێندنەوە
ڤاژیبوون	ئاودیو بوون
ڤاژێلە	ناجێگیر ، ناجێگیری ، ناسەقامگیری
ڤاژێلەبوون	ناجێگیر بوون، ناسەقامگیری
ڤاژی	ئاوەژوو
ڤاژی	دیوەكەی تر
ڤاژی	پێچەوانە
ڤاژ گەركرن	دووبارە خوێندنەوە
ڤاڤێر	ڕێكخستن ، لێك جیاكردنەوە
ڤال	بۆش ، بەتاڵ ، خاڵی
ڤال	كراوە ، دانەخراو ، پێوەنەدراو
ڤالا	بەتاڵ ، خاڵی ، بۆش

ڤالاهی	بۆشایی ، بەتاڵی
ڤالابێژ	والاگۆ ، راشکاوەکار
ڤالابێژی	بەڕاشکاوی
ڤالبوون	بەتاڵبوون ، والآبوون
ڤاله	چۆڵ
ڤالەکرن	بەتاڵکردنەوە
ڤالەکە	بەتاڵکە
ڤالەهی	بۆشایی
ڤاڵ	والآ
ڤالی	چۆڵی ، بێ ئاوەدانی ، چۆڵایی
ڤامالەر	گەسکدەر ، پاککەرەوە
ڤان	ئەوان
ڤان	ویستن
ڤانا	ئەمانە
ڤر	ئێرانە
ڤرا	لێرە ، ئێرە
ڤرال	ئیمپراتۆر
ڤرچقاندن	پێشاندنەوە
ڤردە	بێرەدا
ڤڕ	خۆ بادان بەفیزەوە
ڤڕاندن	فرەدان ، هاوێشتن
ڤڕ ڤڕاندن	تلار کردنەوە
ڤڕ ڤڕك	مەچەك و بەلەك
ڤرۆڤی	گۆشتی قەڵەوی کولاّو

ڤژاندن	بووژاندنەوە
ڤسان	ئاواهی ، وەها، هۆسان،ڤەسان
ڤلۆشە	ساوار
ڤنگە	ئەمە
ڤۆك	میز
ڤۆلكان	گڕكان ، بوركان
ڤە	ئەمە
ڤەبراژتن	سارێژكردن ، گەرمكردنی جێگای برینی وەرەمكردوو ، سووتانەوە
ڤەبراندن	قەلاچۆكردن ، نەهێلان
ڤەبریان	قەلاچۆبوون، نەمان، تەفر وتونا بوون،نابوودبوون،
ڤەبڕی	بڕاوە
ڤەبڕین	بڕانەوە ، كۆتایی پێ هێنان ، بەسكردن
ڤەبڕ	كورت
ڤەبڕین	لێكپچڕان
ڤەبزدیان	قڵیشان و شەقبوونی دەست و پێ و روومەت
ڤەبژكاندن	پڕژاندن
ڤەبژكان	پڕژان
ڤەبژیان	جیابوونەوە
ڤەبوو	كرایەوە
ڤەبوون	كرانەوە
ڤەبووهوژین	توانەوە،بهوژین
ڤەبوور	پاشەكەوتی
ڤەبوون	كرانەوە ، ڤەبین
ڤەبۆری	دڵنیا

ڤەبەستن	بەستنەوە
ڤەبەستی	وابەستە
ڤەبەشان	بەشکردن ، دابەشکردنەوە،پارڤەکرن
ڤەبێژتن	دابێژتنەوە
ڤەبین	کرانەوە
ڤەبین	گەشبین
ڤەبینەر	پەیداکەر ، دۆزەرەوە
ڤەبێژتن	بێژینگکردنەوە
ڤەبی	کرایەوە ، ڤەبوو
ڤەپاڕیان	پاڕانەوە
ڤەپرتکاندن	تێك شکاندن ، لە تلەتکردن
ڤەپرسین	پرسینەوە
ڤەپەستن	پەستنەوە
ڤەپەستی	پەستراوە
ڤەپەڕاندن	پەڕاندنەوە
ڤەپەڕین	پەڕینەوە
ڤەپەنگیان	پەنگخواردنەوە
ڤەپەستن	پەستەنەوە
ڤەپەشین	بۆ پاشەوە گەڕانەوە
ڤەپەشاندن	بۆپاشەوەگەڕاندنەوە
ڤەپیان	شێلانەوە
ڤەپێچان	لێگەڕاندنەوە ، وەڵام دانەوە ، لێپێچانەوە ، لێڤەپێچان، لێکۆڵینەوە
ڤەپێچان	داپۆشین ، نخاوتن
ڤەپیان	بەپێ شێلانەوە

ڤەترسین	ترسانەوە
ڤەتەزین	ئێشاندن
ڤەتەزاندن	ئێشاندنەوە
ڤەجنقان	شڵەژان
ڤەجنقاندن	شڵەژاندن
ڤەجنقین	شڵەژان
ڤەجوین	جوینەوە ـ (بریتیە لە دووبارە کردنەوەی قسەی کەسێکی تر)
ڤەجۆتن	جوونەوە
ڤەجەماندن	کۆکردنەوە
ڤەجەمیان	کۆبوونەوە
ڤەجەمین	کۆبوونەوە
ڤەچڕاندن	یەخە دادڕین ، جموجۆڵی ناشرین کاتی تووڕەیی ـ (خۆنە ڤەچڕینە)
ڤەچڕاندن	شانەکردنی خوری و پەمۆ بە شانە
ڤەچرژین	لاوازبوونەوە
ڤەچران	چیکەنە
ڤەچراندن	چیکە نەکردنەوە
ڤەچرژین	سیس هەڵگەڕان ، لاواز بوونەوە
ڤەچرژاندن	سیس هەڵگەڕاندن ، لاواز کردن
ڤەچنین	پینە کردن و دورینەوەی شوێنی دڕاو لە شەرواڵ
ڤەچنین	گرێچنە
ڤەچنین	چنینەوە
ڤەچەماندن	چەماندنەوە
ڤەچەمیان	چەمانەوە
ڤەحواندن	پەنادان ، دالّدەدان

ڤەحەویان	حەوانەوە ، حەسانەوە
ڤەخارن	خواردنەوە
ڤەخاندی	خوێندرایەوە ـ (من ناما تە یا ڤەخاندی)
ڤەخاندن	خوێندنەوە
ڤەخاستن	داوەتکردنی کەسێك بۆ نان خواردن
ڤەخاستی	داوەتکراو
ڤەخوارن	خواردنەوە
ڤەخواندی	خوێندرایەوە
ڤەخوەندن	خوێندنەوە
ڤەخۆر	خۆرەوە
ڤەخۆرا	زۆرخۆر، زکۆ، پڕخۆر
ڤەخۆندن	خوێندنەوە
ڤەدان	هەڵدان ـ (مەخیڤەتا خۆ ڤەدا)
ڤەدان	هەڵدانەوە — مە ژی ڤەدا ئەو بەرپەڕێ قرش و کەفێ (ع . مزۆری)
ڤەدزین	شاردنەوە ، دزینەوە
ڤەدەر	نامۆ ـ بێگانە ، گۆشە گیر
ڤەدیتن	دۆزینەوە
ڤەراندن	وەراندن ، خوێن بەربوون
ڤەراندەر	داهێنەر
ڤەراڤەر	بەرانبەر
ڤەڕەسیان	بڕوانە ڤەڕسیان
ڤەڕنین	رنینەوە ـ (ئەڤی گیایی ڤەڕنە)
ڤەڕوتاندن	روتاندنەوەی دار
ڤەڕوتن	کرۆشتن ـ (ڤی هەستی ڤەڕۆژە)

ڤەڕۆیتاندن	روتاندنەوە ، شەلاندن
ڤەڕەشیان	رشانەوە
ڤەڕەڤین	بڵاوکردنەوە ، پرش و بلاو بوون
ڤەڕەڤاندن	بڵاوەپێکردن ، رەواندنەوە
ڤەڕیچاندن	روتاندنەوە ، شەلاندن ، چەوساندنەوە
ڤەڕێخستن	بەڕێکردن ، رەوانەکردنەوە
ڤەڕێکرن	بەڕێکردن
ڤەڕێکەر	بەڕێخەر
ڤەڕێکەری	بەڕێخستن
ڤەرگەڕاندن	وەرگێڕان
ڤەڕەنگ	بەم شێوە ، ئاوا ، بەم جۆرە
ڤەڕەنگە	بەم شێوەیە ، بەم جۆرەیە
ڤەرەنگی	بەم شێوەیە
ڤەڕەستا	هەڵهاتوو ، راکردوو
ڤەڕێژ	بەرهەم ، رەنجی شان،کەد
ڤەڕێژ	ئاوڕێژ
ڤەڕەستن	رەهابوون ، بەرەڵلا بوونەوە
ڤەرسیان	بەربوون ـ (هەسپێن مە ڤەڕسیان)
ڤەرستن	بەربوون
ڤەرستن	رستنەوە
ڤەرشاندن	هەڵوەشاندنەوە
ڤەرگێران	وەرگێڕان ، پاچڤەکردن
ڤەروچکان	روتاندنەوە
ڤەرویچاندن	روتاندنەوە

ڤەرۆتی	روتاووە
ڤەرۆ چکاندن	روتاندنەوە
ڤەرە	وەرە
ڤەرەشاندن	رشاندنەوە
ڤەرەشان	رشانەوە
ڤەرەشاندن	هەڵوەشاندنەوە
ڤەرێژدار	بەرهەمدار ، ساماندار
ڤەریس	گوریس، وریس
ڤەریچاندن	چەوساندنەوە
ڤەریچاندن	رووچاندنەوە
ڤەرێکرن	نارد ، هنارتن ، شاندن
ڤەزان	زانەوەی کانی
ڤەزان	دووبارە بێچو هێنانەوە
ڤەزان	زانەوە
ڤەزڤڕیان	هاتنەوە ، پاشگەز بوونەوە
ڤەزڤڕاندن	گەڕاندنەوە ، بادانەوە
ڤەزەلان	گەوزین
ڤەزەلاندن	گەوزاندن
ڤەزەلین	خلیسکان و کەوتن
ڤەزیخاندن	هاندان ، دنەدان ، دەست لەپشت دان
ڤەز ڤڕاندن	گەڕاندنەوە
ڤەزڤڕین	گەڕانەوە ، دووبارە هاتنەوە
ڤەژارتن	بژارتن ، جیاکردنەوە
ڤەژاندن	بووژاندنەوە ، زیندو کردنەوە

ڤەژەن	ژینەوە
ڤەژەنین	کاردانەوە
ڤەژیانەڤە	بڕوانە ڤەژین
ڤەژیاندن	زیندوو کردنەوە
ڤەژینك	هۆی بووژانەوە و ژیانەوە
ڤەژین	ژیانەوە ، ساخبوونەوە
ڤەژی	ئێوەش
ڤەژی	ژیاوە
ڤەستا	وەستا
ڤەستان	وەستان
ڤەستاندن	ڕاوەستاندن ، ڕاگرتن
ڤەستران	تێکەڵکردن ، شێلان ، (نازێ هەڤیری ڤەسترە)
ڤەستراندن	لێکدان ، تێکەڵکردنەوە
ڤەستەڤاڵ	ڤیستیڤاڵ
ڤەستاندن	هەڵگرتنەوە
ڤەستاندن	ستاندنەوە
ڤەستاندن	ماندووکردنەوە
ڤەسڕین	پاککردنەوە ، سڕینەوە ـ (هێسترێن زارۆکێ خۆ ڤەسڕە)
ڤەسلکین	پەرتبوون
ڤەشارتن	شاردنەوە
ڤەشارتوو	شاراوە
ڤەشارتی	شاراوە
ڤەشارن	شارانەوە ، شاردنەوە
ڤەشاری	شاردراوە

ڤەشاندن	دووبارە ناردنەوە ، دیسان بەڕێکردن
ڤەشارگەھ	حەشارگا ، پەناگا
ڤەشاندن	ناردنەوە
ڤەشکەستن	شکانەوە
ڤەشکان	شکانەوە
ڤەشوشتن	دووبارە شتن
ڤەشۆ	دووبارە بە ئاو بشۆ
ڤەشەپلان	پەشۆکان
ڤەشەپلاندن	پەشۆکاندن
ڤەشەقاندن	شلەژاندن ، تەکانپێدانەوە
ڤەشەپلاندن	شێواندن ، ئالۆز کردنەوە
ڤەشەپلین	بڕوانە: ڤەشەپلان
ڤەشێلان	شێلان
ڤەشێلان	ماڵینەوە
ڤەشێران	شاردنەوە
ڤەقماندن	سووتانی جل و بەرگ لە بەر تینی ئاگر و گەرمی
ڤەقماندن	سوتاندنەوە
ڤەقەتان	بنە بڕ بوون ، قەلاچۆ کردن ، ڕیشەکێشکردن
ڤەقەتان	جیابوونەوە ، دابڕان
ڤەقەتاندن	جیاکردنەوە ، دابڕان
ڤەقەتاندن	قەلاچۆکردنەوە
ڤەقەتیان	دابڕان
ڤەقەتاندن	داپچڕاندن ، دابڕاندنەوە
ڤەقیژاندن	زیڕاندنەوە

ڤەكرن	كردنەوە
ڤەكری	كراوە
ڤەكرن	ڕێگەدان ، هێلان، وەكرن، ئەرێكرن
ڤەكشاندن	كێشانەوە ، ڕاكێشان
ڤەكشین	كشانەوە
ڤەكوتان	لێدان
ڤەكوتان	دا كوتانی بزمارو ... هتد
ڤەكوروژتن	كرۆشتنەوە
ڤەكوژ	سەربڕ، سەر ژێكەر
ڤەكوژی	كوشتنەوە
ڤەكوشتن	سەربڕین ، كوشتنەوە
ڤەكولان	توێژینەوە ، لێكۆڵینەوە
ڤەكوشتنگەه	كوشتارگا
ڤەكۆك	كلیل ، جەڕ نەفیس ، بورغی كەرەوە
ڤەكۆلەر	توێژەر ، لێكۆلەر
ڤەكۆلەری	لێكۆڵینەوە
ڤەكۆل	توێژەر
ڤەكۆل	كۆلەر ، هەڵكۆڵ
ڤەكەواندن	سارێژكردن ، تیماركردن
ڤەكەواندی	سارێژ كراو
ڤەكەویان	سارێژ بوون
ڤەكە	بیكەوە
ڤەكەتن	ماندوو بوون ، هیلاكبوون
ڤەكەر	كەرەوە ، كەسێ داخراوێ دەكاتەوە

ڤەکەتی	شەکەت ، ماندوو
ڤەکەتیان	شەکەتبوون ، ماندوو بوون
ڤەکەلۆژ	ئەوەی قەزوان دەکرۆژێ
ڤەکەلۆژین	کرۆژتن
ڤەکیان	کاوێژ کردن
ڤەکیای	کاوێژ کەر
ڤەکێشاندن	کشانەوە ، پاشە کشە کردن
ڤەکێش	بکێشەوە
ڤەکێشکە	هۆی کێشانەوە
ڤەکێش	کێشانەوە
ڤەکێش	کێشەر
ڤەکێش	ئاژاوەچی ، جڕەچی ، بگرەوبەردەچی
ڤەکی	هەروەك ، چەشنی
ڤەکی	بیکەوە ـ (ئاری دێ کاری دەرگەهی ژمنڕا ڤەکی؟)
ڤەگر	پاشەکەوتکەر
ڤەگر	ئەوەی شتێك دەگرتەوە
ڤەگرت	گرتیەوە
ڤەگرتن	گرتنەوە
ڤەگرتی	گرتیەوە ، ڕەزیل ، دەست قوپاو
ڤەگری	فەرمان کردن بەگرتنەوە ـ (ئاری ڤێ تۆپێ ڤەگری ها)
ڤەگرتن	گرتنەوە ، داگیرکردن
ڤەگرتن	پۆشین ، لەبەرکردن
ڤەگرتی	پۆشی
ڤەگڤشتن	توند گوشین

ڤەگوهارتن	گواستنەوە ، وەرگێڕان ، گۆڕینەوە
ڤەگوهاستن	گواستنەوە
ڤەگۆتن	دووبارە گوتنەوەی قسەیەك
ڤەگەڕ	بگەڕێوە
ڤەگەڕاندن	گەڕاندنەوە ، هێنانەوە
ڤەگەڕیان	گەڕانەوە ، هاتنەوە
ڤەگەڕین	گەڕانەوە
ڤەگەشیان	گەشانەوە
ڤەگەڤزاندن	گەوزاندن
ڤەگەڤزین	گەوزان
ڤەگەڕە	بگەڕێوە
ڤەگەرهان	گەڕانەوە ، ڤەزڤڕین
ڤەگەڤزیان	گەوزان
ڤەگەڤزیان	گەوزان
ڤەگەشبوون	گەشبوونەوە
ڤەگێڕان	گێڕانەوە
ڤەلڤیان	جوولان
ڤەلڤین	جوولانەوە ، جوولەکردن
ڤەلوڤراندن	کرۆزانەوە ، سکالا لە رەوشی ژیان و گوزەران کردن
ڤەلەقاندن	راژاندن،هژاندن
ڤەلەبەندی	قەیران
ڤەلە	بۆش ، خالّی ، بەتالّ
ڤەلیستن	لیستنەوە
ڤەلی	بۆشی ، بەتالّی ، خالّی
ڤەمالین	مالّینەوە ، شێلان

ڤەمالین	لێسینەوە ، خاوێنکردنەوەو هیچ بەجێ نەهێشتن ـ (ئەز و ئاری دێ تراریٚ ماستی ڤەمالین)
ڤەمان	جێمان ، پاشکەوتن ، مانەوە
ڤەمای	جێماو
ڤەمالین	خاوێنکردنەوە ، ئالیستن ، لستنەوە
ڤەمراندن	کوژاندنەوەی ئاگر
ڤەمری	کوژایەوە
ڤەمرین	کوژانەوە
ڤەمژین	مژینەوە
ڤەمێتن	مژینەوە
ڤەناسین	نیاسینەوە
ڤەنژنین	لێدان و قوتان ، دووبارە لێدان
ڤەنژنین	لەسەر یەکدانان ـ (ئاری دیا خۆ باش ڤەنژنە)، لەسەر یەك کەلەکەکردن
ڤەنڤاندن	خووساندن ، بەئاو تەڕکردن و نەرمکردنی شتێك
ڤەنڤاندن	خەواندن
ڤەنڤیان	نەرمبوونەوە
ڤەنەقلاندن	دووبارەکردنەوە ، دووپاتکردنەوە
ڤەنیسك	چەسپ ، لەزگەی روون
ڤەهاندن	هۆنینەوە
ڤەها	واها ، ئاوا
ڤەهژاندن	راتڵەکاندنەوە
ڤەهسیان	حەسانەوە
ڤەهسین	لێدانی تێروپڕ
ڤەهسین	ماڵینی سواندەی خانوو بە داری سەرپان
ڤەهسان	مالین
ڤەهوونان	هۆنینەوە

ڤەهوسین	سواندن ، ماڵینەوە
ڤەهوسیان	حەسانەوە
ڤەهوینان	هۆنینەو ە
ڤەهەساندن	ئاسوودە کردن
ڤەهەسان	ئاسوودە بوون ، حەسانەوە
ڤەهەسیان	حەسانەوە ، ئۆقرە گرتن
ڤەهێران	هاڕین ، ورد کردنەوە
ڤەهێراندن	هاڕین ، ورد کردنەوە
ڤەهێریای	ورد کردوو وەك تۆز
ڤەهێلان	هێلانەوە ، بەجێ هێشتن
ڤەهێلای	بەجێ ماو ، بەجێ هێڵڕاو
ڤەهینان	هۆنینەوە
ڤەهێل	بەجێماو
ڤەهێلەر	بەجێ هێڵ ، بێ وەفا
ڤەهێلۆکی	خۆهێشتنەوە ، خۆپاشگرتن
ڤەهێلۆك	خۆپاشگر ، ئەوەی خۆی دەهێڵتەوە
ڤەوژارتن	بژاردنی دانەوێڵە
ڤەوژارتن	پاككردنەوە ، خاوێنكردن
ڤەوژاندن	گەشەپێدانەوە
ڤەوەریان	هەڵوەرین
ڤەحەواندن	حەواندنەوە ، خزمەتكردنی میوان و رێبوار
ڤەخاپاندن	فریودانەوە ، لەخشتەبردنەوە
ڤەقەلاشتن	لەت لەتكردنی دار ـ (ئاری ڤان دارا ڤەقەلێشە)
ڤنگە	ئەمە،ئەڤە
ڤیان	دڵداری ، ئەوین ، خۆشەویستی

ڤیان	ویست ، خواست ، حەز
ڤیاندە	خوشەویستی بەخش ، سەرچاوەی خۆشەویستی
ڤیانستان	شوێنی ڤیان،کانگای ڤیان وخۆشەویستی
ڤیت	قوت ، رەپ
ڤیچ	خار ، لار ، لەنگ ، فیچ
ڤیدان	ئەم کاتە
ڤیڕی	خێلی ، چاولاری
ڤیستن	ویستن ، خواستن
ڤیست	خواست
ڤین	دڵداری ، ئەوین
ڤینا	ئەمە
ڤینا	خۆشەویست
ڤینبازی	دڵداری ، خۆشەویستی
ڤینوار	خۆشەویستی وڵات
ڤێتن	پێویستە ، دەبێ
ڤێجا	دەسا ، ئەوجا،ئێجا
ڤێخستن	هەڵکردنی ئاگر
ڤێخستن	کردنەوەی ئاگر یان رۆشنکردنی لەمپا و چرا
ڤێدان	کۆکردنەوە
ڤێدا	پێدا
ڤێداچوون	پێداچوون
ڤێدان	کۆکردنەوە
ڤێداهاتن	پێداهاتن
ڤێڕا	پێکەوە ، دگەڵ
ڤێرانان	لەسەری دانان ، شتێك لە شتێك خشاندن

ڤێره	ئێره ، ئێرانه
ڤێڕه	لەگەڵ ، پێکەوه ، (ئاری ڤێڕه هەڕه)
ڤێرێ	ئێرانه ، ئێره
ڤێڕاچوون	بەدووادا چوون ، زماندرێژی
ڤێڕا گەهشتن	فریاکەوتن
ڤێڕا گەهشتن	پێڕا گەیشتن ، پێگەیشتن
ڤێڤراندن	راکێشان ، دەرخستن
ڤێڤرین	دەرکەوتن
ڤێکئێخستن	کۆکردنەوه لەدەوری یەك
ڤێکخستن	کۆکردنەوه لەدەوری یەك
ڤێکدان	ڤێکخستن
ڤێککەفتن	خۆ لێکدان ، خۆ پێکدادان
ڤێکدان	کۆکردنەوه ـ (ئاری گویزێن خۆ ڤێکدان)
ڤێکەتن	دۆزینەوه ، پەیدا کردن
ڤێککەفتن	لێکیاندا
ڤێك	پێکەوه
ڤێکڕا	پێکەوه ، لەگەڵ یەك ، ڤێك
ڤێکڕاچوون	پێکەوه رۆیشتن
ڤێکڕابەردان	تێکبەردان
ڤێکڕابەربوون	پێکەوه ئازاد بوون
ڤێکڕابوون	پێکەوه بوون
ڤێککرن	پێکەوه گونجان

ڤێکنەکرن	پێکەوە نەگونجان، لێك تۆران
ڤێکەتن	کۆبوونەوە ، خڕ بوونەوە
ڤێکەتن	ئاگر تێبەربوونەوە
ڤێکەفتن	دۆزینەوە ، دیتنەوە
ڤێکەفتن	بەرکەوتن
ڤێگاڤێ	هەر ئێستا، هەتازە
ڤێگدان	کۆکردنەوە
ڤێل	نزم ، نەوی
ڤێمان	پێمان
ڤێهەلچوون	پێدا رۆیشتن ، پێداچوون ، لێسەرکەوتن
ڤێهەنە	پێیەتی ـ (ئاری تەچ نان ڤێهەنە)
ڤێهەنە	ئەوەتانێ ، ئائەمەتە
ڤێهەلێ	ئەمجارە، ڤێگەڕێ،ڤێجارێ
ڤێهەنێ	ئەوەتانێ
ڤێهەل	ئەوراز ، هەوراز
ڤێهەلبرن	ئەوراز بردن
ڤێدەرێ	ئێرە ، ئێرانە،لێرە
ڤی	ئەو ، بۆ نێر ،بەژنا ڤی زەلامی چەندا درێژە؟
ڤێ	ئەو ، بۆ مێ ، بەژنا ڤێ ژنێ چەندا درێژە؟

ق

قابل	شیاو ، لێهاتوو
قابله	ئامرازی پرسە ، دەبێت ، تۆبڵێی (قابلە ئاری ل تاقیکرنەڤێ سەرنەکەڤیت)
قابیل	شایستە ، شایان ، هەژی
قابیل	کۆڕی ئادەم پێغەمبەر(د.خ)، یەکەم بکوژی سەر زەوی
قاپ	پینە ، قەپ
قاپان	قەپان
قاپ قاپ	قەپ قەپ ، قاپ قاپە
قاپ قاپکرن	قەپ قەپکردن
قات	کوت و شەلوار
قات	نهۆم
قات	ئەندازەی خۆی ، بەرامبەر
قاتر	ئێستر ، هێستر
قاتۆر	لاسکی کەلەرم و گژو گیا
قاتۆرك	قاتۆر
قاتیپاتی	تێکەڵ ، ئاوێتە ، ئاڵۆز
قاچاخ	راکردوو ، قاشاغ ، ئەشقی ، هەڵاتوو
قاچاخچی	ئەوەی کەل و پەلی یاساغ دێنێ و دەبات

قاد	زەمین ، هەرد ، گۆڕەپان
قادا شەڕی	گۆڕەپانی جەنگ
قادخاز	مەیدانخوازی ، جەنگخواز
قادخازی	مەیدانخواز ، جەنگخوازی
قادڤین	ئازاو چاو نەترس
قادڤیان	جەنگخواز ، مەیدانخواز
قادناس	پسپۆری جەنگ
قار	واز ، زەین ـ (قارا خۆ بدە من)
قاڕاندن	هات و هاوارکردن
قاڕقاڕ	بۆڵە بۆڵە ـ (چما هندە قاڕقاڕێ دکی ؟)
قاڕ قاڕی	بۆڵە بۆڵکەر ، زیقە زیقکەر
قاڕە	کێشوەر
قاڕە	بە کەسێك دەڵێن کە لە گەمەی کەلانێدا وەك یەکەم کەس دەست بەگەمەکە بکات
قاڕەقاڕ	بۆڵە بۆڵ ، زیقە زیق
قاڕی	هاواری بەرزو بڵند
قاڕین	هات و هاوار کردن
قارم	دەتوانم ـ (ئەز دقارم ڤێ شۆلێ بکەم)
قاریش	قایش
قاریشکێشان	سەرکەشی ، بەرهەڵستکاری ، رکابەری
قاریشکێشی	سەرکەشی ، رکابەری ، بەرهەڵستکاری
قارین	توانین ، لەدەست هاتن،شیان، ژێهاتن، کارین
قاریشکێش	رکابەر ، بەرهەڵسکار
قازانك	مەنجەڵی بچووك

قازان	مەنجەڵی گەورە
قازانج	سوود ، بەهرە
قازڤان	شوانی قاز
قازۆخ	دارێکە بۆ ئەشکەنجەدان و لێدان بەکار دەهێنرێت
قازی	دادوەر ، ناو بژیوان
قاس	سندوقی پاراستنی پۆل، خەزینکا پارا، سەندوقی پۆل
قاس	دەم ، سات ، ئەندازە
قاسد	رەوانەکراو، نێردراو، نێردە، تەتەر ، پەیامبەر ، پەیك ، پیلەك، مفردی
قاسك	لاسك ، ساقی گیا
قاسدینی	پەیامبەری ، تەتەری
قافك	ئینجانە ، گوڵدان
قافی	سەروا
قاقیشك	قاژوو ، جۆرە باڵندەیەکە
قال	دووپات ، تەکەز ـ (ئاری قالا وێ چەندێکر)
قالب	لەش ، جەستە
قالب	چارچێوە بۆ دارشتنی هەر شتێکی رۆن و شل
قالب	یەکەی ژماردنە بۆ هەندێك شت وەك بەفر و سابون
قالپاغ	دەرپۆش ، قەپاغ
قالك	قاپۆرە فیشەك
قالکرن	پاککردن
قالند	ئەستووری
قام	لا ، تنیشت،رەخ، ئال
قامخۆش	لاخۆش ـ (رەزێ مەیێ قام خۆشە)
قان	خاڵی روو ، نیشان

قان	دیو، لا ـ (ئاری بکەڤە سەر قانا پشتێ)
قان	پێوانە
قاهیم	پتەو ، تاقەت ، موکم
قایدە	ئەندازە ، قەدارە
قایك	بەلەم
قایل	رازی
قایل کرن	راز کردن
قایل	بەلەمی بچووك
قای	ئایا ـ (قای تو نەچوویە دهۆکێ ؟)
قتك	گەردەن،حەفك ـ (ئاری دەست هاڤێتە قتکا هەڤالێ خۆ)
قچ	کچ ، کیژ
قچقچاندن	قرچاندنی رۆن لەسەر ئاگر
قچك	بچووك ، بچکۆلانە
قدقدانك	ختوکە
قراچ	ئەوخاکەی رووەکی لێ شین نابێت
قرافتن	برینی گوڵی دانەوێڵەو شکاندنی دار
قرپاندن	هەڵپاچین
قڕ	مردنی گشتانە
قڕ	قەلەڕەش
قڕ	دەستپاچە ، بێ دەستەڵات
قڕال	پادشا
قڕان	قڕکردن ، قەلاچۆکردن و لە ناو بردن
قڕاندن	شکاندن ، (ئاری دارسێڤا خۆ قڕاند)
قڕال	پادشا

قڕانگه	شوێنی قڕکردن
قڕژین	بەخێرایی و بەلێشاو روو له شوێنێك کردن
قڕشك	چیلکه و چاڵ
قڕکرن	قڕکردن
قڕك	گەروو ، گەرووی ، حەفك
قڕهاتن	قەلاچۆکران
قڕیان	چەمانەوه ، شۆڕ بوونەوه ، (دار گویزێن مه ژ بەر گرانیا بەفرێ قڕیان) شکان
قڕبوون	سڕبوونی دەست و پێ له سەرمان ـ (ئاری ژ سەرمادا قڕ بوو)
قرمچی	سیس هەڵگەڕاو
قرێژ	چڵك و پیسی
قرێژۆك	منداڵی چڵکن و پیس و پەلۆس
قرێژی	مرۆڤی پیس و چڵکن
قژلاندن	سوورکردنەوه له ناو رۆندا
قسمەت	چارەنووس ، بەش،پار،پشك
قشت	خنجیلانه ، جوانکیله
قلپاندن	شۆڕکردنەوه وبەرەو خوارەوەهێنان
قلپك	قۆپچه، دوگمه
قلقلین	هەژان
قلۆز	دۆڕان ، شکان
قلۆز بوون	تێکشکان
قلیچ	قلێر ، پەنجەزراوه ، قلینچکه
قلێر	کلۆر ، ناو بەتاڵ ـ (دار مازیا مه یا قلێره)
قم	قوم ، فڕێك له خواردنەوه
قمقمۆك	بزنمشك

قناره	سێداره ، سێپێك
قنج	باش ، چاك
قنۆت	دهست گرتوو ، بهغیل
قنیات	بهئهمهك ، وهفادار
قنیك	دهم ، كات
قنیك	كۆلیتهی مریشك ، كولانه ،لیس
قوت	كورته بالآ
قوت	خواردن ، رۆزی
قوت	بنبڕ ، قڕ
قوتان	لێدان
قوتان	له دهرگهدان
قوتان	كوتانی ساوارو دهخڵ
قوتبڕی	قڕكردن
قوتبڕین	لهناو بردن
قوتبڕ	بنبڕ
قوتبڕكرن	رزگار بوون
قوتره	مهترهق ، داری ئهشكهنجهدان
قوترهكار	ئهشكهنجهدهر
قوتك	سوخمه
قوتك	ئێلهك
قوتن	لێدهن ـ (دڤێت زارۆكا نه قوتن)
قوده	لهخۆبایی
قودیك	قوتو
قودیك	ئاوێنه ، خوهدیك ، نهینۆك ، خودیك

قودیلك	قۆدی
قورتال	رزگار
قورچ	قوم ، قومو ئاو
قورچمین	بڕینی رووەك لەقەدەوە
قورچماندن	بڕینی رووەکەکە لە قەدەوە
قوڕاندن	دەنگدانی زگ ، دەنگی سك
قوڕاندن	بۆڕاندنی رەشەولآغ
قوڕ بسەر	خاکبەسەر
قوڕە بەشك	حەیوانی چالۆ ، گیاندارێکی گۆشت خۆرە لەرێوی بچووکترە
قوڕەبەشە	بڕوانە قوڕەبەشك
قوڕ	دەنگی مانگا و سکی مرۆڤ
قورساندن	پساندن
قورم	بنی داری بڕ دراو
قورم	قومێك لە جگەرە یان ئاو ـ (قورمەکا ئاڤێ ڤەخۆ)
قورم	قولم
قورنەت	قوژبن ، گۆشە ، کونج
قوروم	قورم
قوروت	قەد
قوز	ئەندامی زاوزێ ی مێیینە
قوف	خوار ، چەماوە ، لار
قوفلاندن	داخستن
قوفلین	لە سەرما رەقبوون
قول	کون
قولاچ	قولاج

قولاچ	قوژبن ، گوشه
قولپاندن	پساندن ، لێکردنەوه
قولپاندن	بەرەو ژێر هێنانی شتێك ـ (پەزێ خۆ ب قولپینه)
قولپك	دوگمه
قولپ	دەستگیر ، ئەوەی دەستی پێوه دەگرن
قولپین	ئاوەژو ، وەرگەڕان ، کودەتا
قولپ	بەڵگه ، دەلیل ، گرۆڤ
قولقوله	سمته ، جووڵه ، کماخ
قولکرن	کونکردنی شت
قولند	کدو ، کودی ، قوندك
قولنگ	پورنگ
قولۆز	بڕوانه:قلۆز
قوله	کۆمەڵێك ، دەستەیێك
قولەتێن	کوێرەکانی ، سەروچاوەی گچکەی ئاو که بەبێ دەست لێدانی مرۆڤ هەڵقوڵابێت
قوڵ	کۆمەڵ
قولێر	کلۆر ، کرمی ، کون
قولیك	زیندان ، بەند ، گرتووخانه ، گرتیخانه
قولیل	کلۆر
قولیلکرن	کلۆرکردن
قوماندار	سەرکردەی لەشکر ، فەرمانده
قومانداری	سەر لەشکری ، فەرماندەیی
قوماندن	سووتاندن
قوماندی	سووتێنراو

قوماندن	سووتاندن
قومبەره	قومبەله
قومبل	ئەسپێ
قومری	جۆره باڵندەیەکه
قومشەڵ	کۆمەڵێك ، دەستەیێك،کۆمەڵه کەسێك ـ (دڤێ یارییێدا دێ خۆ کەینه قومشەڵ قومشەڵ)
قومیای	سووتاو
قوناغ	قۆناخ
قونتەرات	تەندەر ، قۆنتەرات
قونتەراتچی	بەڵێندەر
قونجك	قوژبن
قونجك	گۆشەی خانوو ، کونج ، سووچ
قوندك	کدو ، کودی
قووچ	لووتکه ، دوند
قوودی	قوتیله
قوودی	ئاوێنه ، نەینۆك ، خودیك
قوول قووله	پۆڵ پۆڵ ، دەسته دەسته
قویتدان	قوتدان ، داعویران ، ئاودیوکردن
قویت	رۆزی
قویچك	قوژبن ، گۆشه
قوین	قون ، قنگ ، کن ، کۆم
قوین نێر	قنێر (جۆرێ دومەڵ که له ناوگەڵ و قنگ دێت)
قوینتاغ	سمت ، قونتاخ
قوینەبان	پشتەبان ، لای پشتەوەی هەرشتێك

قۆپ	سەقەت ، کەم ئەندام، لەنگەر، شلە ، لنگەر ، شەل
قۆپیا	بڕوانە:قۆپی
قۆپیان	فیشەڵ ، قۆپاو
قۆپی	قۆپیا ، لەبەر نووسینەوە لەکاتی تاقیکردنەوەدا ، فێڵ لە مامۆستا کردن
قۆپیکرن	قۆپیاکردن
قۆچ	شاخی حەیوان کاتێ شەڕی پێدەکەن
قۆچانێ	بە کەللە سەر لە یەکتردان ، شەڕی کاوڕو بەران
قۆچلێدان	شاخ تێهەڵدان
قۆچ وەشاندن	قۆچ تێهەڵدان
قۆچ هاڤێتن	قۆچ هاوێژتن
قۆز	شیك ، جوان، کەشخە (بۆ کوڕ و پیاو)
قۆلنج	ناوشان و پشت
قۆلنجا تورکی	ژانەزك
قۆنتار	بنار ، دامەن
قۆنفرە	ترسنۆك
قۆنفرەیی	ترسنۆکی
قەب	زۆرانبازی
قەبا	دەنگی بڵند
قەباخ	سەرپۆش ، قەپاغ ، دەرپۆش
قەبا	قەبە
قەباندن	بڕوانە: قەبخواز
قەبانێ	زۆرانبازێ
قەبحەت	قەباحەت ، کاری ناشرین
قەبحەت	قەباحەت

قەبخوازتن	مەیدانخوازی ، جەنگخوازتن
قەبخواز	مەیدانخواز ، جەنگخواز
قەبقەبین	قاسپە قاسپی کەو
قەبلاٌندن	ئەندازە دانان بۆ شتێك
قەبۆقەبۆ	وشەیەکە لەکاتی زۆرانبازی و مەیدان خوازیدا دەگوترێت
قەبین	خوێندنی کەو ، قاسپەی کەو
قەپات	داخراو ، دائێخستی،گرتی
قەپاتکرن	بەستن ، داخستن، گرتن
قەپان	قاپان ، تەرازووی گەورە
قەپاندن	قوتدان ، لووشین
قەپشوك	قۆزاخە ، توێکڵی سەرەوەی هەر شتێك
قەپوشك	قۆزاخە
قەپۆز	کەپۆ ، لووت ، دفن
قەپیشك	تۆکڵ ، توێکڵ
قەپیشك	قۆزاخە
قەت	هەرگیز
قەتاندن	بەسەر بردنی کات ـ (مە رۆژێن خۆ خۆش قەتاندن)
قەتاندن	لەرەگ و ریشەوە دەرهێنان ، قەلاچۆکردن ، (دوژمن بزانە تۆڤێ مە ناهێتە قەتاندن)
قەتاندن	پساندن
قەترمە	تاوان ، گوناه ، سووچ
قەترمەکاری	تاوانکاری
قەتقەتکرن	لەت لەتکردن ، پارچە پارچە کردن
قەتك	پارچەیەك لە شتێك

قەتلازی	قەیران
قەتیا	بڕایەوە ، نەما
قەتیا	گوزەرا ، دەرباز بوو ، تێپەڕی ـ (ئەڤ ساله خۆش قەتیا)
قەتیان	لەناو چوون ، بڕانەوە
قەتیان	پسان ، بزدیان ، پچڕان ، قورسیان
قەتیان	گوزەراندن ، کات بەسەر بردن ـ (هەوە چاوا ژیانا خۆ قەتاند ؟)
قەتیا	گوزەرا
قەچاغ	قاچاغ ، ئەشقی ، ناوی شاعیرەکی کوردی رووسیایە
قەچویل	زۆر سوێر
قەحبە	قاحبە ، گاندەر
قەحفك	گوڵدان
قەحوە	قاوە
قەد	هەرگیز
قەد	پارچەیەك لە دار یان هەر شتێك
قەدا	بەلاّ
قەدارە	ئەندازە ، قایدە
قەدان	گوزەران
قەداندن	گوزەراندن
قەدارکرن	ئەندازە گرتن
قەداکەر	ئەوەی حەز لە دوژمنایەتی و رکابەری دەکات
قەدبڕ	لە رێگەی کورتەوە چوون
قەدر	رێزو حورمەت
قەدرگران	بەڕێز و بە قەدر ، پڕ هێژا
قەدرگرانی	رێزداری ، پایەبەرزی

قەدرناس	ئەمەكدار
قەدربلند	پایەبەرز
قەدفین	شكانی دار
قەدكرن	لەتكردن ، پارچەكردن
قەدك	پارچەیەك لەدار
قەدەم	هێزی ئەژنۆ ـ (قەدەما من شكەست)
قەدەم خێر	مژدەهێن ، خۆشی هێنەر،ناوی ئافرەتێكی بەناوبانگی كوردە
قەدەر	چارەنووس
قەدەك	جلێكی ئەستوورە لە لۆكە
قەدیفە	مەخمەل
قەدیان	تەواو بوون
قەدیان	تێپەڕین
قەد قەد	پارچە پارچە
قەد قەد	هەرگیزا و هەرگیز
قەدیم	كۆن ، دێرین ، كەڤن
قەر	قەرد ، دەین
قەراسە	سەهۆڵ ، بەستی
قەرپال	جلی زۆر پینە كراو
قەرتاڤ	پوورە ، شڵخەی هەنگ
قەردار	قەرتدار ، دەیندار ، قەرزدار
قەرداری	قەرزداری ، دەینداری
قەڕم	سڕی لەسەرما
قەڕماندن	سڕ كردن
قەڕمتن	سڕبوون لەسەرمان

قەڕمتی	ئەو کەسەی لەسەرما سڕ دەبێ
قەڕن	سەدە ، چەرخ ، سەد ساڵ
قەڕێژ	پیس ، چڵکن ، گەمار
قەڕێژی	چڵکنی
قەڕەم	هێزی لەش و دەست و ئەژنۆ
قەڕساندن	رسکان ، مەیین
قەرسین	بەستن
قەرساندن	بەسەهۆڵکردن
قەرقەشە	هات و هاوار ، تەشقەڵە ، دژواری و ئاڵۆزی لە ژیاندا
قەرقچین	قرچان ، قرچەی گەرما
قەرمین	لەسەرما رەقبوون
قەرمچین	لوولدانی پێست و پۆشاك
قەرەپەست	پەستاوتن ، بە زۆری تێ ئاخنین
قەرەچ	قەرەج ، دۆم ، کەسانی گەڕۆك و بێ خاك و ولات
قەرەفلٚ	حیجحاڕ ، بیبەر ، بیبار ، فلفل
قەزانجکەر	سوودبەر
قەزانج	سوود ، قازانج
قەزمە	قازمە
قەزەب	خورمای وشك ، جگەر ، جەرگ ، کەزەب
قەسار	کورتکەرەوە
قەسارکرن	کورتکردنەوە
قەسارکری	کورتکراوە
قەسارچی	قەسار

قەساندن	کورتکردنەوە
قەسپ	خورمای وشك
قەست	پەنا بۆ کەسێك یان شوێنێك بردن ـ (من قەستا تەکر)
قەستا	بەئەنقەست ـ (ئەز ژ قەستا ناچم بۆ کاری)
قەستا	بەگاڵتە ، نەژدل ـ (من بڕاستی نییە ئەز ژ قەستا وە دبێژم)
قەستی	پێچەوانەی راستی
قەستیکا	بە ئەنقەست
قەستیکار	بەئەنقەست
قەسریك	دەفری میزی منداڵ کە لە ژێر بێشکە دادەنرێ بۆ پیساییکردن
قەسرین	قەسریك
قەسرینك	قەسرین
قەسراندن	کورتکردنەوە
قەسرینك	بڕوانە:قەسریك
قەسفاندن	پارچە چارچە کردنی گۆشت
قەسقان	قەزوان ، کەزوان ، کەزان
قەسە	قسە ، ئاخاوتن
قەسیسە	ئاوبارە
قەسیلك	پارچە زەویەك کە بۆ کێلان وچاندن بشێت
قەشارتن	داڕنینی توێکڵی شتێك
قەشا	بەستاو
قەشقەل	قەلەڕەش
قەشمەر	گاڵتەجاڕ
قەشمەری	گاڵتەجاڕی ، تیزکردن بە خەڵك
قەشە	پیاوی ئاینیی دیان و خاچپەرست

قەشیان	ڕۆیشتن ، چوون
قەفان	لەنگەر گرتن ، گەیشتنەکار
قەفت	چەپك ، دەسکێ لە گوڵ و گیا ـ (قەفتەك گولا)
قەفت	دەسکی خەنجەر
قەفش	ئەندازەی کەمی گژوگیا
قەڤز	قەبز ، پێچەوانەی زکچوون
قەڤزی	قەبزی
قەڤی	بەهێز ، پتەو
قەڤی	زۆر
قەل	قالاو ، قەڵەڕەشە
قەلات	قەڵا ، کەڵات ، کەڵ
قەلاش	کەوتنە سەر زەوی
قەلاشکرن	بە عەرزی دادان ـ (من ئاری قەلاشکر)
قەلاقنچك	لە سەر سەرو دەست وەستان
قەلاندن	سوورکردنەوەی هەرشتێك لەناو ڕۆندا
قەلابە	قلاب ، گەڵابە
قەلاش	ڕاکشاو
قەلاویز	پاسەوانی چاودێری
قەلاویزگەه	شوێنی پاسەوانی
قەلان	شیر بەها ، مارەیی
قەلاندی	برژاو
قەلاشتن	لەتکردن
قەلان	هەڵکەندنی رووەك
قەلاندن	لەرەگ و ریشەوە دەرهێنان

قەلپ	وەرگەڕان (ترِمبێلا ئاری سێ قەلپدان)
قەلپ	ناقولا ، رەزا قورس
قەلپە	تەقلە
قەلپیچ	توێکڵ
قەلپیشك	توێکڵ
قەلس	هەژارو بێ دەستهەڵات
قەلشاندن	لەتکردن ، شەقکردن
قەلشین	قلیشان ، شەقبوون
قەلقیشك	قەلەباچکە
قەلەبالغ	قەرەباڵغ ، جەنجاڵی
قەلەپیشك	ئامێری پێ دەرهێنانی کەنگر ، پیشەقان
قەلەفرِ	بیبار ، بیبەر ، فلفل
قەلەقنجك	پاتە سەر ، باڵای سەر ـ (من ئاری ل سەرقەلەقنجکا خۆ دانا)
	قەلاندۆشکان ، قلیقان
قەلەن	شیربایی ، قالان ، شیربها ، نەخت ، مارەیی
قەلەندەر	هەژار ، بەستەزمان ، بێ دەرەتان
قەلەمدار	نووسەر
قەلەمداری	نووسەری ، کاری قەڵەم کردن
قەلین	سەبیلە ، قەلوون ، قەننە
قەلیسێل	گۆشتێکی کوڵاوە کە ماست و سیری کرابێ بە سەردا
قەلیهێك	هێلکەڕوون
قەلی	قاورمە ، قەلیە
قەمان	سووتانی جل و بەرگ بە هۆی تینی گەرمییەوە
قەمارە	ئۆتۆمبێلی سواری ، قەمەرە

قەمتك	مەندیلێکی بچووکە لە ئاوریشم دروست دەکرێت.
قەمچی	قامچی
قەمچ	ناوی لەپی دەست کە ئامادەکراو بێ بۆ پڕبوون
قەمچك	کلکی بزن
قەمراندن	غەمگینکردن
قەمرین	غەمگین بوون
قەمەرە	ئۆتۆمبێلی بچووك ، ماشێن
قەمی	رەنگە ، لەوانەیە ، ئەشێ ، دەبێ ، بەشکەم
قەنتەرە	بەڕیز و پێکەوە گرێدراو
قەنج	باش ، خاس ، پەسند ، جوان
قەنجی	چاکە ، خاسی ، پیاوەتی
قەنجیخاز	چاکەخواز ، خێرخواز
قەنجیکار	چاکەکار ، خێرخواز ، باشیکەر
قەنجیکاری	چاکەکاری
قەنجیکرن	چاکە کردن
قەنجیکەر	بڕوانە : قەنجیکار
قەنجی زان	ئەمەکزان ، بەئەمەك ، وەفادار
قەنج	قنجرکە ، قەنجەڕۆك
قەنجەرۆك	بڕوانە قەنج
قەنجۆ	چاکەکار، ناوە بۆ پیاوان
قەند	قەن ، شەکری ئامادەکراو بە هوی دەزگای تایبەتەوە
قەندۆ	ناوی پیاوانە ، واتە وەك شەکرو قەند
قەندان	جێگەی قەند

قەنداڤ	قەنداو ـ (شرینکردنی ئاو بەشەکر)
قەنەپە	قەنەفە
قەهراندن	ئازاردان ، تووڕەکردن
قەهوێن	هێز ، توانا
قەوانە	سندوقی گۆرانی
قەوراندن	دەرکردن ، قاودان
قەوشیان	خڕبوونەوە
قەولەهی	لووتبەرزی
قەومی	قەوما
قەومین	قەومان ، رووداوی ناخۆش ، بوویەر
قەوەت	هێز ، توانا ـ (قەوەتا وە خۆش)
قەویاتی	ئامۆژگاری ، راسپاردە
قەویەتیلێکرن	راسپێری
قەوی	زۆر ـ (ئەز قەوی حەژ تە دکەم)
قەوی	بەهێز
قەیتان	پێڵاو بەند ، شریت
قەید	ئاڵقەی ئاسن ، کۆت و زنجیر ، تەوق و کۆت
قەید	تۆمارکردن
قەیدبوون	دامەزراندن
قەیدی	قەی قەیدێ ، با
قەیدیناکەت	قەیناکات ، باوابێ ، لێگەڕێ ـ (ڤێ جارێ قەیدی ناکەت)
قەی	ئایا

قیت	راست راوەستاو ، قنج
قیتڤەبوون	هەستانەوە
قیتڤە نەبوون	هەڵنەستانەوە
قیتك	ئێسكی نێوان ئەژنۆكابە
قیت وڤیت	ساخ وسلامەت، بیٚ بەلا
قیچك	قیتك
قیدك	نێوان سم و گۆزینگی ئەسپ
قیدك	ئەو دێرانەی لە پەراوێزەكانی كتێب دەنووسرێت
قیڕی	هات و هاوار
قیز	كیژ ، كچ
قیزك	كیژی بچكۆلە
قیژی	هاوار
قیشاڤ	قوڕاو ، لیتە
قیڤار	گیایەكی دڕكدارە كەر حەزی لێدەكات ، (كەرۆ نەمرە هەتا قیڤار تێت) (پ)
قیقی	داركۆك ، كویك
قیم	رازیبوون
قیم پیٚ ئانین	پیٚ رازیبوون
قین	قنگ ، قون ، كۆم
قینفرە	ترسنۆك، بیٚ زراڤ، بیٚ جورئەت، نەوێرۆك
قینك	رەخنە
قێڕین	هات و هاوار كردن ، زیقاندن ، قیژاندن
قێلیچ	پەنجە باریكە

ک

کا	کوا ، کوانێ ؟
کا	کایە
کاب	گوێزنگ ، میچ ، کابە ، جگ
کابانی	کابان ، ژنی ئاگاداری ماڵ،کاڤان
کابیس	کابوس ، مۆتەکە ، کەمیسک ، تێبا
کاپك	پارچەیەك لەگوریس ، قەد گوریس
کاتار	پۆپنەی کەڵەباب ، پۆردینك
کاچك	کەوچك ، کەفچك
کاچوکلۆز	ئەشیای ناومال
کاخ	کۆشك ، کۆچك
کاخ	گۆڕەپان ، قاد ، مەیدان
کاخك	دەفری لەقوڕ دروستکراو
کاد	زەمین ، زەوی ، مەیدان ـ (کادا بەریکانێ)
کادە	جۆرە نانێکە بە روون و کاکڵە گوێز و ئارد دروستی دەکەن
کادین	کادان ، عەمباری کاتێکردن
کادی	کادو ، دوکەڵ
کادی	زەمین

کار	ئیش ، شۆل
کار	عەمباری هەلگرتنی گەنم و دانەوێلە
کار	بەچکە بزنی بچکۆلەی تازە زاو ، کارك
کار	ئامادە ، ساز ، بەرهەڤ– (رابە خۆ کارکە ئەمێ بچینە حەلەبێ)
کاربین	کارزان
کارتیخ	بڕبەن : ئامێری تیژکردنی بڤرو داس
کارتێکرن	کاریگەری لەسەر هەبوون ، تاسیر لێکردن ، کارتێکردن
کارتێکەر	کاریگەر
کارتیك	کارتیخ ، ئامێرێکی تیژ کردنی بڤر و داسە
کارجان	کارزان،دەست رەنگین
کارخستن	خستنەکار
کاردیتی	خاوەن ئەزموون ، راهاتوو لەکار
کاردەستی	کاری دەست
کاردار	فەرمانبەر
کارداری	فەرمانبەری
کارڤان کوژ	ئەستێرەیێکە ، کاروان کوژە
کارڤان	کاروان
کارك	کاریلە
کارکرن	ئیش کردن
کارکرن	خۆ سازو ئامادە کردن بۆ کارێك
کارکری	سازو ئامادە
کارکەر	کارگەر
کارکەفتی	پەککەوتە ، لەکار کەوتوو
کارگەنی	گەندەلکار

کارگەنیاتی	گەندەڵکار
کارگەھ	کارگا
کارم	دەتوانم ، پێم دەکرێ -(ئەز دکارم سەربکەڤم)
کارماخ	بێژنگی گەورە
کارن	دەتوانن
کارناس	کارزان
کاروانڤان	سەرقافلە ، سەرۆکی کاروان
کارەب	کارەبا
کارەڤان	شوانی کارەکان
کاریتە	داری بنمیچەی خانوو
کارین	توانین ـ ، شیان
کاری	توانی ـ (ئاری کاری پێشڤەبچیت)
کار بدەست	دەسەلآت دار ، کار بە دەست
کاژیك	ژێکاف ، ناوی رێکخراوی کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستانە
کاژێر	شەویلاکە
کاژێر	بنگوێ
کاسك	تەپڵەکی جگەرە ، خولیدانك
کاسێنووك	چیقلدان
کاشبوون	ئیفلاسبوون ، هەرەسهێنان
کاشخانك	بنمیچ
کاشخان	بنمیچ ، بنجی
کاشخان	کەل و پەلی ناوماڵ ، رایەخی ناوماڵ
کاشك	جێگەی حەوانەوەی مەڕو مالآت
کاشکرن	ئیفلاسکردنی کەسێك ،زیاتر بۆ گەمەی منداڵان بەکاردێت

کاشکرن	راکێشان لە بەرزاییەوە بۆ نزمایی
کاشە	مۆڵی ئاژەڵان
کاڤڕ	بەرخە ساوا
کاڤڕۆک	کاڤڕ
کاڤل	وێران ، خاپوور
کاڤلان	کاڵان ، کێڵان ، بەرگی شمشێرو خەنجەر
کاڤلان	وێرانە گوند ، کاولە گوندو دێ
کاڤل	کەلاوە
کاکرك	چەناگە
کاکل	کاکڵە ، مەغز
کاکۆ	کاکە،برا
کاکۆ	بڕوانە: کادین
کاکۆچ	چەکوچ
کال	پیرەمێرد ، پیاوی پیر
کالك	کالە
کالك	بڕوانە:تریان
کالۆك	کێلوك ، ژنێکی بە تەمەن کە لەسەر ئاینیی خاچپەرستان بێ
کالۆ	ئەی پیرەمێرد
کالەمێر	پیرەمێرد
کالین	نالین ، ناڵێن
کاماخ	کلۆت
کانی	سەرچاوە ، چاوەی ئاو
کانێ ؟	کوانێ ، لە کوێ یە
کبار	بەڕێز ، بە حورمەت

کپی	بێدەنگی
کپی	تاوان ، گوناه
کت	تاك ، یەك ـ (کتەکا خۆخێ بدە من)
کتاڤ	کتاب ، کتێب ، پەڕاو
کتر	قامیش
کتراندن	پەنگاندن
کترین	پەنگخواردن
کتك	پشیلە ، پشیك
کتك	هەنجیری وشکراوە
کتکتە	یەك بە یەك
کتومت	تاك تاکە ـ (قوتابیێن مە کتومت ل تاقیکرنەڤێ دەرچوون)
کتۆڤ	چۆن، چەوا
کتەك	دانەیەك،قلێك،کەتەك
کت بکت	یەك بەیەك
کچ	کیژ
کچك	کیژۆڵە ، کچی بچووك
کچك	بچووك
کچکە	بچووك ، چکۆلە
کخس	خیسکە ، پیازچەی بچووك بۆ چاندن
کخس	پیازی فیسقە
کر	ئەنجامی دا ، کردی
کراس	بەرگ و پۆشاکێکە
کراس	دۆخ،کاودان،سەروبەر ـ (گەلێ مە یێ د کراسەکێ نەخۆشدا دژیت)
کرامەت	پێشبینی

کرامەت دیتن	پێشبینیکەر
کرت	شتومەك
کرتەك	بڕەك
کڕ	بێ دەنگ و ئارام
کڕ	گوێچگ قوپاو
کڕاندن	هاڕین
کڕبە	وسبە ، بێ دەنگبە،هشبە
کڕکڕگ	کڕکڕاگە
کڕندە	کڕیار ، بکڕ
کڕنی	پندکی گچکە، قرنە، گیاندارێکی بچووکە دەکەوێتە پێستی مەڕومالآت
کڕێڤە	بەفری بەباوە ، کڕێوە
کڕیڤە	بەبێ دەنگی
کڕێن	کڕۆزان
کڕیار	بکڕ ، کڕندە
کریار	کردار
کڕێن	چڕووزان ، لوتکەی ئازار چێشتن ، (بۆ مەرگەساتا هەلەبجە کڕێن ژ جەرگێ مەهات)
کڕبوون	بێ دەنگ بوون
کرش	پوش و پەلاش و چیلکە
کرش و گلێش	پوش و پەلاش
کرمانج	ناوە بۆ گەلی کورد
کرمانج	ناوە بۆ دێهاتی و لادێیی
کرمانج	ناوە بۆ ئەوکوردانەی بە شێوەزاری کرمانجی سەروو دپەیڤن و قسە دەکەن
کرن	کردن

کرۆسك	هەرمێی کێویلە
کرۆستك	کرۆسك
کریز	قەیران
کریسك	پزیسکی ئاگر
کریڤ	بەواتای برادەر دێت لای ئێزدیەکان
کریەدەر	دەرکراو ، ئاوارە ، مشتەخت ، کۆچبەر
کرێداسی	سەپانی
کرێت	ناشرین
کرێیار	کرێیەکە بەو کەسە دەدرێت کە باری هەڵگرتووە
کرێیاری	ئەوەی بۆ وەرگرتنی کرێ ، بار دێنێ و دەبات
کرێدار	کرێچی
کرێداری	کرێچیەتی
کرێتکرن	ئەتککردن
کرێگرتی	نۆکەر
کرێگرتن	نۆکەری ، بەکرێ گیراو
کز	لاواز - (چرایێ مە کز بوو)
کز	زوێر - (هەکە نە خوینی دێ ژ تە کزبم)
کزاڤ	پاڕانەوە
کزر	نیوە وشك ، نیمچەووشك،داوەریو، داوەریای
کزر	چوست و چالاك ، زیرەك -(ئاری خویندکارەکێ کزرە)
کزراندن	سووتاندنی موو
کزری	نیوە وشکی
کزری	زیرەکی ، ژیری
کزر بوون	داوەرینی زەمین لە قوڕاو

کزگری	دڵناسکی
کزگریك	دڵناسك ، زوو بەگریانهاتن
کزوین	کروزان
کزۆری	سووتانی هەر شتێك کەلە سوف دروستکرابێت
کزەخاندن	کەزاختن ، بڕینی لق و چڵی دارمێو
کزی	لاوازی
کژوەرك	کاریتە
کسل	قسل ، گێچ
کسیرە	ماندوو ، شەکەت
کشاندن	راکێشان
کشاندن	کێشان و پێوان
کشاندن	کێشان و هەڵمژین ـ(جگارە کشاندن کارەك نەڕندە)
کشت	توند ، گورج
کشتبادان	توند بادان ، گورجبادان
کشکانێ	شەترەنج
کشکرن	بەشەڕ هێنان ، تێکبەردان ، زیاتر بۆ سەگ بەکاردێت
کشکرن	دوور خستنەوە
کشکرن	شکەستپێهێنان
کشکشاندن	کێشمەکێش
کفتە	کەفتەو ماندوو ـ(گایێ مە یێ کفتەبووی)
کفش	دیار ، ئاشکرا
کفك	سەبەتەی میوە
کفکرن	کەپوو خاوێنکردنەوە
کڤارگ	کوارك ، قارچ

کڤل	کەوڵ ، پێست
کڤیلۆك	دەفرێکە ، لە قوڕ دروستدەکەرێت و روون و هەنگوینی تێدەکرێت
کل	کل ، کلی چاو
کلاشپان	رەنجدەر ، کرێکار، پالە
کلام	گۆرانی - (کلامێ کوردان) ، بەیت و بالۆرە
کلپات	نزە ، کەمترین دەنگ
کلچۆڤ	کلّچیو ، قەلّەمی کل و رەش کردنی چاو
کلچیق	قەلّەمی کل لەچاودان
کلدان	تیرەیەکن لە ئاینیی خاچپەرست و وەکو نەتەوەیەکیشن
کلدان	نەخشاندنی چاو بەکل
کلدانك	جێگای هەلگرتنی کل
کلك	ئالەتی میزکردنی نێرینە کاتی منداڵی ، کێر
کلمیچ	چلّم ، کلموچ ، پیسایی کەپۆ
کلووچ	جۆرە نانێکی خڕو بازنەیی یە
کلۆخ	سەر ، کاسەی سەر
کلۆخك	بڕوانە کلۆخ
کلۆڤندك	تەوقی سەر ، ناوەندی سەر
کلیز	لیکاوی دەم
کلێس	تار ومار ، وێران،خراپ - (مال کلێس)
کلێژ	کلێنچکە
کم	کەم ، کەمێك - (ئەز کم درازێم)
کم	بکەم ، ئەنجامیدەم - (ئەز چ کاری بکم)
کم	هەش - (کم ب سەر)
کماخ	سمتە جووڵە

کمباخ	کاول ، وێران ، خاپوور
کمکمە	کەم کەمە
کن	یار
کن	کورت
کن	کنکن
کن	جوان ، قەشەنگ ، یار
کن	کەنین ، پێکەنین
کنج	بەرگ و پۆشاکی لەبەرکردن
کنج	گۆشە ، قوژبن ، کونج
کنجڕ	پەڕۆ کۆن ، بزگوڕ
کنجك	جل و بەرگ
کندر	کودی ، کولند ، قوندك ، کوکولە
کنشت	پەرستگای جولەکە
کنف	جۆرە پەتێکە بۆ بەستنەوەی بار
کنۆش	ڕەزیل ، دەست قوپاو
کنۆشە	گەسك
کنۆشکرن	گەسکلێدان
کنوورە	دارێکی دوو سەرەیە، بۆ لابردنی دڕك ودالّ بەکاردێت
کنێر	دارێکی درێژو جوانە
کنێت	نەوە
کنکن	درکاندنی وشەی ئالّۆزو نادیار ، (ئاری ئەو چ کنکنە تۆ دکەی؟)
کنیٚ	کن
کو	کویٚ
کوبار	مرۆڤی بەڕێزو حورمەت

کوبر	لەخۆبایی بوون
کوپ	لووت ، کەپۆ ، دفن ، پۆز
کوتان	لێدان ، قوتان
کوتك	لێدان
کوتلك	کفتەی ساوارو قیمە
کوتلدۆك	خواردنێکی بەتامی کوردییە لەکفتەو ماست و دۆ دروستدەکرێت
کوتەك	بەزۆرە ملێ ، بەخورتی ـ (ب کوتەکی ئەز دگەل خۆ برم)
کوتەك	پتەو،قایم،موکوم
کوتەك	ئەستەم
کوتەکی	بەزۆرە ملێیی ، بەتۆبزی
کوچك	ئاگردان ، ئەو شوێنەی ئاگرتێدا دەکرێتەوە
کوچکۆك	بچووك ، بچکۆلە
کوچکە	بچووك ، بچکۆلە
کوخك	کۆخە ، کۆکە
کود	دەفرێکی پێوانە
کوداندن	رێی خۆگرتن
کودك	قەپاغی ئەژنۆ
کودەن	گێل ، گەمژە
کودیك	بەچکە ورچ
کوراتی	خەشیمی ، نەزانی، گەمژەیی
کوراتی	نابینایی ، کوێرایی
کوراهی	کوێرایی،کورانی
کورتان	پالان
کورتەك	جلێکی ژنانە لەگەڵ کراس لەبەری دەکەن

کوڕ	منداڵی نێرینە
کوڕ	قوڕ
کوڕاڤ	ئاوی قوڕاوی
کوڕك	کوڕی بچکۆلە
کوڕیش	ورگی ئاژەڵ
کورسك	هەرمێی شاخی
کورشە	بەفرو بەستەڵەك
کورشە	ئەو بەفرەی بەهۆی سەرماوە رەق دەبێ و لەسەری دەڕۆن
کورك	مریشکی کڕ
کورکبوون	کڕکەوتن
کورك	قۆرت و چاڵ
کورکبوون	کڕکەوتن
کورکوریسك	کونی باگوردان
کورە	کوێر ، بێ چاو ، نابینا
کورەڕێ	کوێرە رێ
کوریسك	قاسەی پارە
کوریش	ورگی حەیوان و مەڕو ماڵات
کورێشی	جۆرە هرمێیەکی شاخییە
کوریشك	لۆچی کالا و هەموو شتێکی تر
کوریشك	چرمۆك
کوری	کلك ، دویلك ـ (کوریا سڤورە سۆرە)
کوری	کلك ، دویلك
کوز	پاوان
کوز	لەوەڕگە

کوزر	کڕووزان ، چۆزینەوە
کوزریان	هەڵکڕووزان ، چۆزانەوە
کوزرین	هەڵکڕووزان ، چۆزانەوە
کوزوت	جل و بەرگ
کوزیبوون	چەوربوون
کوزی	چەور
کوژەك	بکوژ ، کوژەر
کوژیك	قوژبن
کوژیرك	گۆشە ، کونج ، قوژبن
کوژیك	گۆشە ، کونج ، قوژبن
کوژی	قوژبن ، سوچ ، کونج ، کونجڕ
کوژی پیڤ	گۆشەپێو
کوسك	شوێنی بێچووە بزن ، شوێنی کاریلە
کوسە	پیاوی بێ ریش و سمێڵ
کوشتن	کوژران
کوشتارگەهـ	کوشتارگا
کوفك	رەحەتی بۆ تێکردنی نەفت و بەنزین
کوڤل	پشت چەماو
کول	هەوکردن ، بریندار ـ (چاڤێ ئاری کول بوویە)
کول	خەم ، خەفەت ، دەرد
کولاڤ	کڵاو ، کوم
کولان	کوچە ، زکاك
کولافە	ترسنۆك
کولاڕەش	ناخۆشی تاعون

کولاب	قولاب
کولابە	جۆتە داری سەرملی گا لە کاتی کێڵانی زەوی
کولات	پارچەی بچووك لە تۆپەڵە بەفر یا خۆڵ
کولب	قاتی و قڕی
کولب وخەلا	قاتی و قڕی ـ (سالا کولب و خەلا زۆر کورد ژ برسادا مرن)
کولبوون	بریندار بوون ، هەوکردن
کولپات	فزە ، کەمترین دەنگ
کولپ	گرانی و قاتی و قڕی
کولدار	دڵ بە خەم ، بریندار ، بەتاسە
کولداری	غەمگینی ، بەتاسەبوون
کولك	لیس ، کولانەی مریشك
کولك	پارچە داری ئەستوور، کۆلکەدار
کوللە	تووڵ ، پارچە قوماشێکی تەنکە بە خۆدا دەدەن لەترسی پێشکە
کوللەك	پەنجەرەی زۆر بچووکی خانوو ، تاقە لەدیواردا
کولمەك	مستێك ـ (کولمەکا ئاڤێ بدە من)
کولمانێ	مستەکۆڵانێ ، مشتەکۆڵە
کولند	کدۆ ، کودی ، کولەکە
کولن	برینداری
کولنگ	لاشە ، جەستە
کولنگ	قەزمە ، قازمە
کولۆخ	کەللەی سەر
کولەخە	هێز لێبڕان
کولەدار	داری ئەستووری پارچە پارچەکراو
کولەدار	داگیر کەر ، ئیستعمار

کولەك	پەنجەرەی بچووك
کولەفا	قورگ وشکبوون بەهۆی تینوویەتی
کولە	کلۆ
کولیلك	خونچەی پشکوتووی گیاو گژوگوڵ
کولیکا نیسانێ	گوڵە مێلاقە
کولیلکدان	گوڵ کردن ، پشکوتنی گوڵی گیا
کولین	کێڵانی زەوی
کولی	کولا ، هەڵکەند
کولی	گالیسکەیێکە لەدار دروست دەکرێت ، هەڵگرتنی بار لەسەر بەفرو بەستەڵەك
کولی کولی	هەنگڵە شەلە ، لنگی لنگی
کولی	قژی سەری پیاوان لەدیوی پشتەوە
کوم	کڵاو، کلاڤ
کون	دەلاقە
کونبوون	دەلاقە بوون لە شتێك
کونتێکرن	کونتێکردن
کونج	سوچ ، قوژبن
کونجڕ	پزگوڕ ، جل و بەرگی کون و دڕاو
کونجڕ	قوژبن ، سوچ
کونجەریك	دڕك و چقل، داسی ـ (دەخلێ مە هەمی کونجەڕیکە)
کوند	کوندەبوو ، کلك قوڵە
کوندك	کودی
کوندلفسك	بڕوانە پندلفسك
کووری	قووڵایی
کووریا چاڤی	قووڵکەی چاو

کوور	گیسکی دوو ساڵەی نێر
کوور	قووڵ
کوورتالك	چاڵ ، قۆرت
کووشکە	بچووك ، گچکە
کووڤە	لەکوێ
کوومڕ	خەڵووز
کۆشك	تاسەی لەقوڕ بۆ ئاوخواردنەوە بەکاردێنن
کویچك	توتکە سەگ
کویر	بزنی نێری دوو بەهار دیتوو
کویر	کۆر ، قووڵ
کویرەکسڵ	ئێتوون،هێتوون
کویڕ	پشت چەماو، لار ، خوار ـ (دەمێ مرۆڤ پیر بوو کویڕ دبیت)
کویڕ	بەکوڵ گریان ، (ئاری کویڕ کویڕ کرە گری)
کویڕبوون	چەماوە ، لاربوون
کویڕ کویڕ	گریانی بە کۆڵ
کویرهە	کوورە
کویرە	درۆزن، درەوین
کویرە	کوورەی ئاسنگەر
کویری	قوولی،کووری
کویزی	لەتێ یا پارچەیەك لەشوتی یا گوندۆرە
کویساندن	خۆ دزینەوە ، دزەکردن
کویساندن	دزەکردن
کویك	دارکوتکە
کوین	رەشماڵ ، خیوەت ، خیڤەت

کوێر	شتی خراپ و ناپەسند ـ (ئەڤ گویزە یا کوێرە)
کوێریشك	کەروێشك
کۆبار	شانازی ، پیرۆز
کۆپ	فنجان
کۆپ	دوند ، لوتکە ، چلە پۆپە
کۆپەك	بەراز
کۆترڤان	کۆتروان ، کۆترباز ، بەخێوکەری کۆتران
کۆتی	پیس ، چەپەڵ
کۆچ	بێ شاخ
کۆچبار	کۆچکردوو ، ئاوارەو دەربەدەر
کۆچباری	کۆچکردن ، ئاوارە بوون ، مشەختبوون
کۆچباربوون	دەربەدەربوون ، ئاوارەبوون
کۆچبەر	ئاوارە ، پەناهەندە ، دەربەدەر
کۆچبەری	ئاوارەیی
کۆچك	کۆشك
کۆخ	کاخ
کۆخ	کۆخە
کۆخکارەش	کۆخە رەشە
کۆخك	کۆخ
کۆراهی	قووڵایی
کۆڕ	شوێنی کۆبوونەوە بۆ ئەنجامدانی کارێك
کۆرەهی	نابینایی
کۆرەمشك	مشکی نابینا
کۆرەبەشك	قوڕەبەشە

كۆری	بێ چاوی ، كوێری ، نابینایی
كۆز	شوێنی حەوانەوەی بەرخ و كار
كۆز	پاوانی مەڕو ماڵات
كۆزك	كۆزی بێچوه ساوایان
كۆسك	مۆڵی ئاژەڵ و مەڕ و ماڵات ـ (مه كۆسكەكا بەرخا هەیه)
كۆش	سەر هەردوو ڕان
كۆشه	بڕوانه : كۆش
كۆفته	شەكەت ، ماندوو
كۆفته بوون	شەكەتبوون
كۆفتەكرن	هیلاككردن
كۆفیك	پۆردینگ ، پۆپنه
كۆڤ	پشت چەماو
كۆڤار	گۆڤار ، گۆوار
كۆڤان	خەم و خەفەت
كۆڤك	كوفك ، رەحەتی
كۆڤه	كێوی
كۆڤه ؟	لەكوێ ، بۆكوێ
كۆڤی	روو پۆشی ئافرەتان ، پۆشی
كۆڤی	كێوی ، شاخی
كۆك	بەنرخ ، باش ، شایان
كۆك	رەچەڵەك ، رەگ و ریشه ـ (بنەكۆكا كوردان دیاره)
كۆك	یەكگرتوو ، تەبا، نێوان خۆش ـ (ئەم دگەل هەڤ كۆك وتەباینه)
كۆك	مەڵبەند ، ناوەندی كار
كۆكی	باشی ، چاكی

کۆکی	بنەڕەتی ، ڕەسەنی
کۆل	مەڕومالاتی بێ شاخ ، کۆچ
کۆل	بێ کلاو ، بێ دەستماڵ
کۆلیج	کۆلێژ
کۆم	کۆمەڵ ، کۆمەڵە کەسێك
کۆماعەقلی	هۆشمەندی
کۆمبوون	کۆبوونەوە لە دەوری یەك
کۆمبەست	کۆبوونەوە
کۆمبەت	گومبەت ، گومەز
کۆمپلیت	هەر هەموو ، گشتی
کۆمر	خەڵوز ، زوغال ، ڕەژوو
کۆمشەل	بڕوانە قومشەل
کۆمکار	کۆمەڵە
کۆمکەر	کۆکەرەوە،جەمکەر،خڕڤەکەر
کۆمکرن	خڕکردنەوە ، کۆکردنەوە
کۆمکۆم	کۆمەڵ کۆمەڵ
کۆن	ڕەشمال
کۆنەبەفر	چاڵەبەفر
کۆنەبا	کونی با
کۆنەبا	درۆزن
کەبار	موناجاتی پێش نوێژی بەیانیان
کەباربێژ	بێژەری موناجاتی بەیانیان
کەبانی	کابانی ، ئافرەتی ماڵەوە ، کەیبانو
کەبۆت	دارێکی شاخاوییە

کەپ	لووت ، دفن ، کەپۆ ، بێڤل
کەپر	خانووچکەی لە زەل و قامیش دروستکراو
کەپرۆك	کەپری بچووك ، کەپرۆکە
کەپەن	جۆرە ساقوییێکە لە خوری دروست دەکرێت، شوانەکان لەکاتی سڕو سەرما لەبەری دەکەن
کەپەك	ئالیکی ئاژەڵان
کەپەنەك	کەپەن
کەپی	کەپۆ ، لووت ، دفن
کەت	تاك
کەت	کەوتە خوارەوە
کەتابنی	بەرداشی ژێروو ، هەرشتێ لە ژێرەوە بێ
کەتك	هژیری وشککراوە ، هەنجیری وشککراو
کەتن	بەربوونەوە
کەتن هەڤ	پێك هەڵپڕژان
کەتوار	بارودۆخ ، واقیع
کەتواری	واقیعیەت
کەتیکانێ	گەمەیەکی منداڵانە تایبەتە بەکچان ، قاچانێ ، پێنج بەردە
کەتی	بەزەمیندا کەوتوو
کەتی	شەکەت ، ماندوو
کەتی	سەرنەکەوتوو ، شکەست خواردوو،کەفتی
کەتی	تاقانەیی
کەت کەت	تاك ، تاکە
کەت کەتە	یەکە یەکە ، تاك تاکە
کەتێ	یەك دانە ـ (کەتێ نابەی)

کەتێ	کەوتە شوێنی خۆی
کەچ	کچ ، کیژ ، قیز ، کەنیشك ، کەنی ، دۆیتە
کەچ	خوار ، لار
کەچانی	کچانی
کەچڕەو	توندڕوو
کەچك	کیژەکە ، کچکە
کەچك	کەوچك
کەچویل	زۆر سوێر ، شۆراو ، زەبەق
کەچۆ	کیژێ
کەچەل	توك لەسەر وەریوو ، کەچەڵ
کەحێل	ئەسپی کەحلان و هەرە باش ورەسەن
کەد	رەنج ، زحمەت ، تاڵی
کەدخۆر	داگیرکەر ، رەنجبەر
کەدخوار	داگیرکەر ، رەنجبەر
کەدوەر	بێعار ، بێ شەرم ، تەنبەل
کەدەر	خەم ، مەینەت
کەدەر	پەژارە
کەدینك	دەفرێکە لەقوڕ دروست دەکرێت
کەدی	شیرین
کەدی	کەوی ، ماڵیکردن ، رامکراو
کەر	مێگەل ، کۆمەڵێك ـ (مە کەرەکێ پەزی هەیە)
کەر	لەت
کەر	گوێ درێژ
کەر	کەرت

کەراتی	نافامی ، بێ عەقلی
کەرانی	مرۆڤی نەزان
کەرامەت	پێشبینی
کەران	قامچی گەورە
کەرب	رق و قین
کەربەش	گیایەکە گوێدرێژ حەزی لێدەکات
کەربگرتی	توورە ، رقهەستاو
کەربۆکی	بەرق وقین ، عینادی
کەرپیچ	کەرپوچ ، خشت، ئاجۆڕ
کەرتەك	زۆرێك ، برێکی زۆر
کەرچۆڤە	شەڕانی ، نەگونجاو
کەرچۆڤ	ئەحمەق ، گەوج ، دەبەنگ
کەرچۆڤە	ئەحمەق ، گەوج
کەرچۆڤی	گەوجی ، ئەحمەقی
کەرچلاندن	تێکشێلان ، تێکەڵاوی یەکترکردن
کەرخ	رەندەش ، شوێن ، شۆپ ، جێی پێ لەڕێگا ـ (کەرخا پەزی)
کەرخین	وشك بوونی گەروو لەبەر تێنوویی
کەرخ	رێ ، رێچکە ، شۆپ ، دەوس
کەرختن	کۆلەخۆبوون
کەرخی	شەکەت
کەرخسین	کەرخەسێن
کەرخین	نەمانی ئارەزووی خواردن
کەردیکل	وشتر مەل
کەڕ	گوێ کپ ، گوێ گران ، گوێ قورس

کەڕبوون	کپ بوونی گوێ
کەڕك	هەنجیری کاڵ
کەڕکرن	گوێ کپ کردن
کەڕۆڤە	کرێوە
کەڕی	بەگوێ نەبیستن ، کپ بوونی گوێ
کەڕنیس	کەڕەنسۆ ، کەسێ کە گوێڕایەڵ نەبێ ، بێ گوێ
کەڕانە	دەوڵەمەندی
کەڕك	کاڵ و کرچی
کەرفین	کەرخین
کەڤسك	قێزەون، ناشیرین
کەرك	پارچە ، لەت
کەرکرن	لەتکردن
کەرکرن	بێ عەقڵ کردن
کەرکۆل	جۆرە گیایێکی شاخاوییە ، خۆراکێکی خۆشی ئاژەڵانە
کەرکار	لەتکار
کەرکاری	لەتکاری ، کاری لەتکردن
کەرکانی	بێ ئەقڵ ، شەڕ فرۆش
کەرکیڤی	کەرەکێوی
کەرکەرە	زۆر کەر و بێ ئەقڵ
کەرکەرە	پارچە پارچە
کەرگۆه	کەروێشك
کەرمۆز	شینە مۆز ، مێشە کەرانە
کەرمداری	جوامێری ، مەردایەتی
کەروان	کاروان

کەروانی	کاروانی
کەرەب	کارەبا
کەرەکیڤی	بڕوانە:کەرکیڤی
کەرەم	بەخشین
کەرەمدار	جوامێر
کەرەمکە	بفەرموو
کەرەنگ	کەنگر
کەری	لەتی
کەری	بێ عەقڵی ، کەریەتی
کەز	کەڤز ، قەوزە
کەزاخە	کاری پەرتاوتن ، هەڵپاچین
کەزاخەکرن	هەڵپەڕتاوتن ، دار مێو بڕین
کەزان	قەزوان ، کەسکان
کەزاتی	قەوزە ، سەوزایی ، بەهۆی ئاوی حەوزوکانی
کەزخاندن	پەرتاوتن
کەزەب	جگەر ، جەرگ ، مێلاك ، جەگەر
کەزیك	هۆنینەوەی پرچ و شۆڕکردنەوە بەسەر پشتدا
کەزی	گێسو ، پرچ ، زولف
کەزی درێژ	ئەو کچەی پرچی درێژ دەکات
کەژ	زۆر سپی
کەژ	پاك و خاوێن
کەژ	وەرز
کەژ	خوار ، لار
کەژۆ	سپی پێست

کەژۆ	ناوە بۆ پیاوان ، واتە سپی و خاوێن
کەژی	سپیەتی
کەژی	خاوێنی
کەژێ	ناوە بۆ ژنان ، واتە سپی و خاوێن
کەساتی	کەسینی
کەسخاندن	کەزاختن
کەسداندن	هەڵگرتنی گۆشت بۆ وەرزی زستانە
کەسك	سەوز
کەسکاتی	سەوزایی دەشت و دەر
کەسکان	قەزوان
کەسکی	سەوزایی رەنگ
کەسمە	کولیچە
کەسەر	خەم و خەفەت
کەسەر	مەراق
کەسەردار	خەفەتبار ، غەمبار
کەسەرداری	خەفەتباری
کەسیرە	ماندوو ، شەکەت، هیلاك، ماندی، ڤەکەفتی
کەسیرەبوون	ماندوو بوون ، شەکەت بوون
کەسینی	کەسایەتی
کەش	هەڵە ، چەوت
کەشتی	گەمی، پاپۆڕ
کەشتیڤان	گەمیەوان ، کەشتیوان، پاپۆڕڤان
کەشخە	قەشەنگ و جوان و رێك و پێك
کەشخەچی	بە کەشخە

کەشخەیی	جوانی و ڕێك و پێکی
کەشك	شیرێژی وشککراو
کەشوەر	وڵات ، وار ، قارە
کەف	بڵقی تاییت و سابوون
کەف	لیکی دەم
کەف	لەنێوان قامکی شایەدمان و پەنجەی گەورە
کەف	ناوەندی دەست ، لەپی دەست
کەفت	کەوتە خوارەوە
کەفتاندن	بەردانەوە ، بەزەویدادان
کەفتن	بەربوونەوە لەزەویدا
کەفتی	کەوتی
کەفتار	حەفتیار ، کەمتیار
کەفچك	کەوچك ، ئامێری نان پێ خواردن
کەفر	کەڤر ، بەرد ، تاوێر
کەفز	قەوزە
کەفش	ئاشکرا ، دیار
کەفش	چۆڵستان،چۆڵەوانی
کەفشێك	لیکی دەم
کەفشگەڕ	چۆلگەڕ
کەفشێل	لیکی هاتوو لەدەمی نووستوو.
کەفگیر	گازێکی درێژی دووسەرەی سەرپانە بۆ لێکردنەوەی نان لەتەندرو بەکاری دەهێنن
کەفیك	دەستەسرِی بچووك
کەڤی	دەستەسرِ

کەڤارك	کوارك ، قارچ
کەڤال	نیگار ـ (ئاری کەڤالکێشەکێ شارەزایە)
کەڤال	دیمەن ـ (کەڤالەکێ جوانە)
کەڤان	کەوان ـ (ئەو ئامێرەی تیری پێ دەهاوێژن)
کەڤاندن	بەردانەوە ، خستن
کەڤانە	شتی چەماوە وەك کەوان
کەڤاند	بەریدایەوە ، بە زەوی دادا
کەڤانی	کەبانوو ، کابان ، کەیبانو
کەڤان	کەوتن ، بەربوونەوە
کەڤان	کەوان
کەڤتاندن	خستنەخوارەوە ، بەردانەوە
کەڤتك	رووی‌سەری ئافرەتان
کەڤر	بەردی زل و گەورە ، شاخ
کەڤزاندن	گەوزاندن
کەڤل	توێکل ، پێست
کەڤلیژانك	پێست ، توێکل ، کەوڵ
کەڤلاندن	توێکل داڕنین ، پێست داڕنین
کەڤلاندی	پێست داڕنراوو
کەڤل	کەوڵ
کەڤلی	هەل، دەرفەت
کەڤلی	مابەین، ناڤبەر
کەڤنسالّی	پیری ، ئەختیاری
کەڤناری	کۆنی ، کۆنبوون
کەڤنار	زۆر کۆن ، دێرین،قەدیم

کەڤنسال	پیر ، ئەختیار
کەڤنك	جلی کۆن و شڕ
کەڤنەشۆپ	شوێنی پێی پێشینان ، ئاسەواری پێشینان
کەڤنی	کۆنی
کەڤنرێس	کۆنە پەرست
کەڤندا	لەکۆنەوە
کەڤنیك	بڕوانە کەڤنك
کەڤۆك	کۆتر
کەڤۆت	دارێکی بێبەرە
کەڤەر	بڕوانە کەڤر
کەڤلۆژ	بڕوانە:کێلب کەفتی
کەڤی	ئەو بەفرەی تا درەنگ ساڵ بە چیاوە دەمێنێتەوە
کەڤی	خاڵی گەردەن
کەك	برا گەورە ، کاك
کەکا	کاکە ، برام
کەل	گەرم
کەل	نێری گامێش
کەل	گایەك کە سواری مانگا دەکرێ ، کاتی زاوزێکردن
کەل	لق و پۆپی نەمام (دارمێو ـ مێوا مە کەلێن خۆ یێن ها ڤێتی)
کەل	تۆڵە و رق و کین ـ (ئاری کەلا خۆ رێت)
کەل	سەرشووشتن ، حەمامکردن ، بالاڤ ـ (ئەم چووینەکەلێ)
کەل	قەلات
کەلات	قەلا ، قەڵات،کەلهە
کەلاخ	لاشەی مردوو

کەلاش	ناو لە خۆ دان لە کاتی تۆڵەکردنەوە لەکەسێك
کەلاش	کەلاك ، لاشەی مردوو
کەلاشکرن	کوشتن بەتۆڵە
کەلاشتن	قەڵاشتن ، لەتکردن ، شەقشەق کرن
کەلاشتی	قەڵاشتوو ، لەتکردوو
کەلاشتی	بەلەچەك، میوەی لەتکراوی وشکراو بۆ شەوچەرەی زستان
کەلافەت	لاش گەورە ، زەبەلاح
کەلام	گۆتن ، ئاخاوتن
کەلام	سوێند بە قورئان
کەلاندن	کوڵاندن
کەلاش	لاشەی مردارەوە بوو ، کەلاك
کەلاش	لەتکردن
کەلاشتی	لەتکردوو
کەلانیسکێ	زوو هەڵچوون ، بێ ئارامی ، بێ ئۆقرەیی
کەلاش	پیسایی ئاژەڵ و باڵندە
کەلاخ	ئاژەڵی لەڕ و لاواز
کەلاچ	بەکرۆك ، نەمیمەکار
کەلبەتان	بزمارکێش ، گازی بزمار کێشانەوە
کەلپیچ	خشتە
کەلش	قەڵش
کەلشتۆك	هەنار و هەنجیری بەدارەوە قەڵشاو
کەلشی	لەتکراو
کەلشین	شەقبردن ، درز بردن
کەلشت	درز ، شەق ، بۆشایی

کەلشتی	بڕوانە: کەلاشتی
کەلکەڵ	زۆر زۆر بەتین و گەرم
کەلگری	بەکوڵ گریان
کەلله	سەر
کەلله	قالب ـ (کەللێ قەندێ)
کەلە	قەڵا
کەلە	قەڵات
کەلهەڤان	پاسەوانی قەڵا
کەلواش	لاشە ، جەستە
کەلواش	پەیکەر
کەلۆت	کرۆژ
کەلۆتن	کرۆژتن
کەلۆتە	دانەی سپی ناو قژی سەر ، کرێژی سەر
کەلۆژتن	کرۆشتن
کەلۆژین	کرۆشتن
کەلۆك	جۆشان ، کەلەك
کەلەکڤان	ئەوەی خەڵك لەئاو دەپەڕێتەوە
کەلە	سەروجل شووشتن
کەلەتۆ	بڕوانە : کەلۆتە
کەلەخ	کەلاك ، لاشە
کەلەش	کەلاك ، لاشە
کەلەش	جوان و نازدار
کەلەش	تەرمی مردوو
کەلەشڤان	شوانی زۆر کارامە

کەلەك	کەڵکە بەرد
کەلەك	جۆشان ، ئەو شتەی زوو دەکولێت
کەلەك	چەپەرو دارەبازی پەرپینەوە لە ئاو
کەلەك	تەڵەکەبازی ، فرت و فێڵ
کەلەڤان	شوانی کەل گامێشان
کەلەکرن	گەرماو کردن و سەر و جل شووشتن
کەلەکە ترِ	بەرەڵلایی و کەس بەکەس نەبوون ـ (بڤێ کەلەکە ترێ ناچیتەسەری)
کەلەگری	گریانی بەکوڵ
کەلەم	درِك ، چقڵ
کەلەم	کەلەرم ، کەلەمی
کەلەمی	کەڵەرم
کەلەمێر	کەڵەپیاو
کەلەه	قەڵا
کەلەژن	ژنا زیرەك و ئازا
کەلەمیر	پادشای زیرەك و ئازا
کەلەمێر	ئازا ، چاونەترس ، زیرەك
کەلەپیت	کەلەپوور
کەلەپیرِ	دەستکەوتی شەرِو جەنگ
کەلەپین	تێپەرین
کەلەکەل	هەرِەت
کەلەکهەرِێف	تێکدەر ، روخێنەر ، ئاژاوەگێرِ
کەلەکهەرِێفی	ئاژاوەگێرِی
کەلەشڤان	شوانی پسپۆر و کارامە
کەلەش	ئاژەڵی رەسەن و چاك

کەلەپویرت	پاتاڵ ، کەلوپەلی بەتاڵان بردوو
کەلیك	کولۆك ، کولەك ، ئەوشتەی زوو دەکۆلێت
کەلین	جۆشهاتن ، کوڵان
کەلین	پێگەیشتن
کەلیڤانی	پاسەوانی قەڵا
کەلیژ	کلێژ ، کلیژ
کەلیلان	گەرمایی ، گەرماتی
کەلیك	پۆلکە
کەلێ	گەرماو ، بالاڤ
کەلی	کوڵاو
کەلی	گەرمی ، شاریای ، گەرما
کەمال	شوورەیی ، شەرم ، حەیا ـ (ئاری بێ کەماله)
کەمباخ	کامباخ ، وێران ، خاپوور
کەمك	دەستەسڕ
کەمەر	پشت
کەمەربەند	پشتێن(بۆ ئافرەتان)
کەمی	ئەڵقەی گۆپاڵ ، کەمەی گۆچان
کەناندن	وەپێکەنین هێنان ، خەنداندن
کەند	قۆرت ، چاڵ و قووڵ
کەنداڵ	دادڕاوی زەوی لە ئاو یان روخان
کەندن	بەردانی با
کەندال	پەسار
کەنکەنە	پیاو ماقووڵ
کەنکەنیك	لێو بەخەندە ، دەم بەپێکەنین ، بەخەندە هێنانی خەڵك

کەنکەنە	پیاوی گەورە،گرگرە
کەنگر	کنگر
کەنگرۆك	دانۆکە کەنگر
کەنگرۆك	مێخەکی دەست و پێ
کەنگی	کەی ، کام کات ، چ کاتێك
کەنۆك	دەم بە پێکەنین
کەنەك	بەخەندە هێنانی خەڵك
کەنیسە	کلێسا ، دێر
کەنیشك	کچ ، کیژ ، کەچ ، قیز
کەنین	پێکەنین ، خەندە
کەنی	خەنەدە ، پێکەنین ، گڕنژین
کەنی گری	فرمێسکی شادی لەچاو هاتن
کەهرەبا	کارەبا
کەهرێز	کارێز
کەهر	کار ، کارك
کەهرڤان	شوانی کارەکان
کەهرك	کارك
کەهنی	کانی ، کانیاو
کەهنی	خەندە ، پێکەنین
کەهنی	کانی ، سەرچاوە
کەهنیك	قۆچەکانی
کەهنین	پێکەنین
کەهێل	ئەسپی رەسەن
کەهی	کەوی ، رام ،ماڵی

کەو	کەو
کەوان	کەمان
کەواندن	سارێژکردنی برین
کەوال	ئاژەڵ ، مەڕوماڵات
کەوباڕ	بێچوەکەو
کەوتێشك	کەوباڕ
کەوسەل	کیسەڵی وشکایی
کەوشەن	سنوور ، پەرژان ، مەرز ، توخیب
کەوکەندەر	جۆرە کەوێکی گەورەیە
کەوەر	کوڕاد
کەیف	خۆشی و شادی ـ (ئەزێ ب کەیفم)
کەیف	رەوش و حال ـ (کەیفا تە چاوانە ؟)
کەیفخۆشی	شادمانی
کەیفخۆشی	ئەحواڵپرسی
کەیفکرن	رابواردن ، خۆش گوزەراندن
کەیفچی	کەیفکەر
کەیفخۆهاتن	خۆ ویستی، خۆپەرستی
کەیفخۆهاتی	خۆویست، ئەز ئەزی
کەیفین	شادمان
کەتا سەری	بەرداشی سەرەوە
کیر	کێر ، ئەندامی زاوزێ ی نێرینە
کیر	بڕوانە کویر
کیرە	درۆزن ، درەوکەر
کیرە	کوورەی خشت سوورکردنەوە

کیژان	کامیان
کیژك ؟	کام ، کێهه
کیژکی ؟	کامه ، کامیان
کیژ ؟	کام له ، کام ـ (کیژ وه زیره‌که؟)
کیس	کیسه ، تووره‌که
کیسچوون	له‌ده‌ستدان
کیسدان	دۆڕاندان ، له‌ده‌ستدان
کیسك	تووره‌که‌ی چکۆڵه‌ی تووتن
کیسك	جزدانی پاره‌و پوول
کیسم	جل و به‌رگ
کیسۆ	کیسه‌ڵ
کیسه‌له	کیسه‌ڵ
کیشك ؟	کام ، کامه ؟
کیشکا ؟	کامیان ؟
کیش ؟	کام
کیفکی	بۆگه‌ن بوو ، گه‌نده‌ڵ
کیفکۆ	گه‌نده‌ڵ ، بۆگه‌نی
کیفکۆبوون	گه‌نیبوون ، گه‌نۆبوون ، بۆگه‌نبوون
کیڤه‌وێڤه	مه‌حاڵه !
کیڤیاتی	دووره په‌رێزی ، گۆشه‌گیری ، ڤه‌ده‌ری
کیڤی	کێوی
کینگ	کامه
کینگی	کامه‌یان
کینگێ	کامه‌یان

کێته	دار دەستی ئەستوور بۆ پەرژینکردن
کێتك	پشیله ، پشیك ، کتك ، پسك
کێچ	گیاندارێکی رەشی وردە لە شوێنی زبل و پیسایی زۆرە
کێر	ملەی کێو
کێر	چەقۆ ، کێرد
کێراتی	بەبەهرە ، بە کەڵك و سوود
کێربوون	بڕوانە:کێری
کێرنەهاتی	بێ کەڵك ، بێ سوود
کێرك	چەقۆی بچووك
کێرهاتن	بەسوودو کەڵك، بەنرخ
کێرنەهاتن	بەکەلك نەهاتن ، بێ سوود
کێری	ملەی کێو ، شانی چیا،زۆزان(کێری ورزۆزانێن مه د خۆشن)
کێری	کوێری ، (گوێزێك کاکڵەکەی ئاسان دەرنایەت)
کێریشك	کەروێشك
کێرسم	رووخسار ، روومەت ، دەم و چاو
کێز	قالۆنچە ، گوو خلێنکە
کێزم	درك و چقڵ
کێزم	تاقە دارێکە کە مێوێکی خرا بێتە سەر
کێژان	کامەیان ، کامیان
کێسمە	بەو سەرانەیە دەگوترێت کە ساڵانە ئاغاکان لە ژێردەستەکانیان دەسەنن، وەك گەنم وجۆ
کێشان	پێوان ، پیڤان
کێشان	کێ لەوان

کێشان	دەرهێنان
کێشان	مژ لە جگەرە دان
کێشاندن	کێشان
کێشە	دەمەقاڵە
کێفرۆشك	کەروێشك
کێفژاله	قرژاڵ
کێڤروشك	کەروێشك
کێڤەرات	خەبات ، تێکۆشان ، کۆشش
کێل	بەرز ، بلند
کێل	بەردی سەرەوەوبنەوەی قەبر
کێل	تەقەڵ ، دورمان
کێل	جۆت و شۆ ، جووت کردن
کێلڤەکرن	هەستانەوە سەرپێ
کێلڤەنەکرن	هەڵنەستانەوە
کێلنەبوونەڤە	بڕوانە کێلڤەنەکرن
کێلبوونەڤە	هەستانەوە ، رابوونەوە ، بەخۆکەوتن
کێل	هەستان
کێلان	کۆلان ، جووت و شۆکردنی زەوی
کێلانێ	کێلە بەردانێ ، گەمەییێکە بە سێ بەرد دەکرێت لە نێوان دوو گرووپدا
کێلب	کەڵبە ، کێڵبە
کێلدان	دادروون ، دورینەوەی برین
کێلەك	تەنیشت

کێلبکەفتن	کەڵبەکەوتن ، ددان کەوتن ، ددان نەمان
کێلب کەفتی	ددان کەوتوو
کێلەهی	شکڵ ، فۆرم ، رووخسار
کێلڤەبوون	هەستانەوە ، راستبوونەوە ، قیتبوونەوە
کێلکرن	هەستانەوە سەرپێ ، بلند کردن
کێلنەکرن	لەکارکەوتن ، هەڵنەستانەوە
کێم	زەرداوی برین ، زوخاو
کێم	کەم
کێماتی	کەمایەتی ، قسوری
کێماتی	کەمینە
کێم ژێهاتن	بڕوانە: کێم هاتن
کێم ژێهاتن	زوخاو لەبرین هاتن
کێم گرتی	چڵکنبوونی برین
کێماسی	ناتەواوی ، نۆقستانی ، قسوری
کێمانی	کەمایەتی
کێماهی	قسوری ، کەمایەتی
کێمایی	قسوری ، کەمایەتی
کێمبەر	باخی کەم مێوە
کێم تێبەر	کەم تێچوو
کێمخور	کەم خۆر
کێمکرن	کەمکردنی شتێك
کێمکرن	زۆخ لە برین هاتن

کێم کێم	کەم کەم
کێم کێمە	کەم کەمە ، وردە وردە
کێم و کۆڕی	کەم و کوڕی ، نوقستانی ، قسوری
کێم هاتن	کەم هاتن ، کەم کردن لە شتێك ـ (ئەڤ سالە گەنمێ مە کێم هات)
کێمی	کەمی
کێمێ	کەمێك
کێمیڤە	بەلانی کەم، هەرهیچ نەبێ
کێمبەر	کەم خەرج
کێمبەر	رووبەرکەم ، تەسك
کێمدین	دین سست ، کەم دین
کییە	کێ یە ، کامەیانە؟
کی ژوان ؟	کام لەوان
کی ؟	کام کەس ، (کێ ـ کی مێڤانێ هەوەیە؟)
کێ ؟	چ کەسێك ـ کێ قەلەمێ من بریە ؟

گ

گا	ڕشەوڵاغی نێر ، گا
گاپڵ	کۆترەگا ، گاکۆتر
گادار	خاوەنی گاو رەشەوڵاغ
گادار	گاوان ، خاوەن گا
گادێر	گاوان
گادێری	گاوانی
گاڕان	مێگەڵ ، کۆمەڵی رەشەوڵاخ پێکەوە
گاڕانیك	گوێرەکەی یەکساڵەی مێ
گاریتە	کاریتە
گازاندە	گلەییکردن
گازڤاندە	بڕوان: گازندە
گازگازی	ئەوەی زۆر جاڕدەدات ، جاڕدەر
گازند	گلەیی
گازندۆك	دەم بەگلەیی
گازندە	گلەیی ، گازاندە ، سکاڵا ، دالەهی
گازندەڤان	سکالاکەر ، داواکار

گازندەکەر	گازندەڤان
گازە گاز	دەنگە دەنگ
گازیکەر	جاڕچی
گازیکرن	بانگکردن ، جاڕدان
گازی	بانگ هەڵدێران ، داوا ، هاوار ، جاڕ
گازی راهێل	جاڕچی
گازی راهێلان	جاڕدان
گاسکە	بانگبکە
گاسن	ئاسنی کێڵانی زەوی بە گاجووت
گاسۆس	گیاییێکی گوڵدارە هەم بە خاوی دەخورێت هەم بەکوڵاوی
گاڤ	دەم ، کات ، سات
گاڤ	هەنگاو ، شەقاو
گاڤا	کاتێك ـ (گاڤا هاتیەڤە وەرە دەڤ من)
گاڤاتێت	هەنگاوی داهاتوو
گاڤادی	هەنگاوی تر
گاڤادی	بەرلەئێستا
گاڤان	شوانی گاڕان ، شوانی رەشە وڵاخ ، گاوان
گاڤان	هەنگاو هاوێژتن ـ (بەرەڤ پێش گاڤان پاڤێژن)
گاڤانی	کاری گاوانی ، گاڕان
گاڤدان	پیاسە کردن
گاڤدان	هەنگاونان ، شەقاو هاوێژتن
گاڤدرێژ	خۆشبەز، خۆش هەڕ
گاڤدرێژ	سنوور بەزێن، تەعداکار
گاڤدرێژی	دەستدرێژی،تەعداکاری

گاڤر	فەلە ، مەسیحی ، گاور
گاڤکی	کاتی ، دەمکی
گاڤگاڤ	هەنگاو بە هەنگاو
گاڤگاڤ	جارو بار
گاڤهاڤێژ	هەنگاونەر
گاڤهاڤێتن	هەنگاونان
گاڤهاڤێژتن	هەنگاونان
گاڤەك	شەقاوێك ، هەنگاوێك
گاڤەك	کەمێك ، برێك ، ساتە وەختێت ـ (گاڤەکێ وەرە مالامە)
گاڤەك	کاتێك
گاڤەکادی	پاش کەمێکی تر
گاڤەکێ	بۆ ساتێك ـ (گاڤەکێ وەرە مالا مە)
گاڤی	کاتی ، نەهەمیشەیی ، دەمکی
گاڤ پیڤ	هەنگاو پێو
گاگیر	لایەنگیر
گاگیری	لایەنگیری
گالتەك	تەمبەل
گالەگال	هەراو هوریا
گاماسی	نەهەنگ ، حۆت
گاندە	گاندەر ، قەحپە ، حیز ، داوێن پیس
گاندەر	قەحبە داوێن پیس ،
گاندەری	قەحبەیی کردن، داوێن پیسی،
گچکە	بچووك ، بچیك
گدیباب	جنێوێکە

گدی	بانکردنی کارژۆڵە و بزن
گدی	مرۆڤی فێڵباز ، پەیمان شکێن
گدیك	کاریلە،کارك
گر	گرد ، تەپە
گر	گەورە ، مەزن ، درشت،زەبەلاح
گرار	پلاو،پلاڤ
گرار	چێشت
گراڤ	کەنداو ، جزیرگە
گراڤ	خاوەن رێزو حورمەت
گراڤە	نیمچە دوورگە
گراڤی	جوان ، قەشەنگ
گران	سەنگین ، قورس
گران	بە قیمەت، نرخ زۆر،بەهادار
گرانبەها	زۆر بەنرخ
گرانکێش	قەپان
گرانی	دەستنەکەوتنی بژێوی ژیان
گرانی	قورسایی ، سەنگینی
گربوون	گەورە بوون
گرت	گرتی ـ (ئاری دزێ خۆ گرت)
گرتیگەھ	بەندیخانە ، زیندان،گرتووخانە
گرتی	گرتوو،بەندکراو ـ (گرتی هاتنە بەردان)
گرتی	داخراو
گرتی	دەست قۆپاوی ، روومەت گرژی
گرداڤ	گرداو

گرده	درشت ، زەبەڵلاح ، (ئاری مرۆڤەکێ گردەیە)
گڕ	زبر
گڕ	بلێسە
گڕك	جۆرێکە لەهەرمێ لە ناوچەی شاخاوی دەڕوێت و خۆڕسکە
گڕنژ	بزە ، زەردە
گڕنژاندن	بەپێکەنین هێنان
گڕنژك	بزە ، خەندە
گڕنژین	بزە هاتنە سەر لێوان
گڕوڤڕ	بازنەیی ، خڕ
گڕێل	باگردان
گڕێل	لێژبوونەوە بەرەو خوار
گڕی	زبری
گڕی	گڕۆ
گڕیبوون	گڕۆبوون
گڕیکرن	گڕۆکردن
گڕ گڕ	گورمە گورم - (گڕگڕا تۆپ و تفەنگایە)
گرزە	دەستەوارەیەك لە گیا یان لە دار
گرسە	خەڵك
گرك	گردی بچووك
گرگرە	گەورە ، مەزن ، زەبەڵلاح
گرگرە	پیاو ماقوڵ ، بە دەستەڵات
گرمژی	هەوکردوو
گرمژین	هەوکردن
گرهان	گیران ، گیرکردن

گرۆف	بەڵگە ، نیشانە
گرۆڤ	بەڵگە ، نیشانە ، دەلیل
گرۆك	دەم بەگریان
گرەگرە	گەورە گەورە
گریف	مان
گریڤان	مانگر
گریڤان	ژێر کراس ، ژێرکراسێکی پیرۆزی کوردانی ئێزدییە
گریڤان	گریبان،رەهین
گریڤکەر	مانگرتوو
گرین	گریان
گرینۆك	کەسێك کەخەڵك بەگریان دێنێ
گرێدان	توند لێك بەستن
گرێدان	بەستن، پێکئینان، لەشوێنێك کۆبونەوە ـ (ئالیێن هەڤرك چەند جڤینەك گرێدان)
گرێژ	گوان ، مەمك
گرێك	گرێ
گری	گرێ ـ (گریا دلێ خۆ ڤەکە)
گری	گەورەیی ـ (خانیێ مە یێ گرە)
گری	گەورەیی ، مەزنی
گری	گرێ
گری	گریان ، گرین
گز	هەوڵ ، جووڵە ، کۆشش
گزرە	داری پارچە پارچە کراوی ئامادەکراو بۆ سووتانی زستانە
گزك	گەسك

گزگزکرن	هەوڵدان ، جووڵەکردن ، کۆششکردن
گزگزین	موچڕکی تادار
گزیر	بەردەستی کوێخا لە گوند دا ، جێگری موختار ، جاڕدەر
گزیرتە	دوورگە
گزیری	جاردان
گز گز	جووڵە جووڵ ، لڤە لڤ
گژامژ	ئاڵۆز
گژد	توند
گژدی	چالاکی ، چەلەنگی
گژڤانۆك	ئەو پرچەی هۆنراوەتەوە
گژك	تەرزەی دەنگ بچووك
گژل	تەرزە
گژلۆك	تەرزەی ورد
گژنیژ	کشنیژ ، جۆرێکە لە سەوزەوات
گژەبەر	ناوچەی بەردین
گش	گشت ، هەموو
گشتك	ئەنگوتك ، گونکی هەویر
گشتگر	گشتگیر ، هەمەلایەن
گشتەك	ژی
گشك	ئەنگوتك ، گونکی هەویر
گشکان	هەموویان ، گشتیان
گشکی	گشتی ، شمولی
گڤار	گوارە
گڤاشتن	گوشین

گڤاشین	گوشین
گڤاله	دەرزە ، بەستنەوەی گژوگیا
گڤالەعەور	پەلە هەور
گڤاندە	سنوور ، توخیب ، مەرز ، کەناری زەوی
گڤر	پشیلەی نێر
گڤڕی	هاتنی بای توند وەك گەردەلوول
گڤشاندن	گوشین ، فیشارخستنەسەر ، پەستن ، پاڵەپەستۆخستنەسەر
گڤشتن	گوشین ، پاڵە پەستو خستە سەر
گڤشك	ئەنگوتکە هەویر
گڤشین	گوشین ، پاڵە پەستو خستنە سەر
گڤێرین	هەرس
گڤێرینکرن	هەرسکردن
گلاڤ	پیس ، چەپەڵ
گلاڤێژ	ناوی ئەستێرەیەکە ، گەلاوێژ
گلاله	پتولالی
گلاله	بڕوانە: بنحەفك
گلانك	گلاله ، ئالۆ
گلته	گرتکی خۆڵ و بەفر
گلزه	دەسکێکی زل لە گیا و دەغل
گلفچاندن	لەناو دەستا گوشین،گۆلمچاندن
گلفچاندن	گوشین
گلکەن	گلکەند ، کانی گڵە دیزە ، چاڵی لێ دەرهێنانی خۆڵ
گلۆرك	ئەسرین ، رۆندك ، فرمێسك ، هێستر،روهنك
گلۆلگ	کڵافە

گلۆلگ	گۆیی
گلۆك	بڕوانە: گلۆرك
گلە	گلەیی ، سکاڵا ، گازاندە ، دالەهی
گلواز	کۆمەڵێك شت پێکەوە بە بەستراوی
گلیز	لیکاو ، ئاوی دەم
گلیزە	چلوورە
گلیکەر	سکاڵاکەر
گلێڕ	گلۆر
گلێڕبوون	گلۆر بوونە
گلێش	پووش و پەلاش و کەل و پەلی فڕێدراو
گلێشدانك	سەتلی زبل
گلی	سکاڵا ، گازاندە ، گلەیی ، گازندە
گن	مرۆڤی منگن
گنجی	پارچە پەڕۆ
گنجیکرن	بڕینی خوری مەڕو ماڵات ، بڕینەوە
گندۆر	کاڵەك ، گندۆرە
گنگاشە	گفتوگۆ ، جەدەلە ، قەرقەشە
گنگاشەچی	ئاژاوەچی ، بەلبەلچی
گنگنۆك	کەسی منگن
گنۆیی	نەخۆشی گون دەرهاتن ، گونکی
گنی	پرچ
گنیخ	پرچ
گها	گەیشت
گهاشتن	گەیاندن

گهان	گوان
گهان	گەیشتن
گهان	گان
گهانەڤ	بەیەك گەیشتن
گهاندن	گەیاندن
گهشتن	گەیشتن
گهیشتن	گەیشتن
گهیشك	گۆیژ ، گویشك
گوپیتك	ترۆپکی چیا ، دۆند ، لووتکە ، پاتەسەر
گوت گوتك	پڕوپاگەندە
گوج	گۆشە ، سووچ
گوچیلك	گورچیلە
گور	گورگ
گور	هۆگر
گوراڤ	نورەی ئاودان،گەڕا ئاڤێ
گورا خۆدان	هۆگر بوون
گوران	جیاکردنەوەی پێست لەگوشت ، گرواندن
گوراندن	پێست داڕنینی حەیوان
گورج	چالاك و بەکار ، توندو تۆڵ
گورج	کورت
گورجك	گورچیلە
گورجی	چالاکی و گورج و گۆڵی
گوخیان	وشکبوون ، زوهابوون
گورد	قارەمان

گوڕ	توند،حیل ـ (ئەز ژ گوڕ کەفتم)
گوڕ	هێز و تەوژم
گوڕ	لێزمە ، لێشاو
گوڕبوون	بەلێزمە رووکردن
گوڕەڤان	خزمەتکاری قەبرستان
گوڕکرن	بەلێزمە رووکردنە شوێنێك
گوڕی	کڵپە
گوڕێل	شۆڕ بوونەوە لە سەرەوە بەرەوخوارەوە
گورز	پەت و پەڕۆی بادراوی رەق بۆ کایە کردن
گورم	گرمە
گورھ	لەسەر راهاتن ، رامبوون
گوروْن	گوران
گورە	هوگری
گورە	گوریە
گورەکەر	گوریە چێکەر
گورەدانەڤێ	هوگر بوون ، دڵبەستبوون
گورەکی	بە گوێرەی ، بەپێی
گوریکرن	بەقوربانکردن
گوریکرن	نۆرەی خۆ کردن
گورین	رۆژانی رابردوو ـ (مینا رۆژا گورینێ نەکە)
گورینك	تریت، تێکەڵکردنی نان و ماست
گوری	نۆبەت ، نۆرە
گوری	گرەو
گوری بوون	بەقووربان بوون

گوزره	داری وشکی بڕاوی لەسەر یەکدانراو بۆ سووتاندن
گوزك	دەفری بچووکی تێکردنی ئاو ، گۆزە
گوزك	بسك ، زولف
گوزەك	گوێزەرەوە
گوزەك	قولە پێ
گوستیر	ئەنگوستیلە
گوستیرك	ئەنگوستیلە ، گوستیل
گوستیل	ئەنگوستیلە
گوسك	گۆزەی بچووك
گوشاد	گەش و شادمان
گوشاد	ئاواڵە ، فراوان
گوڤا	لەسەر خۆیی
گوڤاش	گوشین
گوڤاشت	گوشی
گوڤاشتن	گوشین ، پاڵەپەستۆخستنە سەر
گوڤاشتی	گوشراو
گوڤاگوڤا	وردە وردە
گوڤانامە	کارنامە ، بەڵگەی نووسراوی کارکراو
گوڤشك	هەرشتێکی گوشراو
گوڤمال	خاوێنکەرەوەی ئاغەڵی حەیوان ، خاوێنکەرەوەی گەوڕ
گوڤهاندن	مەیاندن
گوڤین	مەیین
گوگراندن	لێکردنەوە ، رنین ، گوییکردن
گولاڤ	گوڵاو ، بەرکم

گولاڤچێکەر	گوڵاو گیر
گولاڤگێڕ	گوڵاو گێڕ
گولانگ	زولف و بسك (بۆ پیاو)
گولباڤ	خونچە
گولبەند	باغەوان
گولتە	سەری لقی دارو دەوەن
گولت	سەری لقی دارو دەوەن
گولچن	ئەوەی گوڵ دەچنێ
گولچیسك	گورچیلە ، گوچیلك
گولخیڤ	دەمی پشكوتنی گوڵان
گولدانك	گوڵدان
گولستان	باخچەی گوڵ و گوڵزار
گولشەن	باخچە
گولشێنی	جۆرە هەڵپەڕكێیەكی كوردییە
گولڤەدان	گەشەكردن ، نەش و نماكردن ، پەرەسەندن
گولكڤان	گولكەوان ، گوێرەكەوان
گولمشك	تۆپەڵەی لە بەفر دروستكراو بۆ یاریكردن
گولمشكانێ	یاركردن بە تۆپەڵە بەفر
گولمچك	تۆپەڵە
گولمۆشك	بڕوانە : گولمشك
گولناڤ	ناو جوان
گولولە	پێچان
گولێبوون	بیستن
گولیپان	دەنكە بەفری ئەستوور

گولیر	گولێر
گولیك	پرچی سەر
گولیند	بڕوانە : گولیر
گولێن	کاتی پەڕینی ئاژەڵی نێر لە مێ ، زاوزێکردن
گولی	لکی دار
گولی	وەك گوڵ
گولی	گوڵەگەنم
گولی	قژی سەری پیاوان کاتێ درێژ دەبێتەوە
گوم	گوماو ، ئاوی راوەستاوی قووڵ
گومتە	چلە پۆپە ، لوتکە ، دوند
گومتل	کلۆی چکۆلە
گومڕێ	گومڕا ،ڕێبەرزە، سەرلێشێواو
گومرەه	دەوڵەمەند ، زەنگین
گومك	گۆمی بچووك بچووك
گوملك	قەمیس
گوناه	تاوان ، گوناح ، قەترمە
گوند	دێ ، لادێ ، دێهات
گوندۆر	کاڵەك
گوندی	دێ نشین،دێهاتی، خەڵکی گوند
گوند گوند	دێ بەدێ، گوند بەگوند
گوندیاتی	لادێ نشین،دێهات نشین،
گونك	گون
گونەلۆ	گون شۆڕ
گونەلۆیی	گونشۆڕی

گونەه	تاوان ، سوچ ، گوناح
گونەهبار	تاوانکار ، تاوانبار ، قەترمەکار
گونەهبەخش	بەخشندە ، گوناهپۆش
گونەهپۆش	گوناهپۆش
گونەهکاری	تاوانکاری، ستەمکاری،قەترمە کاری
گوهار	گوارە
گوهاڕتن	گۆڕین ، گواستنەوە
گوهارك	گوارە
گوهازتن	راگواستن ، راکوێزان
گوهاستن	راگواستن ، راگوێزان
گوهاستی	گوێزراوە
گوهان	گوان ، جێگەی شیر لە حەیواندا ، چچك
گوهان	گان ، پەڕین
گوهان	گوان ، مەمك
گوهاندار	بەگوان ، ئاژەڵی بە مەمك
گوهبەل	گوێ قوڵاغ ، گوێ بەل
گوهچك	گوێ گچکەی دڵ
گوهدار	بیسەر
گوهدار	گوێڕایەل، بن ئەمر،
گوهدان	گوێ بۆ قسە راگرتن
گوهدان	گوێڕایەلی کەسێك کردن
گوهدەر	گوێڕایەل
گوهدرێژ	کەر ، گوێدرێژ
گوهدێر	گوێگر

گوهدێری	گوێگرتن
گوهداری	گوێڕایەڵی
گوهدێران	گوێ ڕاگرتن ، گوێ شلکردن
گوهڕەپ	گوێ زل
گوهری	نۆرە ، نۆبەت
گوهری	قوربان
گوهڕی	گۆڕی
گوهڕین	گۆڕان
گوهستی	گوازتراوە
گوهشك	قسە نەبیس ، کەللە ڕەق
گوهشکی	گوێنەبیستی ، کەللەڕەقی
گوهڤەچن	خەبەر دز، شوڤار، هەواڵدز، ئەوەی بە پەنامەکی گوێ لەکەسێك ڕادەگرێ ، سیخوڕ
گوهڤەچنین	گوێگرتن بەمەبەستی قسە دزین ، سیخوڕی
گوهگران	گوێگران ، کەسێ کە درەنگ دەبیسێ
گوهگێڕ	وشیار
گوهگێڕ	گوێڕایەڵ
گوهگێڕی	وشیاری
گوهماسی	گوێ ماسی
گوهمشك	گوێ مشکە
گوهن	گون
گوهنەسمتی	گوێ ی کون نەکراو
گوهنەدان	بەهەند وەرنەگرتن ، سەرپێچیکردن
گوهنەدان	بەگرنگ نەزانین ، گوێنە دان ، کەمتەرخەمی

گوهۆڕ	کاری گۆڕینەوە
گوهۆڕ	گۆڕ ، کلّکۆ
گوهەراندن	گۆڕین
گوهیژ	گۆیژ ، کهیشك
گوهێز	راگوێز
گوهێز	گوێزەرەوە
گوهیشك	گوشکە ، گۆیژ
گووزەك	قولەپێ
گووفەك	زبلّخانە
گویفك	گوفکەی کلّاو
گویفك	زبلّدان
گوینی	گەوەن
گوێزك	قاپی پا ، گزەك ، قولەپێ
گوییِن	پێش ئێستە ، کاتی رابردوو
گو هشۆڕ	چاوشۆڕ ، شەرمەزار
گۆپالّ	دار دەستی ئەستوور ، گۆچان
گۆپك	دوند ، لوتکە ، پۆپ
گۆتار	وتار
گۆتگۆتی	بولّەبۆلّکەر ، پڕوپاگەندەکار
گۆتن	وتن ، قسەکردن
گۆتنکەر	بێژیار ، وتەبێژ
گۆتوبێژ	گفتوگۆ، دان وستاندن،هەڤپەیڤین،دیالووگ
گۆتوبێژکرن	گفتوگۆکردن
گۆتەبێژ	قسەکەر، وتە بێژ ، بەردەفك

گۆج	دەست و پێ چەوێڵ
گۆج	گیانداری دەست و قاچ گێڕ
گۆجی	دەست و پێ چەوێڵی
گۆچك	گوێ
گۆڕ	بەگوێرەی ، بەپێی - (ل گۆڕ پەیاما دەنگوباسان)
گۆڕ	گڵكۆ ، قەبر
گۆڕەڤان	پاسەوانی قەبرستان
گۆڕەڤانی	كاری پاسەوانی كردنی قەبرستان
گۆڕی	گەڕی ، گڕۆ ، گەڕبوون
گۆڕین	گۆڕان ، گۆڕان بە سەر داهاتن
گۆرەكی	بەگوێرەی
گۆرە	گۆریە ، گۆرەوی
گۆرین	بەر لەئێستا ، پێشتر - (مینا گۆرینێ نەكە)
گۆرین	پێست داڕنین - (ڤی بەرانی ب گۆروون)
گۆری	قوربانی
گۆری	گڕی ئاگر
گۆزەك	ئەژنۆ
گۆزەك شكێن	ئەژنۆشكێن
گۆزین	گواستنەوە
گۆزینك	گوزەك ، قاپی پێ
گۆشت گرتن	قەڵەوبوون
گۆفك	سەر گوپلك ، سەرە نوێلك
گۆفەك	گۆفك
گۆڤ	كونی جانەوەری كێوی

گۆڤار	گۆڤار ، کۆوار
گۆڤان	گۆڕەپان ، مەیدان
گۆڤانی	شایەتی
گۆڤاه	شایەت
گۆڤده	لەش ، قەوارە
گۆڤشاندن	گوشین
گۆڤەند	زەماوەند ، دیلان
گۆڤەندگێڕ	بەزم گێڕ، بەرێوەبەری زەماوەند
گۆڤەندگێڕان	بەزمگێڕان
گۆڤەندگێڕی	بەزمگێڕی
گۆگراندی	گۆیی
گۆل	گۆم
گۆل	مانەوەی ئاو لەناو چاڵێکی زەویدا
گۆل	دەریاچە
گۆلك	بەچکەی چێل و مانگا
گۆلکڤان	شوانی گوڵك ، ئەوەی گوێرەکە دەلەوەڕێنێ
گۆم	زۆنگاو ، گۆم
گۆم	زۆنگ
گۆمتل	گرتکە خۆڵ
گۆنیك	گونی ، تەلیس
گۆهبەل	گۆبەل ، گوێ قیت
گۆهبەلی	جاسووسی ، سیخوڕی
گۆهپان	تەنبەل ، تەپ
گۆهتن	وتن

گۆیین	کۆن ، مێژین
گەبڕی	نۆرە بڕی
گەبڕین	نۆرە بڕین
گەپ	پاروو
گەدا	سواڵکەر ، خازەلۆك ، خازخازۆك
گەدەك	نێری گامێش
گەر	ئەگەر
گەرداڤ	گەڕاڤ
گەرداڤ	شەپۆل
گەڕ	جار ، کەڕەت
گەڕاج	گاڕاج
گەڕاڤ	گۆمی قوول
گەڕاندن	سوڕاندن
گەڕدەك	سەیران
گەڕگەڕە	بەنۆرە ، بەنۆبەت
گەڕناس	بوێر ، ئازا لە شەڕ
گەڕویدە	گەڕۆك
گەڕیدەڤان	گەڕۆك
گەڕیان	گەڕان
گەڕیدە	گەڕۆك
گەرماڤ	گەرماو ، حەمام
گەرمپیڤ	گەرم پێو
گەرمخاندن	بە ئاوی گەرم گەرمکردن
گەرمخیان	تێکچوون بەهۆی گەرمییەوە ، بۆخنك

گەرمخین	لەگەرماوە بۆن گرتن
گەرمشك	گەرمكردنی لەش بەهۆی پەڕۆ
گەرمك	گەرمی بەخشین بەلەش بەهۆ پەڕۆیەكی گەرمەوە
گەروی	گەرو
گەروی	بەرزایی گرد
گەرە	ئەبێ ، پێویستە
گەرەك	پێویستە ، ئەبێ
گەری	گەرو
گەری	زینوی چیا
گەز	یەكەیێكی پێوانەی كوتاڵە ، لە مەتر كەمترە
گەز	باڵ
گەز	جۆرە شیرینییەكە
گەزتن	قەپگرتن ، لەق لێدان ، گازلێگرتن
گەزخاندن	پارچە پارچە كردن
گەزك	گەسك ، گێسك
گەزووك	گەزندە ، لەق هاڤێژ
گەزین	گەزتن
گەزی	گازی لێگرت
گەش	گەشاوەیی
گەش	رووخۆش
گەشبین	خۆشبین
گەشبینی	خۆشبینی
گەشتن	گەیشتنەجێ
گەشتی	پێگەییوو ، پێگەیشتوو ، هەراشان،سەبقی

گەشندە	گەشەسەندوو
گەشی	رووخۆشی
گەشینی	گەشی
گەف	هەڕەشە
گەڤ	هەڕەشە
گەڤا	هەڕەشەکردن ، ترساندن
گەڤا	شایەت
گەڤار	پیس ، چڵکن
گەڤالە	پەڵە هەوری رەشی بە باران
گەڤر	گەور
گەڤز	لە سەر تەنشت تل خواردن
گەڤزاندن	تل پێدان لەسەر تەنشت ، گەوزاندن
گەڤزەك	جێگەی گەوزان
گەڤزسك	شوێنی گەوزین
گەڤزین	گەوزان
گەڤکرن	هەڕەشەکردن
گەڤل	شەپۆلی زل
گەڤلین	شەپۆلی زلدان
گەڤۆك	هەڕەشەکەر
گەڤەڕ	کەلەکەی بەردی شاخ و چیا
گەڤەڕ	ناوچەیێکە لە کوردستانی باکوور
گەڤەل	گەڤالە ، گەواڵە
گەڤەندە	سەرسەری ، بێ شەرم
گەل	میللەت، نەتەوە،شەعب

گەلاج	بێ شەرم
گەلاجی	بێ شەرمی
گەلاڤێری	بڕوانە : گەلالیشك
گەلالیشك	لەوزە ، مەلآشو
گەلتە	سەیر
گەلتەکی	تەمبەڵی ، تەوەزەلی
گەلخاز	میللەتخواز
گەلحۆ	دەبەنگ ، نەزان
گەلپەروەر	میللەتپەروەر،میللەتدۆست
گەلپەروەری	میللەتپەروەری
گەلپەرێس	میللەتپەرست
گەلپەرێسی	میللەتپەرستی
گەلدۆست	بڕوانە:گەلڤین
گەلڤین	گەلپەروەر
گەلند	ئەو کۆتالەیە کە دەکرێتە ئەستۆی گوڵك تا ئازار نەدرێ
گەلۆ	ئەی خەڵکینە
گەلەری	جیاوازی
گەلەش	تێکەڵکردن و ئاوێتەکردنی شت
گەلەك	یەکجار زۆر
گەلەك	میللەتێك ، نەتەوەیەك
گەلەکی	فرە زۆری
گەلەمپەڕ	سروشتی ، ئاسایی
گەلەندار	دارێکی گەورەو مەزنە
گەڵۆ	بۆچی،چما؟

گەلی	دۆڵی قووڵ و نشێو ، شیو
گەم	هەوساری ئەسپ
گەمار	چڵك ، پیساتی
گەماری	چڵكنی
گەمراندن	شێواندن و ناشرینكردنی شێوەی جوانی شتێك
گەمی	كەشتی
گەنج	لاو ، جاحێل
گەنج	خزێنە
گەنجی	لاویەتی
گەند	پیلان ، فرت و فێڵ
گەندە	رزیو ، خراپ
گەنگەشە	گفتوگۆ ، دان و ستان
گەنگەشەچی	بەلبەلچی ، گفتوگۆكەر
گەنم	دەغڵ
گەنمۆك	گەنمە شامی
گەنۆش	رەزیل ، دەست قوپاو
گەنی	بۆگەن
گەه	جومگە
گەه	نۆرە ، نۆبەت
گەه	هەندێك جار
گەها	گەیشت
گەهان	گەیشتن ، پێگەیین
گەهاندن	گەیاندن
گەهای	پێگەییوو

گەهبڕی	نۆرە بڕی ، سرە بڕی
گەهرین	گۆڕین
گەهشتی	هەراشان
گەهشتی	گەیشتنەجێ
گەهك	پەیوەند
گەهەك	شتێ کە زوو پێ بگات ، رەبەت
گەهی	پێگەهیشتوو
گەواهی	شایەتی
گەود	لەش ، جەستە
گەوری	گەروو ، حەفك ، گەردەن ، ستوکر
گەوری	بڕوانە گەری
گەوگەوك	منداڵی ساوا
گیان سە	روح قایم ، ماندوو نەناس
گیانسەیی	روحقایمی ، ماندوونەناسی
گیانێ	گیانە
گیتر	لاقی مرۆڤ
گیتك	لاقی مرۆڤ
گیخ	کۆت و زنجیر
گیڕ	فال
گیڕزان	فاڵچی
گیرهە	گیرە
گیرووبوون	زوونەهاتن ، تاخیربوون ، دواکەوتن
گیروکرن	تاخیرکردن
گیرۆ	دوا کەوتوو لە وادەو بەڵێن ، تاخیر

گیره	ماده‌یه‌کی ره‌قی سپییه به‌هۆی کوڵاندنی ئاوه‌وه له‌ناو کتری و سه‌ماوه‌ردا په‌یداده‌بێ
گیره	گیرنده
گیز	گوێز
گیزان	گوێزان
گیزك	بیبار
گیسك	به‌چکه بزنی له شیر بڕدراو
گیسك	که‌زی ، پرچ
گیشۆك	له‌سه‌ر یه‌ك که‌ڵه‌که گژو گیا بۆ مه‌ڕو ماڵات
گیشه	کۆمه‌ڵی گه‌وره و زل له باوه‌شه گیا بۆ ئالفی زستانه‌ی ئاژه‌ڵ
گیشه نژناندن	بڕوانه گیشه نژنین
گیشه‌نژنین	دروستکردنی گیشه
گیفك	ریشوی شه‌ده
گیفك	گۆفك
گیڤ	زه‌به‌لاح ، زه‌خم ، به‌قه‌ڵافه‌ت
گینیك	گوێنی گه‌وره
گیها	گیا
گیهاندین	گه‌یاندن
گیهاندی	گه‌یاندوو ، گه‌یێندراو
گێپا	پاچه
گێپاچی	پاچه‌چی
گێراڤ	لاسایی
گێڕان	گه‌ڕاندن
گێره	وردکردنی ده‌غڵ و جۆ به گاو مه‌کێنه
گێره‌ڤان	که‌سێ که‌رو وڵاغ له‌خه‌رمان کوتاندا لێ ده‌خۆڕێ
گێره‌ڤانی	کاری گێره‌کردن

گێرەکرن	گێرەکردن
گێزەر	بڕ بڕە
گێزەر	هەویج
گێزەراپشتێ	بڕ بڕەی پشت
گێزك	گەسك
گێژ	گێج ، هێڕ
گێژاڤ	گەرداو ، گێجاو
گێژبوون	سەر سۆران ، گێج بوون ، هێڕ بوون
گێژەڤانك	گێژاو
گێژکرن	گێژکردن
گێژی	گێجی
گێسك	گەسك
گێسکدەر	گەسکدەر
گێسن	گاسن
گێڤل	حەوسەڵە ،میزاج ـ (گێڤلێ ئاری یێ نەخۆشە)
گێڤل نەخۆش	بێ حەوسەڵە ،بێ میزاج
گێل	نافام ، کەم ئاوەز
گێلم	چێشتی مجێور
گێنگەشە	گفتۆگۆ ، دەمەتەقێ ، تاوتوێ
گێنگەشەکرن	گفتوگۆکردن،تاوتۆێکردن

ل

لابان	فێڵ، حیله تەڵەکەبازی
لاباندن	فریودان ، هەڵخەلەتاندن ، لەخشتەبردن ، سەردابرن ، خاپاندن
لاباندی	فریودراو هەڵخەلەتێندراو، سەردابری، خاپاندی
لابرن	لابردن،بەرکەنارکردن،دانە رەخەکی
لات	کێری ، بێستان
لات	خۆڕی ، لات
لاتك	پارچە زەوی بچووك
لاچین	خۆفێکی بەهێزە گەشتیار پێی دەڕوات
لار	خانەی گاو گامێش
لاریکەر	گەمەکەر ، یاریکەر
لاری	گەمە ، یاری
لاژە	لاوژە
لاڤژەبێژ	لاوژەبێژ
لاستیك	لاستیق
لاڤ	گەنج ، جوان ، لاو
لاڤ	پاڕانەوە
لاڤاهی	پاڕانەوە

لاڤژ	لاژه ، لاوژه
لاڤژه	بڕوانه:لاژه
لاڤلاڤ	زۆر جوان و قه‌شه‌نگ
لاڤلاڤ	لاولاو
لاڤلاڤك	لاولاو
لاڤلاڤکرن	پاڕانه‌وه‌کردن ، کڕووزانه‌وه
لاڤه	پاڕانه‌وه
لاڤه	پیرۆزبایی
لاڤه لاڤکرن	پاڕانه‌وه کردن ، کڕووزانه‌وه
لاڤه‌کرن	پاڕانه‌وه‌کردن ، کڕووزانه‌وه
لاڤه‌لاڤ	پاڕانه‌وه‌ی زۆر ، کڕووزانه‌وه
لاڤه‌کرن	پاڕانه‌وه
لاڤه‌لاڤی	پاڕه پاڕ ، پاڕه پاڕکردن
لاڤین	خۆشه‌ویستی
لاڤ لاڤ	پاڕانه‌وه ، پاڕه پاڕ
لاقرت	گاڵته ، گه‌مه ، یاری ، کایه ، وازی ، سوعبه‌ت
لاقرتی	گاڵته‌کردن
لاك	بێچاره ، لاواز ، بێ هێز
لاك	ئه‌وجۆیه‌ی ده‌یهاڕن و ده‌یکه‌نه هه‌ویرو ده‌یپێژن بۆ سه‌گ
لاکه‌فت	که‌وته لایه‌ك ، لاچوو
لاکین	ئه‌وشوێنه‌ی دروستکراوه بۆ خۆراکی سه‌گ
لاکی	لاوازی ، بێهێزی
لاگر	لایه‌نگر
لاگری	لایه‌نگری ، هه‌واداری

لال	لای ، لەکن ، (وەرە لالی من)
لال	لاڵ ، ئەوکەسەی کە نەتوانێ قسە بکات
لالاڤ	لافاو
لالیك	ژێر پیاڵە ، ژێر ئیستیکان ، بنك
لالی	لەکن ، لەلای
لالی	لاڵی ، بێ زمانی
لالی	لایە لایە
لام	شەویلگە ، شەویلاگ
لام	رووخسار ، روومەت ، دێم
لاملامك	چەناگە ، شەویلاگ
لان	لییان ، جۆرە پێڵاوێکی پانە بۆ سەر بەفر لەپێی دەکەن تانەچنەخوار
لاندك	بێشکە
لانك	بێشکە ، لاندك
لانە	لان
لاهی	تکایە
لاو	جوان و قەشەنگ
لاو	گەنج ، جاحێل
لاواندن	هەژاندن ، راژاندن
لاوکرن	رازاندنەوە
لاوك	گەنج ، لاو ، جاحێل
لاوین	هەڕەتی گەنجیەتی
لاوینی	سەردەمی گەنجیەتی
لاوینی	قەشەنگی ، جوانی
لاوی	جوانی ، قەشەنگی

لاوی	تافی جوانی ، هەڕەتی لاوی
لاوبوون	بوون بەگەنج ، گەنجبوون
لابوون	جوانبوون ، رازانەوە
لب	دانە
لبا	لەکن ، لەلای
لبا	لەکن ، لەلای
لباتە	لای تۆ
لباتی	لە جێگای ئەو
لبال	لەلا ، لەکن
لبالتە	لای تۆ
لبنچوون	لەبنەوە هەڵوەشان ، لە ئەساسەوە ڕووخان
لبنبرن	لەرەگ و ریشەوە دەرهێنان
لبەر	بۆ خاتری
لبەر	لەبەر ، ئەزبەر
لبەر	ویستن ـ (من لبەرە بێمە دەڤ هەوە)
لبەربوون	بەتەمابوون ـ (من لبەرە ببمە نۆژدار)
لبەربوون	لەبەربوون،لەبەرکردن، ژبەرکرن
لبەر خستن	بێچو پێ فرێدان ، لەباربردن
لبەر کرن	لەبەر کردن
لبەك	دانەیەك
لبێ	بەڵێ
لپەیهاتن	لەدوا هاتن
لپەیچوون	لەدوای رۆیشتن
لپەی	بەدوای ، بەپێی

لخاڤ	لغاو ، هەوسار ، هەڤسار
لديڤ هاتن	لەدوو گرتن ، خۆشكاندن
لديڤ چوون	سۆراغ گرتن، بەدوا داچوون
لديڤ چوون	تەنەزول بۆ كردن ، سازش بۆ كردن
لغاب	لغاو
لغابكرن	لغاوكردن
لغاڤ	لغاو
لغاڤكرن	لغاوكرن ، دەمكوتكردن
لفك	پەلكەی سەرپێچی پیاوان
لڤ	جووله ، بزاو
لڤ	لفكه
لڤا	تيسكی بەرخ
لڤا	جۆلا
لڤا	خوری بەرخی شەش مانگه
لڤان	جوولان
لڤاندن	جوولاندن ، بزواندن
لڤر	لێره
لڤرا	لڤر ، لێره
لڤك	گۆشەی جامانه يا دەستماڵ شۆڕكردنەوه
لڤلڤين	جوولانەوه ، جموجۆڵ
لڤلڤين	جووڵه جووڵ ، بزێوی
لڤن	خشت ، كەرپوچ
لڤۆك	بێ ئۆقره ، به جموجۆل ، بزێو
لڤۆك	بەجموجۆڵ

لڤۆکی	جموجۆڵ ، بزێوی
لڤەك	لڤۆك
لڤیان	لڤان ، جوڵان
لڤین	جوڵان ، بزوتن
لڤێره	ئێرانه
ل ڤی	لەمه ـ (لڤی قوماشی بدەمن)
لڤی	جوڵا
ل ڤێ دەرێ	لەم شوێنه،ئێرانه
ل ڤێره	لەم شوێنه،ئێرانه
لك	بڕوانه لکه
لکار	خەریك لەکار ، بەکار
لکاره	بەکاردێت ، لەکاره
لکاری	لەکار ، لەئیش، ل شوِلی
لکه	جۆره داوێکه لە(دۆکانه) دروست دەکرێت بۆ راو کردنی چۆلەکه وباڵنده
لکه	پلاستیك
لکیجهی	له چ شوێنێك ، لەکێندەرێ
لکیدەرێ ؟	لەکام شوێن ، کێندەرێ ـ (ئاری ، ئازاد ل کیدەرێ یه ؟)
لکێ ؟	لەکام کەس ؟(ته پەرتووك لکێ وەرگرت؟)
لگەن	لەگەن
لمبیز	لمووز ، قەپۆز
لمبیس	لمووز ، قەپۆز
لمبیز	لمووز ، دەم
لمچ	مستێك له ئاو ، گۆلم
لمن	له من ـ (لمن رامینه)

لمۆر	لێو
لنگ	لاق
لنگتێدانان	لێسواربوون
لنگتێدانان	بەسەردا زاڵبوون
لنگتێدا دانان	بەسەردا زاڵبوون
لنگ درێژ	لاق درێژ
لنگ درێژ	دەست درێژکار، سنوور بەزێن
لنگرانان	بەپەلە هەنگاو هاوێشتن
لنگگرتن	بەرەنگار بوونەوە ، بەرهەلستیکردن
لنگگران	پێ قورس
لنگگرانی	پێ قوورسی
لنگخۆش	لاق سووك
لنگەر	شەلە
لنگی لنگی	لەسەر یەك پێ رۆیشتن ، لنگەشلە
لهەڤگەڕیان	سۆراغی یەکتر گرتن ، لێکگەڕان
لهەڤگەڕیان	واز لەیەکتر هێنان ، یەخەی یەکتر بەردان
لهێب	فێل ، حیلە
لهێف	لێف ، لێفە
لهی	لافاو
لومتۆر	لمۆر، دەم و لمووز
لووچ	لووس
لووش	گیایەکی کێویە ، لووشە
لوویلە	مەسینە
لویچ	لۆچ

لویچ	لووس
لویس	لووس ، حلوی
لویس بوون	لووسبوون
لویسی	تەڕ زمانی ، زمان لووسی
لویشە	گیای لۆشە
لویلاق	لوولاق
لویلدان	لوولدان
لویل	لوول
لویلدان	لوولدان ، پێچان
لویلی	لوولەك
لۆپ	بەرگی ئەستوور
لۆپك	لۆبیا
لۆپك	لۆبیای سەوز
لۆت	لەرزین بەهۆی ترس و دەنگەوە
لۆتك	هەڵپەڕین لە خۆشیاندا
لۆتك هەلاڤێتن	هەڵپەڕین و سەماکردن لەخۆشیان
لۆتك	بەجووتە غاردان
لۆتیاتی	کاری لۆتی
لۆتی	کەسی بێ شەرم و حەیا
لۆت لۆتی	زۆر بەجموجۆڵ و بزێو
لۆخ	توانەوەی بەفر بەهۆی گەرما یا خود باران کەلەم رێگەیەوە ئاو زۆر دەبێت
لۆراندن	لایلایەی دایك بۆ منداڵ
لۆراندن	دەنگی درێژی سەك و گورگ
لۆرت	زۆر دەوڵەمەند ، سەرمایەدار

لۆرد	لۆرت
لۆری	کاری لۆراندن
لۆری	ئوتومبێلی گەورەی بار
لۆری لۆری	لایە لایە
لۆش	ئەونانەی هەویرەکەی ترش نەبووە
لۆکە	پەمۆ
لۆم	سەرکۆنە ، سەرزەنشت
لۆما	چونکە ، لەبەرئەوە
لۆمە	لۆم ، سەرکۆنە
لۆمەکرن	سەرزەنشتکردن
لۆمەیی	لۆمەکردن
لەب	بەری دەست
لەبتین	جوڵان ، تەکان
لەبتاندن	جوڵاندن ، تەکاندان
لەبتین	جوڵان ، لڤین
لەبلەبان	زمان درێژ ، پڕبێژ ، زۆر بێژ ، درێژدادڕ
لەبلەبك	زمان
لەبلەبۆك	زمان
لەبێ	بەڵێ
لەپ	بەری دەست—(هەتا بەرێ لەپی رەش نەبیت تاما زاری خۆشنابیت (پ))
لەپك	دەسکێش ، دەستانە
لەپە قۆت	لەپە کوتێ
لەپەقوت	ئەنگوستەچاو ، تاریکایی شەو ، تاریکستان
لەتان	نیشتەجێ

لەتاندن	نیشتەجێکردن
لەحتك	پارچەیەکی بچووك لە زەوی
لەخرینی	ئەرخینی ، ناشتاو
لەڕ	لاواز ، لەغەر
لەرزك	لەرزین ، تا لەرزە ، لەرزین لە سەرما
لەرزەك	لەرزۆك ، ناجێگیر
لەرزك	تالەرزە ، تاولەرز
لەز	پەلە ، خێرا ، دەستبەجێ
لەزا لەز	بەپەلەپرووزێ ، پەلەپەل ، بەهەلەداوان
لەزاندن	پەلەکردن
لەزاهی	هەڵپە ، پەلەیی
لەزکانی	بەپەلە
لەزکرن	پەلەکردن
لەزکی	دەست بەجێ
لەزگین	خێرا ، دەستبەجێ
لەزو بەز	زۆر بەپەلە
لەزۆك	بەپەلە پەل ، هەڵپە
لەزۆکی	پەلەیی ، هەڵپەیی
لەزین	خێرا
لەزین	دەستوبرد ، بەپەلە پەل
لەز لەز	پەلە پەل
لەش	لاشە ، بەدەن ، قالب ، جەندەك ، جەستە
لەشخۆش	تەندروست ، ساخلەم ، ساغڵەم
لەشخۆشی	تەندروستی

لەشکەر	لەشکر ، سۆپا
لەشکر	سوپا
لەشکەری	سوپایی
لەشکرگەھ	لەشکرگا ، بنکەی سۆپا
لەشکگر	بەقەلافەت ، زەبەلاح ، کەتە
لەشگران	تەنبەل ، تەوەزەل
لەشگر	زەبەلاح ، بەقەلافەت
لەش سڤك	چوست و چالاك ، سووکەڵە ، لەش سووك
لەعین	نەفرەت لێکراو
لەغەر	لاواز
لەفاندن	تێئالاندن
لەڤاکرن	جیاکردنەوە ، بەشکردن
لەڤا	بەش ، پارچە
لەڤابوون	بەشبەشبوون
لەڤەن	قامیش
لەڤەند	لاوی چاك و بالا بەرز
لەڤەندی	لەوەندی ، فەقیانە
لەق	گاز ، قەپ
لەق	ناقایم ، بن سست
لەقاندن	سستکردن و لەراندن
لەقان	جولان
لەقدان	گەستن
لەقبوون	سستبوون
لەقکرن	لەقکردن ، سست کردن

لەقلەقۆك	لەرزۆك ، ناجێگیر
لەقلەقی	لەرزۆك
لەقە لەق	جوڵە جوڵکردن بەم لاو بەو لادا
لەقیان	هەژان
لەقی	سستی
لەق هاڤێتن	گازگرتن
لەق وەشین	گازگرتن،لەق هاڤێتن
لەكلەك	لەقلەق
لەكە	لۆمە ، تەعنە
لەگلەك	لەقلەق
لەگلەگە	لەقلەق
لەگەن	لەگان ، قاپێکی گەورەیە
لەلاڤ	ئاووبەفر ، شلۆڤە ، شلێوە
لەما	بۆیە
لەمپە	لەمپا ، چرا
لەمساندن	خڕکردنەوەی ئەندامانی لەش لە ترسی سەرماو سۆلە ، هەلتروشکاندن
لەمسین	لەمساندن
لەمێژ	نوێژ
لەندك	بێشکە ، لاندك ، دەرگوش
لەنگەر	پای سەقەت ، لەنگر ، شەل
لەنگەری	شلی ، سەقەتی ، لەنگری ، شەلی
لەنگی	دەردی شلی
لەنگین	شەلین
لەنگی	شەلی

لەنگی	کەم و کوڕی
لەنگ	شەل
لەنگ	ناهاوسەنگ
لەنگەری	دەفرێکە لە مس دروستدەکرێت خۆراکی خەست وشکی تیادا هەڵدەگیرێت
لەهن	لانەی ورچ
لەهندك	بێشکە ، لاندك
لەهندك هەژین	لاندك راژێن،
لەهەنگ	قارەمان ، پاڵەوان
لەهیستۆك	گەمەکەری کارامە
لەهیستن	گەمەکردن
لەهی	لافاو ، سێڵاو ، لێمشت ، لێسەر
لەهی رابوون	لافاوهەستان
لەوا	بۆیە ، لەبەر ئەوە
لەوتان	پیسبوون
لەوتاندن	پیسکردن ، هەڕماندن
لەوتی	پیسکراو
لەوتین	لەوتان
لەوتیان	پیس بوون
لەوچە	تروهات ، بێ تام
لەوچە	چەنەباز ، بەوکەسە دەگوترێت کەزۆر قسان دەکات
لەوڕا	بۆیە ، چونکە
لەوڕانێ	لەوڕا
لەوڕە	لەبەرئەوە
لەوز	وتە ، بێژە ، زاراوە ـ (ب لەوزەکا خۆش و پەتی باخڤە)

لەوزە	گۆتن و قسە ـ (ئەڤ لەوزە ژ دەڤێ من نە هاتیە دەر)
لەوزە	بادامەی بن گەردەن ، بن حەفك
لەولەب	رۆژگار ، دەوران
لەوما	بۆیە ، لەبەر ئەوە
لەوماکو	چونکە
لەوەت	پیس ، قرێژ
لەوەن	قامیش
لەوەندی	فەقیانە، هوچك
لەیڕابوون	لێشاوهەستان ، لافاوهەستان ، لێسەر رابوون ، لێمشت رابوون
لەیز	گاڵتەو یاری ، سەما ، رەقس
لەیزۆك	گەمەکەرو یاریکەر
لەیزتۆك	ئامرازی گەمەکردن
لەیزتن	سەماکردن ، یاری کردن
لەیزەن	گەمەکردن
لەیزین	یاریکردن
لەیس	لەیز
لەیستن	لەیزتۆك
لەیستن	یاریکردن
لەیستۆك	بووکە شووشە
لەیی	سێلاو ، لێشاو
لیان	جۆرە پێڵاوێکە بۆ سەر بەفر لەپێ دەکرێ
لیان	لاکان
لیانە	لیان
لیت	لۆت

لیتك	بازدانی به تەوژم
لیچ	لچق
لیچ	لینج
لیر	زیپکەی پانکە لەسەر پێست
لیرە	جۆرە پارەیێکە
لیرە	دراوێکە لە زێڕ
لیز	پەناگە، هێلانە
لیزتن	یاری کردن، کایەکردن، گەمەکردن
لیزۆك	زۆر گەمەکەر
لیزەڤان	هەڵپەڕکێ کەری شارەزا
لیس	کولانەی مریشکن ، کولکێ مریشکا
لیس	لووس ، حلوی
لیستۆك	بووکە شووشە
لیستەك	گەمە ، گاڵتە
لیستن	یاری کردن
لیسە	کولانەی مریشك
لیفك	لفکە ، لیفکە
لیڤ	لێو
لیڤان	لیوان، گلاس ، ترار ، جام
لیڤە	شێت ، دین
لیڤەن	قامیش
لیڤە	بوار ، هەل ، دەرفەت
لیڤەپەرێس	هەڵپەرست
لیڤەخاز	هەڵپەرست

ليم	رەمل ، قرپێژ ، لم
ليم	لم
لين	كۆپەی گەورەی ئاو تێكردن
لينه	لين ، كۆپە
لينەچێكەر	لينه دروستكەر
لينەساز	لينه دروستكەر
ليهان	لانكان ، ليان
ليوك	لير
لێب	فێڵ ، حيله
لێب	فێڵ و تەڵەكه بازی
لێبۆك	فێڵباز
لێبۆكی	فێڵبازی
لێباندن	فريودان
لێباندی	فريودراو
لێبوون	لەشوێنێك پەيدابوون
لێبوون	لێبوونەوە،ژێبوون - (بەلگێن ڤێ داریٚ لێبوون)
لێبوونەڤە	لێبوونەوە ، دەست لێهەلگرتن
لێبۆر	بەخشندە
لێبۆردە	بەخشندە،عەفۆكەر،چاوپۆشيكار
لێبۆرەر	بروانە:لێبۆردە
لێبۆرين	بەخشين،عەفۆكردن،چاوپۆشيكردن
لێبۆری	بەخشراو،عەفۆكراو،بۆراو
لێباتۆك	هەڵخەڵەتێنەر
لێباتۆكی	چەواشەكاری

لێپ	لێب
لێپووك	ئەوەی لاسایی خەڵك دەكاتە بە مەبەستی پێكەنین
لێحەیتاندن	لێخۆڕین
لێخافڵبوون	لێغافڵبوون
لێخرڤەبوون	لە دەوریا كۆبوونەوە
لێخە	لێدە
لێخەر	لێدەر
لێخستن	لێدان
لێخن	لێدەن
لێخوڕین	هاژووتن
لێخوڕین	هەڕەشەلێكردن و تێخوڕین
لێدان	قوتان
لێڕ	دارستان ، جەنگەل
لێڕستان	دارستانی پڕی چڕ
لێڕا برین	بەكنیدا رۆیشتن ، بەلایدا دەربازبوون
لێڕامینە	تەماشاكە ، بنواڕە ، مێزەكە ، بنێڕە ، هێڤدەرێ
لێڕاوەستان	لە شوێنێك راوەستان
لێركۆكە	ئێرانە
لێز	خزم
لێزان	پسپۆر ، شارەزا
لێزانی	شارەزایی
لێزم	خزمی نزیك
لێزمی	خزمایەتی

لێسەر	لافاو ، لێمشت
لێسەررابوون	لافاوهەستان
لێشاڤ	لێشاو
لێف	لێفە
لێفان	لێشاو
لێڤ	لێو ، لێڤ
لێڤ	قەراغ
لێڤ رێژ	پڕاو پڕ ، لێواو لێو
لێڤ شەکر	قسە شیرین
لێڤ شەکەر	قسەشیرین
لێڤ شۆڕ	روگرژ ، غەمبار ، لێو شۆڕ
لێڤۆك	کەسێکە کە زۆر داوای شت بکات لە خەڵك
لێڤەبوون	دەست لە کارێك هەڵگرتن
لێڤەبوون	پاشگەزبوونەوە ، پەشێمانبوونەوە
لێڤە پێچ	لێپێچەر
لێڤەنێڕ	بەسەرکەرەوە
لێڤەنێڕی	بەسەرکردنەوە
لێڤە پێچان	لێ پێچانەوە
لێڤە نێڕین	تەماشاکردنی بۆ دۆزینەوە ، لە دوای شتێك گەڕان
لێڤەخارن	لێ خواردنەوە
لێڤەگر	لێوەرگر
لێڤەخوارن	لێ خواردنەوە
لێڤەدان	دەلاندن
لێڤەدان	هەڵدانی شتێك لە شوێنێك

لێڤەرسیان	لە شوێنێکی بەرز بەربوونەوە ـ (ئەز ژ بانی ڤەڕسیام)
لێڤەرسیان	لەکاربوونەوە ، دەست لەکار هەڵگرتن پاش تەواو بوونی
لێڤەرگرتن	لێ سەندن ، لێ وەرگرتن
لێڤەگرتن	نەخۆشی لەکەسێکەوە بگوێزرێتەوە بۆ کەسێکی تر پێی دەڵێن لێڤەگرتن ، پەژی ، پەتا
لێڤەگێڕان	وەڵام دانەوەی قسەی بەرامبەر
لێڤەگێڕان	لێسەندنەوە ، ژێوەرگرتن ، لێستاندن
لێڤەکرن	لێکردنەوە ـ (بەرێ ڤێ دارێ لێڤەکە)
لێڤەکرن	پشێمان کردنەوە ، پاشگەزکردنەوە ـ (ژ سۆزا خۆ لێڤەکە)
لێڤەکولین	لێکۆڵینەوە
لێڤك	لێوار ، قەراغ
لێڤکرن	گۆتن ، ئاخاوتن
لێڤکی	زارەکی ، دەڤکی
لێڤ و لمۆر	سەرو بچم ، روخسارو روومەت
لێڤە پێچ	لێکۆلەر
لێڤ ڤەکرن	بەقسە هاتن ، قسەکردنی منداڵ لەسەرەتای ژیانیدا
لێڤان لێڤ	پڕ ، لێوان لێو ، تەژی ، تژی ، مشت
لێڤار	لێوار ، قەراغ ، کەنار ، گڤاندە ، تەنیشت
لێقەومی	لێقەوما ، گرفتار
لێقەومین	لێقەومان ، کارەسات بە سەر هاتن
لێك	وەك یەکتر،ژێك ـ (کراسێن مە لێکن)
لێك	دەگ، بەسەر یەکەوە ـ (لێك لێك بەفر باری)
لێککرن	بڕوانە تێکبەردان
لێکئالیان	تێکئالاّن

لێکئانین	ڕێکخستن
لێکبۆرین	یەکتر بەخشین ، چاوپۆشی لە هەڵەکانی یەکترکردن
لێکبۆرین	لەیەکتر گوزەرکردن ، لەیەکتر تێپەڕین
لێکبوون	لەیەکتر جیابوونەوە،ژێکڤەبوون ـ (ئاری و هەڤالێ خۆ ل سەر ناپاکیێ لێکبوون)
لێکبین	لێکبوون
لێکەر	ئەوەی گەنم و دەغڵ لە ئاش دەکات
لێکەفتن	لێکەتن ، بەینیان نەما
لێکەفتی	بەرکنار کراو ، دەرکراو لە سەر کارێك
لێکەفتی	ئەو شوێنەی لێ کەوتبوو خوارەوە
لێکخۆڕین	گەف و هەڕەشە لە یەکتر کردن
لێکدان	تێکەڵ کردن
لێکدان	لەیەکتریدان
لێکرن	هاتنی باران ـ (های لێکر لێکر ، بارانێ لێکر ، خەملا گوندێ مە دیسان دەستپێکر (ه))
لێکرن	دەغڵ لە ئاش کردن
لێکگوهارتن	لێکگۆڕینەوە
لێکڤە گێڕان	قسە لەقسەی یەکتردان ، لێك گوڕینەوەی قسە
لێکڤەبوون	لەیەکتر جیابوونەوە
لێکڤەبین	لێکڤەبوون
لێککەفتن	بەشەڕهاتن ، لە یەکتر زویر بوون
لێککەفتن	خۆ لەیەکتر دان ـ بێ دەستی ئەم لێککەفتین
لێك لێك	بەبەردەوامی ، بەسەریەکەوە ، دەگ ـ (مە لێك لێك شولکر)
لێکهاتن	بۆ یەکتری شیان و بەکار هاتن

لێکوەرهاتن	لە دەوری یەکتر کۆبوونەوە
لێکبەر	میرات لەیەکتر بردن
لێکڤەدان	لێکدانەوە
لێکدانەڤە	لێکدانەوە
لێکولەرڤان	لێکۆلەر
لێك و لێك	بەبێ وچان ، بەبێ وەستان ، بەبێ پچڕان ، دەگ
لێکخرڤەبوون	لەیەکتری کۆبوونەوە
لێکی	چەشنی یەکتر
لێکی	بەبەردەوامی ، بەسەریەکەوە ، دەگ
لێگەڕهان	لێگەڕیان
لێگەڕیان	واز لێنان ، دەست لێهەلگرتن
لێگەڕیان	لێگەڕان ، دواکەوتن بۆ دۆزینەوە
لێگر	عەیب دۆزەرەوە
لێگرتن	نەبەخشین
لێگرتن	زەوتکردنی شتێك لە کەسێك ، زەوتکردن
لێگرتن	بژارەکردن ، جیاکردنەوە
لێگەڕ	گەڕۆك ، دۆزەرەوە ، سۆراغگر
لێڵ	نیوە مەیین ـ (شیرێ مە یێ لێل بووی)
لێلاڤ	لاولاو
لێلاڤ	ئاوی بەفراوی ـ (ئەڤ ئاڤە یا بۆیە لێلاڤ)
لێلاڤ	ئاوی پیس و چلْکن
لێلکرن	رۆچاندنی توێکلی گوێز یا باوی و بادام بەتەڕی
لێمشت	لافاو ، لێسەر ، لەهی ، تۆفان
لێنەگرتن	بەخشین

لێنەڕین	لێڕوانین ، تەماشاکردن
لێنهێڕین	لێڕوانین
لێهاتی	شیاو ، لێهاتوو
لێهاتن	تووش بوونی جەستە بەشتێك وەك زیپکەو لیر ـ (بۆچی سەر و چاڤێن تە لیرە لێهاتن ؟)
لێهاتن	لێهاتوویی ، شایستەیی
لێهەتکاندن	پیسکردنی شتێك لەلایەن کەسێکەوە ـ (ئاڤا وی لێ نە هەتکینە !)
لێهەستان	بەگژداچوون ، دەست هەڵنان
لێهەلمالین	کەسێ خۆراکی کەسێکی تر بخوات ـ (ئاری فراڤینا ئازادی لێهەلمالی)
لێهلدان	هەڵدانی شتێك لە شوێنێك
لێهمشت	لافاو ، لێسەر
لێهەلاندن	نەویستن ، لەخۆ دوورخستنەوە
لێهایدان	پێڕابەردان ، لێ بەخەبەر هێنان
لێوەرگرتن	لێ سەندن
لێوەرگێڕان	لێوەرگەڕاندن
لێوەرهاتن	کۆبوونەوە لەدەوری کەسێك یان شتێك
لێوەستان	لە شوێنێك راوەستان
لێوەشاندن	لێخستنەخوارەوە
لێوەشیان	شایان بوون ، لێوەشانەوە
لێوەشیان	لێکەوتنەخوارەوە
لێوەشیای	لێوەشاوە ، شایان ، شایستە
لێوەستان	دەست لێهەڵگرتن
لێ	بەڵام
لێ	لەوێ

لێ ئانین	لەشتێك هێنان ، لێهێنان
لێ بەلێ	دەئیتر ، دەباشە، ئەمما ، بەڵام
لێ نێڕین	تەماشا کردن ، لێ روانین
ل	لە ـ ل دەڤ من بمینە
ل بال	لەکن ، لەلا، لبا ، ل جەم
ل پاش	بێ برەو ، لە پاش، پاشکەوتوو، دواکەوتوو
ل پاشمان	لە پاش بەجێمان ، پاشماوە
ل پاشمان	دواکەوتوویی ، پاشکەوتوویی
ل پاشمای	لە پاش بەجێماو ، پاشماوە
ل پاشمای	هەر شتێك پاش مردنی لە کەسێکەوە بە میرات بە جێ بمێنێت،
ل پێش	پێشڕەو ، لەپێش ، بەقەدرو حورمەت
ل پێش	پێشەکی ، سەرەتا
ل پێش	لەپێشەوە
ل پێل بوون	شەپۆل دان
ل پێلان	شەپۆلدان
ل پێ کرن	لە پێ کردن
ل خۆ چوون	لە خۆ چوون ، ئاگا لەخۆ نەمان
ل خۆ گرتن	گرتنە خۆ
ل خۆدان	بە چەپۆك سینگ و سەر کوتان
ل خۆدان	لە خۆدان
ل خۆدان	ژیانەوە ، گەورەبوون
ل دیڤ هەڕ	سۆراغگر
ل دیڤهەڕی	بەدواداچوون ، سۆراغگرتن

ل دیڤهەڕی	کلکایەتی ، دیڤەلانکی
لەز	لەز ، پەلە
لژنە	لێژنە
ل سەرڤە	دیوی دەرەوەی شتێك ، بەزاهر
ل سەر	لەلای سەروو ، لەسەر
ل سەر خۆڕا	دەگەل ئەوەشا کە بۆ خۆشی وایە ، لەگەڵ ئەوەش
ل سەرخۆ	ئارام و بەپشو ،بە حەوسەڵە ، لەسەرەخۆ
ل گۆر	بەپێ
ل گەچوون	دەرچوونی جومگەو لە جێ چوونی
ل هەڤ	رێك و پێك و لەبار
ل هەڤدان	یەکتر قوتان،لە یەکتردان
ل هەڤدان	ئاوێتەی یەکترکردن
ل هەڤپێچان	لێکئالأندن
ل هەڤخست	لێکیاندا،یەکتریان قوتا
ل هەڤخستن	لێکدان ، لەیەکتریدان
ل هەڤکەتن	وێککەوتن ، دەمەقاڵە
ل هەڤهاتن	رێککەوتن
ل هەڤ وەرن	ئاشت ببنەوە ، پێکوەرن
ل هیڤی	بە ئاوات ، چاوەنواڕ
لهێم	لەحیم
ل ور	لەوێ - (ل ور بمینە هەتا ئەز تێم)
ل وی	لەو - (پەرتووکا من لوی وەرگرە)
ل وێ دەرێ	لەو شوێنە
ل وێ جارێ	ئەو جارە ، ئەو کەڕەتە
ل وێ گاڤێ	ئەو کاتە

م

ما	نەمرد ، ژیا
ما	تۆبڵێی ـ (ما دێ پێشکەڤین ؟)
ما	مەگەر ـ (ما خەتێن منن)
ما	ئایا ـ (ما ئەم ناچینە دهۆکێ ؟)
مابەین	نێوان ، ناڤبەر
مات	تەبەل ، کەلای بازی ، هەڵمات ، مووشێن ، کەل
ماتانێ	(ماتان ، کایەی کەلانێ)
ماتێچون	هەبوونی مافی بەدواداچوون
ماتێکرن	خۆ لە کاروباری کەسێکی تر هەڵقورتاندن
ماتێکەر	فزۆڵ،مایتێکەر،دەست خستنە ناو کار وباری کەسێکەوە ،بەبێ ئەوەی مافی ئەو کارەی هەبێت.
ماچ	رامۆسان
ماچانێ	یەکتر ماچکردن
ماچیك	ماچ ، رامۆسان
ماخۆ ؟	وامەزانە ـ (ماخۆ ئەزێ بێکەس نیمە)
ماداك	مێی گامێش
مادەم	جا کەوایە

ماركرن	ماره بڕین
مارگر	کەسێ کەکاری مارگرتنە
مارگەستی	مارانگاز ـ (مار گەستی ژ وەریسی دترسیت (پ))
مارگیسك	مارمێلکە
مارەبەند	مارەبڕین
مازیچن	مازووچن
مازیە پشت	بڕ بڕەی پشت
مازی	بڕ بڕەی پشت
مازی	مازوو
ماستاڤ	ماستاو
ماستاڤچی	ماستاوچی ، پانکەرەوە
ماستڤان	ماستفرۆش
ماسك	دەمامك
ماسك بەند	دەمامك پۆش
ماسیڤان	راوکەری ماسی
ماسیڤانی	ماسیگری
ماسیگر	کەسێ راوە ماسی بکات ، راوکەری ماسی
ماسیلکە	ماسولکە
ماسیڤان	ماسی گر
ماشك	ماشە ، ماش
ماف	بەش
مافیر	مافوور
مافیرك	مافوور
ماك	بنچینەو بناغەی هەر شتێك ، چاوگ

ماك	دایك
ماك	سەروچاوە
ماكاڤ	جۆگەی گەورە كە جۆگەی تری لێ دەبنەوە لە ئاوداشتندا
ماكەر	دێڵەكەر، ماكەر
ماكەو	كەوی مێ ، مێكەو
ماكی؟	ئەدی كێ ، كێ هەیە؟ ـ (ما كی دێ مافێ مە ستینیت ؟)
مال	خانوو ، جێ ژیانی خێزان
مال	سەرمایەو پارەو پوڵ
مالا من	ماڵەكەم
مالات	ئاژەڵ ، حەیوانات،تەرش وتەوال
مالاڤا	سوپاس
مالاڤا	خوا حافیز
مالاڤایی	خوا حافیزی
مالا من	داخەكەم ـ (مالا من بۆ تە هەر ێ بیت)
مالا میر	كۆشكی خان
مالا	ماڵەكان
مالان	ماڵەكان ، دانیشتوانی ئاوایی
مالبات	خێزان
مالپێچ	مندالّدان ، زارۆكدان ، پزدان
مالخێ	ماڵخۆ ، خاوەن ماڵ
مالخەراب	ماڵ وێران
مالدۆخین	كەمەر ، شوێنی بەستنی دۆخین (بەنەخوێن)
مالدێرس	ماڵ خراپ
مالشتەر	گەسكدەر

مالشتن	مالّین
مالشتن	گەسك دان ، رادان
مالکەتن	لە مالّ و دارایی بەش بڕان
مالکەتی	شکەست خواردوو لە بازرگانی کردندا
مالك	ریز ، بەیت
مالمالانێ	خانووچکە دروستکردنی زارۆکان ، مالّەباجێنە
مالمیرات	مالّ کاول ، وەچاغ کوێر
مالە	ئامرازی قوڕ لووس کردن ، مالنج
مالّخۆ	خانەخوێ ، خاوەن مالّ
مالّدار	دەولّەمەند ، ئاژەلّدار
مالّداری	کەیوانویی ، دەولەمەندی
مالین	سڕین
مالین	ساوین
مال خراپ	مالّ وێران
مال مالە	تاك تاکەی مالّان
مام	مامە ، ئاپ
مام	نەمردم
ماما	مامە
مامز	ئاسك ، کەژالّ
مامك	مەتەلّۆکە ، مەتەلّ
مامۆ	مامە ـ وشەی رێزگرتن لەکەسی پیر ـ (مامۆ وەرە ئێرە روینە)
مامۆستا	فێرکار ، سەیدا ، هیڤان
مام هۆستا	مامۆستا، مامە وەستا
مامیك	مامە

مان	نەمردن ، لە ژیان بوون
مان	نەچوون
ماندەل	نکوڵی ، حاشا ، ئینکار
ماندەلی	نکوڵی ، حاشایی
ماندەلکرن	حاشاکردن
ماندەلا	بڕوانە ماندەل
ماندی	شەکەت ، ماندوو
ماندلا	حاشا ، ئینکار
مانع	لەمپەر ، بەرگر ، ڕێگر
مانە	ئایا وانیە ؟ (ما نە وەسایە ؟)
مان و نەمان	مردن و ژین ، هات و نەهات
مانێ	ئاخر ـ (مانێ ئەز زۆر حەژ تە دکەم)
ماهین	ئەسپی مێ ، ماین
ماهی	بەرازی مێ ی(١٢) بەچەیی
مایتێکەر	خۆتێهەڵقورتێن
مایتێکەری	خۆتێهەڵقورتاندن
مایە	ماوە
مایین	مانەوە ، هەرمان
مایی	نەمردوو ، زیندوو
مت	مات و بێ دەنگ ، کڕ
متا	کەل و پەلی بازاڕ
متاچی	کەل و پەل فرۆش ، ئازووقەفرۆش
متاندن	لەزەوی توندکردن
متکرن	خۆماتدان ، خۆمەڵاسدان

متمتی	کڕومات ، بێدەنگ
متومۆن	نێوچەوان گرژ ، رووگرژ
متێل	ئەو داوەی ناوەڕاستی دۆشەك و لێفی پێ دەدورنەوە
مجتی	بەجیدی ، مکوڕی
مجك	جیدی ، مژداهی
مچ	رژد ، رەزیل
مچاندن	رەزیلی کردن ، دەست قوچاندن
مچراندن	دەست خستنە ناو دەستەوە ، تەوقەکردن
مچقاندن	ئاو لەسەر چاوە وشك کردن
مچقین	وشکاو هاتنی کانیاو ـ (بیرا مە مچقی)
مچلگە	گرەوکردن لە سەر شتێك
مچلگەه	گرەو لەسەر شتێك کردن
مچوو	دەست گرتوو ، رەزیل
بچووك	مچوو
مچومۆن	رووگرژ
مچومور	رووگرژ
مچومۆن	رووگرژ ، مڕومۆچ
مچەك	مستێك ، پڕی ناو لەپی دەستێك
مچیان	بەسەریەکا گۆشین ـ (دەستێ خۆنە مچینە، تۆڤێ خێرێ بچینە)
مچینك	ئەوەی دەست دەقووچێنێ
مچینك	مووکێش
محسك	خۆف و پێلاو
محەس	ئەو پارچەئاسنەی لەشی وڵاخ پێ دەخورێنن
محەسکرن	خوراندنی لەشی ولاخ بەمحەس ، قەشاویش کردن

مخابن	بەداخەوە ، حەیف ، داخەکەم
مخرك	دوژمن ، ناحەز ، نەیار
مخل	ئارد بێژ ، بێژنگی زۆر کون تەنگ ، هێلەگ
مخل	شوێنی حەسانەوەی مەڕومالآت
مدۆر	مودیر ، کارگێڕ ، بەڕێوەبەر
مدەڕك	رکابەر
مدەڕکی	رکابەری
مدەك	دەمێك ، سەر وەختێ
مر	مریشك
مر	مرد ، وەفاتیکرد ، کۆچی دوایی کرد ، گیانی دەرچوو
مراد	ئارەزووی دڵ ، مراز ، مەبەست
مرار	مردار
مرار خۆر	لاشەخۆر ، حەرام خۆر
مرارخۆری	لآشەخۆری ، حەرامخۆری
مراری	دوڕ ، لولو ، مرواری
مراری	مرداری
مراری	ناوی ژنانە
مراز	مەبەست ، نیازی دڵ ، مراد
مرازدار	نیازدار ، مەبەستدار
مراڤی	مراوی
مراندن	کوشتن،مریاندن
مرج	جۆرە گەنمێکە
مرچ	دەنگی ماچکردن
مرچقاندن	لە ناو پەنجەدا گوشین

مرچقین	هەڵقرچان
مرمرك	جۆره مێشولەیەكە
مرن	مردن
مرۆڤ	بنیادەم ، مرۆ
مرۆڤاتی	پیاوەتی ، ئینسانیەت
مرۆڤانی	پیاوەتی
مرۆڤانی	خزمایەتی
مرۆڤایەتی	مرۆڤانی
مرۆڤدوست	مرۆڤپەروەر
مرۆڤدوستی	خۆشەویستنی مرۆڤ ، مرۆڤپەروەری
مرید	تۆبەكاری سەردەستی شێخ
مریسۆك	مژمژۆك
مریسین	مژین
مریسان	مژین
مریساندن	مژتن
مریشك	مامر
مریشۆ	مردووشۆر
مریك	مردوو
مرێك	ئاوێنه ، نەینیك ، خۆدیك
مری	مردوو
مز	مزر، ترش و شیرین
مز	حەقدەستی ئاشەوان
مزاور	فێڵبازی بێ بەڵێن
مزاوری	فێڵبازی، قۆپیاكاری، گزیكاری

مزگەفت	مزگەوت ، شوێنی خواپەرستی موسوڵمانان
مزگین	مژدە
مزگینئانین	مژدەهێنان
مزگینی	مژدە
مزگیندەر	مژدەدەر ، مژدەهێن
مزگینیدەر	مزگیندەر
مزگینڤان	مژدە بەخش ، موژدەکار
مژ	تەم ، دومان
مژار	بابەت
مژانە	دارێکە لەنیرو ئامۆردا ـ (ترانە دبنە مژانە ـ (پ))
مژانگ	برژانگ
مژاندن	مژتن
مژتن	مژان
مژداهی	جیدی ، مجتی
مژول	خەریك ، سەرقاڵ ، سەرگەرمی کار
مژولاهی	خەریکی ، سەرگەرمی
مژوو	نانێك کەبەهۆی کۆن بوونییەوە چێژەکەی گۆڕابێت
مژووبوون	کۆنبوونی نان و گۆڕانی تام و چێژەکەی
مژویلی	مژولاهی ، خەریك بوون ، سەرقالی
مژۆڵ	برژانگ
مژۆلانك	برژانگ
مژیلانگ	مژانگ
مست	پەنجەی پێکەوە چەسپێنراو ، بۆکس
مستانێ	شەڕە بۆکس ، مشتەکۆڵە

مسدان	مست هاوێژتن
مسری	ئافرەتی لاواز
مسڤان	مسچێکەر
مسەب	ئایینزا ، مەزهەب
مشار	هەڕە ، بڕەك
مشار	پێوانەیەك لەزەوی کێلان بۆ تۆو کردن و نەمام چاندن
مشایێخ	پیاوچاکی مردوو
مشت	پڕ ، لێواو لێو ، تەژی
مشتاخ	شەیدا ـ ئارەزوومەند ـ (ئەز مشتاخێ کوردستانی مە)
مشتاق	مشتاخ
مشتاخە	ئەو شوێنەی ترێ لەناوی دادەنرێت بۆ وشکبوونەوەو ئەو ترێیەش بەو ناوە ناوزەد دەکرێت
مشتخانە	گرەو ، مەرجانێ
مشتکرن	پڕکردن
مشتن	بەگسك خاوێنکردنەوە
مشتی	پڕی ، تەژی
مشلاق	بەرامبەر ، هەڤبەر ، هەمبەر
مشە	زۆر ، بۆش ، گەلێك ، زەحف ، زیاد
مشەخت	ئاوارە ، دەربەدەر ، کوچبەر،پەنابەر،پەناهەندە
مشەختبوون	ئاوارەبوون ، پانەهەندەبوون،کۆچبەربوون
مشەختی	دەربەدەرکراو، ئاوارەیی
مشەمر	ئەشیای بێ خاوەن
مشەوش	لە دانەکانی نیسك
مشەوش	شەپرزە ، ئالۆز ، پەشۆکاو ، شلەژاو

مشەوشبوون	شەپرزەبوون
مفا	سوود ، قازانج ، فایدە
مفسك	سوزگی شت پالاوتن ، مسفی
مقات	وشیاربوون
مقەسۆك	جۆرە باڵندەیەکە
مکارە	ئامرازی دار کۆڵین
مکرۆك	فێڵباز ، تەڵەکەباز
مل	شان ، قۆڵ
مل	زەمینی بەرزو بڵند ـ (سەیران ل ڤان ملا خۆشە)
مل	لا ، تەنیشت
ملا	بڵندایی و بەرزایی
ملا	مەلا ، پیاوی ئاینی ئیسلام
ملان	شوێنی بڵندو بەرز لەزەمین
ملانێ	بەربەرەکانێ ، ململانێ
ملئالین	ملپێچ
ملبادان	ملسوڕاندن ، سەرپێچیکردن
ملبەرنان	شان دانەبەر کارێك یان شتێك ـ (هەڵگرتنی بەر پرسیاریەتی)
ملبەند	گەردەنبەند ، ملوانکە ، رستك
ملبەڕابرن	شاندانەبەر ، زیادەخوازی
ملپان	تەنبەل و تەوەزەل ، مل ئەستوور
ملچ	مرچ
ملچ	مستێك لە هەرشتێك
ملچاندن	مرچکردن ، دەنگ لەدەم هاتن
ملخلیان	مل شکان

ملكرن	لەسەرشان دانان
مللەت	گەل ، میللەت ، نەتەوە
ملنەبادان	گوێڕایەڵ بوون ، سەرپێچینەکردن
ملۆل	دڵشکاو ، رەنجاو
ملەت	گەل ، نەتەوە
ملەك	بارێ کە دەخرێتە سەرشان
ملیاکەت	فریشتە
ملیتان	توندڕۆ
مل ب مل	شان بەشان
مل پێڤەنان	سوور بوون لەسەر کاری خۆی و گوێ بەقسەی کەس نەدان
مل خار	مل چەوت ، مل لار
مل شکەستن	مل شکان
مل شکەستی	مل شکاو
مل شکێنان	مل شکاندن
من	ئەمن ، خۆم
منفەعەت	سوود ، بەهرە ، مفا ، بەهرە
منمنیك	پەپوولە ، پەروانە
منمنۆك	منمنیك
منمنکەر	چپە وسرتەی ژێرلێو
منەت	سوپاس
منەتبار	سوپاسگوزار
منەتدار	سوپاسکەر
منەتکرن	سۆپاس کردن
منەت لێکرن	بەنێو چەوان دانەوەی چاکە

منەت ژێکرن	تاکلێکردن
منەمن	منجەمنج ، پرتەوبۆڵە
منەمنکرن	لەژێر لێوەوە قسەکردن
منێکار	منەتبار ، بەئەمەك ، ئەمەکدار ، سۆپاسگوزار
منێکاری	منەتباری ، سۆپاسگوزاری
منێکرن	منێ کاری ، سوپاسکردن
من ژی	ئەمنیش
منێ	خۆم - (ئاخ ل منێ)
منێ	مەمنونی ، تکا ، هیڤی - (منێ بکە هەتا دگەل تە دئاخڤم)
مە	مەڕ
مە	مانگ ، هەیڤ ، مەهـ
مهان	ماین ، مەین
مهاندن	مەیاندن
مهانە	بەهانە ، بیانو
مهان	ماین
مهانە	بەهانە ، بیانو ، پاساو ، هەنجەت
مهانەچی	بیانوچی ، بەهانەگر
مهتن	مژین
مهتۆك	مژەك
مهرەب	میحراب
مهە	شەراب ، مەی
مهین	ماین
مهی	مەڕ ، پەزێ سپی
موخابن	بەداخەوە ، حەیف ، مخابن

موخل	هێلەگ
موخل	جێگای حەسانەوەی ئاژەڵ و مەڕو ماڵات کاتی لەوەڕاندن
مودیل	مۆدێل ، مۆدە
مورکری	سەر بەستراو دەست لێنەدراو
مورکێن پشتێ	بڕبڕەی پشت
موزیك	مۆسیقا
موژەلانك	برژانگ
موشتاق	شەیدا ، تامەزروو
موغبەر	گۆڕستانن قەبرستان، زیارەت
موعیز	هەژار ، نەدار
موعیزی	هەژاری ، نەداری
موفا	سوود ، قازانج ، بەهرە
موڤك	یەك ئێسك لەبڕبڕەی پشت
موڤکێن پشتێ	مورووی پشت ، مرۆخەی پشت
موڤکامل	بەندوگەی شان و ملێ
مومی	جۆرە شەدەیەکە پیاوان لە سەری دەئاڵێنن
موهر	مۆر
موور	مێش و مەگەز
مویکار	سەرتاش
مویکارخانە	سەرتاشخانە
مویکاری	کاری سەرتاشین ، ئارایشگەری
موی	مو
مۆچك	کەوچکی دۆ
مۆچك	مێزانێکی بچووك و گچکەیە

مۆچنك	موكێش
مۆر	تەمغە
مۆراڤ	تەم ، مژ ، مۆران
مۆرك	شتی چكۆلەی سماو بۆ جوانی و خشڵ
مۆرك	مورووی پشت
مۆرك	بڕبڕە
مۆركدار	بڕبڕەدار ، خاوەن بڕ بڕە
مۆری	مێرووله
مۆڤك	بڕگە
مۆڤك	جومگە
مۆڤكبەند	جومگەبەند
مۆڤەت	خوشەویستی
مۆله	ئەو قوڕو خولەی دیواری پێ دەسون
مۆلەكرن	سونی دیوار بە قوڕ
مۆم	شەم
مۆمدان	شەمدان
مۆمك	شەمی بچووك
مۆن	مڕومۆچ ، روگرژ
مۆن	رووگرژ
مۆنیك	جومگەی پەنجەكان
مۆنی	روگرژی
مه	ئێمە ، خۆمان
مه بر	بردمان
مەت	پلك ، خوشكی باوك ، پوور

مەتاڵ	قەڵغان ، سپەر
مەتالڤان	مەتاڵوان ، قەڵغانوان ، سپەرڤان
مەتح	سەنا ، پێهەڵگووتن
مەترەق	کوتکی ئاسن ـ (هەتا ڤێنەکەڤتن مەترەق نەگۆت سەدەق (پ))
مەترەلۆز	رەشاش ، شێستیر
مەتك	پلك ، پوور
مەتیك	بڕوانە:مەتك
مەتهەلۆك	مەتەڵ
مەتە	پلك ، پوور
مەتەرە	گۆزەی ئاو تێکردنی شوان و گاوان ، دێمك
مەتەکە	بڕوانە ، تەماشاکە
مەتەلۆك	مەتەڵ
مەتەلۆکڤان	مەتەڵبێژ
مەتەلە	مەتەڵ
مەتین	قایم ، پتەو
مەتێ	پلکەکەم
مەجرەفە	بەفرماڵ ، بەفریك
مەجمەعە	سێنی گەورە
مەجیدی	جۆرە دراوێکی سەردەمی کۆنە
مەچێتر	جنۆکە ، پەری
مەحان	قەڵاچۆ
مەحاندن	قەڵاچۆکردن ، قڕکردن
مەحتەڵ	مەحتەل ، ماتڵ ، گیروو
مەحتەر	خزمەتکاری ئەسپ

مەحفویر	مافوور
مەحفیرك	مافووری بچووك ، مەحفویرك
مەحفۆر	مافوور
مەحفیر	مافوور
مەحلاندن	لەناوبردن
مەحلین	لە ناوچوون
مەخسەد	نیاز ، مەبەست
مەخسەد	مەبەست ، مەرام ، نیاز
مەخەل	شوێنی دۆشینی مەڕو ماڵات
مەخەر	ئەو زەمینەیە کە فراوان و تەختاوییە
مەخەلهاتن	لە جێگای خۆ خڕ بونەوە ی مەڕو ماڵات بۆ حەسانەوە
مەدالی	میدالیا
مەدحۆك	خودپەسەند
مەدحۆکی	خودپەسەندی
مەدرەب	ئەو زەمینەی بۆ ئاودێران دەشێت
مەدەر	تکا
مەدەك	مێی گامێش
مەرتال	مەتاڵ ، قەڵغان
مەرجانێ	گرەو ، مەرجگرتن
مەرد	سەخی ، خاوەن پیاوەتی
مەردانە	وەك پیاوی باش
مەردوڕند	زۆر بە پیاوەتی و جوانی
مەردە مێر	جوامێر ، سەخی
مەردی	مەردایەتی

مەردەمێری	مەردایەتی
مەڕە	بۆئێمە ـ (پەرتووکا خۆ ژ مەڕە بینە)
مەڕبێل	خاکەناس ، بێل
مەڕڤان	شوانی مەڕ
مەرزەڤان	بڕوانە توخیبڤان
مەرڤ	بنیادەم ، مرۆڤ
مەرڤات	خزمان
مەرقەد	کڵگۆی شێخ و پیاوی گەورە ، مەزار
مەرقاندن	تروووکاندن ، بۆ هێلکە
مەرقین	تروووکان ، بۆ هێلکە
مەرگۆنەك	بڕوانە بانگەر
مەرگۆنەك	بڕوانە بانگەر
مەرەڤ	خزم ، قەوم
مەرەڤ	مرۆڤ
مەرەق	مەراق
مەرەم	مەبەست
مەرەك	ئەو شوێنەی ئامادەکراوە بۆ هەڵگرتنی تووتن
مەریسۆك	مژمژە ، نوقڵە مەساسە
مەرێس	جوانی شتێك کەبە هۆیەوە بڕازێتەوە
مەزات	هەراج
مەزاتخانە	هەراجخانە
مەزاختن	خەرجکردن
مەزاختی	خەرجکراو
مەزارگەه	مەزار ، زیارەتگا

مەزبیت	رێك و پێك ، تەواو
مەزخ	خەرج
مەزخاندن	خەرجکردن
مەزن	گەورە ، زەلام
مەزن	سەرۆکی عێل یان وەلات
مەزناتی	گەورەیی
مەزنی	مەزنایەتی ، گەورەیی
مەزنێ مە	گەورەمان
مەزنێ من	گەورەم
مەزنی	فیزی ، لووتبەرزی
مەزەڵ	ژوور ، ئودە
مەزەلك	ژووری بچووك
مەزێخ	خەرجکار
مەزێخەر	مەزێخ
مەزێخگە	بانك
مەزیکە	مۆزیك
مەزناهی	گەورەیی
مەژبۆری	ناچاری
مەژك	مێشك
مەژگ	مەژك
مەژودار	ژیر ، بە ئاوەز
مەژولانك	برژانگ
مەژۆ	مێشك
مەژیرەش	گەمشۆ ، مێشك رەش

مەژی	مێشك
مەژی	ئێمەش
مەژ بۆر	ناچار ، نا عیلاج
مەسانێ	گەمەیێکی منداڵانە
مەسین	مەسینە
مەش	ئێمەش
مەش	رۆیشتن ، رەوت
مەشاندن	جێبەجێکردن ، پێکهێنانی کار
مەشاندن	ناردن ، ڕەوانەکردن
مەشفەن	جێگای مردوو لەسەر شووشتن
مەشك	مەشکە
مەشویم	شوم ، مەشۆم ، ناپەسەند ، دمۆر
مەشیا	رۆیشت ، بۆری ، چوو
مەشین	رۆیشتن
مەشیان	چوون ، رۆیشتن
مەشیان	کاربەجێ هاتن ، قەتیان
مەشیاندن	ناردن ، جێبەجێکردن
مەشی	رۆیشت ، بۆری ، چوو
مەعر	مار
مەعرەزەکرن	لێك گۆڕینەوە
مەعریفەت	ویژدان ، وجدان
مەعیەن	مسۆگەر
مەعین	پشتیوان، یارمەتیدەر
مەغارە	ژێر زەمین و شوێنی تاریکی ژێرزەوی

مەغەل	حەوشە مەڕ
مەغەل	شوێنی نیشتەجێبوونی مەڕو ماڵات لەبیاباندا
مەفا	سوود ، قازانج ، مفا ، فەیدە
مەفرەق	پۆڵا ، پویلا
مەفسك	ئسکی ، کەوچکێکی فافۆنی سەرخڕە بۆ شیولێنان بەکار دەهێنرێت، ئەسکوێ
مەڤرەت	بڕبەن ، ئامێری خۆشکردنی دەمی داس و بڤر
مەقلیك	تاوە ، دەفری سوورکردنەوەی خۆراك تیایدا
مەکتەڤ	قوتابخانە ، فێرگەھ ، خوێندنگەھ
مەکدەر	چاوك
مە کر	کردمان
مە کر	ناز
مەکرباز	نازو نوزکەر
مەکرۆك	فێڵباز ، تەڵەکەباز
مەکر	فرت وفێڵ و تەڵەکە بازی و فێڵبازی
مەکرباز	فێڵباز ، پیلانگێڕ
مەکینە	ماکێنە
مەگرتی	گریمان
مەلا	زانای ئاینی
مەلاڵ	پەشێو
مەلختە	کولێکە لە گیای خۆڕسکی، کاتی بڕین بۆ مەڕوماڵات
مەلقاندن	فلیقاندنەوە
مەلقین	رزینی میوە بەدارەوە
مەلك	پادشا

مەلهاخانە	مەلها
مەلها	شوێنی رابواردن
مەلهەم	هەتوان ، مەلحەم
مەلووچك	ئامێز ، باوەش ، هبێز
مەلۆك	پڕی باوەشێك لە دەغڵی دوراو ، مەلۆ ، سواله
مەلول	خەمبار ، داماو
مەلە	شارەزا ـ (ئاری ل کاریَ خۆ مەلەیە)
مەلە	سۆبایی ، مەلەیی
مەلەڤان	مەلەوان
مەلەك	فریشتە
مەلەڤان	ئاوباز ، مەلەوان
مەلەتیك	جۆرە سێوێکە لەکۆتایی وەرزی پائیز و سەرەتای وەرزی زستان پێدەگات
مەلیل	خەمبار ، داماو
مەلیل	بێزار ، مەلوول ، پەرێشان
مەلیاکەت	فریشتە
مەلیتك	بەروانە
مەم	گوانی ژن ، مەمك
مەم	ناوە بۆ پیاوان
مەمك	مەم ، مەمك
مەمك قیت	مەمك بەل
مەمك مژ	منداڵی شیرە خۆرە
مەمنوون	سوپاس ، منەتبار
مەمۆك	مژۆك

مەمەه	خۆراك بە زمانی منداڵان
مەنجەڵ	بەرۆش ، قازانی گەورە
مەنجەڵۆك	بەرۆشی بچووك
مەنجەنیق	هێتونی سۆتاندنی مرۆڤ ، جۆرە چەكێكی كۆنە
مەند	گیاییێكی كێویە وەكو كەنگر دەیكوڵێنن و دەیخۆن
مەند	پڕ ، تەژی
مەند	لەسەرخۆ و سەنگین
مەندال	منالْ ، منداڵ
مەنداڤ	ئەو شوێنەی كە ئاو تیایدا رادەوەستێت ، بەنداو
مەندك	گیای مەند
مەندۆك	سەنگینی
مەندۆك	بڕوانە مەندك
مەندی	جووڵە نەكردنی ئاو
مەندێ	گیای مەند
مەندیل	پێچی سەر
مەندەهۆش	سەر سام ، هەیبەتگرتی
مەنقال	مەنقەڵی ، مەنقەڵە
مەه	مانگ
مەه	مەڕ
مەه	شەراب
مەهاندن	مەیاندن
مەهاندی	مەیاندی
مەهانە	بەهانە ، بیانو ، هەنجەت
مەهانە	مانگانە

مەهبرن	مانگ تێپەڕاندنی ژنی سکپڕ
مەهبەره	هەرەوەز ، کاری پێکەوە ، زباره
مەهتەر	خزمەتکاری ئەسپ
مەهجەت	پێداویست
مەهدك	بێشکە ، لانکە
مەهدەر	تکا ، رەجا
مەهدەرچی	تکاکار
مەهر	ماره
مەهرکرن	مارەکردن
مەهرڤان	ئەوەی کاری ماره بڕین دەکات
مەهفۆر	مافوور
مەهڤان	میوان
مەهك	بێ نوێژی ژنانە
مەهکی	مەهك
مەهلا	گەڕەك
مەهن	ناز کردن
مەهوەش	نازدار وەکو مانگ
مەهەیر	هەژار ، بێچاره
مەهە	شەڕاب،ئارەق،مەی
مەهەڤەخۆر	شەڕبخۆر،مەی خۆر
مەهیتی	مانگانە
مەهیك	مەهبوورین ، وادەی بێ نوێژی ژنانە
مەهین	ماین
مەهین	مەیین و توند بوونی شیر بە ئامیانێکردن ، مەیاندن

مەهین	مەین ، لەکەمیدان ـ (دەڤێ داسا من مەهی) ، سوان ، دەسوێ
مەهیك	قۆپچە ، قولپك ، بەندۆشك ، دوگمە
مەهی	مەیی
مەویژ	مێوژ
مەیاڤ	تەنك ، باریك
مەیان	ناوەند،ناوەراست
مەیان	جۆرە ترێیەکە
مەیت	لاشەی مردوو ، جەنازە
مەیز	تەماشا
مەیزاندن	تەماشاکردن ، تێڕوانین
مەیزێ	تەماشاکە
مەیزین	تەماشاکردن
مەیزە	تێڕوانین ، تەماشا
مەیزەکرن	تەماشاکردن
مەییك	قوپچە، دوگمە
مەیل	ئارەزوو ، حەز
مەیل	لایەنگر ، تەرەفدار
مەیلدار	لایەنگر ، هەوادار ، تەرەفدار
مەیلداری	تەرەفداری
مەیڤان	ئەوەی کاری مەی دەکات
میت	قیتایی ، رەق راوەستان ، (گوهێن ئاری میتن)
میتك	قیتکە
میتکرن	قیتکرن ـ (ئاری گوهێن خۆ میت کرینە)
میتك	گرد
میتن	مژین

میر سەردار ، پاشا
میرا بانگکردنی میر - (میرێ من میرا)
میرات بۆماوە ، جێ ماوەی کەل و پەلی مردوو ، کەلەپوور
میرات وەچاغ کوێر - (مرۆڤەکێ مال میراتە)
میراتگر میراتبەر
میراتگری میراتبەری ، میراتبردن
میراتی سەرداری و پاشایەتی
میراش خاوەن ئاش
میراڤ کەسێ کە دابەش کردنی ئاوی ئاوایی بە دەستە
میراتبوون وەچاخکوێربوون
میراتبەر میراتگەر،میراتگر
میراتبەری میراتگەری
میرایەتی گەورەیی ، پاشایەتی
میراتە میرات ، پاشماوەی مردوو لە کەل و پەل
میراتکۆر وەچاغ کوێر
میراتگر بڕوانە: میراتبەر
میراتگری میراتگەری
میرزا نووسەر
میرزا نەوەی پادشا ، شازادە
میرگەه میرنشین
میری حکومەت
میزدنک میزڵدان
میستن میزکردن
میسمیسک میزڵدان
میشە زەوی بەیار

میمار	بڕینی موو
میمار	دەردێکە تووشی پەنجەکان دەبێت
مینا	وەکو ، وەك ، شتی ، چەشنی
میناك	وەك یەك ، بۆ نموونە
میهرەڤان	میهرەبان، دلۆڤان
میناکی	هاوتایی ، نموونەیی
میهڤان	میوان
مێتن	مژین
مێداد	قەڵەم رەساس، قەلەم دار
مێدەك	سفرە ، خوان
مێر	پیاو، زەڵام
مێر	شوو ـ (نازێ مێرکر)
مێراتی	پیاوەتی ، ئازایەتی
مێرانە	ئازایانە ، پیاوانە
مێرانی	ئازایەتی ـ پیاوانە ـ (مێرانی شۆلا خۆ بێژە)
مێرخاس	ئازاو چاو نەترس ، بوێر ، قارەمان
مێرڤان	پیاو چاك
مێرك	کابرا
مێرکوژ	پیاو کوژ ، جەللاد
مێرگ	چیمەن
مێرویك	مێرووڵەی بچووك
مێری	مێرووڵەی ، مێروستان
مێرینی	پیاوەتی
مێرڤان	پیاوچاك ، سەخی ، مەرد
مێر	چاونەترس ، بەجەرگ
مێزە	روانین
مێزەکە	بروانە، تەماشاکە، لێرامینە، هێڤدەرێ، بەرێ خۆبدێ، هەمەتەکە، لێوەستە ، برێنە، بنێرە

مێژ	کۆن
مێژان	مژین
مێژاندن	مژاندن
مێژتن	مژین
مێژك	مێشك
مێژك	ئەوەی شیر دەمژێ
مێژۆڤان	مێژوو زان
مێژولانك	برژانگ
مێژی	مێشك
مێژ	نوێژ
مێژتن	مژین
مێژکەر	نوێژکەر
مێژکرن	نوێژکردن
مێژین	کۆن، دێرین، دێر زەمان
مێش	هەنگ
مێشە رەش	مێشۆلە
مێشتن	مژتن
مێش خەساندن	بێ کار رابواردن
مێشك	مێشۆلەی بچووك
مێشەڤان	ئەوەی مێشە هنگوین بە خێو دەکات
مێشەڤانی	مێشەوانی
مێش هنگڤین	هەنگ
مێش هنگوڤ	مێش هنگڤین ، هەنگ
مێشکهاتن	وررووژان
مێڤان	میوان
مێڤاندار	کەسێ کە میوانی هەیە ، مێواندار
مێڤانداری	خزمەت و حەواندنەوەی میوان
مێڤانداریکرن	حەواندنەوەی میوان
مێڤانی	بەمیوانی چوونە لای کەسێك

مێلاك	جگەر ، جەرگ و هەناو ، کەزەب ، قەزەب
مێه	مەڕ
مێهتن	مژین
مێهڤان	بڕوانە: میهڤان
مێهڤان خودانکرن	میوان راگرتن
مێهڤان حەوین	میوانڕاگر ، میوانحەوێن
مێهڤانحەواندن	میوان ڕاگرتن
مێهڤاندار	میواندار
میهڤانداری	میوانداری
مێهڤان دۆست	کەسێ حەزی لە میوانە ، میوان حەوێن
مێهڤان ڕێکرن	میوان بەڕێکردن،بەرێکردنی میوان
مێڤان ڕێئێخستن	مێڤان ڕێکرن
مێهڤان حەبین	مێوان بەخێوکەر ، مێوانخانە
مێڤان نەحەوین	میوان رانەگر
مێوك	مێو ، داری ترێ
مێویژ	مێوژ
مێویژان	گوڵێکی بۆن خۆشە
مێز	تەختە
میکار	مۆکار
می	موو ، موی ، تووك
می	مەڕ ، یەزی سیی
م	من ـ (م زانی ئەم دێ ئازاد بین) ، جێناوی سەر بەخۆیە بۆ کەسی یەکەمی تاك

ن

نا	هێنا ، ئینا، ئانی–(تە پەرتووکا من نا؟)
نابە	نابێ ، ناشێ
ناچم	ناڕۆم
ناچین	ناڕۆین
ناخازم	نامەوێ ، حەزم لێ نیە
ناخازن	نایانەوێ
ناخازین	نامانەوێ
ناخازی	ناتەوێ، تە نەڤێت
ناخۆیا	نادیار ، بزر ، شاراوە
ناخەڤم	دخەوڕا ناچم ، نانوم ، ناخەوم ، نانڤم
ناخێوییێتێ	نەپێکانی ئامانج، ئەم وشەیە کاتێك بەکاردێت کە کارێك یان ئیشێك بە هیچ شێوەیەك جێبەجێ نەبێت و خاوەنکارەکەش بەدەستیەوە گیرۆدەبێت.
نادەت	نادا
نادەتن	ناداتن
نادەم	نابەخشم ، نایدەم
نازاڤ	نازاو ، تێرئاو
نازاندن	بەناز پەروەردەکردن

نازك	ناسك ، باريك
نازكەر	ناز فرۆش
نازكرن	نازكردن
نازكی	ناسكی ، باریكی ، نەرمی
نازناڤ	نازناو
نازی	بەناز پەروەردەكراو ، ناز كردن
نازێ	بێچووی نابێ
ناس	ناسیاو ، ئاشنا ـ (ئەز ئاری ناس دكەم)
ناساندن	پێ ناسین
ناسكەنان	نانی تەنكە ، نانی ساج بە ڕوون
ناسكرن	ناسینەوە
ناسیار	ئاشنا ، ناسیاو
ناسیاری	ئاشنایی
ناسینەڤە	ناسینەوە
نافك	تۆ ، ناوكە شوتی و كاڵەك و كدو
نافك	ناوكی لەشی مرۆڤ ، ناوك
نافمالی	كەل و پەل
ناڤ	ناوەوە ، دەروونی هەر شتێ
ناڤ	ناو
ناڤاندن	ناو لێنان
ناڤاندن	ناونان ، ناو بردن
ناڤئانین	ناوهێنان
ناڤبار	نێوەندی بار
ناڤبارك	نێوی باری بچووك

ناڤبەر	نێوان ، مابەین
ناڤبەر	لەناوبەر ، تێبەر ، قڕکەر
ناڤبەند	ناوەڕاست
ناڤبەین	نێوان ، مابەین
ناڤبژن	ناوبژیوان
ناڤبژیکار	ناوبژیوان
ناڤبژیکاری	ناوبژیوانی
ناڤبژیڤان	ناوبژیوان
ناڤبژیڤانی	ناوبژیوانی
ناڤبژی	نێوبژی،ناوبژی
ناڤبژیکەر	ناو بژیکەر
ناڤبژین	لەدیوی ناوەوە خاوێن ، ناوخاوێن
ناڤبڕ	ناوبڕە ، نێوان بڕ ، لەمپەر
ناڤبڕی	ناوەندی دوو شت
ناڤبڕك	ناو بڕ
ناڤبرن	ناوهێنان
ناڤبرن	لەناو بردن ، قەڵاچۆکردن
ناڤبری	ناوبراو
ناڤبریك	پەرژین
ناڤبەری	نێو بژیوانی
ناڤبەندی	نێو بژیوانی
ناڤبریان	ناونەمان ، تەفروتونابوون
ناڤبریای	تەفرو تونابوون
ناڤبریای	کەسێك ناوی بەتەواوی بسڕێتەوە

ناڤپێدان	ناوبەخشین
ناڤتەنگ	کەمەر باریك
ناڤتەنگ	ناوەندی لەش
ناڤتێدان	دندەدان ، پێهڵگۆتن
ناڤجكان	نێوجوان
ناڤچاڤ	نێوچەوان ، ئەنی
ناڤچاڤ بەش	ناوچەوان بەلەك ، نێو چەوان رەش و سپی
ناڤچاڤسپی	شانسدار ، بەبەخت ، بەشانس
ناڤچاڤگرێ	رووگرژ
ناڤچال	ناوچاڵ
ناڤچە	مەڵبەند ، ناوچە
ناڤچەر	مێرگی لەوەڕاندنی ئاژەڵ ، شوێنی لەوەڕان
ناڤچەر	لەناو چوو
ناڤچەق	ناوەڕاست ، ناوەند
ناڤچەل	نێو شاخ و چیا ، هەرێمێکە لە کوردستان
ناڤچەلی	خەڵکی دەڤەری ناوچەل
ناڤچەنگ	بنهەنگڵ
ناڤچوون	لەناو چوون
ناڤچاڤگرێ	رووگرژ
ناڤچەل	ناوشاخ
ناڤخۆ	ناوەوە ، هندر
ناڤخۆدان	بەخۆهەڵگوتن ، خودپەسەندی ، خۆهەڵکێشان
ناڤخۆدەر	خودپەسەند ، بەخۆهەڵبێژ ، خۆهەڵکێش
ناڤخۆیی	ناوەخۆ ، نێوخۆیی

ناڤدار	بەناو بانگ ، ناودار، بناڤ ودەنگ
ناڤداری	بەناوبانگی ، ناوداری
ناڤدان	ناولەخۆدان، بەخۆداهەلگۆتن
ناڤدانین	ناو بۆ کەسێك یان شتێك دانان
ناڤدەر	بەردەرانە
ناڤدەر	ئەوەی بە خۆی هەڵدەلێت
ناڤدەری	ناودەرگا ، ناڤدەر
ناڤدەست	بەری دەست ، لەپ
ناڤدەشت	دەشتایی لەناو کێواندا
ناڤدەنگ	بەناو بانگ
ناڤدێر	وشەی پیرۆز بایی بۆ کەسی ناو لەسەر دانراو واتە تەمەندرێژبێ
ناڤدێر	بەناوبانگ
ناڤدۆك	دارمەشکە
ناڤڕا	لەناودا ، تێدا ، پێدا (ئێرە مینن ناڤڕا نەچە)
ناڤڕان	نێوان هەردوو ران
ناڤڕێك	ناوبڕ ، تیغە
ناڤزك	هەناو
ناڤسال	نێوان ساڵ ، بەساڵاچوون
ناڤسەر	لۆتکە ، دۆند ، ناوەندی سەر ، ترۆپك
ناڤشکاندن	بەدناوکردن ، ناوزڕاندن
ناڤقەد	نێوەندی باڵای هەر کەسێك یان شتێك
ناڤك	ناوکی مرۆڤ
ناڤك	تۆی گوڵەبەرۆژەو خیارو شوتی
ناڤکدار	بەتۆو ، ناوکدار

ناڤكەند	نێوەندی چاڵ
ناڤكرن	بەناو كردن
ناڤگەڕ	ناوگەڕ،بەینی دوو ریز لە دیوار
ناڤگەڕ	بەناوبانگ ، ناودار
ناڤگەڕی	بەناوبانگی ، ناوداری ، ناوگەڕی
ناڤگین	ناوەند
ناڤمال	كەل و پەل
ناڤمل	نێوشان
ناڤنان	ناوهێنان
ناڤنەتەوی	نێونەتەوی ، نێودەوڵەتی
ناڤنج	مام ناوەندی
ناڤنج	ناوەند
ناڤودەنگ	بەناو بانگ ، ناودار
ناڤۆكی	ناووكی
ناڤەرۆك	ناوەرۆك ، پێڕست ، كاكلك
ناڤەند	ناوەڕاست
ناڤێش	دەردی هەناو چوون
ناڤین	ناوەڕاست ، مام ناوەندی
ناڤێكهەل	تێكەڵاو ، لەناو یەك
ناڤێكهەلكرن	تێكەڵاوكردن
ناڤی	ناوداری ـ (ئاری تو مرۆڤەكێ خودان ناڤی)
ناڤ قۆڵنج	ناوشان
ناڤ لخۆدان	خۆ هەڵكێشان
ناڤ ناڤە	بەین بەینە

ناڤ قەدتەنگ	ناوقەدباریك
ناڤ قەدتەنگی	ناوقەد باریکی
ناڤێ	نایەوێ
ناڤێ	ناونجی ، ناوەند ـ (ئەز برایێ ناڤێ مە)
ناڤین	ناوەند، ناوەڕاست
ناقابل	لێنەهاتوو ، ناشایستە
ناقایل	نا رازی
ناکەت	ناکات
ناکی	ناکەی، ئەنجامی نادەی؟
نال	پێڵاوی یەکسم لە ئاسن
نال	نەعل ، پێڵاو ، شمك
نالاندن	ناڵە ناڵە (ئازار)
نالکرن	ناڵکردن
نالەنال	ناڵەی زۆر
نالبەند	سمتاش، ناڵبەند ، ئەوەی ولاغ ناڵ دەکات
نالبەندی	سمتاشی
نالیك	ناڵاندن
نالیك	شمەکی راخستن ، دۆشەك
نالین	ناڵەکردن
ناندە	ناندەر ، مرۆڤی سەخی و مەرد
ناندەر	ناندە
ناندەیی	سەخیبوون ، مەردایەتی
نانگیر	ئەو زەوییەی بە چاکی گەنم و جۆی لێ شین دەبێت
نانەخار	داشکاندن

نان پاتن	نان کردن
نان پێژ	نانکەر
نانێ ترسی	بەتەنیا نان ـ (نانێ منێ ترسییە ، زکێ منێ برسییە)
نانێ سێلێ	نانی ساج
ناهلیك	دۆشەك
نتلاندن	نەخشاندن
نتلاندی	نەخشاندی
نچار	بێچارە ، ناچار
نچیر	راو
نچیرڤان	راوکەر
نخافتن	داپۆشین ، داپۆشتن
نخاڤ	داپۆش
نخامتن	داپۆشین ، پەردە پۆشکردن
نختە	هاتنی باران
نخرین	نۆبەرە
نخری	نۆبەرەی منداڵ چ نێر چ مێ
نخێڤ	داپۆش
نخێڤ	پۆشاك
نڕەنڕ	نەڕەی شێر
نڕین	دەنگی سەگ کاتی پەلاماردان
نرکاندن	نالاندن
نرکەنرك	ناڵەناڵ
نزا	نازانم، نزانم؟
نزاڤ	شێدار

نزانی	نازانی
نژار	وەستای دیوار
نژاندن	ئاواکردن ، بەناکردن
نژاندن	لەسەر یەکتر کەلەکەکردن
نژاندن	لەسەر یەکدانان ، نژنین
نژدەڤان	نەژدەوان
نژدە	تالانکەر ، رێگر
نژدە	نەژدە ، رێگر ، چەتە
نژدەڤان	نەژدەچی
نژن	لەسەر یەکدانان
نژناندن	بیناکردن
نژنکاری	ئاوەدانکاری
نژنین	نژاندن
نژنی	تەنی
نژیار	وەستای دیوار
نژیارڤان	شارەزا لە دیوار کردن
نساخ	نەخۆش
نساخی	نەخۆشی
نشا	نشاستە
نشدار	دلێر
نشك	لەپڕ ، کتوپڕ ، ژگرڤە
نشکا	نشك
نشکاڤ	نشك
نشکاڤك	لەپڕ ، لەناکاو

نشکاڤی	کتوپڕ ، لەپڕ
نشکێڤە	لەپڕا ، کتوپڕ ، لەناکاو
نشگاڤ	لەناکاو ، لەپڕێکا
نشۆڤ	نشێو
نشۆڤ	لێژایی ، سەر بەرە ژێر ، نشێو
نشیان	نیشتن
نشیڤ	لێژایی ، سەر بەرە ژێرە ، نشێو
نشیڤی	لێژی
نفر	نەفرەت
نفرین	نەفرەت
نفش	نەوە ، وەچە ، رەگەز
نفشی	نەوە ، وەچە ، هۆز گەرا
نفش پەرێس	رەگەز پەرست
نفۆس	ژمارەی دانیشتووان
نفۆس	ناسنامە
نڤ	خەو ، خەڤ
نڤا	خەوت ، نووست ، رازا
نڤار	نۆژەن ، نویَ ، تازە
نڤان	خەوتن
نڤاندن	خەواندن
نڤرژاندن	تێڕو پڕ لێدان ، نەرمکردن
نڤز	نزم
نڤزبوون	نزمبوون
نڤزکرن	نزمکردن

نڤژاندن	تێرو پڕ لێدان
نڤست	نووست ، خەوت
نڤستاندن	خەواندن
نڤستن	خەوتن ، نووستن
نڤستی	خەوتوو
نڤش	جۆر ، رەگەز ، تۆرەمە
نڤشت	نوشتە
نڤشت	پەرتووك ، كتێب
نڤشتووك	نوشتە
نڤشتووك	كتێب ، پەرتووك
نڤشتی	نڤشت
نڤشك	كەرە
نڤیس	نووسراو
نڤیسار	نووسراو
نڤیسان	نووسین
نڤیساندن	نڤیسان
نڤیسای	نووسراو
نڤیسەری	نووسەری
نڤیسەڤان	نووسەر ، نڤیسكار
نڤیستن	نووسین
نڤیسگە	نووسینگەه
نڤیسك	بەڵگەی نووسراو
نڤیسكی	وەڵامی دەق بە نوسراوی
نڤیسین	نووسین

نڤیسڤان	نووسەر
نڤیشك	کەرە
نڤین	کەل و پەلی تێ خەوتن
نڤین نخێڤ	پەردەی نوێن
نڤینۆك	قەرەوێڵە ، تەختەی نووستن
نڤینۆك	ئەوەی کەسێك دەخەوێنێت
نڤینك	نوێن
نڤێژ	نوێژ
نڤێژکەر	نوێژ خوێن
نڤێژکەری	نوێژخوێنی
نڤێژگە	مزگەوت
نڤێژی	بەدەست نوێژ، خاوێن ، نوێخوێن
نفرین	نزا ، دوعا
نقار	نەقار ، وەستای نەخشاندنی بەرد بۆ خانوو
نقارم	ناتوانم ، ناشێم ، پێمناکرێت
نقاری	ناتوانی
نقاری	کاری نەخشاندنی بەرد
نقارین	لەدەست نەهاتن ، نەتوانین
نقاندن	لەزەویدا بردنە خوار ، چەقاندن ـ(ڤان سنگا بنقینە)
نقاندن	چوقاندن ، نوقاندن ـ (چاڤێن خۆ بنقینە)
نقراندن	نەخشاندنی بەرد
نقرۆشك	وەنەوز ، خەونۆچکە ، نکروسك
نقوڤان	خۆنقومکار
نقۆ	نغرۆ، نقوم ، چونە ژێر ئاو

نقۆبوون	نغرۆبوون
نقۆم	نغرۆ
نقیان	قوچان
نقیان	لەزەویدا چوونە خوار
نقێن	نقە ، جمە ، دەنگی قەڵەبالغ ، جەنجاڵی ـ (دیوانخانا ئاغا هێشتا نقێن ژێدهێت)
نك	كن ، لای ، جەم
نكارن	ناتوانن، ناشێن
نكاندن	ناڵاندن
نكخۆ	لە خۆیەوە ، لە كنەخۆ
نكراندن	كۆڵین
نكڤەبرن	بردنەلای
نكڤەچوون	چوونە لای ، چوونە كنی
نكل	دەنۆك
نكلاندن	بەدەنۆك لێدان
نكنك	نركەنرك ، ناڵێن
نكەنك	نكەو ناڵەی زۆر
نمنمۆك	پەپۆلە
نمیان	خووسان
نمێژگەه	مزگەوت ، شوێنی نوێژكردن ، نوێژخانە
نها	ئێستا، نهۆ، نوكە، نەها
نهال	دۆڵ ، شیو
نهانبوون	بڕوانە نەهانبوون
نهانكرن	سەرگرتن ، نخافتن

نهانی	جێگەی حەوانەوەو حەسانەوە ، ئاوەدانی
نهانی	لانەوبانە ، شوێنێك كە لە سەرماو گەرما بتپارێزێ
نهش	بێهۆش
نهشت	نیشت
نهشتن	نیشتنەوە
نهشتی	نشتوو
نهقا	لەناكاو ، لە پڕێكا
نهك	نۆك
نهوین	كارێز ، نهون
نهۆ	ئێستا
نهە	ئێستا ، ئێستە
نهە	ژمارە نۆ
نهەنگ	نەهەنگ ، ماسی زۆر گەورە ، حوت
نهیار	نیشتن
نهێڕان	روانین ، نواڕین
نهێڕتن	روانین ، تەماشاكردن
نهێڕین	روانین ، تەماشاكردن
نهێڕین	نواڕین ، ڕوانین
نوخوماندن	داپۆشاندن
نوخومین	داپۆشین
نوڕی	هاوار
نوڕپیهێلان	هات و هاوار كردن ـ (چما تو ڤان نوڕپیا دهێلی ؟)
نۆژدارگەھ	نۆرینگەھ ، سەردانگە
نۆشدار	پزیشك

نوڤەر نۆژەن

نوڤە سەرلەنوێ

نوڤەکرن تازەکردنەوە

نوکل دەنوك ـ (نوکلێ قەزمێ من شکەست)

نوھ نوێ

نوھا ئێستا

نوھال شیوە، دەرە،دۆڵ

نوھان جێگای حەوانەوەو حەسانەوە

نوھانبوون بڕوانە نەھانبوون

نوھت نەوەد

نوھت پێکا ، ھەنگاوت

نوھتن پێکان ، ھەنگاوتن

نوھك نۆك

نوھە ئێستا

نوھێل گەلی ، شیو

نوھین کارێز

نوھی تازەیی ، نوێ یەتی

نووچە ھەوال، دەنگوباس، خەبەر

نووچەبێژ بێژەر ، بێژیار ، دەنگوباس خوێن

نووچەبێژی بێژەری ، دەنگوباس خوێنی

نووچەڤان پەیامنێر

نووچەڤانی پەیامنێری

نووکە ھەنووکە ، ئێستا

نوونەر نوێنەر ، نەماینده

نویچه	هەواڵ ، دەنگوباس
نویز نویز	نوزە نوز
نویزێن	نوزە
نویزین	وڵاغێکە کە تازە زینی لێکرابێ
نویز نویز	سوکە گریان
نویژەن	نۆژەن
نویسان	نوسان
نویساندن	بەبێ تەماشاکردنی ئەم لاو ئەولا رێگای خۆیان گرت و رۆیشتن
نویساندن	لکاندن
نویسەك	لینج
نویسیان	نوسان ، رۆیشتن
نویسیان	لکان
نویسەك	چەسپاو
نویشان	نیشانە ، هێما
نویڤەبوون	نوێ بوونەوە
نویکەند	نوکەند
نویڤەکار	کاری بەنیوە ، نیوەکاری
نویکرن	نوێکردنەوە
نویکرنەڤە	نوێ کردنەوە
نوی	تازە ، نوێ
نوی هەیڤ	مانگی نوێ
نۆبانێ	بەنۆرە
نۆبوون	تازە بوونەوە ، نوێ بوونەوە
نۆبە	ئێشك ، پاسەوانی

نۆبەت	نۆرە ، ئێشك
نۆبەدار	ئێشكچی ، نۆرەگر
نۆبەداری	پاسەوانی ، زێرەڤانی
نۆت	نەوەد
نۆختە	رۆژی باران و بەفر
نۆزێن	نوزە
نۆژدارگەھ	شوێنی نیشتەجێ بوونی پزیشكان
نۆژدار	پزیشك
نۆژین	ژیانێكی نوێ
نۆڤ	نوێ ، تازە
نۆڤین	خۆشەویستیەكی سەر لەنوێ
نۆقیبوون	رۆچوون ، نقوومبوون
نۆقیكرن	نقوومكردن
نۆكە	ئێستا ، هەوكە ، ئێستە ، نها ، نهە ، نهۆ ، تازە
نۆكەیی	هەنۆكەیی
نۆلا	وەكو ، چەشنی ، مینا
نۆڵ	وەك ، وەكو
نۆهك	نۆك
نۆهۆ	ئێستا
نۆهەت	نەوەت
نەباش	خراپ
نەبالغ	منداڵ ، پێ نەگەیشتوو، نەسەبقی
نەبناڤ	بێ دەنگ و ناو ، بەناو نەكراو
نەبهیس	كەڕ

نەبهیس	گوێنەدەر ، کەللەڕەق، سەرکەش
نەبهیست	گوێ لێنەبوو ، ئاگای لێنەبوو
نەبوونی	نەداری ، هەژاری
نەبەهێن	بەردەوام سەوز
نەبەرشك	بێگومان ، گومان لێنەكراو ، نەبەرچاو
نەبەرشكی	گومان نەبردن ، پەنهانی ، نەلەبەرچاوی
نەبەرنەپشت	هەڵپەرست، مفاخواز، خۆ گۆڕ–مینا نیسكێ نەبەرە نە پشت (پ).
نەبیستن	گوێ لێنەبوون
نەبین	نابینا، كوێر، كورە
نەبین	نەبوون
نەبینە	بێ دیتن ، بەنهێنی
نەبینە	قەت وانابێ
نەبینا	نابینا
نەبیناتی	نابینایی
نەبیناتی	قاتی و قڕی ، گرانی ، برسیەتی
نەبی	نەبوو
نەپاتی	نەپێژراو
نەپاك	ناپاك ، چەپەڵ ، پیس
نەپشت نەزك	هەڵپەرست ، بێ بەرو پشت ، ئەوەی هەر رۆژێك لەسەر پەتێك گەمە دەكات
نەپەنی	شاراوە ، گوم ، نادیار
نەپەنیپارێز	رازگر ، نهێنی پارێز
نەپەتبوون	بێهۆشبوون
نەپەتی	بێهۆش
نەپەتی	ناڕەسەن

نەپەتیاتی	ناڕەسەنی
نەپەتیبوون	بێهۆشبوون
نەپەنگەھ	حەشارگەھ
نەپەیدا	بزر ، ون ، نادیار
نەپەیدایی	نادیاری ، بزری
نەپێکهاتی	پێکنەهاتوو ، ناکۆك و ناتەبا
نەتشت	نەهیچ ، بێ نرخ
نەتو	هەر شتێکی خراپ و چاکنەبێ
نەتێدا	بەدەر ، لەناویدانە
نەتێر	برسی ، دەست کورت ، چاوچنۆك
نەتێربوون	چاوچنۆکی
نەجڤ	بێ بزۆتن
نەجڤ	جێگیر ، نەلڤ ، چەسپاو
نەجڤجڤین	جووڵە نەکردن
نەجڤە	نەجووڵێ
نەجڤین	جولەیان کرد ، کۆنەبوونەوە
نەچار	ناچار ، ناعیلاج
نەچیر	نێچیر
نەچیرڤان	نێچیروان ، راوکەر
نەحال	حال خراپی ـ (ئەڤە نەحالە)
نەحف	سوود ، مەنفەعەت
نەحەلێ	رامەکە ، هەڵنەیێ
نەحەباندن	نەویستن،حەژێنەکرن
نەحەبین	نەویست

نەحەق	ناڕەوا ، ناحەق
نەحەقی	ناڕەوایی ، ناحەقی
نەحەوین	داڵدە نەدەر،
نەحەواندن	داڵدە نەدان
نەحێل	لەسەرەخۆ ، ئارام ، هێواش
نەخاز	نەویست ، نەخوازراو
نەخاستن	داوانەکردن
نەخاستن	نەویستن
نەخاستی	نەخوازراو
نەخاسم	بەتایبەتی
نەخاسمە	بەتایبەتی ، نەخوازەلآ ، نەمازە
نەخالی	پڕ ، نابەتال
نەخالس	نادڵسۆز
نەخالس	ناخالس
نەخاندی	نەخوێندەوار
نەخاندن	نەخوێندن
نەخت	بەهای کڕین و فرۆشتنی کچ
نەختە	نوختە
نەختە	هاتنی باران
نەخری	منداڵی نۆبەرە
نەخرین	نەخری
نەخش	رۆڵ، دەور– (ئاری د داڕێتنا ڤێ پلانێدا چ نەخش نەبوو)
نەخش	وێنەو نیگار ـ (نەخشێ مافیرێ مە یێ جوانە)
نەخش	بەخت و هات ـ (نەخش بیت ل تەژی)

نەخشاندن	بەرەنگی جۆراو جۆر رەنگکردن
نەخشە	پیلان ـ (مە ژ بۆنا نەهێلانا دوژمنی نەخشە دانا)
نەخشەدانان	پیلانگێڕان
نەخشداری	هێلکاری
نەخشین	جوان و رەنگین
نەخوازتن	داوانەکردن ، نەویستن
نەخوازتی	بڕوانە : نەخاستی
نەخوێندی	نەخۆندە، نەخوێندەوار
نەخۆ	لەخواردن دەست هەلگرە ، مەخۆ
نەخۆ	ئەگەرنا (ئاری بخوینە نەخۆ سەرناکەڤی)
نەخۆر	کەسێ خواردنی پێ نەخورێ
نەخۆر	رژدو رەزیل ـ مالێ نە خۆری چوو ب دەڤێ چەکمە سووری (پ)
نەخۆش	ناخۆش ، نەساغ
نەخۆش	نابەدل
نەخۆشکەفتن	ناخۆشکەوتن ، نەخۆشبوون
نەخۆشی	دەردەسەری
نەخۆشی	دردو ناخۆشی
نەخۆندە	نەخوێندەوار
نەخۆندی	نەخۆندە
نەخۆر	ڕەزیل
نەخەمە	باوابێ ، قەیدی ناکات
نەخێڤیان	مەبەستەکە نەپێکان
نەدروست	خوار ، کەچ ، چەوت ، هەڵە ، ناراست
نەدویر	بەونزیکانە ، بەم زووانە ، نەدوور

نەدویر	نزیك
نەدیار	گوم ، نادیار ، بزر ، وندا
نەدیتی	هیچ نەدیوو ، نەدی و بدی
نەدیتۆك	دنیانەدیو ، نەدیتکە ، نەدی و بدی
نەڕاستەڕێزان	شاز ، ریز پەڕ
نەڕ	نێر
نەڕاست	چەوت ، خوار ، درۆ ، کەچ
نەڕاست	ڕاستەوخۆنا ، ناڕاستەوخۆ
نەڕاستەڕێ	سەر راست نەکراو ، ئازاد نەکراو ، رێگای خوارو خێچ
نەڕاستی	ناڕاستی، درۆ
نەڕاوەستای	بزێو ، نەحەجمتی، دەستنەخۆش
نەڕندی	ناشیرینی ، ناڕێکی
نەڕند	ناشرین ، نەباش ، نەڕێك
نەڕەڤیان	کۆڵنەدان
نەڕەڤین	نەڕەڤیان
نەڕەڤ	خۆڕاگر
نەرم	پێچەوانەی رەق
نەرم	بەحەوسەڵە ، لەسەرەخۆیی
نەرمە	گوشتی نەرمکی بێ ئێسقان
نەرمەڕێ	میانڕەو
نەرمژاندن	نەرمکردن بەهۆی پەستان و لێدانەوە
نەرمژین	نەرمبوون بەهۆی پەستان و لێدانەوە
نەرمکرن	نەرمژاندن
نەرمکرن	رازی کردن

نەرمی	شلی
نەرمیچانك	نەرم و شل
نەرێن	خراپ ، نەباشی
نەرین	روانین ، تەماشاکردن
نەرێنی	خراپی ، نەباشی
نەزان	منداڵ نەبوون ، نەزۆکی
نەزان	نادان ، بێ ئاوەز ، نازانا
نەزانی	بەئەنقەست نەبوو
نەزانی	نادانی ، بێ ئاوەزی نازانی
نەزانین	نەزانی
نەژارا	هەشتێك ژاری نەبێ
نەژبەر	ئەزبەرنەکردوو ، لەبەرنەکردوو
نەژبەر کرن	لەبەر نەکردن
نەژبیر	لەیاد، لەبیر نەکراو
نەژبیربەر	لە یاد نەکردو
نەژبیرکرن	لە یاد مان،لە بیرنەکردن،
نەژگاڤی	کتوپڕی
نەژخۆ	لەخۆی نا
نەژخۆ	نەلەخۆیەوە ـ (ئەز نەژ خۆ ڤی خەبەری دبێژم)
نەژخۆگۆتن	لەخۆڕا نەدوان،تڤەنگ بە تاریکییەوە نەنان
نەژدەڤان	تالآنچی
نەژدل	نابەدڵ ، بەناچاری
نەژڕەنگ	نالایەق ، ناگونجاو
نەژڤان	لەمانە نا

نەژڤین	بەناچاری ، بەنابەدڵی
نەژڤیان	بەناچاری ، بەنادڵی
نەژگاڤ	کتوپڕ ، لەپڕ ، لەناکاو،ناوەخت
نەژگوین	ناشایستە
نەژگوینبوون	ناشایستەیی
نەژی	بمرە
نەژ دلی	نابەدڵی
نەساخ	نەخۆش ، دەردەدار
نەساخی	نەخۆشی
نەساز	نەخۆش ، لەش بەبار
نەساغی	نەخۆشی
نەشارەزا	ناشارەزا ، نابەلەد
نەشدیان	ناپتەو،ناقایم،سست، لەق، توند نەبوون
نەشدیای	نەشدیان
نەشرین	ناشرین ، ناحەز ، ناڕێك
نەشگوین	نەشیاو ، نەشایان
نەشوان	نەلەوان ، جیا لەوان
نەشیان	نەتوانین
نەشێم	ناتوانم ، پێم ناکرێت
نەشێن	ناتوانن
نەشێ	ناتوانێ
نەعیم	میزاج
نەعیم خۆش	رووگەش
نەعیم خۆشی	روو گەشی

نەعیم نەخۆشی	رووگرژی
نەعیم نەخۆش	رووگرژ
نەفا	هەوای گۆرانی
نەفام	گێل ، گەمژە ، بێ فام ، بێ ئاوەز،دەبەنگ
نەفت	نەوت ، پترۆڵ
نەفتین	نەفتدار ، بەنەفت ، نەفتاوی ، نەفت خیز
نەفرین	نەفرەت
نەفەل	وێنجە ، سێپەڕە
نەڤا	ئەمانە نە
نەڤا	بڕوانە نەفا
نەڤرۆژ	نەورۆز ، رۆژی نوێ
نەڤرۆز	رۆژێکی نوێ ، نەورۆز ، سەری ساڵی کوردی
نەڤسی	منداڵی ژنێك کە لە مێردێکی تر بێ و بە پێچەوانەشەوە .
نەڤەگواستن	نەگواستنەوە
نەڤیاتی	نزمی
نەڤیان	نەڤین
نەڤیان	خۆشنەویستن ، حەز لێنەکردن
نەڤیانی	دوژمنی ، ناحەزی
نەڤیچڕ	منداڵی نەوە
نەڤیچڕك	نەڤیچڕ ، منداڵی نەوە
نەڤیچی	خاوەن نەوە
نەڤین	دوژمنی نەخوازراو ، ناحەز
نەڤینا	رەزاگران ، ناخۆشەویست
نەڤینا	واز وازی

نەڤی	نەوە
نەڤی	نزم
نەڤی	نەئەمە — (نە ڤی قەلەمی ، قەلەمێ هەنێ بدە من)
نەقار	بەردتاش، وەستای تاشینی بەرد
نەقارکرن	تاشین و نەخشاندنی بەردی خانو
نەقاری	کاری بەرد تاشی
نەقان	چەقان
نەقاندن	چەقاندن لەزەووی
نەقل	جار ، دەحفە ، کەڕەت — (ڤێ نەقلێ نە ، نەقلەکادی)
نەقلەك	کەڕەتێ ، دەحفەیەك ، جارێك
نەقورساندن	نەبڕین ، کورت نە کردنەوە
نەقەب	تونێل
نەقەت	بێ شەرم و حەیا
نەقەتاندن	نەگونجان ، ئیدارەنەکردن
نەقەتاندن	بنەبڕنەکردن
نەقیان	چەقیان
نەقین	چەقین
نەقی	چەقی
نەکرن	نەکردن ، بەجێنەهاتن
نەکو	نەك
نەکوك	ناکۆك
نەکوك	نەباش ، خراپ
نەکوبت	نەکەی
نەکۆبیت	بڕوانە نەوەبیت

نەکە	مەکە
نەکەر	تەمبەڵ ، تەوەزەل ـ (نەکەرا دل کەسەرا (پ))
نەکەر	لەت نا
نەکەری	تەنبەلی ، تەوەزەلی
نەکەل	نەکولاو
نەکەل	گەرم نا
نەکەلۆک	نەکولۆک
نەکەلین	نەکولان
نەکەلین	ئارام نەگرتن ، بێ ئۆقرەیی — گرارا ئاری نەکەلی)
نەکەن	وازبێنن
نەکەن	پێنەکەن
نەکەنین	پێنەکەنین
نەکی	نەکەی
نەگها	نەگەییو ، نەگەهشتی
نەگهشتی	نەگەیشتو ، کاڵ
نەگوهاستن	نەگواستنەوە
نەگوهدار	کەللەڕەق ، گوێنەڕایەڵ
نەگوهداری	کەللەڕەقی
نەگوهۆڕ	نەگۆڕ ، چەسپاو
نەگوهارتن	نەگواستنەوە
نەگۆت	قسەی نەکرد
نەگەهای	پێنەگەیشتوو ، کاڵ
نەگەهشتی	نەگەیشتوو
نەگەهی	کاڵ ، نەگەیشتوو

نەلدەم	لەكاتی خۆی نا ، لەناكاو
نەلدەم	دەمنەكراو
نەلدەمی	بڕوانە : نەلدەم
نەلڤ	جێگیر،ڕاوەستاو، سەقامگیر
نەلهەڤهاتی	پێکنەهاتوو
نەلوەخت	بڕوانە نەلدەم
نەما	تەواو بوو
نەمازە	بەتایبەتی ، نەخاسما
نەمان	تەوابوون ، مردن ، كۆتایی هاتن
نەمرۆڤ	ناپیاو ، دور لە پیاوەتی
نەمرۆڤی	نا مرۆڤانە
نەمەرد	نامەرد، ناپیاو
نەمەشی	نەڕۆیشت
نەمەشین	نەڕۆیشت ، وەستان
نەمیری	ناحكومی
نەمێر	ناپیاو
نەمێر	كەسێك كەتوانای جووتبوون وپەڕینی نەبێت
نەمێركرن	خەساندن
نەمێری	لەپیاوەتی كەوتن ، ئەوەی توانای جووتبوون و پەڕینی نەبێ
نەناس	نەناسیاو ، نائاشنا، نەناسراو
نەناسیار	نائاشنا
نەنیاس	نائاشنا

نەنیاس	بێگانە ، بیانی
نەنیاسین	نەناسین
نەنێ	مەنێ — ئەگەر ئێکی گۆتە تە سەرچاڤا ، پێل چاڤا نەنێ (پ).
نەهـ	نۆ
نەها	ئێستا
نەهات	بەدبەختی
نەهات	دیار نەکەوتن
نەهاتن	دیار نەکەوتن
نەهار	نەدڕ — (سەیێ مە نەیێ هارە)
نەهار	نەتیژ
نەهاڵ	دۆڵ ، گەلی
نەهانبوون	لەئاوایی حەسانەوەو گیرسانەوە
نەهان	شاراوە ، سەرداپۆشراو ، ئاوەدان
نەهانی	ئاوەدانی
نەهبەرك	گەمەی نۆبەردی
نەهش	بێهۆش
نەهشتن	نەهێلان ، لەناوبردن
نەهشی	بێهۆشی
نەهف	قازانج ، سوود
نەهفاندن	سوود دەستکەوتن
نەهفین	بڕوانە نەهفاندن
نەهڤبەر	نایەکسان

نەهك	نۆك
نەهنارتن	رەوانە نەكردن
نەهنارن	نەناردن ، نەهەناردن
نەهنگ	نەهەنگ ، حووت
نەهنێرن	نەنێرن ، رەوانە مەكەن
نەهویت	نەوەد
نەهوێت	نەوەد
نەهە	ئێستا
نەهە	نۆ
نەهەز	ناحەز
نەهەش	بێهۆش
نەهەشی	لەهۆش خۆ چوون ، بێهۆشی
نەهەق	ناحەق
نەهەك	نۆ رۆژی پێش جەژنی قوربانی
نەهەمەتەكرن	تەماشا نەكردن
نەهەیی	نەدار ، هەژار ، دەستكورت ، بەلەنگاز
نەهەڤبەری	نایەكسانی
نەهێل	لەناوبەر ، قەڵاچۆكەر
نەهێلان	رێنەدان
نەهێلان	لەناوبردن
نەهیبوون	فێرنەبوون
نەهێر	ورد نەكراو
نەهێرای	لە ئاش نەكراو
نەهێڤكرن	سەیرنەكردن ، نەهێڤدان ، تەماشا نەكردن

نەهێك	لەنۆ بەش بەشێك
نەهیك	نۆك
نەهێل	قەدەغەكار
نەوال	دۆڵ ، دەرە ، نەهاڵ ، گەلی
نەوبە	نۆبە ، نۆرە
نەوبەت	نۆرە
نەوبەدار	نۆبەدار ، ئێشكگر
نەوجەوان	نۆجەوان ، تازەلاو ، هەرزەكار
نەوەبیت	نەكەی ، ئاگات لەخۆبێت
نەوەتۆڤ	وانا
نەوەتۆڤە	وانییە ، راست نییە
نەوەسایە	وانییە
نەوەك	مەبادا
نەوەكا	مەبادا
نەوەكر	وای نەكرد
نەوەكر	نەهێلا ، رێگەی نەدا
نەوەكرن	نەهێلان ، رێ نەدان
نەوەكو	نەوەك
نەوەكی	نەوەكو
نەوەیە	وانییە
نەوەیی	نەڕاستی
نەوێر	ترسنۆك
نەوێران	ترسنۆكی
نەوێرۆك	نەوێر ، ترسنۆك ، قوینفرە، بێ جورئەت ، بێ زراڤ

نەوێرانێ	پێ نەوێران
نەوێرك	نەوێر
نەوێرن	ناوێرن
نەوێری	ناوێری
نەیار	دوژمن ، ناحەز
نەیاری	دوژمنی
نەیڤان	نەیژەن
نەینۆك	نینۆك
نەینك	ئاوێنە ، خۆدیك
نەینویك	ئاوێنە ، خۆدیك
نەیینك	ئاوێنە
نەیی	هەژار ، دەست تەنگ، نەدار،بەلەنگاز، دەست کورت
نە هێڤدان	نەڕوانین ، بەسەر نەکردنەوە
نیاس	ئاشنا
نیبەر	بەرهەمی نوێ
نیر	دارێکە دەخرێتە سەر ملی گاجوت
نیرە	نیری سەر ملی گاجوت
نیزنگ	نزیك
نیزە	نێزە
نیژیان	بڕوانە : نیژین
نیژین	ژیانی نوێ
نیسك	نێسك ، نیسك
نیشادان	فێرکردن ، ڕێنمایکردن
نیشانگەه	پیشانگا

نیشانی	هێمایی
نیشاندان	فێرکردن
نیشان	خاڵ لەسەر پێست
نیشانکرن	نیشانە پێوەکردن ، دیارکردن
نیشان	ئامانج
نیشان	عەلامەت ، هێما ، نیشانە
نیشان	دیاری زاوا بۆ بوك
نیڤ	نیو
نیڤ	ناوەند ، ناوەڕاست ، (نیڤا رێکێ ئەز زڤڕیم)
نیڤار	تازەداهێنراو ، نۆژەن
نیڤاڕێ	ناوەندی ڕێ
نیڤا شەڤێ	نیوە شەو
نیڤ دێر	نیوخەت، نیودێر
نیڤدین	شێتۆکە
نیڤدینی	شێتۆکەیی
نیڤڕۆ	نیوەڕۆ ، نیوڕانە
نیڤڕۆژ	نیڤڕۆ ، ناوەڕاستی کاتی ڕۆژ،جەمی نیوەڕۆ
نیڤڕۆژ خارن	نانی نیوەڕۆخواردن
نیڤژنە	کچی نەوجەوان ، کچی پێش قۆناغی باڵغ بوون
نیڤشکان	نیوە چڵ ، نا تەواو
نیڤشکانی	بە نیوەچڵی ، ناتەواوی
نیڤشك	کەرە
نیڤشکان	پەککەوتە ، ناتەواو ، سەقەت
نیڤکەو	پۆڕ

نیڤکۆشتی	نیوەکوژ ، گیانەلا
نیڤمێر	نوجەوان– نیڤ مێرە نابیت تێرە (پ).
نیڤنجی	مام ناوەندی ، نەکورت نەدرێژ
نیڤنیڤە	بەیەکسانی
نیڤەبرن	بەپیریەوەبردن
نیڤەکەر	نوێ کەرەوە
نیڤەروو	نیوەچڵ
نیڤەژن	ژنی پەککەوتەو ناتەواو
نیڤە شەڤ	ناوەراستی شەو
نیڤەك	ناوەند ، ناوەڕاست
نیڤەکێ	لە نیوە– زیان ل نیڤەکێ بزڤڕیت هەر قازانجە(پ).
نیڤەیی	نیوە
نیڤە	بەنیوە
نیڤەکرن	نوێ کردنەوە
نیڤەك	لەتێ لە دوو لەت
نیڤەکار	بڕوانە:نیڤەکاری
نیڤەکاری	نیوەکاری ، کاری بەنیوە بۆ دوولا
نیڤەکرن	دوو بەشکردن
نیڤەمێر	پیاوی پەککەوتەو ناتەواو
نیڤەمێر	مێرد منداڵ
نیڤەکێ	لەدوو بەش بەشێك
نیڤەژن	کچی نەوجەوان
نیڤەرۆژ	نیوەڕۆ
نیڤەتۆڤ	تۆوکردنی زەوی بەنیوە

نیڤەرۆکرن	بڕوانە:نیڤەرۆهێلان
نیڤەرۆ	نیوەچڵ،ناتەواو
نیڤەرۆهێلان	بە نیوەچڵی جێهێشتن، تەواونەکردن
نیڤەرۆبوون	بەنیوە بوون
نیڤەرۆکرن	بڕوانە:نیڤەرۆهێلان
نیڤەروویی	نیوەچڵی
نیڤەکاری	بەنیوە
نیڤەمرۆڤ	پەککەوتە
نیڤەنیڤە	نیوە بە نیوە
نیڤیکرن	بەنیوەکردن ، کردنە دووبەش
نیڤی	بەشێ لەدوو بەش
نیڤی	ناتەواو — (کارێ خۆ ب نیڤی نەهێلە)
نیڤ براشتی	تەواو نەبرژاو
نیڤ نیڤ	نیوە نیوە
نیڤ شەڤ	ناوەڕاستی شەو
نیڤین	ناوەند،ناوەراست
نیکخۆ	بڕوانە نکخۆ
نیکرن	تازە کردنەوە
نیکرنەڤە	نوێ کردنەوە
نیکرن	نوێ کردنەوە
نیکل	دم ، نکل ، نووکی قەزمە
نیگە	نیگا ، روانین ، تەماشاکردن
نیگەه	بڕوانە نیگا
نیناڤ	ناوی نوێ

نینه	نیانه ، نییه، تونه
نیهار	غەم
نیهار	غەم ، خەفەت
نێچیر	راو
نێچیرڤان	نێچیروان ، راوکەر
نێچیرکرن	راوکرن
نێڕ	تەماشا
نێرامێ	نەڕ مادە
نێڕامێ	تەماشامکرد
نێڕان	تەماشاکردن
نێرانە	پیاوانە
نێڕتن	تەماشاکردن
نێرك	نێرتك
نێڕینگەھ	روانگە
نێرك	جۆرێ دومەڵ کەلەناو گەڵ وقنگ دێت
نێرگان	مانگای دوو ساڵە،چێلی دوو ساڵە
نێرگز	نەرگز
نێڕەڤان	پاسەوانێ کە لەڕوانگە دەڕۆانێتە دەوروبەر
نێرەك	ناوەند ، ناوەڕاست
نێری	سابرین ، پەزی ڕەشی نێر
نێڕی	روانی ،تەماشایکرد
نێڕینڤان	نێڕەڤان
نێڕان	روانین
نێڕنگەھ	شوێنی تەماشاکردن

نێزه	نیزه
نێزیك	نزیك
نێزیكاهی	لەم نزیكانه
نێز	برس
نێزی	برسیەتی
نێڤ نەتەوی	نێودەوڵەتی
نێك	حەوزی ران
نێك	چەنگاڵی گرتنی ماسی
نێمایی	تەڕایی — (دارا مه نێمایی تێدا نەمایه)
نێم	كێم و پیسایی برین
نێنیك	نینۆك
نێنیكبڕ	نینۆك بڕ
نی	نوێ ، تازه
نێ	بڕوانه: مانێ

ه

ها	خەبەرچییە– (ها وەسایە)
ها	وتەی هۆشداری پێدان– (درەوا نەکەی ها)
ها	وتەی داکۆکیکردن — (هەر بچی ها)
هات	بەخت ، شانس — (هاتا مەکوردانە ، نەمانا دوژمنانە)
هات	بەرێکەوت — (ئەڤە قاسدێ مە هات) ؟
هاتن	گەیشتن
هاتن	بەختیاوەر بوون — (بۆمە کوردا خۆش هاتن بوو)
هاتن وچوون	هاموشۆ ، گەیشتن و ڕۆیشتن
هاتنەبڕینێ	کاتی بڕینیان هاتووە
هاتن تانێ	بەهاناوە چوون ، فریا کەوتن
هاتنە بڕینێ	بڕاون
هاتنەبەر	بەرگرتنی دار
هاتنەبەر	لێ نێزیك بوونەوە ، لەبەر راوەستان
هاتنە بەر باری	سەلماندیان، سەریان کزکرد
هاتنە بەرانی	کاتی زاوزێکردنی مەڕەکان
هاتنە بەری	بەرگرتن
هاتنەبەرباری	لەبەر بار راوەستان
هاتنە بەراێ	بەپیریەوە هاتن
هاتنە پێشڤە	هاتن بۆ سەیرکردنی
هاتنەپیش	هاتنە داواکاری

هاتنه چۆکا	گەیشتنە ئەژنۆکان
هاتنەخاپاندن	فریودران
هاتنە خارن	خوران
هاتنەخاستن	داواکران
هاتنەخارکرن	چەمێنرانەوە
هاتنەخەلاتکرن	بەخششیان پێدرا ، خەڵاتکران
هاتنە خەلاسکرن	کۆتاییان پێهێنرا — (مە وانێن خۆ خلاسکرن)
هاتنە خەلاسکرن	قەڵا چۆکران
هاتنە خەلاسکرن	رزگارکران
هاتنە ڤەرویچاندن	چەوسێنرانەوە
هاتنەڤە	گەڕانەوە ، هاتنەوە
هاتنە ڤەخاندن	خوێنرانەوە
هاتنە ڤەکشاندن	پاشەکشەیان پێ کرا
هاتنە ڤەکێشان	کشێنرانەوو
هاتنە ڤەقوتان	لێدانیان خوارد
هاتنە ڤەشکاندن	تەریق کرانەوە ، سوکایەتیان پێکرا
هاتنە ڤەدان	هەڵدران
هاتنە ڤەهێلان	بەجێ هێڵدران
هاتنە ڤەهینان	هۆنرانەوە
هاتنەدان	دران
هاتنە دانی	هاتن بۆ جێگای حەسانەوە
هاتنە دانێ	دران
هاتنە دەرێ	دەرچوون
هاتنە دەر	هاتنە دەرێ

هاتنه رایێ	وازیان لەیاخی بوون هێنا
هاتنه رێ	کار بەرسەهاتن ـ هاته رێگا
هاتنه رێ	بەپیر داواکاریەکانەوە هاتن
هاتنەرێ	راستەرێ بوون
هاتنه ڕێدا	رێیانگرت
هاتنەڕێکێ	هاتنەڕێ ، بەڕێکەوتن
هاتنه زانێ	کاتی زانیانە
هاتنه زبارێ	بۆ کاری هەرەوزی هاتن
هاتنه زمان	وەزمان هاتن
هاتنه ژانا	ژانگرتن
هاتنه ژنا	هەڕەتی ژ نهێنان
هاتنه ژۆر	وە ژوور کەوتن ، چوونە ناو
هاتنه سا	پەلاماری سەگیان دا
هاتنه سلا	هاتنە سەرەوە
هاتنه سەر	گەیشتنە سەر
هاتنه سەر چاڤا	پێ لەسەر چاوان دانان ، بریتی یە لە لەبەرچاو نەگرتنی چاکە ـ (ئەگەر ئێکی گۆتە تە سەرچاڤا پێل چاڤا نەنێ (پ))
هاتنه سەرچاکا	زیارەتکردنی گۆڕی پیاو چاکان
هاتنه سەرچۆکا	کەوتنە سەرئەژنۆ
هاتنەسەرخۆ	بوژانەوە ، وشیار بوونەوە
هاتنه سەری	چوونە سەرەوە
هاتنه سووتن	سوتێندران
هاتنه شوی	کاتی بەشو دانیانە
هاتنه شولێ	بۆ سەر کار هاتن

هاتنه شەڕی	بۆ جەنگ هاتن
هاتنەشەوتین	سووتێندران
هاتنه قەماندن	بوون به قەقنەس ، بەخەڵووز ، بەکۆڵۆ
هاتنه قوتان	لێدران
هاتنه کاری	بۆ ئیش هاتن
هاتنه کرن	ئەنجامدران
هاتنه کڕین	کڕدران
هاتنه کوشتن	کوژران
هاتنەکورتکرن	کورتکران
هاتنه کولکرن	بریندارکران
هاتنەکەلاندن	جۆشان
هاتنه کەڤاندن	خرانه سەر زەوی
هاتنه کەواندن	ساڕێژ کران ، تیمارکران
هاتنه گاڕانێ	چوونه ناو مێگەڵ ، چوونه ناو ران
هاتنه گرتن	گیران
هاتنه گراندن	بەگریان هێنان
هاتنه گڤاشتن	پاڵه پەستۆ خرایه سەریان ، فشاریان خرایه سەر
هاتنه گوڕین	گۆڕان
هاتنه گەڕیانێ	بۆ گەڕان هاتن
هاتنه گەڤزاندن	گەوزێنران
هاتنه گێڕان	گەڕانیان پێ کرا
هاتنه گێرێ	بۆ گێره کردن ئاماده بوون
هاتنه گۆڤەندێ	هاتنه ناو شایی
هاتنه لادان	لادران ، لابران

هاتنەلادانێ	هاتنەلادان، لابردران
هاتنە ناڤ	هاتنەوە، لەگەڵیان تێکەڵبوون
هاتن هەڤ	لە دەوری یەکتر کۆبونەوە،لێك کۆبوونەوە
هاتەن سلال	بڕوانە هاتنە سلا
هاتین	خەریکە دێین ، گەیشتینە بەرەوە
هاتینە	هاتوون
هاتینەڤە	هاتینەوە ، گەڕاینەوە
هاتینەڤە	هاتوونەتەوە ، گەڕاونەتەوە
هاتی	هاتیت — (تو کەنگی هاتی)
هاتی	هاتوو
هات و بات	خۆو بەخت ، تالع و نسیب
هات و نەهات	ریسککردن، حالەتێکی مەترسیدار
هاجەت	ئامراز ، ئالاڤ
هار	دڕ
هار	دژوار ، تیژ، توند (بیبەری کەسکون)
هاربوون	لاساری
هاڕە هاڕ	هاڕەی زۆر ، دەنگی ناخۆش ، ژاوە ژاو
هاریکار	هاوکار ، یارمەتیدەر ، هەڤکار
هاریکر	بەهانایەوەچوو ، کۆمەکی کرد ، تانێ چوو
هاریکاری	هاوکاری
هاریکرن	یارمەتیدان ، هاوکاریکردن
هاریکە	یارمەتی بدە
هاریکەر	یارمەتیدەر ، هاریکار ، هاوکار
هاریوان	هاوکاری ئەوان

هاریڤان	پشتیوان ، هاوکار ، یارمەتیدەر
هاری	یارمەتی ، هاوکاری
هاری	لاساری و شەڕ فرۆشی
هاری	دڕی
هاریکرن	یارمەتیدان
هازا	نزیکە بزێ
هازان	نزیکە بزێن
هازی	بەم نزیکانە — (هازی دێ هێت)
هاژۆن	لێخوڕین ، هاژۆتن
هاسێ	سەخت و دژوار ، عاسێ ، ئالۆز ، ئاسێ
هاش	خەبەرو ئاگابوون — (من هاش وی نەبوو)
هاشا	حاشا
هاڤال	هاوڕێ ، دۆست ، برادەر ، هەڤڕێ
هاڤڕ	ئاخوڕ ، شوێنی ئالیك تێكردنی رەشەولاغ
هاڤڕ	ئاوڕ ، بۆلای پشتەوە ڕوانین
هاڤڕان	باراش ، هێوڕان
هاڤڕدانەڤە	ئاوڕدانەوە
هاڤڕڤەدان	ئاوڕدان ، نیگا کردن
هاڤڕلێدانەڤە	ئاوڕلێدانەوە ، بەسەرکردنەوە
هاڤل	هەڵی دایە — کەر نەوێرا هێسترێ هاڤل داڤ پالیێ (پ)
هاڤل	یارمەتی
هاڤل	بەهرەی کار
هاڤل بوون	قازانج کردن
هاڤلدار	پەیوەندارو یارمەتیدەر

هاڤليك	گەسك
هاڤلی	پەيوەندی
هاڤل	سوود ، قازانج
هاڤن	ئاونگ
هاڤۆتن	فێر بوون
هاڤە	لەولاوە
هاڤە	ئاماژەيە بۆ لايەك لەلايەكان
هاڤێت	هاوێشت ، فڕێدا
هاڤيتن	هاوێشتن
هاڤێتن	هاڤێتن ، فڕێدان
هاڤيژی	ئيرەيی
هاڤين	هاوين
هاڤينا پاشين	هاوينی پاشتر
هاڤينا پێشين	هاوينی پێشتر
هاڤينە هەوار	هاوينە هەوار ، جێگای گەشت و گوزار
هاڤينگە	هاوينە هەوار
هاڤينگەه	هاوينە هاوار
هاڤيبوون	لەخۆ نامۆيی ، نامۆ بوون
هاڤێژتن	فڕەدان ، فڕێدان
هاڤێژتی	فڕەدراو ، فڕێدراو
هاڤيبوون	نامۆ بوون
هاڤيبوون	گومڕابوون ، وێڵبوون
هاڤی	نامۆ
هاڤی	لەخۆنامۆ

هاڤی	گومڕایی ، وێڵی
هاڤێ	فرێده ، باوێ — (مرۆڤێ خۆ نەهاڤێ)
هاسان	ئاسان، سانا، ساناهی
هاستنەڤە	هاتنەوە ، گەڕانە ، هاتنەڤە
هاستیڤە	هاتیەوە
هامبێز	ئامێز ، باوەش
هان	بگرە، ڤەگرە ـ (هان پەرتووکا خۆ بگرە)
هان	ئەوەی دیکە — (ڤێ پەرتووکێ نە پەرتووکا هان)
هاندێ	ئادەی
هانین	هێنان ، ئانین
هانی	هێنای ، ئینای
هانێ	وەرگرە ، بگرە
هاهاتن	زۆرنەماوە بەدیار بکەون
هاوێشکرن	بێدەنگکردنی منداڵ لە گریەو زارژیرکردنەوە
هاویشکرن	بێ دەنگ کردن ، رازی کردن ، کڕکردن
هاویر	دۆرماندۆر
هاوی	وەك شێت و دێوانە بوون
هایدار	ئاگادار
هایدار کرن	ئاگادار کردنەوە ، بەخەبەر هێنان
هایدۆت	ئەی ئامۆزام — (هایدۆت هایدۆت ، هایدۆت مامێ) (فۆلکلۆر) ، بۆ ڕەگەزی مێ بەکاردێت
هایدار	هوشیار
هایژخۆ	هوشیار ، بە ئاگا
هایش	کڕ ، بێ دەنگ

هایشکرن	رازیکردن ، بێ دەنگ کردن ، ژێرکردنەوە
هایشبوون	بێ دەنگبوون ، کڕبوون ، ژێر بوونەوە
هبان	هەمبان ، هەنبان ، هەمانە ، (هەنبانە بۆرینە)
هبر	مەرەکەب
هبە	بەخشش
هر	ئاماژەیە بۆ شوێنێکی نزیك
هرچ	ورچ
هردە	لێرە
هڕ	وتەی لێخوڕینی مەڕو ماڵات
هڕ	وتەی دڵپێخۆشکردن
هڕ	با ، هەوا
هڕکەرێ	هەلیقوڕێنە ، دەبخۆ دەی ، هەلگرەڤە
هرڤە	لێرەوە
هرمەت	حورمەت ، رێز ، قەدەر
هرمی	هرمێ
هرنگ	هێز ، شیان
هریشك	نانەڕۆن
هری	خوری
هزار	هەزار
هزر	بیر
هزرەت	حەسرەت
هژا	راژا ، هەژا
هژان	راژان ، هەژان
هژاندن	راژاندن ، جولاندن ، هەژاندن ، راژەنین

هژده	هەژدە
هژر	بیر ، هزر
هژمار	ئەژمار
هژمارکار	ژمێریار
هژمە	نۆکەر ، خزمەت کار
هژمەکاری	خزمەتکاری ، نۆکەری
هژمێرکاری	ژمێریاری
هژمێر	ژمێریار
هژمێرکاری	ژمێرکاری
هژیر	هەنجیر
هژهژۆك	لەرزۆك، لڤۆك
هژهژەك	هژهژۆك
هسان	ئاسان، سانا
هسایە	وایە ، وەسایە ، وەتۆڤە
هسپی	ئەسپێ
هستر	فرمێسك ، رۆندك ، ئەسرین ، هێسر
هستر	ئێستر
هستوکورك	گەردەن ، حەفك ، ستکورك
هسانۆك	بڕوانە : هسان
هستۆ	ئەستۆ
هستیفك	بستەی سەر تەندور
هسك	ئەسك
هسون	هەسان ، ساوین
هش	هۆش

هش	وسبه ، بێ دەنگبە
هشار	کوێرەڕێ بەناو شاخ و بەردەلاَندا
هشازا	ئازادیخواز
هشافتن	قۆتاندن ، راتەکاندن
هشاندن	لێکدانەوەو هەڵسەنگاندنی کار بەوریایی
هشبەر	هۆشبەر ، هۆش سڕکەر
هشبەری	هۆشبەری
هشپاك	بیر پا ك
هشتن	بەجێیان هێشت ، بەجێ هێڵدران
هشتن	سەوز بوون
هشتن	جێ هێلان
هشتەزاندن	هۆش سڕکردن ، کەللە سڕکردن
هشتەزینك	هۆش تەزێن ، کەللە تەزێن
هشتە	میرات
هشتەزین	هۆشبەر ، هۆش سڕکەر
هشتەزۆك	هۆش سڕکەر
هشدان	خستنە ناو
هشڕەڤین	هۆشبەر ، هۆشڕەوین ، هۆش و خەیاڵ رفێن
هشسڤك	ئاقل سووك
هشڤەکری	بیرکراوە ، رۆناکبیر
هشك	رەق
هشك	وشك
هشکاتی	وشکانی
هشکاندن	وشك کردن

هشکانی	وشکایی
هشکرن	بێدەنگکردن ، کپکردن
هشکری	بێدەنگکراو ، کپکراو
هشکساڵی	وشکەساڵی
هشکور	بێ ئاقل
هشکەساڵ	وشکە ساڵ
هشکەبەر	وشکە بەرد
هشکەساری	وشکە سەرما
هشکە سڕ	وشکە سڕ
هشکە گۆشت	گۆشتی وشککراوە بۆ زستان
هشکە	وشکە
هشکەبیر	توندڕەو
هشکیان	وشکبوون
هشکی	وشکی ، رەقی
هشگکرن	وشککردن
هشمەند	ژیر ، ئاقل ، بە ئاوەز
هشەك	هەستەکانی لەش ، پێنج هەستەکان
هشیار	وشیار ، زیرەك ، هۆشیار
هشیاری	وشیاری ، هۆشیاری
هشی	هێشوو ، وشووی ترێ و خۆرما
هشی	هۆشی
هڤدە	حەڤدە ، هەڤدە
هکم	حوکم
هکمەت	حیکمەت

هكمەت	حكومەت
هل	داگیرساو (ئاگری هل كە)
هل	ئەوراز ، بۆ لای سەرەوە (تۆپیێ هلدە)
هلا	هێشتا (هلا ئەم نەچووینە)
هلا	بەجێ هێشت ، هێلا
هلات	رایكرد ، هەڵات ، حەلات ، ڕەڤی
هلات	هەڵهات
هلاتن	راكردن ، هەڵاتن ، حەلاتن ، ڕەڤین
هلاتن	هەڵهاتن
هلاڤێشتن	هەڵدان ،بۆسەرەوە بەرزكردن
هلاڤێتن	هەڵهاوێشتن
هلاڤێتن	ڕشانەوە ، هێنانەوەی خواردن لەگەدەوە
هلانین	هەلگرتن
هلاندن	بڵندكرن ، لابردن
هلبرن	بەرەو سەرەوە بردن
هلبژاندن	تێكو پێكدان ، لەبەر یەكبردن
هلبژكین	پارچە بوون
هلبشافتن	هەڵبژێر
هلبشافتن	هەڵ پشاوتن
هلبوو	پێبوو — (داگیرسا)
هلبوو	دەستی پێكرد ، زۆر قسەی كرد — (مە هند دیت ئاری هلبوو) (هەر ئەوەندە ئازادمان گڕی گرت)
هلبوون	پێبوون ، داگیرسان
هلبوهورین	بۆلای سەرەوە تێپەڕین

هلبۆرین	بەرەو سەر تێپەڕین — ئاری و هەڤالێ خۆ ژمە هلبۆرین
هلبەست	هەڵبەست ، هۆنراوە ، هۆزان ، شیعر
هلبەستە	هەڵبەستە
هلخستن	پەزمەندە کردن ، پاشەکەوتکردن
هلخستك	پەزمەندە کراو ، پاشەکەوتکراو
هلخەلیان	دابەزین بەرەو خوارەوە
هلخەلیاین	ئێمە دابەزین
هلخەلاندن	لەبەرزایی هێنانە خوارەوە بە ناچاری
هلخەلاندی	ناچار کراو بەهاتنە خوارەوە لەبەرزایی
هلدان	بلند کردن و بەرزکردنەوە
هلدان	هەڵدانەوە — (کۆچەران خیڤەتێن خۆ هلدان)
هلدانەڤە	شین بوونەوە ، دوای بڕین ڕوانەوە
هلدانەڤە	هەڵدانەوەو دانان
هلدای	بەرەو بەرزایی هاوێژراو
هلدای	بەرزکراوە لە شوێنی خۆی وەك خێمە
هلدان	هەڵدان
هلدڕیان	هەلدڕان
هلدڕاندن	هەڵدڕاندن
هلدێران	هەڵداشتن ، لەسەری فرێدان ، هەڵدێران
هلشاندن	هەڵوەشاندن
هلشاندن	پەیمان شکاندن
هلشکافتن	لێگەڕان ، لێکۆلینەوە ، دووبارە لێکۆلینەوە
هلشکافتی	لێکۆڵدراوە
هلشکافتی	کولاو

هلشیان	هەڵوەشان
هلشین	هەڵوەشانەوە
هلف	دەستگیران
هلفڕاندن	هەڵفڕاندن
هلفڕین	هەڵفڕین ، بەرەو ئاسمان چوون
هلقاندن	لە ڕەگ و ڕیشەوە دەرهێنان
هلقاندی	دەرهێنراو
هلکرن	پێکردن ، هەڵگیرساندن
هلکرن	تێئالاندن ، لێبادان
هلکری	هەڵگیرساو ، داگیرساو
هلکری	لێبادراو ، لێئالێنراو
هلکشان	دەرهێنان لە شوێنێك
هلکشان	هەڵکێشان
هلکشاندن	هەڵکێشاندن
هلکشاندن	دەرهێنان ، هەڵقەناندن ، دەرکێشان
هلکشین	بەرەو ژۆر چوون
هلکەت	هەڵکەوت ، هەڵڕەخسا،زەمینە رەخسان
هلکەتن	هەڵکەوتن ، هەڵڕەخسان ، رەخسان رەخسان
هلکەتی	هەڵکەوتوو
هلکەتی	بلیمەت، لێهاتوو
هلکەفت	هەڵکەوت ، رێککەوتن
هلکەفت	بۆنە
هلکەفت	لێ دەرچوو ، لێ بەدیارکەوت ـ (بنەمالا بەدرخانیا ، جەلادەت لێ هلکەفت)

هلکەلین	جۆشان ، کولاّن
هلکێش	هەڵکێش
هلکێشان	دەرهێنان لەشوێنێك
هلکێشان	هەڵکێشان چەشنی هەناسەو دوکەڵی جگەرە
هلکێشاندن	دەرهێنان و هێنانەدەر
هلگرتن	هەڵگرتن
هلگرت	داینا لەشوێنێك — (ئاری گەنمێ خۆ دناڤ کارێدا هلگرت)
هلگرتن	قۆرغکردن ، حەشاردانی شتومەك تا نرخی گران دەبێ
هلگرتن	لەملکردن و لە باوەشکردن
هلگرتن	هەڵگرتنی باروکۆل
هلگرتی	ژنی رفێنراو ، هەڵگیراو ، رەدوکەوتو
هللو	لووس ، حولی
هللۆ	هەلۆژە
هلم	هەڵم ، هەناسە
هلنگفت	هەلەنگوت
هلنگفتن	هەڵەنگوتن و رەتبردن و کەوتن ، سەتمین
هلهاتن	دەرکەوتن و هەلاّتنی خۆرو مانگ لەئاسمان
هلهاتن	راکردن
هلهلو	نەرم و لووس لە دەستان
هلهلوی	هەڵپەرست ، کەسێ کە هەر رۆژێ لەسەر پەتێك گەمان دەکات
هلهلوی مەسەب	کەسێ کە هەر رۆژێ لەسەر دینێکە
هلوبوون	لووسکردن
هلوڕەشك	هەلۆژە رەشە
هلوو	لووس

هلوەراندن	داباریینی فرمێسك
هلوەراندن	وەرینی خەزەڵ ، وەرینی گوڵا
هلوەراندی	داباریو ، هەڵوەریو
هلوەرین	هەڵوەرین ، دابارین
هلوەشاندن	هەڵوەشاندن ، لە سەریەکبردن
هلوەشیای	هەڵوەشاو
هلوەشین	هەڵوەشان
هلو	لۆس
هلۆ	هەستە ، رابە
هلۆپ	مرۆڤی نارێك و ناجۆر
هلۆڕ	دڕندە
هلۆس	لووس و بێ کێنج
هلەهتن	کولاّن و بوون بە هەلم
هلیا	بەجێی هێشت
هلیان	واز لێ هێنان
هلیاندن	واز لێ هێناندن،بەجێ هێشتن
هلیسان	خلیسکان
هلیسین	خلیسکان
هلین	بەرزکە ، هەلگرە
هلین	بەرزکەرەوە
هلێخستن	رەخساندن
هلێخستن	لەبەر خۆر دانان و بلاّوکردنەوەی جلّی تەڕ
هلێخستی	رەخسێندراو
هلێخستی	لەبەر خۆر دانراو وەك جل و بەرگ بۆ وشك بوونەوە

هلێن	دێو ، دێوەزمە
هلیٚ	هەلبیٚ ، راکە
هل براندن	قرتاندن لەسەرەوە بۆ خوارەوە
هل برین	هەڵبڕین ، راوی نا بۆ سەرەوە
هل بژارتن	هەڵبژاردن
هل بژارتی	هەڵبژێردراو
هل بژێر	کەسیٚ کە هەلدەبژێریٚ
هل بوهوری	بۆلای سەرەوە تێپەڕی
هل پشافتن	راوەشاندن (جلی شۆراو)
هل پشافتی	راوە شێنراو ، (جلی شۆراو)
هل پفاندن	تەتەڵەکردنی دانەوێڵە
هل پەڕاندن	ڕاپەڕاندن ، هەڵسوڕاندنی کاروبار
هل پەڕی	لەترسان راچڵەکی ، هەڵبەزی ، داخورپا
هل پەڕی	هەڵپەڕی ، هەڵپەڕکێی کرد
هل پەڕین	لەترسان ڕاچڵەکین
هل پەڕین	هەلپەڕین ، هەلپەڕکیٚ کردن
هل چوو	بەسەرکەوت ، پیٚ هەڵچوو، دەربازبوو، رابۆری — (ئاری ب ڤی دەری ڕا هل چوو)
هل چوون	هەڵچوون
هلچوون	پێدا دەرباز بوون و تێپەڕین — ئاری و هەڤالیٚ خۆ ب ویٚ ڕێکێرا هلچوون
هلچووی	کاری هەڵچوون
هلهلیا	زۆر کولاٚ
هلهلیان	زۆر کولاٚن ، لەرادەبەدەر کولاٚن

هل پفاندی	تەتەڵە کراو
هم	وشەی دەربڕینی بێزاری — (هم ... هم)
هما	بۆیە ، هەما ، لەبەرئەوە
همار	عەنبار ، کۆگا
همبان	همبانە
همبان	سک ، زگ ، ورگ ـ (ئاری همبانا خۆ ژ فێقی تژی کر)
همبز	زۆر نزیک ، لێک ئالاوی توند (تۆڤی همبز نە هاڤێژە)
همبز هاڤێتن	تۆ بە پڕی چاندن
همبەر	بەرامبەر
همبەرهەڤ	رووبەڕوو ، بەرانبەر ،هەڤبەری ئێک
همبەر	بەرامبەر ، هەڤبەر ، بەرانبەر
همبێز	ئامێز ، باوەش ، هامێز
همێد	ئومێد
همێز	ئامێز ، باوەش
همێلی	حەمایل ، حەمایەڵ ، نوشتە
هن	ئێوە
هن	کەمێ ، تۆزێ
هنار	هەنار
هنار	ناردی
هنارتن	ناردن ، هەناردن ، رەوانەکردن، شاندن، هنارن، ڤڕێکرن
هنارتی	نێردراو
هنارك	هەناری کچکە
هنارە	قاسد،نێردراو، پیلەك
هنارن	بڕوانە : هنارتن

هنارین	ئێمه ڕەوانه کراین
هنارین	وەك رەنگی هەنار
هناری	نێردراو ، نێرراو ، رەوانەکراو
هناڤ	هەناو ، دەروون ، ناوزگ
هناڤتەنی	دەروون بۆگەن، دەروون ڕەش
هناڤڕەش	حەسود ، چاوچنۆك، زکڕەش
هناڤچوون	زکچوون ، سکچوون
هناڤهه لوەریان	دەروون رزین
هناڤهه لوەریای	دەروون رزیوو
هناڤسۆتی	جەرگسووتاو ، هەناوسووتاو
هناڤسووتن	جەرگسووتان، هەناوسووتان
هنان	هەندێ کەس
هنترش	هندرێشن ، گیاییێکی کێوی مەیلەو تیژە
هنج	جنراو ، ورد کراو ، هنجن
هنجاندن	هنجن هنجن کردن
هنجاندی	ورد کراو ، جنراو
هنجراندن	ونجڕ ونجڕ کردن
هنجراندی	لەت و پەتکراو
هنجری	پارچە پارچەو ونجڕ ونجڕ کراو
هنجن	ورد کراو
هنجناندن	هەنجنین ، ورد ورد کردن
هنجنین	هەنجنین
هنجن هنجنکری	لەت و پەتکراو
هنجەت	بەهانە ، بیانۆ ، پاساو ، هەجەت

هنجی	هەنجناو ، ورد ورد کراو
هنج هنج	لەت لەت ، ورد ورد
هند	ئەندازە ، بڕ، بەقەد — (ئاڤا مە هندی خۆیە)
هند	ئەوەندە، هندە — (هند نە ڕێسە)
هند	کەم، کێم — (مافێ مە نە هندە)
هند	وڵاتی هندستان
هند	زۆر ـ (ئەڤ سالە مە هند سێڤ خارن !)
هنداڤ	باڵای سەر ، بانسەر (هنداڤ سەرێ من نەراوەستە)
هنداڤا	بەدیاریەوە ، لەژوور سەریەوە
هنداڤی	لەلای سەرەوە
هندابین	بزر بوون ، گومبوون ، ون بوون
هندا	بزر ، بەزر ، گوم ، نادیار ، ون ، ناپەیدا
هنددەر	دەرەوە
هندرش	هنترش
هندر	ناوەوە ، ناوخۆ
هندری	هندر ، ناوەوە
هندری	ناوەوە ، ناوخۆ
هندرۆ	ناوەخۆ
هندکر	کارێکی وای کرد
هندکرن	کارێکی وایان کرد
هندکە	ئەوەندە کەمە
هندکە	کارێکی وا بکە
هندکەك	کەمێك ، تۆزێك
هندکەکێ	هندکەك

هندکێ	کەمێك
هندکبوون	کەمێك
هندنەکرن	کارێکی وایان نەکرد
هندۆربین	کەسی زۆر ژیرو هۆشمەند
هندۆك	جۆرە بسکویتێکە
هندۆر	ناوەوە،هندر، دیوە ژوورەوە، ناڤداڤە
هندەك	کەم ، کێم
هندە	ئەوەندە
هندەکێ	کەمێك ، برِێك — (هندەکێ بدە من)
هندەك	کەمێك بۆ هەر شتێك
هندیکۆ	ئەوندەیکە
هندی	چەندی ، ئەوەندی — (هندی من گۆتێ گوهێ خۆ نەدا من)
هندی	خەڵکی ولاّتی هندستان
هندی	بەقەدەر
هندی	هەرچەند
هنر	هونەر ، حونەر
هنك	کەمێك
هنك	فێنك ، هوین
هنك	خۆش ، شاد
هنکۆف	هاوکۆف ، شیاوی یەکتر
هنگ	ئێوە ، ئەنگۆ، هنگە ، هوین (جێناوە)
هنگا	ئەوسا ، ئەو دەم
هنگاڤ	هەنگاو ، شەقاو
هنگافت	پێکای

هنگافتن	پێکان ، هەنگاوتن
هنگاڤێ	هەندێ جار
هنگاڤتی	پێکاو
هنگاڤتی	دووچاری تاو لەرزوو نەخۆشی پەتا
هنگامە	هەرا ، بەرەڵلایی
هنگریان	هەوکردن ، ئاوسان
هنگرتن	هەلگرتن
هنگشتن	دەست بۆ بردن ، پڕدان
هنگفتن	تووشبون ، دووچار بوون
هنگڤ	هەنگوین ، هەنوین
هنگڤتن	ئەنگاوتن ، پێکان ، لەنیشانەدان
هنگڤتن	تووشی تاو نەخۆشی هاتن، دووچاری نەخۆشی بوون
هنگڤین	هەنگوین
هنگل	مل ، شان ـ (ئاری دوو شفتی دانە بن هنگلێ خۆو برنە مال)
هنگل	دەسکی گۆزەو دیزە
هنگوستیل	ئەنگوستیلە
هنگۆ	ئێوە ، ئەنگۆ
هنگۆڤ	هەنگوین
هنگۆڤین	لە چەشنی هەنگوین
هنگە	ئێوە ، هوین ، هنگۆ
هنگە	هەنگە
هنگین	ئەوسا ، ئەوکاتە
هنگی	ئەوکاتە ، ئەوسا ، ئەودەم
هنگێ	ئەوساتە ، ئەوزەمانە

هنه	خەنا ، خەنە
هنەر	حونەر ، هونەر
هنەرمەند	هونەرمەند
هنەروەر	هنەرمەند
هنەروەری	هونەرمەندی
هنەری	هونەری
هنەر	هونەر ، حنێر
هنەك	كەمێك
هنەكێ	كەمێك ، بڕێك
هنەك	هەندێك ، بڕێك ، بەشێك
هنیشك	وەنەوز ، نكروسك
هنیكۆ	ئەوەندەی كە — (هنیكۆ ئەز ژێ دزانم ئاری مرۆڤەكێ مەردە)
هنین	پیاسوین
هنین	سواخ ، سواخدان
هنێر	نێردە ، نێردراو
هنی	پیا سوای ، پیای سوا
هوربین	وردبین
هورچ	ورچ
هوڕ	گێژ
هوركرن	ورد كردن
هورگ	ورگ ، حۆر
هورگرت	هەڵیگرت ، بەرزكردەوە
هورگن	ورگ زل ، زگ گەورە ، ورگن

هورما	خورما
هورمەت	ڕێز و پلەو پایە
هورمەت	ژن — (ڤێ هورمەتێ ب رێڤە نەهێلن)
هورە	ورە ، هێزی دڵو دەروون
هورەبەردان	ورە بەردان ، ورە لەدەست دان
هورە شۆپ	پێشڕەو ، سەرکێش
هورە نێر	توێژەرەوە
هور هور	ورد ورد
هوسکیك	ئەسکۆ
هوسین	تیژکردن
هوش	وس
هوشبوون	بێ دەنگبوون
هوشتر	وشتر
هوشك	وشك
هۆشیار	بە ئاگا ، نەنوستو ، بێدار، وشیار
هۆشیار	وریا ، وشیار، ناوی پیاوانە
هۆشیاری	وشیاری، چاوزلی، چاڤزلی
هولیسك	چاپلووس ، زمان لووس ، دەڤخۆش
هولیسکی	چاپلووسی ، زمان لووسی ، دەڤخۆشی
هومبان	هەنبانە
هوندور	ناوخۆ ، ژوورەوە
هوندوری	ناوخۆیی
هونی	تەنی
هونی	ئەوها ، بەم جۆرە

هونی	وانی
هوو	بەم شێوەیە، ئاوا، بەم جۆرە — (هوو نەباشە)
هوورك	هەندێك ، کەمێك
هوون	ئێوە
هوۆینکرن	فێنکردن
هویچ	هیچ
هویر	ورد
هویرك	هویر ، ورد ، وردیلە
هویشك	وشك
هوین	فێنك،خونەك،
هوین	بڕوانە هوون
هوین بوون	فێنك بوون
هوینکەبا	سروە ، کزەبا
هوینکە	رۆماتیزم
هۆ	بەبێ هۆکار ، بەئەنقەست — (ئاری هە هۆ ژمن سلبۆ)
هۆ	وا ـ ئاوا رۆیی(ئاری هۆ چوو)
هۆبۆ	ئاوها بوو ، بەم جۆرەبوو
هۆبە	ئاوابە ، بەم جۆرە بە
هۆبی	هۆ بە
هۆپ	راوەستە ، بوەستە ، مەچۆ ، نەچە ، نەهەڕە ، بسەکنە
هۆپکرن	بانگردن بۆ راوەستان
هۆپ هۆپ	بوەستە ، بوەستە
هۆچ	هیچ
هۆچك	قۆڵی کراس

هۆدا	دایه
هۆدار	ئەو ئامێرەی باڵندەی پێ راو دەکەن
هۆدە	ژووری ماڵ ، ژوور
هۆدە	ژوور ، ئۆدە ، مەزەل
هۆر	ورگ ، عۆر
هۆر	ورد ، بچووك
هۆڕ	با ، هەوای توند
هۆڕ بوون	گێژ بوون
هۆڕن	بۆقی ئۆتومبێل
هۆڕنە	هۆڕن
هۆڕەبا	بای توندو سارد
هۆڕێن	دەنگی جەنجاڵ و قەڵەباڵغ
هۆرك	وردەی شتێ
هۆركبین	زەڕەبین
هۆركە	ورد بكە
هۆركە	بڕوێشی ورد
هۆركەنان	وردە نان ، چنكەنان
هۆرك هۆرك	وردە وردە
هۆری	حۆری
هۆر گرتن	بەرزكردنەوە
هۆزان	هەڵبەست ، هۆنراوە، چامە
هۆزانڤان	شاعیر ، هەڵبەستوان ، هۆنەر
هۆزان بێژ	هەڵبەست خوێن
هۆزان خوین	هەڵبەست خوێن

هۆزانڤەهین	هەڵبەستوان ، هەڵبەستڤان ، هۆزانڤان
هۆژین	ئاوا ژیان
هۆژیان	ئاواژیان
هۆژی	ئاوا ژیا
هۆژی	ئاواش ، بەم شێوەیەش
هۆسا	ئاوا ، ئەوها
هۆسان	هۆسا
هۆستا	وەستا
هۆستایی	وەستایی ، شارەزایی
هۆسە	جەنجاڵی و قەڵەبالغی
هۆشتەزین	هۆشبەر
هۆشتەزین	بڕوانە هشتەزین
هۆشتەزۆك	بڕوانە هشتەزۆك
هۆشی	هێشووی ترێ
هۆڤ	دڕندە ، کێوی
هۆڤا	ئەوێ
هۆڤاتی	دڕندەیی
هۆڤانە	دڕندانە ، وەحشیانە
هۆڤە	ئەوێ ، ئەولای
هۆڤە چوو	چوو ئەولای
هۆڤیتی	دڕندەیی ، هۆڤاتی
هۆڤی	وەحشی ، هۆڤ ، دڕندە
هۆقە	پێوەرێکی کێشان و پێوانە
هۆگر	دۆست ، برادەر

هۆلێکرن	والێکردن
هۆلیکرن	لووسکردن
هۆلی	لووس ، حولی
هۆلێ	ئاوها ، بەم جۆرە — (هۆلێ بکە)
هۆلێ	گۆڕێ
هۆن	فێنك
هۆنژی	ئێوەش
هۆنك	فێنك
هۆنکاتی	فێنکایی
هۆنکایی	هۆنکاتی
هۆنگ	ئەنگۆ ، ئێوە
هۆنگۆ	هۆنگ
هۆ نە	ئەوها نا، بەم شێوەیە نا — (هۆ نە باشە)
هۆنە	ئاوهان ، بەوجۆرەن — (چما هوین هەمی ب هەڤڕا هۆنە ؟)
هۆین	ئێوە ، هنگ ، هنگە
هۆیە	ئاوایە — (هۆیە وەکی ئەز دبێژم)
هە	هەر — هە باخڤە
هە	پیتی فەرمانپێکردن — (هە بچی ها)
هە	تەنیا — (هە ئەزم لێرە)
هەبا	هەیبا ، بیبوایە ، هەیبوایە
هەبان	بیانبوایە ، هەیانبوایە
هەبان	خۆشەویست ، حەباندن ، ویستن
هەباندن	خۆشەویستن ، حەزلێکردن
هەبانە	ببونایە

هەبت — هەیبیٚ ، بیبیٚ — (هەر مللەتیٚ یەکگرتن وتەبایی هەبت دیٚ سەرکەڤیت) .

هەبخۆ — هەر ئاوا ، هەرهۆ، بیٚ هۆ— (چما تو ناچی ؟ هەبخۆ)

هەبس — زیندان ، گرتووخانە

هەبن — هەبێت ، ببونایە — (چقاس مە زانا هەبن هەر کێمە)

هەبن — دەمێنن ، دەبن — (دوژمن بزانە، کورد دیٚ هەر هەبن)

هەبوون — بوون، وجود

هەبوون — لەدایکبوون ، هاتنە ئارا— (ئاری و ئازاد ل سالاٚ خەلا هەبوون)

هەبە — بژی، بمێنە ، خاوەن بوون بە — هەکە خودیٚ گۆتە ئێکی هەبە دیٚ هەبیت (پ).

هەبەت — ئەلبەتە ، بیٚ گومان

هەبین — هەبوون ، لەدایکبوون

هەبین — هەبوون

هەبی — هەبوو

هەپش — پژمە

هەپش — بەپالەٚپەستۆ پڕکردن

هەپشاندن — داگرتنی دەفر بە فشار و پالەٚپەستۆ

هەپشکرن — پژمین

هەپشین — پژمین

هەپۆک — پەپۆسلێمانە

هەتا — تاکو — هەتا مرنیٚ هەر کرنە (پ).

هەتاڤ — تاو ، تیشکی خۆر، هەتاو

هەتا کو — تاکو

هەتا کیرێ؟	تاکوێ
هەتا کەنگی ؟	تاکەی
هەتا نۆکە	تا ئێستا
هەتا نها	بڕوانە هەتا نۆکە
هەتا نهۆ	تا ئێستا، هەتا نها
هەتا وەکی	هەتا وەك
هەتا وەنەکەی	تارێگا نەدەی، تامۆلەتم پێنەدەی (راناوەستم هەتا وەنەکەی بچمە خویندنگەهێ)
هەتا وەنەکەی	تا ئەو کارە ئەنجام نەدەی — (هەتا وەنەکەی دگەل تە نا ئاخڤم)
هەتا هەتا	بۆ هەمیشە ، تا ئەبەد
هەتك	ئابڕوو ، ناموس
هەتکاندن	پیسکردن ، هەتککردن
هەتکبرن	ئابڕوو بردن
هەتکبەر	ئابڕوو بەر، بێ شەرەف، بێشەرم
هەتکبەری	ئابڕووبەری،بێشەرمی
هەتکیای	بڕوانە: هەتکی
هەتکی	ئابڕوو ڕژاو
هەتکیای	پیسکراو ، هەتککراو
هەتکین	پیسبوون
هەتکی	پیسکراو
هەتمە	رۆچوونی زەوی ، داخورانی زەوی ، داڕژانی زەوی
هەتە	بەس تۆ — (هە تە وەگۆت ، مە وە نەگۆت)
هەتەر	مەودای بیینی چاو

هەتیك	**هەتكبەر ، ئابڕووبەری خەڵك**
هەجەت	**بیانو ، بەهانە ، هەنجەت**
هەجەر	**گۆڕستان**
هەچك	**ئەڵقەی سەری گوریسی باربەند**
هەچكۆ	**وەك ئەوە وایە ـ (ئاری هەچكۆ ئەڤ كارە نە بدلێ تەیە)**
هەچكۆ	**هەرچۆنێك بێت**
هەچە	**هەستە — وشەی هەستاندنە سەرپێی منداڵی ساوا**
هەچە	**وتەی ئاژۆتنی كەر**
هەچی	**كێ بێ — ئەوەی ، (هەچی نەچیتە شەڕی شێرێ وی یێ تیژە (پ))**
هەچی	**هەرچی**
هەد	**حەد**
هەدار	**ئارام ، ئۆقرە**
هەداری	**ئارامگری ، ئۆقرەیی**
هەدار هەبوون	**ئارامگرتن، سەبۆری**
هەدان	**دانی مسۆگەر**
هەدام	**ئەندام**
هەدارهاتن	**ئارامگرتن ، ئۆقرە گرتن**
هەدرین	**ئارامگر**
هەدڤلی	**هاوڕازی**
هەدماندن	**روخاندن ، رماندن ، هەرەفاندن**
هەدمین	**روخان ، رمان**
هەر	**دایم ، بەردەوام ـ (هەر بژی)**
هەر	**تەنیا، بەس — (هەر ئەزم كار دكەم)**

هەر	وشەی فەرمانپێکردنە – (هەر بچی)
هەربوون	دایم هەبوون ، دایم بوون
هەربی	هەربوو
هەرتشت	هەمووشتێك
هەرتشتی	هەرشتێك
هەرتم	هەمیشە ، بەردەوام
هەرجار	هەر جارە، هەرکات ، هەر کەڕەتێ، هەمی هەڵێ
هەرجارەکی	تەنیا جارێك
هەرچاخ	هەردەم
هەرچاخەکی	هەرسەردەمێك
هەرچار	چوار چوارە پێکەوە ، هەرچواریان
هەرچاوا	هەر چلۆنێك
هەرچامە	عیبرەتە – (ئەڤ مرۆڤە هەر چامە)
هەرچەوا	هەر چلۆنێك
هەرچتۆڤ	هەرچلۆنێك
هەردەر	هەر کوێ
هەردەم	هەمیشە ، گشت کاتێ
هەردەمی	هەمیشەیی ، بە بەردەوامی
هەرژەنگ	رەنجبەر،کرێکار،پالە
هەڕ	برۆ
هەڕافتن	رماندن ، روخاندن
هەڕفیان	رمان ، روخان
هەڕوو	رۆژانە، هەموو رۆژێ – (گەلەك شەرمە بۆ مە هەڕوو ، ل وارێ مە شەڕە پەڕوو)

هەڕووژ	هەڕوو
هەڕشیان	کوتراو
هەڕشین	کوتران
هەڕفاندن	رماندن ، روخاندن
هەڕفتن	تێك روخان ، رمان
هەڕفتی	تێك روخاو
هەڕفی	رما ، روخا
هەڕفین	روخان ، رمان
هەڕڤ	شەڕ ، جەنگ
هەڕك	جوڵە ، بزاو ، فیچقە ، رژان
هەڕکاندن	بزاوتن ، بزواندن
هەڕکی	بزوت ، رۆیشت ، رژا ، فیچقەی کرد
هەڕکین	جولاّن ، بزوتن
هەڕکیان	بڕوانە هەڕکین
هەڕمان	پیس بوون
هەڕمیان	پیس بوون
هەڕماندن	پیسکردن
هەڕمتی	پیسکراو
هەڕمی	پیس ، چەپەڵ
هەڕمین	پیس بوون
هەڕن	بڕۆن ، بچن
هەڕنێ	بۆی بڕۆن ، (نەبێژە هەڕنێ بێژە وەرنێ (پ))
هەڕە	بڕۆ ، بچۆ
هەڕی	قوڕ

هەڕێ	بۆی برۆ ، بۆی بچۆ، بچێ — (تو هەڕێ ئەز ناهێم)
هەڕێ	بڕوانە: هڕکەرێ
هەڕی بسەر	قوڕ بەسەر
هەڕیکار	ئەوەی کاری قوڕ دەکات
هەڕیکاری	قوڕکاری
هەڕك	وشەی سەرسوڕمانە سەبارەت بە شتێك
هەڕێ	هەڕك
هەڕیکاری	قوڕکاری
هەڕۆکی	ڕۆژانە ، هەموو ڕۆژێك
هەرزن ـ گارس	هەرزن ، جۆرە دانەوێلەییێکی وردە
هەڕشاندن	فلیقاندنەوە
هەڕفتن	ڕووخان ، ڕمان
هەرڤە	هەروا ، هەر ئاوا
هەرکۆ	هەرجێ
هەرکۆدە	لەهەر کوێ
هەرکیژان	هەرکامیان
هەرکیژك	هەرکامیان
هەرکەت	جولآنەوە ، بزۆتن
هەرگاڤ	هەمیشە ، گشت کاتێ
هەرمان	نەمردن ، جاویدانی
هەرمی	هەرمێ
هەرهە	جاویدان ، نەمر
هەرهەری	جاویدانی ، نەمری
هەروسا	هەر ئاوا

هەروەیی	بە خۆڕایی ، موفت ، بەلاش ، بێ بەرانبەر
هەروە	هەروا
هەروە	بڕوانە هەروەیی
هەروەسا	بە خۆڕایی ، بەلاش ، بێ بەرامبەر
هەروەسا	هەروەها
هەرەنگ	هێز ،توانا، ڤەژەن ،شیان
هەرەکەت	جولآنەوە ، لڤین ، بزڤتن
هەرێم	مەڵبەند ، ناوچەیێکی فراوان
هەریان	رووان ، شینبوون
هەرێکرن	رازیبوون ، قایلبوون ، پەسەنکرن
هەری	خوری ، هری
هەرچار	چارە سەر — (هەرچار لێ ناهێکرن)
هەرچار	هەرچوارەکە
هەر چشت	هەرشتێك
هەر چقاس	هەرچەند
هەر چقاس ژی	هەرچەندیش
هەر دووك	دوویان ، هەردوو
هەر کو دەرێ	بڕوانە هەرکۆدە
هەروهەر	هەرگیز ، تا ئەبەد ، هەتا هەتا
هەر هۆ	هەر ئاوا
هەژبیر	لەبیر ، لەیاد
هەژبیرکرن	لەبیرکردن ، لەیادکردن
هەر ژەنگ	کارکەر ، رەنجکێش ، پالە
هەرێ	ئارێ ، بەلێ

هەرێ	وشەی دەبڕینی داخ و پەژارە ـ (مالا من بۆ ڤی زارۆکێ سێوی هەرێ بیت)
هەرێ هەرێ	بەلێ بەلێ ، ئائا
هەرێ	بەڵێ ، ئەرێ
هەز	ئارەزوو ، حەز
هەزاندن	هەژاندن ، جولاندن
هەزکرن	ویستن ، ئارەزوو کردن
هەزکەر	ئارەزوو کەر
هەزوی	هەر زوو
هەزێلك	هەرزاڵ
هەز ژێکرن	خۆشویستن ، دلپێدان ، حەباندن ، حەژێکرن ، کەیف پێهاتن
هەژان	راتەکان ، جولان
هەژاندن	راژاندن
هەژ تە هەژمن	هەر لەتۆ هەر لەمن ، بزانین کام مان دەباتەوە
هەژڤاندن	ترساندن
هەژڤین	ترسان
هەژڤین	دلە خورپێ ، شێویان و ئالۆز بوون
هەژقاندن	شێواندن
هەژك	لکەداری وشك ، چیلکەداری بچووك
هەژکاندن	جولاندن ، هەژاندن
هەژمار	ژمارە ، رەنووس
هەژمارتن	ژماردن
هەژمارن	ژماردن
هەژماردی	ئەژمارکراو
هەژمارە	ژمارە

هەژمارکرن	ژماردن
هەژمارەکری	ژمێرداو
هەژمەت	مەینەت ، خەم و خەفەت
هەژمەت	تاو ، خەفەت
هەژموون	بالاّدەستی، هەیمەنەت
هەژهان	لەرزین ، جولاّن
هەژهەژوك	لەرزۆك
هەژهەژی	ناپایەدار ، لەرزۆك
هەژەت	بیانو ، بەهانە
هەژەك	لەرزە
هەژیاتی	شیاوی ، شایستەیی
هەژیان	لەرزین
هەژیای	راژاو
هەژێکرن	خۆشەویستن ، حەباندن ، حەزلێکردن ، کەیف پێهاتن
هەژێکەر	خۆشەویست، دۆست، دلّدار
هەژین	مانەوە لەژیان
هەژین	راژان
هەژێن	راچڵەکین
هەژیر	هەنجیر ، هنجیر
هەژیر	هەنجیر
هەژین	هەژێن ، جولێنەر
هەژی	شیاو ، شایستە ، شایان
هەژهەژۆکی	لەرزۆکی

هەڤشیان	وشکبوون ، لەشیر وەستان
هەسان	ئاسان
هەسان	هەسان ، ئامێری هسوون
هەساندان	ساوین و تیژکردن
هەساندای	تیژکراو
هەساندی	تیژکراو بەهەسان
هەسانکرن	ئاسانکردن
هەسانکرن	هەساندان
هەسانەڤە	هەستانەوە ، رابوونەڤە
هەسپ	ئەسپ
هەسپێ ئێختە	ئەسپی گون دەرهاتوو
هەسپێ بەزێ	ئەسپی کێبڕکێ
هەسپێ خەساندی	ئەسپی گون دەرهاتوو
هەسپێ غارانێ	ئەسپی غارغارێن ، هەسپێ بەزێ
هەسپێ غاردانێ	هەسپێ غارانێ
هەسپێ کەحێل	ئەسپی رەسەن
هەسپێ گونێ	ئەسپی بێختە
هەسپێ مێ	ماین
هەستی	ئێسك ، هێستك ، ئیسقان
هەستیار	خاوەن هەست ، بەهەست ، حەساس
هەستی ئاسن	ئێسك پتەو، ئێسك ئاسن
هەستیبەند	ئێسکبەند
هەستی سڤك	ئێسك سوك ، خوێن شیرین

هەستی ڤەڕۆژ	ئەوەی ئێسك دەكرۆژێ
هەستی ڤەڕۆتن	ئێسك كرۆژتن
هەستی ڤەرۆژتن	ئێسك كرۆژتن
هەستی ستویر	ئێسك ئەستوور
هەستیف	بڕوانە هەستیڤ
هەستیك	ئێسك
هەستی گر	ئێسك گەورە
هەستی گران	ئێسك گران ، رەزا قورس
هەستی گرتن	شكان بەندی
هەستی ڤەگر	وەستای بەیتاری ئێسك
هەستیفك	خاكەنازی بچووك
هەستی بەند	ئێسكە پەیكەر
هەستیڤ	گازی لێكردنەوەی نان لە تەندوور
هەستیدانك	گۆڕستان ، تربستان ، قەبرستان ، زیارەت
هەستی سە	رەزا قورس ، رەزا گران
هەستی مەزن	ئێسك گەورە ، هێستك گر
هەسك	ئەسكوێ ، هسك
هەسكاندن	هەڵپشاوتن
هەسكۆ	ئەسكۆ ، هسك
هەسكە	ئانیسك
هەسكەهەسك	ئانیسكی زۆر
هەسكۆی	ئەسكوێ ، ئەسكۆ
هەسن درك	تەلبەند ، تێلدڕی
هەسنكێش	موگناتیس ، ئاسنكێش

هەسنگەر	ئاسنگەر
هەسنی	ئاسنین
هەسن	ئاسن
هەسۆد	بەئێرەیی
هەسۆدی	ئێرەیی ، حەسۆدی
هەسۆن	ساوین
هەسۆن	قوتان،لێدان
هەسۆن	سواخدان
هەسیاندن	وازانین ، تەخمینکردن ، وا گومان بردن — (ئەز وەسا دهەسبینم)
هەسیا	هەستی پێکرد
هەسیان	هەستپێکردن
هەسوی	گەرۆ ، زینی
هەسویك	بڕوانە هەسی
هەش	خم
هەش	قوڕو چڵکاو
هەش	هۆش ، فام ، ئاوەز ، ژیری
هەشان	ئاخنین
هەشاندن	تێ ئاخنین
هەشاندن	تێئاخنین
هەشتر	وشتر
هەشتێ	هەشتا
هەشف	سڕین
هەشفاندن	سڕینەوە

هەشفی	سڕاو
هەشفین	هەشفاندن
هەشفێن	ئەوەی شتێ دەسڕێتەوە
هەشك	چیلکە داری وشك
هەشك	دارێکی پڕ لق و دڕکە–رویڤی نەچوو کونا خۆ هەشکەك ب دویڤ خۆ ڤەکر (پەند).
هەشمەت	قوربان ، گۆری ، غولام
هەشین	هەمیشە سەوز، هەردەم شین
هەشینبوون	هەمیشە سەوز بوون
هەشین	وەك خم ، خمین
هەفت	حەوت
هەفتی	حەوتە ، حەفتە
هەفتێ	حەوتا
هەفتیار	کەمتیار
هەفتی	گەنیو
هەفدین	هاوئایین ، هەڤئۆل ، هاودین
هەفرید	عیفریت
هەفڕویش	رووبەڕوو
هەفڕویشی بوون	روو بە رووی بوونەوە
هەفس	گرتووخانە ، بەندیخانە،حەپس، زیندان
هەفشی	پێکەوە شوکردوو
هەفشی	حەوشە
هەفقاس	ئەوەندە
هەفك	قوڕگ ، گەرو ، گەردەن،حەفك،ستوکرك

هەفك ستۆر	مل ئەستور، گەردەن كولۆفت
هەفكویف	وەك یەك ، بۆ یەك شیاو بوون
هەفن	بۆگەنیو
هەفهەف	حەپە حەپ
هەڤ	وەك — (هوین مینا هەڤن)
هەڤ	پێكەوە — (هوین ب هەڤرا رندن)
هەڤانی	شەیتانیكردن
هەڤار	هاوار
هەڤار	هاوینەوار
هەڤارهاتن	فریاكەوتن
هەڤاری	بەهانا هاتن
هەڤال	هاوڕێ ، ئاواڵ ، برادەر ، دۆست
هەڤاڵكراس	دەرپێی ژنانە
هەڤالۆ	ئەی هاوڕێ
هەڤالۆشك	برادەری خۆشەویست
هەڤالۆك	برادەری خۆشەویست
هەڤالەتی	هاوڕێیەتی
هەڤال هەڤالانێ	دەستە دەستە و كۆمەڵ كۆمەڵ بوون
هەڤالی	دۆستایەتی
هەڤالینی	دۆستایەتی
هەڤان	هاون
هەڤان	حاواندن ، راگرتنی میوان،داڵدەدان
هەڤال بچویك	منداڵدان ، زارۆكدان
هەڤالبەند	هاوپەیمان

هەڤالبەندی	**هاوپەیمانی**
هەڤاندن	**لاساییکردنەوە ، زارڤەکرن**
هەڤالهێل	**بێ پەیمان ، بێ وەفا ، بێ ئەمەك ، بێ سۆز**
هەڤالکار	**هاوکار ، هاریکار**
هەڤالناڤ	**هاوەڵناو**
هەڤاندن	**شێواندن**
هەڤالداری	**لایەنگر ، خاوەن هاوڕێ**
هەڤئۆل	**هاو ئایین، هاودین**
هەڤباژاڕ	**بڕوانە: هەڤباژێڕ**
هەڤباژاڕی	**هاوشاری،هەمشاری**
هەڤباژێڕ	**هاوشار، هەمشار**
هەڤباژێڕی	**هاوشاری، هەمشاری**
هەڤبڕکانێ	**پێکەوەڕاکردن**
هەڤبەر	**بەرانبەر،یەکسان**
هەڤبڕ	**یەکتربڕ**
هەڤبڕین	**یەکتربڕین**
هەڤبەرکانێ	**لە بەر یەکدانان ، کێبڕکێ کردن**
هەڤبەرکی	**پێشبڕکێ ، هەڤبەرکانێ**
هەڤبەڕی	**هەڤبەڕ**
هەڤبەز	**هاوغار**
هەڤبەست	**پەیمان، سۆز**
هەبەستگرێدان	**هاوپەیمانی بەستن**
هەڤبەش	**هاوبەش**
هەڤبەشی	**هاوبەشی**

هەڤبەند	هاوبەند ، پێکەوە بەستراو
هەڤبەندی	هاوبەندی
هەڤبیر	هاوبیر
هەڤبەهر	هاوبەش ، هەڤپشك، هەڤبەش
هەڤبەست	هاوپەیمان، هاوبەست
هەڤبین	دیدار ، یەکتردیتن
هەڤبەژن	بەقەد بالآی یەکتر
هەڤبەستکرن	پەیماننامە پێکەوە مۆر کردن
هەڤبەستی	هاوپەیمانی، هاوبەستی
هەڤپار	هاوبەش ، هاوپشك ، هەڤپشك
هەڤپشت	پشتیوان ، پالّپشت
هەڤپشك	هاوبەش
هەڤپشکی	هاوبەشی
هەڤپشتی	هاوپشتی ، هاوکاری یەکترکردن
هەڤتا	هاوتا ، هاوشان
هەڤتوخیب	هاوسنوور ، هەڤ مەرز
هەڤتا	هاوتا
هەڤتۆشی	بەرەنگاری
هەڤتۆش	بەرەنگار
هەڤجاڕ	هەنجاڕ ، هەوجاڕ
هەڤجی	هاوولآتی ، هاوجێ
هەڤجی	هاوجێ
هەڤجیەتی	هاونیشتمانیەتی
هەڤجە	هاوجێ

هەڤچاخ	هاودەم
هەڤچەپەر	هاوسەنگەر
هەڤچەر	هاوچەرە
هەڤچەرخ	هاوچەرخ ، هاوسەردەم
هەڤچوون	ڕووبەڕووبوونەوە
هەڤخەباتی	هاوخەباتی ، هاوسەنگەری
هەڤخستن	لێکدان
هەڤخەڤ	هاوخەو ، هاوسەر
هەڤخەل	هاوسەنگەر ، هەڤچەپەر ، هاوخەبات
هەڤخەبات	هاوخەبات
هەڤداخستن	یەکتر خستنە سەر زەوی
هەڤدار	هاوبەش
هەڤدان	لەیەکتردان ، یەکتر قوتان — (ئاری و ئازاد ل هەڤدان)
هەڤدان	تێکەڵاوی یەکتر کردن (مەپارێن خو ل هەڤدان)
هەڤدژ	هاودژ، پێچوانەی یەکتر،دژبەیەك
هەڤدژی	هاودژی
هەڤدل	هاو ئاوات ، هاوڕاز
هەڤدوو	یەکتر، هەردوو
هەڤدوو بڕ	یەکتر بڕ
هەڤدوو برن	یەکتر بردن
هەڤدووبەر	هەڤدوو برن
هەڤدوودیتن	یەکتربینین ، چاو بەیەکتر کەوتن
هەڤدۆر	دوور لەیەکتر
هەڤدویری	لەیەکتر دوور

هەڤدووکەڤاندن	یەکتر بەعەرزی دادان
هەڤدووکەناندن	یەکتر هێنانە پێکەنین
هەڤدووگازیکرن	بانگی یەکتریان کرد
هەڤدووگراندن	یەکتر بەگریان هێنان
هەڤدوو گرتن	یەکتر گرتن
هەڤدووگەڕاندن	یەکتر گێڕان
هەڤدوو گڤاشتن	یەکتر گوشین
هەڤدوو گەیاندن	یەکتر بردن بۆ شوێنی مەبەست
هەڤدوو گڤشین	یەکتر گوشین ، هەڤدو گڤاشتن
هەڤدە	حەڤدە
هەڤدەر	هاوسێ ، جیران ، هەڤسوی
هەڤدەرد	هاو دەرد ، هاو ئازار
هەڤدەردی	هاودەردی ، بۆ دەربڕی هاودەردی
هەڤدەست	هاوکار ، یاریدەدەر
هەڤدەڤ	هەم دەم
هەڤدەم	هاوکات ، هاوچاخ
هەڤدی	یەکتر ، هەڤدوو
هەڤدیان	هاودیان ، گوندێکە لە دەڤەری سۆران
هەڤدیتن	یەکتربینین ، دیدار لەگەڵ یەکتر کردن
هەڤدژ	دژ بەیەک
هەڤدەک	هاوڕێ ، دۆست
هەڤدەری	هاوسێیەتی ، جیرانەتی ، هەڤسویاتی
هەڤدەنگ	هاودەنگ
هەڤدەنگی	هاودەنگی ، یەکدەنگی

هەڤر	هەور
هەڤڕا	پێکەوە ، بهەڤڕا
هەڤراز	ئەوراز ، سەربەرەو ژۆر ، ئەوراز
هەڤڕاز	هاوڕاز
هەڤڕان	باراش ، داناش
هەڤڕایی	هاوبەشی ، پێکەوەیی
هەڤڕامان	هاومانا ، هاو واتا
هەڤڕامان	پێکەوەمان ، پێکەوە ژیان
هەڤرس	دارێکی کێوی یە
هەڤڕك	ركابەر
هەڤڕكی	ركابەری
هەڤڕیكرن	ركابەریكردن
هەڤڕۆ	بەرەو ڕوو
هەڤڕول	گێڕانی هەمان ڕۆلی یەكتر
هەڤروشی	روو بەرووی ، دووچاری
هەڤروشی هەڤبوون	روو بە رووی یەكتر بوونەوە
هەڤرەوش	هاو حالەت
هەڤڕێوكرن	بەرەو رووی یەكتر كردنەوە
هەڤڕە	پێكەوە ، تێكڕا ، لەگەل یەك
هەڤڕەنگ	هاوڕەنگ ، هاوشێوە
هەڤڕەنگی	هاو رەنگی ، هاوشێوەیی
هەڤڕوی	هەڤڕو ، بەرەو روو
هەڤڕی	هەڤڕو
هەڤڕی	هاورێباز ، هاوڕێ ، دۆست

هەڤڕیبوون	**رووبەرووی یەکتربوون**
هەڤڕێز	**هاورێز ، تەبا**
هەڤڕێزی	**تەبایی ، هاورێزی ، هاوسەنگەری**
هەڤریش	**هاورێش ، روو بەروو ، تووشبوو**
هەڤریشك	**نانەڕۆن ، هریشك**
هەڤریشم	**ئاوریشم**
هەڤڕێ	**هاوڕێ ، هاوڕێباز ، هاوسەفەر**
هەڤڕێك	**هەڤڕێ**
هەڤڕکی	**کێبەڕکێ**
هەڤڕڤ	**هاوڕێز ، هاوڕێ**
هەڤڕامان	**پێکەوەمان ، لەگەڵ یەکتر بوون**
هەڤڕامان	**هاوواتایی**
هەڤڕێباز	**هاوڕێ ، هەڤڕێ**
هەڤریشم	**ئاوریشم**
هەڤڕنگ	**مقەسی تایبەتی خوری بڕین**
هەڤڕەسەن	**هاوڕەگەز**
هەڤڕەسەنی	**هاوڕەگەزی**
هەڤڕا	**پێکەوە**
هەڤڕا	**هاوڕا ، هاوبیر**
هەڤڕێژە	**هاوڕێژە**
هەڤڕەنگ	**هاوڕەنگ، هاوشێوە**
هەڤڕەنگی	**هاوڕەنگی**
هەڤزا	**هاوتەمەن**
هەڤزار	**خاوەنی یەك شێوەزار**

هەڤزاڤا	ئاوەڵ زاوا ، هاوزاوا ، هاولنگ
هەڤزاڤایی	ئاوەڵزاوایی ، هاوزاوایی
هەڤزك	جمك ، دووانە
هەڤزمان	هاوزمان ، خاوەنی یەك زمانی ئاخاوتن
هەڤژان	هاوخەفەت
هەڤژی	هاوتەمەن
هەڤژیار	هاوشارستانی
هەڤژیاری	هاوشارستانیەت
هەڤژیان	هاوسەر
هەڤژین	هاوسەر
هەڤسال	هاوساڵ ، لەدایكبووی ساڵێك ، هاوتەمەن
هەڤسەفەر	هاوڕێی كۆچ
هەڤسۆز	هاوپەیمان
هەڤسۆز	هاوخەم
هەڤسۆژ	هەڤسۆز
هەڤسۆزی	هاوسۆزی ، هاوپەیمانی ، خەمخۆری
هەڤسۆژی	هاوسۆزی ، هەڤسۆزی
هەڤسوند	هاو سوێند ، هاو بەڵێن
هەڤسویند	هاوسوێند ، هەڤسوند
هەڤسەر	هاوسەر
هەڤسەری	هاوسەری
هەڤسەنگ	هاوسەنگ
هەڤسەنگی	هاوسەنگی
هەڤسوی	هاوسێ ، دراوسێ

هەڤسی	دراوسێ ، هەڤسوی
هەڤسیاتی	دراوسێیەتی ، جیرانیەتی
هەڤسیایی	هاوسێیی ، جیرانەتی
هەڤسێیی	هاوسێیەتی
هەڤسار	هەوسار ، لغاو
هەڤشار	هاوشار
هەڤشاری	هاوشاری
هەڤشی	وشك بوو
هەڤشیر	هاوشیر ، خوشك و برای شیری
هەڤشیان	وشکبوون ، لەشیر وەستان
هەڤشیانی	هاوهێزی
هەڤشین	ئیشکە ، هەڤشیان
هەڤشاندن	وشککردن
هەڤك	تەڵە
هەڤکار	هاوکار
هەڤکونجی	هاوگۆشەیی
هەڤکێش	هاوکێش ، یەکسان لە کێشاندا
هەڤکێشکرن	یەکتر کێشان
هەڤکێشکانێ	یەکتر کێشان ، کێبڕکێیی یەکتر راکێشان
هەڤکێشە	هاوکێشە
هەڤکۆکا فەرمانی	رستەی فەرمانپێدان
هەڤکۆکا ناڤکی	رستەی ناوی
هەڤکۆکا هاڤلناڤی	رستەی ئاوڵناوی
هەڤکۆکا هەکەیی	رستەی مەرجی

هەڤگر	یەگترگر ، یەککگرتوو ، تەبا
هەڤگرتن	یەککگرتن ، یەکتر گرتنەوە
هەڤگریان	هاوگریان
هەڤگریاندن	یەکتر گریاندن
هەڤگۆڕ	هاو گۆڕ
هەڤگۆڕان	هاوگۆڕان ، یەکتر گۆڕین
هەڤگۆڕین	هاوگۆڕین ، لەیەکتر گۆڕینەوە
هەڤگوهارتن	پێك گۆڕینەوە ، هەڤگۆڕین
هەڤگوهاستن	جێگە پێك گۆڕینەوە
هەڤگهان	گەیشتن بە یەکتر ، پێکهاتن
هەڤگهاندن	گەیاندنە یەکتر
هەڤگەهان	بەیەك گەیشتن ، هەڤگهان
هەڤگەهاندن	بەیەك گەیاندن ، هەڤ گهاندن
هەڤگور	هۆگر
هەڤلنگ	ئاوەڵ زاوا ـ ئەوانەی کە خێزانیان خۆشکی یەکترن
هەڤمال	هاوسێ ، هاوبەش لە مال
هەڤناڤ	خاوەن یەکناو ، ئەوانەی یەکناویان هەیە
هەڤنڤین	هاوسەر ، ئەوانەی لەیەك نوێن دەخەون
هەڤند	هۆگر
هەڤهاتن	بەیەکەوە کۆبوونەوە ، یەکتر گرتن
هەڤهێزی	هاوهێزی ، هاوتوانایی
هەڤودو گازاندن	گلەیی لەیەکتر کردن
هەڤوار	هاوسنوور
هەڤووت	سووتاو

هەڤۆت	بنەمای فێربوون
هەڤۆتکار	مامۆستا ، فێرکار ، سەیدا ، هیڤان
هەڤۆتن	فێرکردن
هەڤۆتی	فێرکراو ، راهێنراو
هەڤۆك	رستە
هەڤۆکا خۆ سەر	رستەی سەربەخۆ
هەڤۆکێن رێز کری	زنجیرە رستە
هەڤۆل	هاو ئایین
هەڤۆلی	هاو ئایینی
هەڤۆت	فێر بوو
هەڤە	ئێوە ، ئەنگۆ ، هنگە
هەڤێز	چنینەوەی بە تەقەڵ کە دیار نەکا
هەڤێز	شوێنی لەوەڕاندنی مەڕو ماڵات
هەڤێشاندن	یەکتر ئازاردان
هەڤیرکار	هەویرکار
هەڤیرکاری	هەویرکاری
هەڤیان	ئۆقرەگرتن ، هەدادان
هەڤیان	هەوێن
هەڤیان	دەست لە خۆشەویستی شتێك نەبەردان ، هەر خۆش ویست
هەڤیانبوون	هێور بوونەوە
هەڤیا نبوون	هەوێن بوونی ماست
هەڤیانکرن	مەیاندن ، هەوێنکردن
هەڤیر	هەویر
هەڤیرترش	ئامیانی هەویر، خومرە ، هەوێن

هەڤیرکەر	هەویر شێل
هەڤێز	جێگای حەسانەوەی مەڕو ماڵات
هەڤین	هەوێن ، ئامیان
هەڤین	دڵداری ، خۆشەویستی، ئەوین
هەڤیندار	ئەویندار ، دڵدار ، ئاشق
هەڤینداری	دڵداری
هەڤینگەرم	دڵداری شێت و شەیدا
هەڤینی	ئەوینداری
هەڤینکرن	دڵداریکردن
هەڤیەك	یەکسان ، بەرانبەر
هەڤی	هەوی - دووژنی پیاوێك
هەڤی	تەنیا ئەمە بۆ نێر
هەڤ پیشە	هاوپیشە
هەڤ جڤات	هاوکار لە کوڕو کۆبۆنەوەدا
هەڤ جڤاندن	لێك کۆبوونەوە
هەڤ جڤین	پێکەوە بە شدار بوون لە کۆبوونەدا
هەڤ جۆت	هاو جووت ، هاوشان
هەڤ جۆر	هاوشێوە
هەڤ شیان	هاوتوانا ، هاوهێز
هەڤ کونج	هاو گۆشە
هەڤ گرێدان	یەکتر بەستن
هەڤ لەیز	هاو گەمە
هەڤ لەیزستن	پێکەوە گەمەکردن
هەڤ لەیزین	بەیەکەوە یاری کردن ، هەڤ لەیزتن

هەڤ ليس	هاو كولانە ، هاوليس ، هاولانە
هەڤ ناسين	يەكتر ناسين
هەڤ نڤيس	دۆسيە ، بادەك
هەڤێ	تەنيا ئەمە بۆ مێ
هەق	رەوا ـ (دۆزا كورد دۆزەكە هەقە)
هەق	ماف ، كرێ ـ (هەقێ تە چەندە ؟)
هەقاندن	هەڵكەندن
هەقاندن	حەقكردن
هەقبوون	رەوا بوون ، راستبوون
هەقيڤ	هەگبە
هەقی	راستی
هەك	ئەگەر ـ (وشەی سەرسوڕمان)
هەكانی	وشەی مەرجی
هەككو	ئەگەر ـ (هەككو چووی بێژە من)
هەكو	هەككو
هەكۆ	ئەگەر
هەكە	ئەگەر
هەكەومەكە	ئەگەر و مەگەر
هەكەهات	ئەگەر هاتوو
هەكينی	هەكانی
هەگەر	ئەگەر ، ئيحتيمال
هەگەر	ئەگەر
هەل	داگيرسان ـ (ئاگری هەلكە)
هەل	كەڕەت ، جار ـ (ڤێ هەلێ لمن ببۆرە)

هەل	پێچانی داو لە شتێ ـ (ڤی دەزی هەلکە بەکەرێ)
هەلا	دەنگی جەنجاڵ و قەڵەبالغ
هەلات	ها تەدەر لە ئاسۆ ـ (رۆژا مە کوردا هەلات ، ئازدی ئینا خەلات)
هەلاڤێت	بەرەو سەرەوە هاویشت
هەلاڤێت	رشایەوە
هەلاڤێتن	بەرەو سەرەوە هاوێشتن
هەلاڤێتن	رشانەوە
هەلاڤێتی	بەرەو سەرەوە هاوێژراو
هەلاڤێتی	رشایتەوە ـ (ڤی نەساخی یێ هەلاڤێتی)
هەلاڤێشتن	بڕوانە هەلا ڤێتن
هەلالۆك	بەلالوك ، دار بەلالوك
هەلاتی	هەلاتوو ، راکردوو
هەلاندن	بلند کردن ، بەرز کردن
هەلاندن	تواندنەوە
هەلاندی	هەڵگیراو
هەلاندی	تواوە
هەلانین	هەڵگرتن
هەلاویستن	هەڵاواسین
هەلامەت	دێو
هەلاند	هەڵدانەوە
هەلاندی	هەڵدراوە
هەلبەستی	هەڵبەستراو ، بوختان
هەلبژارتن	هەڵبژاردن
هەلبژارتی	هەڵبژاردە

هەلبوو	داگیرسا ، پێبوو ـ (ئاگرێ شۆڕشێ هەلبوو ، بۆگەلێ مە چرا و پەلبوو)
هەلبوو	دەستی پێکرد ، نەبڕینەوەی قسە
هەلبوورین	ئەوراسچوون ، ژێهەڵچوون
هەلبوون	داگیرسان ، پێبوونی ئاگر
هەلبوون	نەبڕانەوەی قسە لەلایەن کەسێکەوە ، پڕبێژی ، زۆربڵێ
هەلبووی	هەڵگیرساو
هەلبەت	ئەڵبەتە ، بێ گۆمان
هەلبشکوڕین	گەشانەوە
هەلبڕین	چوونە سەرەوە
هەلپڕچاندن	پساندن
هەلپەقژیم	راچەڵەکیم
هەلپەقژین	راچەڵەکین
هەلپفیان	وەرەمکردن ، ئەستوور بوون
هەلچڕاندن	دڕاندن
هەلچوون	پێداچوون ـ (ئەم ب مالا ڕا هەلچووین)
هەلخڕاندن	لێ خشاندن
هەلخلاندن	لەبەرزایی بەرەو خوار شۆڕ کردنەوە
هەلخلاندی	شۆڕەوە بوو بەرەو خوارەوە
هەلدان	بڵندکردنەوەو دانانی چادرو رەشماڵ
هەلز	وێنجە ، هەلەز
هەلز بڕین	درووێنە کردنی وێنجە
هەلز بەهێن	سیس هەڵگەڕانی وێنجە
هەلزنین	پێچانەوەی گیا

هەلقاندن	لەڕەگ و ریشەوە دەرهێنان
هەلقوتان	چوونە ناوکارێك یان شوێنێك بەبێ وەرگرتنی مۆڵەت
هەلکۆڵ	کولنگ،تەور،قەزمە ،ئەو ئامێرەی زەوی پێ دەکۆلن ،
هەلکۆڵ	فزۆڵ ، مایتێکەر
هەلکۆلی	هەڵکەندراو
هەلکۆلین	هەڵکۆلان
هەلکۆلین	لێگەڕان ، لێکۆلین
هەلکرن	پێکردنی ئاگر
هەلکرن	پێچان
هەلکری	پێکراو
هەلکشیان	درێژ بوون ، بەرز بوون
هەلکە	داگیرسێنە
هەلکە	هەڵی کە ، هەڵکێشە ـ (دەلنگێن خۆ هەلکە دا تەڕ نەبن)
هەلکەتن	بوار رەخسان ، هەڵکەوتن
هەلکەر	داگیرسێنەر
هەلکەفت	بۆنە ـ (ب هەلکەفتا دەرچوونا تە ل زانستگەهێ پیرۆزباهیێ ل تە دکەم)
هەلکەفت	هەڵ رەخسان ، هەڵکەوتن
هەلکەفتی	هەڵکەوتوو
هەلکەفتن	هەڵ رەخسان، رەخسانی دەرفەت
هەلکێشان	دەرهێنان
هەلکێشان	هەلمژین– هەلکێشانا کادیا جگارێ زیانا بۆ تەندروستیا مرۆڤی هەی
هەلگرتی	هەڵگیراو

هەلگرتن	بەرزکردنەوە
هەلگرتن	خەزنکردن
هەلگۆزین	هەڵێنجان
هەللەخە	یاری ، گەمە ، گاڵتە ، وازی ، تڕانە
هەللەخەکرن	گاڵتە کردن
هەلم	بوخار ، بای دەم
هەلم	نەفەس ، هەناسە
هەلماڵین	هەڵ کردنی قۆڵ
هەلماڵین	قوتدان ، خواردن
هەلمژین	هەڵمژان
هەلمریسین	هەڵمژین
هەلمروسین	هەڵمژین
هەلنان	هەڵگرتن ، لا بردن ـ سەرێ دیزکێ هەلنە
هەلنان	بێزارکردن ، وەرەسکردن
هەلنگافتن	سەرەنگرێ بوون ، سەتمین
هەلنگفتن	هەڵخلیسکان ، هەلنگافتن ، سەتمین
هەلهاتن	هەڵاتن
هەلهسوون	ساوین ، پیاماڵین
هەلهلی	میوەی زۆر گەیشتوو
هەلهلین	هەلهلی
هەلهەڵی	بزێو ، زۆر جۆلەکەرو ئوقرەنەگر
هەلهەلۆك	کەسی بزێوو زۆر بە جموجۆڵ
هەلهەلە	هەلهەلۆك
هەلوا	حەلوا

هەلواسین	هەڵواسین ، هەڵپەساردن
هەلوەراندن	داوەراندن
هەلوەراندن	رزاندن
هەلوەرین	هەڵوەران
هەلوەست	هەڵوێست
هەلوەشاندن	لەبەر یەك بردن
هەلۆ	هەستە ، هەڵسە ، رابە
هەلە	ئاغەڵ ، هۆڵە مەڕ
هەلەك	جارێك ، ئاغەلێك
هەلەكا دی	جارێكی تر ، كەڕەتێكی تر ، جارەكا دی
هەلەهەل	بەدەست و برد ، كاربەجێ
هەلەهەلی	بەدەست و بردی
هەلەكۆڤ	گومبەتە
هەلەخە	دەنگی جەنجاڵی و قەڵەبالغی
هەڵ	هەڵە مەر ، ئاغەڵ ، تەویلخانە
هەڵدڕاندن	پارچە پارچە كردن
هەڵ و بەڵ	نا ئارام ، بزێوو ، پڕ جمو جۆڵ
هەڵەمار	ژیلەمۆ ، خۆلەمێش
هەلیان	توانەوە
هەلین	لاببە ، بەرز بكەوە
هەلێخست	رەخساند ، رێكخست ـ (دەرفەت ژمەڕا هەلێخست)
هەلێخست	راخست
هەلێخستن	دەرفەت رەخساندن ، زەمینە خۆشكردن
هەلێخستن	راخست ، دانان و بلاّو كردنەوەی جلی شوراو لەبەرخۆر و تاو

	به مەبەستی وشکبوونەوە
هەلی	ئامێرێکی جوتکردنە ـ (ئەز نکارم هەلیا تە بکێشم)
هەلی	تواوە
هەلێ	کەڕەتێ ، جارێك ـ (ڤێ هەلێ نە هەلەکا دی)
هەل بشکوڕین	گەش و شاد بوونەوە
هەل کشیان	هەڵکشان
هەل کۆلین	ناو دەرهێنانی هەر شتێ
هەل گوتن	پێدا هەڵدان
هەل مرویسین	هەڵمژین
هەل وەشین	هەڵوەشێن
هەما	ئاوا ، هەروا
هەما	ماوە ، نەمرد
هەما	بە ئەستەم
هەما	هەموویان ، گشتیان
هەمان	گشتیان ، هەمووان
هەماییل	حەمایل
هەمان	بە ئەستەم
هەمباژاڕی	هاوشاری
هەمباژێڕی	هاو شاری
هەمبان	هەمبانە
هەمبز	ئامێز ، باوەش
هەمبەر	بەرانبەر ، بەرامبەر ، هەڤڕوی
هەمبێز	ئامێز ، باوەش

هەمبەرانی	بەرامبەرایەتی
هەمپازی	شانازی
هەمپشت	هاوپشت ، لایەنگر
هەمپشك	هاوبەش
هەمپا	هاوتا
هەمپا	بەترانی
هەمد	حەمد ، ویست ، بڕیار
هەمكۆف	هاوشان ، هاوتا
هەمل	حەمل ، ژنی زگپڕ
هەملدار	ژنی زكپڕ،ژنی سكپڕ، ئاڤس، ب زك
هەملدار	بەڵێندەری گواستنوەی حاجیان بۆ ماڵی خوا
هەملداری	حەملداری
هەمما	هەر ، تەنیا ، بەس
هەمەت	سەیر كردن
هەمەتە	لێڕوانین و تەماشا
هەمەتەبكێ	تەماشاكە ، سەیركە ، هێڤدەرێ ، لێڕامینە ، مێزەكە ، بەرێ خۆ بدێ، لێڕاوەستە
هەمەتەكەرێ	هەمەتە بكێ
هەمیان	گشتیان ، هەموویان
هەمیلا	گشت لایەك
هەمی	گشت ، هەموو ، تەڤ ، خڕ
هەم هەم	وتەی شیوەن گێڕانی ژنانە لەسەر مردوو
هەناڤ	هەناو ، دەروون
هەناڤڕەش	رژد ، چنۆك ، كەسێك كە حەز لە خۆشی خەلك نەكا

هەناڤ تەنی	هەناو ڕەش، زكڕەش ، هەناڤ رەش
هەناڤ	هەناو
هەنبەر	بەرامبەر ، هەڤبەر
هەندا	بزر ، ون ، نادیار ، شاراوە
هەندر	ناوەوە
هەندرو	هەندر
هەندە	هەر ئەوەیە
هەندە	ئەوەندە
هەندەك	كەمێك
هەنداز	رێكخەر
هەندەر	دەرەوە ، هەندەران
هەنك	قسەی پێكەنین، حەنەك
هەنگاڤت	هەنگاوت ،پێكا
هەنگاڤتن	ئەنگاوتن ، لە ئامانجدان
هەنگاڤ	شەقاو، هەنگاو
هەنگڤان	هەنگوان ، ئەوی هەنگ بەخێو دەكات
هەنگڤین	هەنگوین
هەنگل	بن باخەڵ
هەنگل	دەسكی دیزە و دەفر ـ ئەوێ دیزكێ چێدكەت دێ كاریت هەنگلی ژی بەتێ (پ).
هەنگی	ئەوسا ، ئەو دەم
هەنگە	ئێوە
هەنها	هەر ئێستا ، دەستبەجێ ، هەنووكە
هەنووكە	ئێستا

هەنووكەیی	لەرەوشی ئێستادا، حالی حازر
هەنهە	هەنهۆ
هەنهۆ	هەرئێستە
هەنە	هەیانە ، هەمانە ، هەن ، ماون
هەنەك	قسەی گاڵتەو گەپ
هەنەکچی	گاڵتەجاڕ ، سوحبەتچی ، یاریکەر، تڕانەکەر
هەنەکە	هەر نەیکە
هەنەکی	گاڵتەچی
هەنەکی	هەنەکە
هەنی	نێوچەوان ، تەوێڵ
هەنێ	وشەی ئاماژە پێکردن بۆ کەسێك یان شوێنێکی دوور– (ئاری، ئازاد یێ هەنێ یە).
هەوار	هاوار
هەوار	شوێنی گەشت وسەیران
هەوار کرن	هاوار کردن
هەوار هێلان	هاوار کردن ، دەنگ بەرز کردنەوە
هەواری هێلان	هەوار هێلان
هەوجە	نیاز ، پێویست
هەوجەیی	نیازمەندی،محتاجی، حەوجەیی
هەوجە	پێویست ، بەنیاز
هەودان	پەلاماردانی دوژمن ، هێرش بردنە سەر دوژمن
هەوقاس	ئەوەندە
هەوك	گەردەن ، حەفك
هەونین	تەنین

هەون	خەو
هەون سڤك	خەو سووك
هەونگران	خەو قورس
هەوناس	سەرۆكی بەروبوومكەرەكان
هەوە	ئێوە ، ئەنگۆ
هەوی	هەوێ
هەوی	مانگ ، هەیڤ ، مەھ
هەیا	هەتا ، تا ، (هەیا نها ئەم سەربەست نەبووینە)
هەیاتی	هەبوونی ، دارایی
هەیاخ	بڕوانە ئەیاخ
هەیامی	وەرزی
هەیام	كات ، دەم
هەیبەت	ترس ، شەوكەت ، سام
هەیبەتگرتی	سەرسام
هەیبەت نیشادان	هێزو توانای خۆ دەرخستن
هەیتە	پیاوی زەبەللاّح و بەقەلاّفەت
هەیتێكرن	تێهەڵدان ، سوكایەتی پێكردن
هەیتە	سەركەش ، سەرەڕۆ
هەیف	مخابن ، بەداخەوە، مخابن
هەیف	تۆڵە
هەیف ستاندن	تۆڵە سەندنەوە
هەیف هەلینان	هەیف ستاندن
هەیڤ	مانگی ساڵ ، مانگی ئاسمان
هەیڤانە	مانگانە

هەڤا سۆر	مانگی سۆر
هەیکرن	بەرەللا کردن ، دەرکردن
هەیکە	بەرەللا بکە ، دەرکە
هەیلۆ	وتەی دەربڕینی بێزاری و غەم و پەژارە
هەیلێ	وتەی بانکردنی مێ ـ (هەیلێ جانێ)
هەیە	ماوە ، زیندووە
هەییبوون	دارابوون ، دەوڵەمەندی
هەیین	هەبوون
هەیی	دارا بوون، هەبوون ـ هەیی بە کوڕێ کەری بە (پ).
هەی	تۆ بڵێی
هەی	وتەی پێش جنێو
هەیهات	بەخت وشانس
هەیهاتە هەیهات	مەحالە، هەرگیز نابێ
هەیرین	دامان، ئاسێبوون،حەیرین
هیچ و پیچ	بێ نرخ ، بێ قیمەت ، هیچ و پووچ
هیر	ورد ، زۆر بچووك
هیربین	وردبین
هیربزان	دادوەر ، وردزان
هیرکرن	ورد کردن
هیرە	وردە ـ (مرۆڤەکێ هیرە)
هیری	وردی ، بچووکی
هیر هیر	ورد ورد
هیز	حیز
هیز	بیر

هیزاتی	حیزایەتی
هیزار	رووبەند ، تارای بووکێنی ، تارا
هیزۆك	جۆلأنەی گوریس
هیزینی	حیزایەتی
هیسان	ئاسان
هیسەت	حەیسییەت ، ئابڕو
هیسك	نەزگرە ، ئەنیسکە
هیشار	روو سەری ژنانە
هیشك	وشك
هیشین	سەوزبوون
هیڤ	مانگ ، هەیڤ ، مەھ ، مھ
هیڤا پڕ	مانگی چواردە
هیڤا تژی	مانگی چواردە ، هیڤا پڕ
هیڤاختن	دروونەوە
هیڤار	ئێوارە،ئێڤاری
هیڤارە	ئێوارەیە،عەسرە
هیڤاری	ئێوارێ
هیڤان	مامۆستا،فێرکار، سەیدا
هیڤانی	مامۆستایەتی،سەیدایی،فێرکاری
هیڤار	زانا ، پسپۆر
هیڤکرن	پاڕانەوە
هیڤەڕۆن	مانگەشەو
هیڤی بوون	بە ئاوات بوون
هیڤیخواز	هیوا خواز

هیڤیخوازی	هیواخوازی
هیڤیدار	هیوادار ، هیواخواز ، ئاواتە خواز
هیڤیدار بوون	ئومێدەواری ، هیواداری
هیڤ ئاڤا بوو	مانگ ئاوا بوو
هیڤ دەرکەتن	مانگ هەڵاتن
هیڤ دەرکەڤتن	مانگ بەدەرکەوتن ، هیڤ دەرکەتن
هیڤ چوو ئاڤا	مانگ ئاوابوو
هیڤ گرتن	گیرانی مانگ
هێڤی	هیوا
هێڤیدار	هیوادار
هێڤیداری	هیواداری،ئومێدەواری
هێڤیخواز	هیواخواز
هێڤیخوازی	هیواخوازی
هیخواز	فێرکار ، قوتابی ، شاگرد ، خوێندکار
هیخوازی	فێرخازی
هیکار	فێرکار ، مامۆستا،سەیدا،هیڤان
هیکاری	مامۆستایەتی ، فێرکاری ، سەیدایی ، هیڤانی
هیکرن	فێرکردن
هیلاندن	حیلاندنی ئەسپ
هیلاویستن	هەڵواسین
هیلك	حیلە ، دەنگی بەرزی پێکەنین ، قاقا
هیلە	فیڵ ، حیلە
هیلەهیل	حیلە حیلی ئەسپ
هیم	بناغە ، بنچینە ، بنێشە

هین	فێنك
هین	فێر
هین	ئێوه ، هنگ
هینبوون	فێنك بوون
هینبوون	فێر بوون ، راهاتن
هینك	هۆنك ، رۆماتیزم
هینكار	مامۆستا ، فێركار
هینكاری	فێركاری
هینكەبا	رۆماتیزم
هینكەبا	سروه
هینكەری	مامۆستایەتی
هینكایی	فێنكی
هینكرن	فێنككردنەوه
هینكەر	فێنك كەرەوه
هینكەر	فێركار ، مامۆستا
هینگی	ئەوسا ، ئەوكاته
هین بووی	فێر كراو ، خویندەوار
هین كرن	فێركردن
هێت	لاق
هێت	دێت
هێتخار	لاق خوار ، سمت خوار،لەنگەر،لنگەر
هێت و پێت	وردو خاش، پارچەپارچه
هێت و پێت كرن	وردوخاش كردن، پارچەپارچەكردن
هێتوون	ئێتوون

هێتوین	هێتوون
هێت	لاق ، لنگ ، ڕان
هێت و پیت	پارچە ، پارچە
هێت و پیتکرن	پارچە پارچە کردن
هێت خاری	لاق خواری ، لەنگی ، سەقەتی
هێجەت	بیانو ، بەهانە
هێجەت گرتن	بیانوهێنانەوە ، پاساونانەوە ، بەهانە گرتن
هێچك	قوڵفە داری سەر گوریسی بار
هێخواز	چاوچنۆك
هێدکی	بەلە سەر خۆیی ، شێنەیی
هێدی	لەسەرخۆ
هێدی بوونەڤە	ئارام بوونەوە
هێدیکا	لەسەر خۆ
هێدیکرن	ئارامکردن
هێدی هێدی	هێواش هێواش
هێدیکی	بەهێواشی ،لەسەرەخۆ ، بەئارامی
هێڕ	گێژ و وڕ ، گەوج، دەبەنگ
هێڕان	هاڕین
هێرس	توڕە
هێرس بوون	دەڕکەوە چوون ، توڕە بوون
هێرسکرن	توڕەکردن
هێر ڤاندن	ڕماندن ، رووخاندن
هێڕڤین	رووخان
هێڕۆ	ئەی گێژ

هێڕە	گێژە
هێڕ هێڕ	گێژ گێژ
هێڕ هێڕ	بێڕ بێڕ ، دەنگە دەنگی بزن
هێڕی	دەبەنگی ، گێژی ، دەنگی بزن
هێڕێ	گێژە ، بۆ مێ بەکار دێت
هێڕین	هێڕە هێڕی بزن
هێڕین	هەرە گەوج
هێروون	هێلکەڕوون
هێزک	دیلانێ، هێزووک
هێزووک	دیلانێ ، جۆلانێ
هێژ	هێشتا، زیاتر لەمە ـ (مافێ مە هێژ پترە)
هێژ	تا ئێستەش ـ (هێژ ئەز نەزڤڕیمە مال)
هێژا	ڕێزدار ، بە حورمەت ، هەڵکەوتە ، بەڕێز
هێژابوون	شایستەبوون
هێژان	هێشتان
هێژان	هەژان
هێژاندن	ڕاژاندن ، جۆلاندن
هێژایە	ڕێزدارە ، بەڕێزە
هێژایی	شیاوی ، ڕێزداری ، شایستەیی
هێژماردن	هەژماردن
هێژنە	ئێستا نا، جارێ نا
هێژیر	هەنجیر، ئەنجیر ، هژیر
هێژکو	هێشتا
هێژان	هێشتان

هێسان	ئاسان
هێساندن	کار ئاسانکردن
هێسانی	ئاسانی
هێستر	ئێستر
هێستر	ئەسرین ، فرمێسک ، رۆندک
هێسترانی	وەك ئێستر
هێستر سیار	سواری ئێستر
هێسترڤان	ئێسترچی
هێستك	ئێسقان ، ئێسك ، هەستی
هێستی	هێستك ، ئێسقان
هێسك	ئێسك
هێسن	ئاسن
هێسۆن	ئاسان
هێسیر	فرمێسك ، ئەسرین
هێسانی	ئاسانی ، سانایی ، ساناهی
هێسیر	ئەسیر ، دیل ، گیراو ، بەندکراو
هێش	تا ئێستەش
هێش	زیاتر ـ (هێش بخوینە دا سەرکەڤی)
هێشتا	تا ئێستەش
هێشتر	وشتر ، حوشتر
هێشتر سیار	حوشتر سوار
هێشترمەڵ	وشترمەڵ
هێشترڤان	حوشتروان
هێشین	کەسك

هێش	هێشتا
هێفدان	بڕوانە: هێفکرن
هێف	تەماشا ، روانین
هێفکرن	روانین ، تەماشاکردن
هێفکرێ	تەماشایکرد ، لێڕوانی
هێفکەرێ	بڕوانە، مێزەکە،بەرێ خۆ بدێ، لێڕامینە، تەماشاکە
هێفکرنێ	تەماشایانکرد ، لێڕوانین
هێڤکەنێ	بڕوانن، تەماشاکەن،هێڤدەنێ
هێڤ	تەماشا ، روانین
هێڤڕان	باراش
هێڤس	نەخش
هێڤساندن	نەخشاندن
هێڤشهان	دەم بەسەر چوو ، لەشیر وەستانی پەز
هێڤشین	هەڤشیان ، لەشیر وەستان
هێڤشین	بەسەر چوونی کاتی بیستان و تەڕەکاری
هێڤك	مانگی یەکشەوە
هێڤکرن	روانین ، تەماشاکردن
هێڤکرێ	تەماشایکرد ، لێڕوانی
هێڤکەتێ	تەماشا بکات
هێڤکەمێ	تەماشابکەم
هێڤکەنێ	بڕوانن
هێڤ	تەماشا
هێڤی بڕ	هیوابڕ ، بێ ئومێد
هێڤی بڕین	بێ ئومێد بوون

هێڤیداربوون	ئاواتەخواز ، هیوادار
هێڤیکرن	تکاکردن
هێڤی مان	بەتەمابوون ، بە ئاواتەوە چاوەڕوانی کارێك کردن
هێڤێن	هەوێن
هێڤیکار	تکاکار
هێڤیکاری	تکا کاری
هێڤەتر	بۆئەم لا
هێڤەهاتن	هاتنە ئەملا ، بۆلای ئێمە هاتن
هێڤە	لەم لا ، بۆ ئەم لا
هێڤەوێڤە	لەم لاو ئەولا
هێڤرس	عەرعەر، دارێکی گەڵا دڕکاوییەوە بەردەوام سەوزە ،
هێك	هێلکە، هێلك
هێکانە	هێلکانە
هێکدان	هێلکەدان
هێکشکاندن	شکاندنی هێلکە
هێکرن	فێر کردن
هێکەر	فێرکار ، مامۆستا ، سەیدا
هێکە ڕۆین	هێلکە ڕۆن
هێکێن گونی	هێلکە گون
هێك	هێلکە
هێل	گیاییێکی بۆن خۆشە لەگەڵ دەرمان چا تێکەڵ دەکەن
هێل	کەسێ کە هێشتن کاریەتی - (هەڤال هێل)
هێلا	بەجێیان هێشت - (کاروانی ئاری هێلا)
هێلا	وازی لێهێنا - (ئاری کارێ خۆ هێلا)

هێلا	هەڵگرت ، ڕاگرت ـ (ئاری وە گەنم بۆ زڤستانێ هێلا ؟)

هێلا	بەرز کردنەوەی دەنگ ـ ئاری ژ ترسادا قاڕی هێلا یان ژ برسادا؟

هێلام	هێشتم ، منیان بەجێهێشت

هێلان	جێ هێشتن

هێلان	مۆڵەتدان

هێلان	دەست هەڵگرتن

هێلان	هێلانە

هێلاندن	بەجێ هێشتن ، بەجێ هێلان

هێلانین	بەرزکردنەوە

هێڵت	دەهێڵێتەوە

هێلك	هێلکە

هێلنجی	بڕوانە :دلڕابوون

هێڵەباز	فێل باز

هێلەك	سەرکراسی نیوقۆڵ

هێلی	هێلکە

هێلیڤان	لانەی مەل و باڵدار ، جێگای هێلکە کردن ، هێلانە

هێلین	هێلانە

هێلیڤانك	هێلانەی باڵندە و مریشکی هێلکەکەر

هێلینك	بڕوانە هێلیڤانك

هێلەك	یەلەك

هێلانۆك	جۆلاّنە

هێلە	ڕاوکردنی ماسی و باڵندە

هێم	دێم

هێم	بناغە
هێنك	فێنك،خونەك
هێنکایی	هینکایی،هویناتی، خونەکەی
هێنگ	کات ، دەم ، چاخ
هێنگە	ئێوە ، ئەنگۆ ، هەوە ، هنگۆ
هێنگی	ئەوکات ، ئەوسا
هێنك	فێنك ، هوین
هێوان	هەیوان
هێوی	ئەوشتەی تەڕ و شێدار بێت
هی بوون	فێر بوون
هی	فێر
هێ	پیتی بانکردن ـ (هێ ئەز دگەل تەمە)

و

وار	ولآت ، شوێنی حەسانەوەی کاتی
وار	بوار — (د وارێ وەرگێڕانێدا ئەم پاشەکەفتینە)
وار	جۆرە عەیارێکی ئاودێرانە
واردوست	ولآتپەروەر
وارس	میراتگر
وارڤان	خاوەن ولآت ، خاوەن نیشتمان
وارکورە	وەچاغ کوێر ، مالمیرات
وارگەه	ژینگەه ، هەوارگە
وارگەه	شوێنەوار
وارهێل	ئاوارە ، دەربەدەر
وارهێلان	ئاوارەبوون ، دەربەدەربوون
واز	هۆش ، فام ، (ئاری شاگردەکێ خودان وازە)
واز	ئاگا ، زەین — (وازێ خۆبدە من)
واز	لێگەڕان ، دەست هەلگرتن — (من واز لێ ئینا)
واز	بالندە
واز ئانین	دەست هەلگرتن
واز لێئینان	دەست لێ هەلگرتن
واز لێنان	واز لێئینان

واز واز	دوودل ، وەسواس ، رارا ـ (هندێ واز وازی نەبە)
واز وازی	واسواسی ، دوودڵی ، رارایی
واستە	واسیتە ، هۆکار
واسە	ئێشکگرتن بۆ ئەوەی ئاژەڵانی درندە زیان بەباغ و بێستانەکان نەگەیەنن
واسەگر	ئێشکگر، نۆبەدار
واسەگرتن	ئێشکگرتن
واسەگری	ئێشکگرتن
واش	وشەی راوەستاندنی گوێدرێژە — (واش واش)
وامیبوون	گێژبوون ، گەمژە بوون ، سەرلێشاوان
وامی	گێژو گەمژە، سەرلێشاواو
وان	ئەوان
وان	ناوی شارو دەریاییێکە لە کوردستانی باکوور (دەریا وانێ)
وانا	ئەوان ، وان
وانان	ئەوانە
وانە بێژ	مامۆستا ، سەیدا
وانە بێژی	مامۆستایی ، سەیدایی
وانەڤان	وانەخوێن ، خوێندەوار
وایلێ	هەی دادو هاوار
وج	بەسوود ، بەکەڵك
وجاخ	بنەماڵە ، بەرەباب
وجدان	ویژدان
وجدار	سوودمەند ، مفادار ، قازانجدەر
وجگر	بەکەڵك ، سوودمەند
وجگرتن	بەکارهاتن ، بەکەڵك هاتن، بە سوود

وجگری	بەکەڵك هاتن
وجنەگرتن	بەکەڵکنەهاتن
وجنەگری	بەکەڵك نەهاتن
ورا	لەویێ
ورار	نەشونما ، گەشە
ورارکرن	گەشەکردن
وردا	بەوێدا
وردا	ئەو شوێنە
وڕ	ئەوشوێنە — (وەرە ڤر نەچە ور)
وڕ وڕ	درۆ
وڕبێژ	درۆزن
وریار	خاوەن ورە
وژدان	وجدان، ویژدان
وشێن	دەنگی وشە وشی رووبار
وشی	هێشووی ترێ
وڵاتی	هاولاّتی
ولاّت	نیشتمان
ولاّتپارێز	پارێزەری ولاّت ، نیشتمانپەروەر
ولاّتپارێزی	نیشتمانپەروەری
وڵاتپەروەر	نیشتمانپەروەر
وڵاتپەروەری	نیشتمانپەروەری
وندا	بزر ، گوم ، نادیار ، شاراوە ، ون، ناپەیدا ،بەرزە ، نەدیار،
ونداببوو	ون بوو ، گوم بوو
وندا بوون	ون بوون
وندا بین	بەزر بوون

وها	ئاوا
وه	ئێوه ، هەوه ، هنگۆ ، هنگه
وەبوو	وا بوو
وەبە	وابە
وەبی	وا بوو
وەج	سوود ، کەڵك
وەج	پێویستی
وەجپێوون	پێویستی پێ هەبوون
وەجداربوون	سوودمەندبوون ، بەکەڵك هاتن
وەجدان	بەکەڵکهاتن ، دەستدان
وەجنەدان	بەکەڵکنەهاتن، بێ سوود
وەخت	کات ، سات ، دەم
وەختبوو	نزیك بوو،زۆر نەمابوو — (وەختبوو ب خەندقم)
وەختە	کاتی ئەوە هاتووە
وەرار	گەشە ، نەش و نما، گوڵڤەدان، بەربخۆکرن
وەرارکرن	گەشەکرن ، گەشەسەندن
وەراندن	داوەراندن
وەراندن	بڕوانە : داقوتان
وەراز	گۆخڵ
وەربادان	پێچان ، سوڕاندن، زڤڕاندن (دەستێ من نە وەربادە)
وەرپێچان	پێچانەوە
وەرپێچك	نۆردوو ، نانێکە بە نەرمی چوار قەد کرابێ
وەرپێچ	لوولدەر ، بادای
وەرتین	تووشی زەرەرو زیانێکی زۆر بوون
وەرچەپ	وەرچەرخان ، خواربوونەوە

وەردان	پێچان ، لوولدان
وەردەك	مراوی
وەڕەنگ	بەوشێوە ، ئەوها
وەرزڤان	بێستانچی
وەرزشڤان	وەرزشکار
وەرزشکەر	وەرزشوان ، وەرزشکار
وەرکەتن	راکشان
وەرکەفتن	وەرکەتن ، پاڵدان
وەرکەتی	راکشاو
وەرکەفتی	راکشاو
وەرکەفتن	راکشان
وەرکەڤاندن	راکێشاندن
وەرگرتن	سەندن ، وەرگیران
وەرگێڕان	ئاوەژوو کردنەوە ، پاچڤەکردن ، هەڤبەرکرن
وەرگێڕك	ئامرازی وەرگێڕان
وەرگەڕ	وەرگێڕ
وەرگەڕاندن	وەرگێڕان ، ئاوەژووکردن
وەرگەڕیان	وەرگەڕان
وەرم	دێم
وەرمتن	ئاوسان ، ئەستوور بوون
وەرمچاندن	داخستن
وەرن	بێن
وەرە	تەشریف بێنە ئێرە
وەریان	بڕوانە : وەرین
وەرین	وەران

وەرین	وەرێن
وەریان	هەڵوەرین
وەرینك	بڕوانە: وەرین
وەریاندن	وەراندن
وەرینە	داوەرێنە خوارێ
وەریسك	گوریس
وەرینە	بیهێنە
وەرینە	بوەشێنە ، بەردەوە
وەرینن	بوەشێنن
وەرینن	بیهێنن
وەرینن	بوەشێنن
وەزانین	مەزندە ، خەملاندن
وەزی	هێندە زوو
وەسا	ئاوا ، وەتوڤ
وەسایە	ئاوایە ، وەتوڤە
وەسان	ئاوها
وەسانە	ئەوهایە ، وەتوڤە
وەسا نە	ئاوا نا، نەوەتۆڤ
وەستا	ماندوو بوو، شەکەتبوو، کەسیرەبوو، ماندیبوو
وەستا	لەکارکەوت
وەستان	لەکارکەوتن ، ماندوو بوون
وەستاندن	ڕاگرتن ، لە جووڵە خستن
وەستێ	خۆ لەسەر پێ گرتنی منداڵ
وەستێك	وەستێ ، پێ خڕکە ، نۆپێچکە
وەستیا	بڕوانە: وەستا

وەستیان	ماندووبوون ، شەکەت بوون
وەستیان	راوەستان
وەستێکانێ	بڕوانە: وەستێك
وەستانێ	بڕوانە: وەستێك
وەستاندن	ماندووکردن
وەسا	ئاوا ، وەکو ، وەتوۋ
وەشان	بڵاو کراوە ، چاپکردن
وەشانخانە	ناوەندی بڵاوکردنەوە
وەشاندن	راتەلەکاندن
وەشاندن	بڵاو کردنەوە
وەشینۆك	ئامرازی راتەکاندن،
وەشین	ئەوەی دادەوەرێنێ
وەشین	ئەوەی بڵاودەکاتەوە
وەشیان	بڵاوبوونەوە
وەشیان	لەدار بوونەوەو کەوتنە خوارەوە، وەریان
وەشینگەھ	مەڵبەندی بڵاوکردنەوە و راگەیاندن
وەشیایی	کەوتوو
وەعدە	بەڵێن ، پەیمان ، سۆز
وەغەر	ئۆغر ، کۆچ
وەکا	وەك
وەکرن	مۆڵەتپێدان ، رێگەدان
وەکر	مۆڵەتیپێدا ، رێگەیدا
وەکهەڤی	یەکسانی ، بەرانبەری ، وەکیەکی
وەکهڤبوون	بەرابەربوون ، یەکسانبوون ، بەرانبەربوون ، وەکیەکبوون
وەکە	وەك

وەکە ئێك	وەکو یەك — (چەشنی یەکتر)
وەکەهەڤ	یەکسان، بەرانبەر، میناهەڤ، هندی ئێك
وەکی	وەك،چەشن،چەشنی، وەکو، مینا، بینا
وەلات	نیشتمان، وڵات
وەلاتڤان	نیشتمانپەروەر
وەلاتڤانی	نیشتمانپەروەری
وەلاتپارێز	نیشتمانپارێز
وەلاتپارێزی	نیشتمانپارێزی
وەلاتپەروەر	وڵاتپەروەر، وڵات دۆست
وەلاتپەروەری	وڵاتپەروەری، وڵات دۆستی
وەلاتدۆست	ولاّتپەروەر
وەلێیە	ئەوهایە ، وایە ، وەسایە ، وەتوڤە
وەلێهات	ئاوای لێهات
وەلێهاتن	ئاوا لێهاتن
وەلی	پیاوچاك
وەلێ	بەلاّم
وەلێکر	وای لێکرد
وەلێکرن	وای لێکردن
وەلێ نەکە	وازبێنە ، وای لێ مەکە
وەلێ	ئاوا
وەما	بەجێما، بەم شێوەیە مایەوە
وەمام	ئاوا مامەوە
وەمان	ئاوا مانەوە
وەمای	وەماو ، ئاوا مایەوە
وەما	وەك خۆی مایەوە

وەندا	گوم ، بزر
وەندا بوون	گوم بوون
وەنە	ئاوا نا
وەنەکر	نەهێلا ، نەیهێشت
وەنەبوو	وانەبوو
وەنەبوون	وا نەبوون
وەنەکرن	وانەکردن
وەنەکرن	رێگەپێنەدان ، مۆڵەتنەدان ، نەهێلان ، نەهێشتن
وە نینە	نیتانە
وەنینە	وانییە ، نەوەسایە ، نەوەتوڤە ، نەوەیە
وەه	پەح
وەها	ئەوها
وەهە	بەو جۆرە
وەهەڕەنگ	بەو شێوەیە
وەیلێ	وەیلۆ
وەیە	راستە ، وایە
وەی	چۆن ، وشەی سەر سوڕمانە ـ (وەی ! ئاری تو هێشتا نەچوویە دهۆکێ
وەبوون	وا بوون، راست دەرچوون
ویجی	ئەوجێیە ، ئەوشوێنە
ویجیێ هەنێ	ئەو شوێنە
ویچ ویچ	جریوەی کێشکە
ویساندن	چەماندنەوە
ویسیان	پێدا شۆڕبوونەوە
ویسیای	خۆساوا
ویشیکەر	هێشوو چن ،ئەوەی هێشووی ترێ دەچنێ

ویشی	هێشووی ترێ ، وشی
ویشی چن	هێشوو لێکەرەوە
ویشی چنین	هێشووچنین
وێجا	بوویە ، ئەوسا ، ئەڤجا، لەوما، لەوڕا
وێجارێ	ئەو ساکە ، ئەو جارە
وێجانێ	ئینجا ، ئەڤجا ، ڤێجا ، بوویە
وێجانێ	ئەو شۆخە، ئەو جوانە، (بۆ رەگەزی مێ)
وێج	سوود ، کەڵك
وێرا	نەترسا، جورئەتی هەبوو — (ئاری وێرا بەرسڤا خۆ بدەت)
وێران	کاوڵ
وێران	زاڵبوون ، بەسەریدا سەرکەوتن
وێران	نەترسان
وێرانبوون	کاوڵ بوون
وێرانکرن	کاوڵکردن
وێرانی	کاوڵکاری
وێرانێ	بەسەریدا سەرکەوتن، لێبردنەوە، ژێبرن، لێبرنەڤە
وێراهە	ئەو شوێنە
وێرایێ	سەرکەوت بە سەریدا
وێراهەنێ	بڕوانە : وێراهە
وێرەکی	چاونەترسی ، بوێری
وێرێ	لەوێ
وێرس	وارس ، میراتگر
وێریس	گوریس ، وریس ، ئازا ، چاونەترس
وێرین	بوێر ، چاونەترس
وێرینی	بوێری ، چاونەترسی

وێرسی	وارسی ، میراتگری
وێرەك	چاونەترس
وێڤە	ئەولا
وێڤە کیڤە	مەحالە !
وێڤە	لەولا
وێڤەچوون	لاچوون
وێڤەدان	لابردن
وێڤەبرن	لابردن
وێڤە هەڕە	لاچوو، بڕۆلای
وێنە ڤەگێز	تەلەفزیۆن
وێنە ڤەگوهێز	وێنەڤەگێز
وی	ئەو بۆ نێر — (وی مزگینی ئینا) ، جێناوە بۆ کەسی یەکەمی نێر
وی ئینا	ئەو هێنای، بۆ(نێر)
وی دەری	ئەو دەرگایە
وێ	ئەو بۆ مێ — (وێ مزگینی ئینا) ، جێناوە بۆ کەسی یەکەمی مێ
وێ ئینا	ئەو هێنای، بۆ(مێ)
وێ دەرێ	لەو شوێنە

ی

یا	تۆ بلێی وابێ ـ (گوندێ مە تژی زۆزانە ـ یا ؟)
یا	هی، (ئاری، ئەڤ پەرتووکە یا تەیە یان یا ئازادە؟)
یا	ئەوەی ـ (یا من گۆتی راستە)
یا	وتەی بانگ کردن بۆ بەهانا هاتن ـ (یا خودێ)
یادی	ئەویتر
یادێ	دایك
یار	خۆشەویست، دۆست، برادەر
یارك	یاری چکۆڵە
یاریك	هۆکارەکانی یاریکردن
یاریکرن	گەمەکردن
یاریکەر	گەمەکەر ، وەرزشکار
یاری	گەمە ، وازی ، لاری
یا ساغ	ئەوەی کە زیندووە ، بۆ مێینە
یاساغ	قەدەغە
یاکرن	بەقسەکردن ـ (ب یا من بکە دێ قازانجی کەی)
یاکۆ	ئەو شتەی کە ـ (یا کۆ تو دبێژی نە وەسایە)
یامنە	هی منە
یان	یان ،ئان، وتەی مەرجە ـ (یان دێ گوهێ خۆ دەیە من، یان ئەز

دگەڵ تە ناهێمە دهۆکێ).

یا نوی	ئەوەی نوێ، ئەوەی تازە
یەکانە	تاقانە
یەکئالی	یەك لایەنە، یەکتەرەفی
یەکجاری	بەتەواوی، ئێگجاری
یەکچاڤ	چاوێك، بە چاوێك
یەکچاڤە	یەکچاڤ ، یەکچاوە
یەکچاڤی	یەکچاوی، بەیەکسانی، بەیەکچاو
یەکچاڤ نێڕین	بە یەك چاو سەیرکردن
یەکسەر	راستەوخۆ ، ئێکسەر
یەکشەڤی	مانگیلە ، یەك شەوە
یەك و یەك	بێ سێ و دوو ، دەستبەجێ ، یەکسەر
یەك ئال	لایێك
یەك کرن	کردنەیەك
یەك کری	کردراوە بەیەك
یەك کەتن	رێککەوتن
یەك کەتن	وێککەوتن
یەك کەفتن	یەك کەوتن
یەك گرتی	یەکگرتوو
یەك لنگ	لاقێك
یەك لنگی	یەك لاقی
یێت	هی ئەوان ـ (یێن وانن)
یێخکرن	وازلێهێنان، دەستبەرداربوون
یێ دای	دایەتی

یێدی	ئەویتر
یێد	نیشانەی کۆیە بۆ دانە پاڵ شێوەی هەکاری
یێ ڤێ	پێیەتی
یێ خاستی	خواستوویەتی ، داوایکردووە
یێ ڤەخاستی	داوەتیکردووە،یێ دەعوەتکری
یێدکەنیت	پێدەکەنێ
یێدگریت	دەگرێ
یێن	نیشانەی کۆیە بۆ دانە پاڵ شێوەی بۆتانی
یێ نای	هێنایتی
یێهەنێ	ئەویان
یێ هەی	هەیەتی
یێت	نیشانەی کۆ ـ بۆ دانە پاڵ شێوەی بادینی (تولازێت ئیرۆ زەلامێت پاشەرۆژێ نە)
یێ	ئەوەی ـ یێ نەکەت ناخۆت (پ).
یێ	ئەو ، بۆ (نێر) ـ (یێ هەنێ کییە؟)
یێ	هێشتان ـ (دەمێ مازی چنینێ هێشتا یێ مای)
یێ	هی، بۆ(ئەشیا)، (ئەڤ پارە یێ کێیە؟)
یێ	لەو کاتە، (ئاری یێ هنگی یە هێشتا تۆ نەچوویە ماڵ).

سۆپاس وپێزانین

سۆپاسیا هەمی وان کەسان دکەم یێن هاریکاریا من کرین بۆ ژ دایکبوونــا فەرهەنگا کانی، نەخاسمە هێژایان پرۆفیسۆرێ یاریدەدەر سەلام ناوخۆش ، سەیدا ئەمین بۆتـانی، ئەحمەد قەرەنی، هونەر ئادەم هەمزە ، مەهدی تەیب، جەمال فەقێ یەزدین، شەریف زراری، کاك مەهدی ئەمیر محەممەد ئەمین.

ژێدەر و چاڤکانی

١. فەرهەنگی هەمبانە بۆرینە ، کوردی– کوردی – فارسی ، بەرگی یەکەم ودووەم، هەژار موکریانی، سروش، انتشارات صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپی یەکەم، ساڵی١٣٦٨ .

٢. فەرهەنگی خاڵ ، کوردی– کوردی ، شێخ محەمەدی خاڵ، بڵاوکراوەی ئاراس، چاپی دووەم،ساڵی ٢٠٠٥ .

٣. فەرهەنگا قازی ، کوردی – عەرەبی ،عربی–کوردی، حافظ قازی، دەزگەها سپیرێز، چاپا دووێ، سالا٢٠٠٥ .

٤. فەرهەنگا گولی (فارسی — کوردی)، مسعود خالد گولی، دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ،چاپخانا وەزارەتا پەروەردی، چاپا ئێکێ، سالا٢٠٠٢ .

٥. فەرهەنگا ناڤێن کوردی ، مصطفی مزۆری، دەزگەها سپیرێز، چاپا ئێکێ، سالا٢٠٠٥.

٦. فەرهەنگی ئەستێرەگەشە ، کوردی– عەرەبی ، فازڵ نیزامەدین، دار الکتب والوثائیق، چاپی دووەم، ساڵی ١٩٨٩ .

٧ . فەرهەنگی گۆڤەند و زنار ، فارسی – کوردی ، بەرگی یەکەم ودووەم، حەمە کەریم عارف، دەزگای چاپ وبلاوکردنەوەی موکریانی.

٨. فەرهەنگا مامۆستای، کوردی– کوردی – عەرەبی، دانانا عەبدولستار فەتاح حەسەن، ئەنوەر محەمەد تاهیر، چاپخانا وەزارەتا پەروەردێ،چاپا ئیکێ، سالا٢٠٠٠.

٩ . فەرهەنگی شیرین ، عەرەبی – کوردی ،بەرگی یەکەم، فازڵ نیزامەدین، دەزگای چاپ وپەخشی سەردەم، چاپی یەکەم، سالێ ٢٠٠١.

١٠. فەرهەنگی دیوانی شاعیران (نالی،سالم،کوردی)، د.محەمەد نووری عارف، ئەکادیمیای کوردی، چاپخانەی حاجی هاشم، چاپی یەکەم، ساڵی٢٠٠٧.

١١. فرهنگ فارسی – کردی، دانشگای کردستان، جلد اول، بەسر پرستی ماجد مردوخ روحانی،چاپ اول، چاپخانەی تندیس، زمستان١٣٨٥.

١٢ . فەرهەنگا مەرگ و ژی ، کوردی– کوردی ، مەلا خەلیل مشەختی، دەزگای ئاراس، چاپا ئێکێ، سالا ٢٠٠٦ .

١٣ . فەرهەنگی کاروانی هاوچەرخ ، فارسی –کوردی ، ئەبوبەکر کاروانی، چاپەمەنی چوارچرا، چاپی چوارەم، سالی٢٠٠٧ .

١٤ . فرهنگ کردی (زانیارییا کوردی) حسین فەلاح پور (زیلان)، موسسه فرهنگی وانتشارات مانا طالب، چاپ اول، سال١٣٨٢ .

١٥ . فەرهەنگی کاوە ، فارسی– کوردی ، دانانی کاوە ئەنوەر شوانی، چاپخانەی منارە، چاپی یەکەم، ساڵی٢٠٠٧ .

١٦ . زاراوەی ڕاگەیاندن ، ئامادەکردنی کەمال غەمبار،بڵاوکراوەی کۆڕی زانیاری کورد،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، ساڵی ٢٠٠٦ .

١٧ . فەرهەنگی زاراوەکانی فەلسەفە و زانستەکۆمەڵایەتییەکان(ئینگلیزی–فارسی–کوردی)، ئامادەکردنی فەرشید شەریفی، دەزگای چاپ وپەخشی سەردەم، چاپی یەکەم، ساڵی٢٠٠٦ .

١٨ . الهدیة الحمیدیة فی اللغة الکردیة، معجم (کردی – عربی) ، المؤلف یوسف ضیاءالدین باشا الخالدی المقدسی،(حققة وقدم له مع دراسات لغویة الاستاذ الدکتور محمد مکری)، بیروت، ١٣٩٥ه ١٩٧٥ز.

١٩ . فەرهەنگی ئاری،(کوردی –کوردی– عەرەبی)، صابر گرد عازەبانی، بەشی یەکەم،چاپخانەی ئەسعەد، بەغدا، ساڵی ١٩٨٤.

٢٠ . فەرهەنگی زاراوەگەلی کاروباری مین، کوردی – ئینگلیزی ، بەشی یەکەم، جەمال جەلال حسێن ، دلێر سابیر ئیبراهیم،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، سالی٢٠٠٦.

٢١ . فەرهەنگی لەگ و لوور ، دانان وکۆکردنەوەی حەمید ئێزەد پەناه، چاپخانەی کۆڕی زانیاری کوردی، بەغدا، ساڵی ١٩٧٨ .

٢٢ . فەرهەنگا کوردی – ئەوروپی ، بەرهەڤکرن ، محەمەد ئەمینێ ئوسمان،طبع سلمی الحدیثة، بغداد، سنة ١٩٨٢ .

٢٣ . فەرهەنگا فەرمانبەرا، ئامادەکرنا عەبدولستار فەتاح حەسەن، ئەنوەر محەمەد تاهر،پەرتووکخانا جزیری، چاپا ئێکێ، سالا ٢٠٠٧ .

٢٤ . فەرهەنگا کوردی جگەر خوین ، بەشی یەکەم،سالا١٩٦٢ ب ئاریکاریا جامعا بەغدا هاتیە چاپکرن.

٢٥ . دیوانی عارفی رەبانی شێخ احمدی جزیری مەشهور بە مەلای جزیری، هەژار، انتشارات سروش، چاپ اول، سال١٣٦١.

٢٦ . دیوانا مەم و زینا خانی ، ڤەژاندنا پەرویز جیهانی، انتشارات صلاحالدین ایوبی،چاپا یەکێ، سالا١٣٦٧ .

٢٧ . دیوانا باغێ کوردا (٥) بەرگ، ئەحمەدێ نالبەند ،کۆمکرن وتویژاندن طه مائی، چاپخانا خەبات، چاپا یەکێ،١٩٩٧ .

٢٨ . قورئانا پیرۆز لگەل تەفسیرا روناهی،سەیید عەلی شیلانی، چاپخانا زانست–دهوك، چاپا یەکێ، سالا١٩٩٨ .

٢٩ . فەرهەنگی زاراوەکانی دەنگسازی(ئینگلیزی–عەرەبی–کوردی) ، د.تالیب حوسێن عەلی؟، زنجیرەی بلاوکراوەکانی ئاسۆی پەروەردەیی، چاپی یەکەم، ٢٠٠٥ .

٣٠ . ڕێزمانا کوردی (کرمانجی یا ژۆری و ژێری یا هەڤبەرکری) ، دانانا صادق بها ءالدین ئامێدی، چاپکردنی وەزارەتی فێرکردنی بالا ولێکۆلینەوەی زانیاری، زانکۆی صلاح الدین،چاپا یەکێ، سالا ١٩٨٧.

٣١ . فەرهەنگی نۆبەرە ، عەرەبی– کوردی ، گیو مۆکریانی، بەشی یەکەم، سالی١٩٨٦.

٣٢ . دیوانا پەرتویێ هەکاری ، بەرهەڤکرن وتویژاندنا صادق بها ءالدین ئامێدی، دەزگەها روشنبیری وبەلاڤکرنا کوردی، سالا١٩٧٨ .

٣٣ . زبانێ کوردی، دیوانا شێخ نورەدینێ بریفکانی ، زاهد بریفکانی بەرهەڤ وئامادەکریە بۆ چاپێ، دەزگای چاپ وبلاوکردنەوەی ئاراس، چاپی یەکەم، سالا٢٠٠٢.

٣٤ . خان و مـان، نڤيـسينا صـادق بهـا ءالـدين ئاميّدى،چـاپخانا حـەوادث، چـاپا يـەكىٚ، سالا١٩٨١.
٣٥ . فەرهــەنگۆكا كلاسـيكێن كـورد ، مەسـعود خالـد گولى،دەزگـەها چـاپ وبـەلاڤكرنا موكريانى، چاپخانا خەبات، چاپا يەكىٚ، ٢٠٠١ .
٣٦ . فەرهـــەنگى هـــەژير، هـــەژير عەبـــدوللاّپوور، بـــەرگى يەكـــەم، دەزگـــاى چـــاپ و بلاّوكردنەوەى موكريانى، چاپى يەكەم، ساڵى ٢٠٠٨.
٣٧. فەرهەنگى ئاريانڤاچ، هەر سىٚ بەرگ، نووسـينى د.هـەورامى، چـاپخانەى وەزارەتـى رۆشنبيرى، چاپى يەكەم،٢٠٠٨.
٣٨.فەرهـەنگى ژيـر(عـەرەبى–كـوردى)، رزگـار كـريم، نەشـرى ئێحـسان، چـاپى دووەم، ساڵى٢٠٠٧.
٣٩ . فەرهـەنگى ئيـديۆم لـە زمـانى كورديدا،عەبـدولوەهاب شـێخانى، دەزگـاى چـاپ و بلاّوكردنەوەى موكريانى، چاپى يەكەم، ساڵى ٢٠٠٩.
٤٠.فەرهـەنگى شـێخانى (كـوردى–كـوردى)، عەبـدولوەهاب شـێخانى، دەزگـاى چـاپ و بلاّوكردنەوەى موكريانى، چاپى يەكەم،ساڵى ٢٠٠٩.
٤١.چەپكێك لە زاراوە گەلى كشتوكاڵ، ئامادەكردنى حەمـە سـاڵح فـەرهادى، بلـّاوكراوەى كۆڕى زانيارى كوردى، چاپخانەى دەزگاى ئاراس، ساڵى٢٠٠٧.
٤٢.فەرهـەنگى مامۆسـتا(كـوردى–ئينگليـزى)، شـەوكەت مـەلا ئيـسماعيل، نووسـينگەى تەفسير بۆ بلاّوكردنەوە وراگەياندن، چاپى يەكەم، سالى٢٠٠٩.
٤٣.فەرهــەنگى شــوان،كوردى–كــوردى–لاتينــى، شــەوكەت مــەلا اسماعيــل حــسن، نووسينگەى تەفسير بۆ بلاّوكردنەوە وراگەيانـدن، چـاپخانەى وەزارەتـى پـەروەردە، چاپى يەكەم، سالى٢٠٠٧.
٤٤. يووسـف و زولـەيخا، سـەليمىٚ هيزانـى، ڤـەوژارتن وبەرهـەڤكرنا تەحـسين ئيـبراهيم دۆسكى، دەزگەها سپيرێز يا چاپ و وەشـانىٚ، چـاپخانا وەزارەتـا پـەروەردىٚ، سـالا ٢٠٠٤.

٤٥.زاراوەی ئەدەبی(کوردی–عەرەبی–ئینگلیزی)، ئامادەکرنی لیژنەی ئەدەب لە کۆڕی زانیاری کوردستان، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، ساڵی ٢٠٠٦.

٤٦.فەرهەنگی کوردی– فارسی، نووسینی ئەبولموحسینی کوردستانی، ئامادە وساغکرنەوە وپەراوێز محەمەد حەمە باقی، بڵاوکرنەوەی کۆڕی زانیاری کوردستان، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، ساڵی ٢٠٠٧.

٤٧.فەرهەنگا نۆبەهار، ئەحمەدی خانی، ڤەژاندنا پەرویز جیهانی، انتشارات صلاح الدین ایوبی، چاپا یەکێ، سالا ١٣٦٧.

٤٨.قاموس علم النفس (انکلیزی–عربی–کردی)، عبدالستار طاهر شریف، مطبعة علاء–الوزیریة، چاپی یەکەم،١٩٨٥.

٤٩. فەرهەنگی کۆمەڵناسی، دانانی عوبێد خدر، بڵاوکرنەوەی کۆڕی زانیاری کوردستان، چاپخانەی ئاراس، ساڵی ٢٠٠٧.

٥٠. فەرهەنگا سپیرێز(عەرەبی–کوردی)، دانانا محەمەد ئەمین دۆسکی، دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ، چاپخانا حاجی هاشم، سالا٢٠٠٨.

٥١ . فرهنگ اصیل(کردی–فارسی)، جلد اول، فتاح عزیزی اقدم، چاپ اول، زمستان١٣٥٨.

٥٢.فەرهەنگی ئۆکسفۆرد(کوردی–عەرەبی–ئینگلیزی)، سەلام ناوخۆش، لەبڵاوکراوەکانی کتێبخانەی زانیاری، چاپی چوارەم، ساڵی٢٠١٠.

٥٣. قامۆسی زمانی کوردی، بەرگی یەکەم و دووەم، عبدالرحمن محمد امین زەبیحی، چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد – بەغدا، ساڵی ١٩٧٧–١٩٧٩.

بەرهەمێن دانەری

١- پەرتووکا دەروونناسیا زارۆکان/ ژ فارسی وەرگێڕایە سەر زمانێ کوردی/سالا ٢٠٠٣ ژ لایێ وەزارەتا پەروەردا حکومەتا هەرێمێڤە هاتیە چاپکرن.

٢- سەرهاتیا هرچێ وجۆتیاری(چیرۆکە شیعر) سالا ٢٠٠٤ ژ لایێ سەنتەرا خاتوو زینڤە/ بۆچالاکیێن جڤاکی هاتیە چاپکرن.

٣- پەرتووکا هۆنەرێ پەیڤینێ / ژ فارسی وەرگێڕایە سەر زمانێ کوردی/سالا ٢٠٠٥ ژ لایێ دەزگەهێ سپیرێز یێ چاپ و وەشانێڤە هاتیە چاپکرن.

٤- پەرتووکا هۆنەرێ نڤیسینێ ،چە وا باش بنڤیسین ؟/سالا ٢٠٠٥ ژ لایێ دەزگەهێ ئاراس یێ چاپ و وەشانێڤە هاتیە چاپکرن.

٥- پەرتووکا (٢٠٠٠)پەند ژ جیهانێ / سالا ٢٠٠٥ ژ لایێ دەزگەهێ سپیرێز یێ چاپ و وەشانێڤە هاتیە چاپکرن.

٦- پەرتووکا گەریان ل دیف بەختەوەریێ / ژ فارسی وەرگێڕایە سەر زمانێ کوردی/ سالا ٢٠٠٦ ژ لایێ دەزگەهێ موکریان یێ چاپ و وەشانێڤەهاتیە چاپکرن.

٧- پەرتووکا پەیوەندی دناڤبەرا مامۆستای وقوتابیدا/ ژ فارسی وەرگێڕایە سەر زمانێ کوردی/سالا ٢٠٠٦ ژ لایێ سکرتاریەتا یەکەتیا قوتابیێن کوردستانێڤە هاتیە چاپکرن.

٨- ئەڵند (١٠٠) سروود وهۆزانێن زارۆکان/سالا ٢٠٠٦ ژ لایێ وەزارەتا رەوشەنبیریڤە هاتیە چاپکرن.

٩- رێبەرێ هشیارکرنێ ژ مەترسیێن مین وتەقەمەنیا/ ژ کرمانجیا ژێری وەرگێڕایە سەر کرمانجیا ژووری/سالا ٢٠٠٩ ژلایێ دەزگەهێ مین وتەقەمەنیاڤە هاتیە چاپکرن.

١٠- فەرهەنگا کانی(کوردی-کوردی) ب کرمانجیا ژووری -کرمانجیا ژێری،بەرگێ یەکێ.

١١- فەرهەنگا کانی(کوردی-کوردی) ب کرمانجیا ژێری -کرمانجیا ژووری،بەرگێ دوویێ،هێشتا تڤاڤ نەبوویە.

١٢- رەوشەنبیر کییە؟

١٣- خەزینا زانستی د(١٠٠٠٠) پرسیار وبەرسڤادا، سالا ٢٠٠٩ ژ لایێ وەزارەتا رەوشەنبیریڤە هاتیەچاپکرن .

١٤- تایبەتمەندیەکانی مامۆستای سەرکەوتوو/ ئامادەیە بۆ چاپێ.

١٥- رۆژنامەنووسی پرۆفیشنالێ وئیتیکی رۆژنامەوانی، ئامادەیە بۆ چاپێ.

١٦- پەند وگۆتنێن زانا وناڤدارێن جیهانێ.ئامادەیە بۆ چاپێ.